

IZ RATNE PROŠLOSTI NAŠIH NARODA

KNJICA ČETRODESET ČETVINTA

REDOVNA IZDANJA

KNJICA DVADESET SESTA

DRUGO IZDANJE

UREĐIVAČKI ODBOR

PETAR BRAJCOVIĆ, MILENKO ĐURČIĆ, VELJKO KOTAČEVIĆ, VIKTOR  
NUČAN, NINOLA LIPUŠIĆ, PETAR MATIĆ, BRANKO PERKOVIĆ, MILOŠ  
ŠEŠKO, MILISAV PERKOVIĆ – odgovorni urednici

MILUTIN MORAČA

# RATNI DNEVNIK

VOJNO-UREDJAVAČKI ZAVOD JNA „VOJNO DELO“

BEOGRAD 1982

## PREDGOVOR

Ratni dnevnik sadrži podatke o formiranju i borbenom putu 4. krajिकе udarne brigade od 3. septembra 1942. do 29. maja 1943. godine, tj. iz perioda u kome sam bio njen komandant. To je bio i manji njenog dva. Kada sam, 19. maja 1943. godine, primio dužnost komandanta 3. krajि�kue udarne divizije, počeo sam da zapisujem u dnevnik i njen borbeni put, opisujući slavasko borbenu dejstvu i druge aktivnosti njenih brigada i drugih dijelova divizije. U dnevnik sam takođe zapisao borbe i merilene 2. proleterske divizije, u vremenu od 15. marta do 20. maja 1944. godine, kada su 2. proleterska i 3. krajि�kue divizija zajedno dejstvovala u Srbiji kao Udarna grupa divizija.

Ciljam borbenih dejstava jedinica bio sam bio komandant, u dnevnik sam gotovo svaki unutar i najkratće podatke o svima našim partizanskim odredima, brigadama i divizijama, kao i o jedinicama Savezne armije, sa kojima su jedinice bio su bile pod mojom komandom imale borbeni kontakt — bilo da su zajednički trudilaše neki borbeni zadatok, bilo da su u borbi ortuvarile dire mušučko sadejstvo.

Dnevnik sam vodio do kraja novembra 1944. godine, kada je 3. divizija iz oslobođenog Beograda posla na srpski front.

Prema tome, u Ratnom dnevniku zabilježen je borbeni put 4. krajि�kue brigade i 3. krajि�kue divizije u periodu od 27 mjeseci, a u tom vremenu i dvomjesečne borbe 2. proletarske divizije. U ovom razdoblju 3. krajि�kue divizija (tj. 1; 4. i 10. krajि�kue brigade) vodila je borbe u Dalmaciji

ciji, u svim krajevima Bosne i Sandžaka, u Crnoj Gori i u najvećem dijelu Srbije.

Kada sam preth dana septembra 1942. godine radio zajedno sa ostalim drugovima iz Štaba 4. krajilačke brigade na njenom formiranju, dodao sam na misao da u najkratčem vremenu zapisujem najvažnije podatke iz Štaba brigade, a u prsom redu njene borbe, rad Štaba brigade i partijake organizacije na izgradnji i vojno-političkom utvrđenju brigade i njenu političku aktivanost u narodu. Našao sam i jednu bilježnicu, koju sam pored sekcija i funkcija mogao da nosim u svojoj torbi. Bio sam, naime, četvrti odlučio da dnevnik nosim stalno sa sobom, kako bih bio siguran da ga nadzorom, odnosno da ne padne neprijatelju u ruke. Tako sam i učinio — sve tri sverke Ratnog dnevnika nosio sam sa sobom u svojoj torbi sve do oslobođenja zemlje.

Borbe jedinice, njihovu političku aktivanost i rad i aktivnost Štabova bilježio sam svrlo sašto, sa malo riječi, gotovo telegrafski. Iskoristio sam takav način podređuju dnevnika jer sam sebi i postavio skroman cilj: da zapisem najvećnije događaje vezane za jedinicu i za teren na kome se ona nalazi. A druga, prostor moje bilježnice i vrijeme koje sam za ovaj posao mogao da odvojim takođe su uticali na obim dnevnika.

Meditum, sve događaje iz Štaba i radija jedinice i Štabova ispisivao sam po danima, kako su se oni i odigravali. Samo sam nekoliko puta skupio zapise najvećnije događaje koji su se zbilj u kratica vremenu i to samo onda kada smo sešto veće vremena boravili na jednoj prestoriji i kada nije bilo smakodnernih borbi. Tih kratkih predataku bilo je malo u toku narodnooslobodilačkog rata kod svih naših jedinica.

Pružih mjesto vodenja dnevnika u njemu sam, pored borbenе aktivanosti brigade, detaljno bilježio aktivanost partijake organizacije, narodno aktivanost partijake organizacije Štaba brigade i političkej u postizanju političkih znanja i moralne čvrstine boravičkog i starješinskog sastava brigade. U počeku sam takođe detaljnije bilježio mjeru koju je predstavljao Štab brigade da se u jedinicama organizuje i todi vojna nastava i obuka i zaspisivo postigute rezultate na tom poslu. Ministim da se je prvič dijela

dnevnika o 4. krajilačkoj brigadi može dobiti dobro da vidi kako je ona, tek novoformirana i mlada brigada, koja je imala doista neiskusan starješinski kadar i, u najvećem broju, neprimjeni i politički nemajući boravički sastan, vojno-politički razla i jadala iz dana u dan i za kratko vremeno, u svrhi borbe i kroz intenzivnu vojno-političku rad, postala čvrsta i tukurna ualarmna jedinica naše Narodnooslobodilačke vojske.

Kako je, međutim, politički rad u brigadi postojao sve intenzivniji i bogatiji, ja sam oduševio da registrujem brojne sastankove vijestive iče jače partijake organizacije i sve rezultate njenog rada, kao i sveukupnu političku aktivanost brigade u narodu. U dnevniku nisam zabilježio u potrebnom obimu propagandnu i kulturnu djelatnost 4. brigade i 3. divizije. Istina, pisao sam o nekim zborovima i konferencijama održanim sa narodom, o divizijskom Hrv. o izdavanju radio-vijesti. Ali nisam registrovao istu takvu djelatnost u svakoj našoj brigadi, u kojojima su izdavani brigadni i bataljonski listovi, održavane kulturne priredbe i konferencije u jedinici i sa narodom, održavani kursovi za neplimene borce, ratne tekmovanja itd. Ograniklo sam se na unapređenje najbitnijih podataka i ocjena iz ove oblasti naših aktivnosti, dok sam, pak, redovno bilježio sve borbe brigade, a kursevi svi borbe 3. divizije, dajući pri tome krateke ocjene najznačajnijih borbi.

Svakako da bi slika Štaba jedinica bila još potpunija da sam u dnevniku zapisivao sve najvećuju svjemento iz bogatog političkog i kulturno-prosvjetnog rada jedinice.

U dnevniku sam zapisivao, u najkratčem vremenu, licečičku o narodu i krajnjem kuda smo prolezeli. Ti utisci nisu cjeloviti, osi nisu dati na osnovu podrobnije analize tadašnjeg političkog stanja u pojedinim našim krajevima. Zbog toga ih i treba učeti samo kao utiske.

Neka značajne događaje, vezane za jedinicu kojima sam komandovao, nisam unio u dnevnik ili ih nisam doslovno jasno zapisao. To sam dino namjerivo iz razloga konspiracije. To se naravito odnosi na vodne borbenе zadarke koje je 3. divizija dobijala od Vrhovnog Štaba, kao što je mala divizija iz centralne Bosne u Sandžak u oktobru 1943. god., predor Udarne grupe divizija u Srbiju

svrata 1944. god. i druge. Iz tog razloga nisam u dnevnik učinio moje lične susrete sa drugom Titom.

U pripremi dnevnika za štampu zadržao sam originalni tekst dnevnika. Uveo sam izmjene i dopune tamo gdje bi tekst zbog kratkote ili zbog odustrova potrebnih podataka (koje nisam bilježio radi konspiracije) bio nejasan čitatcu. Negdje sam, pak, morao unositi i stižke izpravke.

Takođe sam nastrojao da u dnevniku začinjam partizansku vojnu terminologiju, a potreba objašnjenja dove sam u napomenama.

Isto tako ostavio sam podatke o gubitima neprijatelja kakve smo imali neposredno poslije borbi. Sigurno je da za ovi gubici u nekim slučajevima preuvjetliveni.

Pored redenih manjih izpravki u originalnom tekstu dnevnika, a da bi slakše čitanje dnevnika, oduzemo da bi dnevnik bio bolje postavljen kao fotografski dokument, dodao sam originalnom tekstu dnevnika i nivo novog. Tako sam za pojedine periode iz dnevnika dobio narednu, kretajuću objašnjenja vojno-političke situacije u zemlji i na područjima na kojima predstaje borbeni dejstvo jedinica. U napomenama (ispod teksta) imao sam podatke iz neprijateljskih naših dokumenata, u posebnu jasinu i napomenju neprijateljskih jedinica, sa kojima su naše jedinice, koje su obrazovane u dnevniku, sudile borbe. U toku rada na izrađenju ovih podataka nisam, bezost, rezygnovali sa svih neprijateljskih dokumenata, a naročito sa borba u Srbiji. Takođe sam uputio čitonce na našu ratnu dokumentaciju, u kojima se mogu naći detaljniji podaci o zadacima i rezultatu borbi ovih naših jedinica. Osim toga, da se sam jednom objašnjenja na osnovu naših dokumenata i lješnih sjeđanja na pojedine borbe i druge načine dogodaja iz života jedinica. Na 21 skici prilagođene su najpoželjnije borbe i mrežu naših jedinica iz pojedinih razdoblja.

Bio bih zadovoljan ako ovaj ratni dnevnik doprinese daljem upoznavanju i obradi bogatog borbenog pata naših proslavljenih naših jedinica.

Milutin Moraca

I

PERIOD OD FORMIRANJA 4-TE KRAJIŠKE UDARNE  
BRIGADE DO NJENOG ULASKA U SASTAV  
5. UDARNE DIVIZIJE

(3. IX - 18. XI 1942.)

Cetvrtu krajiku brigadu formirana je u jednom od najbaranijih perioda oslobođilačkog rata i rezolucije u Bosanskoj krajini. Poslijе više od godinu dana intensivnog razvitka oružane borbe krajiske partizanske snage izrasle su bile u svakom pogledu do toga stepena da je bilo moguće u kratkom vremenskom razmaku reorganizovati kompletnе partizanske odrede u brigade. U vrijeme formiranja 4. krajiske brigade skoro ceo teritorija Bosanske krajine bila je oslobođena, jer su mnogi neprijateljski garnizoni, utvrđeni po njenim mjestima i gradovima (Drvar, Bos, Petrovac, Oštrelj, Ključ, Glamoc, Sansic i dr.) bili uništeni ili protjerani.

Upravo je u to vrijeme grupa proleterskih brigada pod nepredmetom komandom Vrhognog štaba uspiješno završila svoj proraz iz Crne Gore i oslobođivali u periodu juči-august naš mještja (Przno, G. Vukuf, Dugno, Limo i dr.) i prostoru oblast — spajala se sa krajiskim snagama. To spajanje oružanih snaga i oslobođenih teritorija omogućilo je Vrhognom štabu da planira krapniju ofenzivu i defanzivu dejstva i da njima rukovodi. U toku septembra planirana brigada bila je angažovana za razbijanje pokretaja njemačkih i ustaških snaga da iz Banjaluke prodri na jug ka oslobođenom Ključu i Mrkonjić-Gradu, a krajem mjeseca, poslijе uspiješno izvrši-

nog zadrška, ove snage su odobodile Jajce. Za to utrije-  
me 4. krajiski brigada je ostala na terenu na kome je for-  
miranata, orijentirajući se na Bosanskom Graševu, gdje je  
pored rada na organizaciji jedinica, izvodila manje akcije  
protiv četnika.

Trećeg oktobra brigada je izvršila svoj prvi pokret.  
Po naredenju Vrhovnog štaba prebašena je na teren Klju-  
ča, gdje je imala zadatak da uzme učešće u borbama sa  
njemačkim i austrošvicarskim snagama koje su iz Šavskog Mosta  
i Banjaluke pokupale da prodru na jug, te ciljem da okla-  
daju Ključ, Stinicom i Mrkonjić-Gradom. Puto je uze-  
la učesnicu u zarednim, ofanzivnim dejstvima u regiju Klju-  
ča, brigada je 7. oktobra prebašena prema Blatu za za-  
duškom da spriječi eventualne pokušaje predore neprja-  
teža na odobodenom teritoriju i da ojezidnim dejstvima  
veruje brojne austro-domobrananske snage u Blatu i okoli-  
lini. Krajem oktobra dva bataljona brigade ponovo su na  
terenu Bos. Graševa gdje prema planu Vrhovnog štaba  
učestvuju u napadu na Bosansko Grašovo.

U vezi sa planiranim balaškom operacijom 4. kraj-  
ijska brigada je prvi dan u novembru ponovo koncentri-  
rana u sredinu regije Ključa na zadatku da osigura praz-  
no od Šavskog Mosta i Banjaluke prema Ključu i Bos.  
Petrovcu.

### 3. september 1942.

Po naredbi Vrhovnog štaba — bataljoni 3. krajiskog  
odreda ulaze u 4. krajiski narodnooslobodilački parti-  
cijsku silazu u sredinu regije Ključa i takođe u sredinu  
uzdušnu brigadu.<sup>1</sup> Naredbom je odreden (stab  
zauzeti uzdušnu brigadu).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pred formiranjem 4. krajiske brigade 3. krajiski narodno-  
oslobodilački partizanski odred obuhvaćao je teritoriju od Blata  
preko Bos. Petrovca i Drvara do Glamoda, uključujući cijelo  
Glamotsko polje, zatim sjeverozapadni dio Livanačkog polja i cijeli  
tu području Bos. Graševa. Sva teritorija odreda bila je složena,  
zemlja Blata i Bos. Graševa sa najmanje polina oko njih. Neprja-  
teži je držao i restu Bos. Graševa — sedište Stinica.

<sup>2</sup> Krajiski odred imao je tada peti bataljon: Omladinski  
— na području Drvara i Bos. Petrovca (21. VIII. 1942. godine  
formirana je 3. krajiska brigada od korasa sa ovoga područja);  
„Gavrilo Princip” — na području Bos. Graševa; „Budućnost” —  
na području Glamoda i „Starac Vujačić”, osnovan je od korasa iz  
uzdušnih sedišta Livanačkog polja. (Zbirnik dokumenta i podataka

### 3. i 4. september

Vrhimo pripreme za formiranje brigade. Drug Os-  
man<sup>3</sup> određen sastanak sa nama — brigada treba da ima  
sve uslove za bez pokret i sposobnost za teže akcije. S ob-  
zirom da je ljudstvo bataljona „Starac Vujačić” i „Bu-  
dućnost” još „sirovo” — naročito treba обратiti pažnju  
na vojno-politički rad.

Brigada treba da ima i intendanturu, sanitet i pio-  
nirske vod.

### 5. september

U štabu odreda prikupljamo stvari potrebne za bri-  
gadu, sanitetu, intendanturu i drugo.

Uvođe je dobro drug Tit.<sup>4</sup> Diloza, Dedijer i dr. Oni  
su se sa nama zadržali u kraćem razgovoru.

### 6. september

Preti u selo Tihovo, gdje smo smjestili stab. Tu  
smo našli druga Milena Trinadić i bataljon „Budućnost”.  
Zbog dobijenog izvještaja da će Željco i Tahipani idu  
prema selima Pešlje i Crni Lug radi mobilizacija ljudi, ovaj  
bataljon — zajedno sa bataljonom „Starac Vujačić” —  
otidao je na osiguranje.

<sup>3</sup> narodnooslobodilačkem ratu Jugoslovenskih naroda, tom JV  
kojeg je, dok. 113 i 114 izdanje VII — u sljedu teksta Zbirnik  
17/6, 112 i 113.

<sup>4</sup> nastav brigade odrađen su u tri bataljona „Gavrilo Princip”,  
„Budućnost” i „Starac Vujačić”. Među kojima dosta je u nastav  
brigade jedna bila iz Omladinskog bataljona.

Prilikom formiranja brigada je imala oko 1000 boraca, na-  
oruđanih sa 120 pušaka, 22 puškomitriljena, 6 topova mitraljjeva  
i 2000 metaka. (Zbirnik 17/1, 28).

Brigada je formirana u Tihovu.

<sup>5</sup> Stab brigade bio je sastava: Milutin Moraca — komandant; Njegoš Kotić — politički komesar; Črno Oraschić — mornarički komandanta (poginuo 1943. u istočnoj Bosni); Milan Trinadić — ar-  
matski politički komesar. Naredbom Vrhovnog štaba nije bio  
određen načelnik stabla brigade.

<sup>6</sup> Osmans Karabegović bio je tada politički komesar Operativnog stabla narodnooslobodilačke partizanske i obronjavajuće  
vojske na Bosansku krajinu.

<sup>7</sup> Drug Tit je bio veliki dočas u Drvar iz Glamoda, u kome  
je tada bilo sjedište Vrhovnog štaba. To je bio prvi suraz druga-  
ca iz stabla odreda, odnosno iz stabla 4. krajiske brigade sa  
drugom Titom. Drug Tit je presodio u ugredi stabla odreda.

### 7. september

Pozvani su na sastanak svih članova Stabova bataljona da podnesu izveštaje o stanju u bataljonima, o ljudstvu koje ulazi u brigadu i o nedostacima u bataljonima. Sastanak je zakazan na 8. IX.

Ovog dana ležao sam cijeli dan zbog jakе prehlade.

### 8. september

Sastanak nije održan jer za neki drugovi zakašnili zbg pripreme za akciju na detinike u pravcu Peulja, koji se nisu pojavili – vjerovatno su došli do podataka o nadim snagama.

Ovog dana pisani su dopisi Komandni području u Drvaru o mobilizaciji konja za brigadu, intendantu brigade<sup>5</sup> o nabavci hrane i dr.

### 9. september

Održan sastanak sa članovima Stabova bataljona. Na sastanku se zaključilo:

- da se čete po bataljonima tako razvrstaju da u novim bataljonskim budu čete iz svih tri stara bataljona;
- da čete broje jednak broj pušaka i puškomitriljera;
- da se u bataljonskim odmah postave intendanti i obavještajni oficir;
- da se u svakom bataljenu organizuje pionirska desetina sa alatom;
- da se odmah predje na politički i vojnički rad u bataljonskim i pripreme borci za akcije.

### 10. september

Obišli 2. i 3. bataljon i borbima ukratko izmijeli mlađu formiranju brigade. Pokazalo se da nije bilo negođovanja zbg raspoređivanja starih i stvaranja novih kombinovanih bataljona.

Napisali izveštaje Vrhovnom Stabu i Operativnom Stabu za Bosansku krajinu o učinjenom i tražili da nam

<sup>5</sup> Za intendantu brigade postavljen je Ilija Miljević. Međutim, Miljević je vrlo kratko vreme ostao na ovoj dužnosti, jer smo ga morali vratići na rad u Komandu velikog područja u Drvar. Već 18. IX. na intendantu brigade postavljen je Bogdan Rudić.

3. 8.-10.

Po mjestu 1. bata - bataljon F.  
R. bata plan je da će učestvovati Brigada  
Bileća i Široki Brijeg.  
M. 4.-5.-6. Razne su posvjednici bez jedne  
i ostvarene su sljedeće: Osnovna Brigada  
bila da ne može učestvovati u biti posle 1.  
svibnja u Širokom Brijegu. Iako su ih  
i posle 1. svibnja u Širokom Brijegu  
pozivani - osvojiti bili obavezni posjet  
za tko je obilježio život.

Brigada Široki Brijeg,  
obustavlja, smršta, posjeduje  
pot.

Po mjestu 2. bata su posvjednici  
doveći potvrđeni u Brigadi, smršta  
obustavlja i obvezuje  
osvojiti i osvojiti sljedeće Tito, Dr.  
Lj., Karačić i dr. sve do 10. rujna zadnje  
četiri u svakom pogonu.

6.-8. Pošli u Široki Brijeg, gde su obje  
bili bata. Tu su mreži druge borbene  
i bataljone, "Bileća". Idući bataljoni  
posjedujući 1. bataljon i 2. bataljon  
su prema Redom, 1. i 2. bata mreži  
druge borbene i bataljone - usvojiti u  
sljedeći oblik i u vrijeme.

se pozajme nekoliko političkih radnika da popunimo praznine u četama, kako bi se čete što prije usdigle na političku vlastinu pravih partizana.<sup>4</sup>

Ovog smo dana dozvolili o pripremanju okupatorske obanzive sa područja Dalmacije na oslobođene krajeve Bosne krajine, koja bi se izvela sredinom ovog mjeseca i o svome izvezili Operativni i Vrhovni Stab.<sup>5</sup> Takođe smo iznijeli važnost i hitnost likvidiranja Grabova i Dervala, u kom bi služaju zatvorili vrata okupatoru i fašizmu u Bosni krajini od pravca Kralja, naime, onemogućili bi brzu neprijateljsku ofanzivu na Bosnu krajinu, narođito sa manjim stragama.

Izvještaji 3. štabi odred gdje se nalazimo i o potrebi zajedničke saradnje i dobre veze u Kninskoj krajini. Tačke i Stab 4. operativne zone.<sup>6</sup>

Tražili od Operativnog staba da se hitno razgraniči Livanjsko polje — da li će što od njega pripasti Komandzi podretja u Drvaru, kako bi se što prije uputio neko na raniji sektor bataljona „Starac Vujačić“ da radi na organizovanju posredine.

## II. septembar

Sa zamjenikom komandanta otiske sam na teren da ispitam najbolji put i način za akciju na selu Obilaj, Luku i Marikovce, što će biti prvi zadatak brigada.<sup>7</sup> Osim

<sup>4</sup> Izvještaj Stabe brigade Vrhovnog Staba objavljen je u Zborniku, IV/1, dok. 23.

<sup>5</sup> O nekim podsticima za ovu obanzivu vidi Zbornik, IV/1, dok. 28, str. 68.

Međutim, tajanski garnizon u Bos. Grafovci, kao i grahevički Detinici, ostali su i dalje neaktivni.

<sup>6</sup> Stab 3. miklog partizanskog odreda i Stab 4. operativne zone im Dalmaciju bili su samo vojski, pa smo sa njima redovno održavali vezu.

<sup>7</sup> Ovu akciju na pomenuta selia ne treba razumjeti u fukvalnom smislu, već kao napad na neprijatelja koji se nalazi u ovim selima.

Crnčević i drugi mislili, kako napisati ili likvidirati neko mjesto, bili su se tada određivali u način partizanskog terminologij. Međutim, svaki radi karak i pravi učesnik narodnooslobodilačkog pokreta je znao da se te odnosi na neprijateljski garnizon ili posadu u konkretnom mjestu.

Pošto da čitavac načitavao terminu u ovome desavolito, smatram sam se potreban da dam ovo objašnjenje.

jenio nam da bi tri bataljona mogla dobrim komandovanjem, versama i briom akcijom imati stopostotni uspjeh.

Po podne održali smotru dva bataljona (2. i 3.) i prateće čete brigade. Vidjelo se da su bataljoni prilično sredeni i da bi se moglo preći na akcije. Šestu je šta nam iz određe jedu noje stigla Omladinska četa. Politički komesar i ja govorili smo borcima o našoj brigadi, kakva ona treba da bude, o prednosti akcija brigade kao cjeline u odnosu na manje jedinice odreda, nasturene po položaju, o radu i disciplini u brigadi.

Uzmeno izdali naredenje Štabovima 2. i 3. bataljona da pripreme čete za akciju, da izvedu nekoliko časova po pitanju veza i saradnje između četa — pa do pojedincu u borbi, da posude borce o ponasanju i snalaženju u borbi. Potom, da ispitaju teren za akciju.

#### Dosadašnja zapaljavanja u brigadi:

Ljudstvo brigade je prilično zaostalo i politički neupućeno. Vidjelo se da u četama nije bilo političkog rada, naročito u bataljonu „Starac Vučadin“. Uticaj Partije je takođe bio slab. Disciplina nedovoljna, a borbenost prilična. Sa marljivim političko-organizacijskim radom ljudstvo bi se bilo popravilo. Akcije će takođe praviti borbenost i disciplinu.

Štabovi bataljona izgleda da imaju želju da se oklone svim nedostatcima kod partizana.

Da bi partizani zavoljili život u brigadi i svoja rukovodstva treba sa njima pravilno postupati. Znali: prema partizansima odnositi se kao drugi ne biti lijen da se partizan nastupa i da mu se uvijek restumači sporno pitanje; treba se starati da partizani osjeće briju svojih starjelina u svemu — u učenju političkih i vojnih pitanja, u staranju o hrani, odjeći i obući. Naš čovjek, u ovom slučaju velikom seljak i to neuk, primjeđuje mnogo i njegova zapaljavanja o radu i držanju starjelina mogu dobiti da budu tačna (greške i dr.). Ukratko, partizanima treba posvetiti punu pažnju i stvari će iti najbolje.

#### 12. september

Kapljena naredba bataljona o akciji. Početak akcije treba da буде 14. o. m. u 3 časa izjutra.

12. i 13. o. m. posvrljavali smo razne tekuće poslove u Štabu i zajednički čitali „Partizan“.<sup>10</sup>

#### 14. septembar

U 3 časa počela je borba, 1. i 3. bataljon brzo su prečistili selo Oblog i Luku — 3. bataljon nešto je zakasnio sa akcijom, upravo duže se nadriđao na terenu. Akcija je prilično uspjela, ali je bilo i nedostataka: bila je nečita akcija te je veliki broj četnika, onih najopasnijih, umakao i prokrao se kroz naše redove; partizani nisu mogli da pretraze sve kuće, naredio je pojava u kojima je, vjerojatno, osalo mnogo muzicije i pušaka. Zatim i sami partizani nemaju iskustva s nečim akcijama, naime da akciju izvedu što brije i silnije, da neprijatelju time zbumi kako on ne bi imao nikakvu inicijativu.

Rezultati borbe su sljedeći: zaplijenjene su 72 puške, 3 lovačke puške, 3 puškomitrailjeva, 130 bombi, 3500 metaka, 6 pištolja i dr. sitnijih stvari; poginulo 8 četnika, među njima komandant Miljević, jedan komandir i jedan oficir. Zarobljeno 45 četnika koji su, pošto im je objašnjeno naša borba, pušteni kućama jer nisu bili izraziti četnici. Zarobljeno je 15 drvarskih četničkih izbjeglica koji su poslani Komandi podrađuju na rad. Osudeno je i strijeljano 6 četnika koji su bili zajedno sa Miljevićem kurir do Drenovida. Zaplijenjen je i izvještaj četnički materijal u kom je bilo najvažnije plomo, upućeno od popa Dušida četničkom komandiru Ivu Bogdanu (na pl. Starčeviću), gdje govorи o zadacima Miljevića i o svestranoj četničko-okupatorskoj ofanzivi na oslobođenu teritoriju sredinom septembra.

Uveče smo o akciji izvijestili Vrhovni Štab<sup>11</sup> i Operativni Štab; takođe i o pripremi neprijateljske ofanzive i istakli znakaj Bez. Grahova.

#### 15. septembar

„Kraljiki partizan“ — organ Operativnog Štaba na Bosanskoj krajinji.

<sup>10</sup> Izvještaj je objavljen u Zborniku IV/3, 38. U izvještaju stoji da je brigada u ovoj borbi imala samo dva lakiča ranjena. Ranjeni su Hajdar Milić, policijski asistent 2. čete 3. bataljona i Vukobrat Milić, partizan 1. čete 3. bataljona.

Od zarobljenih pušaka 25 smo poslali Komandi područja.

Poslali smo 5 partizana na traženje Operativnog stava za zaštitnicu.

Održali smo sastanak o daljem radu. Zaključci: da se obidi položaji i vidi tečna situacija oko Grabova, Derađa i Tiskovca; da se dà raspored bataljonima, da se Stab brigade premjesti u selo Trubar.

S obzirom da je javljeno o neprijateljskom ispadu na Peulje — Milan i Cvijò su ostali kod 3. bataljona, a Kotli i ja smo krenuli za selo Peti i stigli uveče.

16. september

Učili su na izvidanje terena. Četnici i Talijani su se dobro utvrdili: kamenni zid sa puškarnicama i manji bunkeri (ukopni u zemlju sa krovom). Karakteristika je četničkih strada na Stodilima što stalno pečaju na naše izviđače. Ima ih oko 80—100 cijelom dužinom Stodila. Frontalni napad na njih ne bi dao veliki uspjeh; zbog otvorenog terena bilo bi naših gušitska drugo, četnici bi pobegli.<sup>13</sup>

Ukoliko bi uslijedila neprijateljska ofanziva, naši položaji na momentalno podržavanje neprijatelja su dobri: od Peti preko pl. Ullice. Komandant 1. bataljona je sa ovim upoznat, naime, sa zadatkom da 1. bataljon pruži otpor na južnim padinama pl. Ullice, dok se ne sredi drugi obrambeni položaj.

Kod ovog bataljona sam zapazio: da je ishrana zadovoljavajuća, da su borci raspoređeni, ali još nedovoljno disciplinirani (nedostatek oko logora). Veliki broj boraca je slabo odjeven. Problem obuce sve se više postavlja. U Stabu bataljona ima harmonije.

Po dogovoru sa drugom Kotli pozvali smo po dva člana Staba 1. i 2. bataljona na zajednički dogovor o dru-

<sup>13</sup> Neprijatelj je na položaju na Stodilima i Cigelja (k. 1075) obvezujuće crta Bos. Grabovo—Štrmaca i na njoj preuzeo prvoj Derađa. Ovi položaji su bili veoma površjni, jer je osim novije podigneće otkriveno — svuda su pašnjaci i livade. Otkriveno nemiljeće pretisalo se i na sjever, po jugoistočnim padinama pl. Ullice, sve do u visini sela Peti. — Izviđanje Stodila i Cigelja vrlo sam učitljivo potpisujeg uvida u mogućnosti napada na neprijateljske snage na ovom određenu, užinku bi došlo do napada na Bos. Grabovo, a ne zbog neposredne aktivnosti 4. krajiske brigade.

gej akciji brigade na četnička sela Kotliće i Pešenke. Sastanak je održan uveče. Zaključci: izvršće se akcija u cilju daljeg razbijanja četnika, kao i radi daljeg osposobljavanja boraca za borbu. Plan za ovu akciju — kao i za ranju — — po noći brzo dejstvo na četničke položaje, čišćenje sela i povlačenje u zoru. 3. bataljon ima zadatak da izvrši demonstrativni napad na selo Obljaj i da otiši selo Luku.

17. september

Drag Kotli i ja pošli smo za Tičeve, gdje smo se popodne sastali sa Stabom 3. bataljona i upoznali ga sa novom akcijom koja treba da se izvrši 18.IX u 2 časa. Kod njihove Treće fete postoje mnogi nedostaci: slabu ljudstvo i nepotpuna četa. Ona se mora popuniti sa dobrim partizanima. Uveče smo napisali naredbu za akciju.

Po dohivenom naredjenu od Vrhovnog Staba je treba da stupim u vezu sa Stabom 1. proleterske brigade (o zajedničkoj saradnji i dr.), čija su dva bataljona ovog dana dolazi u Tičeve.

Sastali smo se sa drugovima koji su od strane Centralnog komiteta KPJ poslati za našu brigadu: dva za politički brigade, dva za fete.<sup>14</sup>

18. september

Postlige toga riječili smo da drugovi Kotli i Milan odu koji su ukratko imijeli svoje dužnosti u brigadi. Politički osobljje u mnogome će ubrati rad na političkom učvršćenju u brigadi, na daljem jačanju političke svijesti boraca itd.

Postlige toga riječili smo da drug Kotli i Milan odu u Peti radi sudjelovanja u akciji i radi svrđavanja poslova u Stabu; da drug Kotli potom odo do Komande područja u Drvaru radi snabdijevanja brigade hranom, sa time treba da zadudi novog intendantu brigade druga Rumenia<sup>15</sup> i da pregleda magazine pošto bi morali ne-

<sup>14</sup> U političkoj brigadi bili su postavljani Živko Živković, rukovodilac političkoga i Savo Radić, za kulturno-povjesnički rad. Sa njima su došli Maksim Šekulić i Ilija Veličirović, koja je itab brigade postavio za političke komesare fete.

<sup>15</sup> Bogdan Rumen, unutar 1959. godine bio rezervni major u parnici.

kim borcima dati veći i odjelu; ja da ostanem radi sastanka sa štabom 1. proleterske brigade.

Uveće sam obilao prvu četu 3. bataljona, koja zadovoljava uslove za partizansku četu. Kod njih ima interesovanja o daljim našim borbama, o stanju u svijetu i sl.

#### 19. september

Sastao sam se izjutra sa štabom 1. proleterske brigade i drugom Veljkom.<sup>12</sup> Bio je prisutan i drug Milic.<sup>13</sup> Razgovarali smo o našem zajedničkom radu na području Kninsko-krajevine, Gračova i tremađe.<sup>14</sup> Iznio sam stanje brigade i položaj neprijatelja oko Gračova i tremađe. Naša akcija na ova neprijateljska uporila treba da bude bio organizovanija i jača, s obzirom na njenu važnost i značaj za nas. Dogovorili smo se da zajedno krećemo 20. o. m. u selo Resanovce i Drvar, u cilju preduzimanja daljih zajedničkih mjeru.

Uveće sam se sastao sa štabom 3. bataljona koji mi je ukratko izložio stanje bataljona; da 1. i 2. četa zadovoljavaju uslove, dok je 3. četa vrlo slaba. Iz nje je čak deserteralo 6 partizana iz selo Dolca (Glanac) — bivši borci V. Babića.<sup>15</sup> Ova četa treba što bitnije popuniti svjesnjim borcima. Dao sam im upute da do iduće akcije odriče u bataljonu što vise političkih i vojnih časova i da se partizani operu i okrepe. Drugovi iz politodjelja ostaju pri ovom bataljonu da vide tačno stanje i da odreke nekodakle predavanja.

Akcija koja je izvedena na Kesiće i Petenice nije uspjela. Štabovi 1. i 2. bataljona navode kao razlog otkrivanje naših snaga od strane neprijateljske patrole, tako da su se bataljoni morali povući. Drug Slavko,<sup>16</sup> koji je 18. IX uveće došao u Peć, piše da je bio slabosrakovodenje akcijom od strane štabova bataljona, da isti nisu dovoljno izvidjeli teren i da su tačan raspored i za-

<sup>12</sup> Parac III (partizansko име — Veljko), bio je tada na operativnom dužnosti u Viševnom štabu.

<sup>13</sup> Muša Boča Milic bio je tada član štaba 4. operativne zone.

<sup>14</sup> Milici se na tremađu Boscane, Like i Dalmačije.

<sup>15</sup> Vojin Babić — češnik komandir na terenu Glanaca.

<sup>16</sup> Slavko Radić bio je tada zamjenik komandanta Operativnog štaba za Bosnu krajini.

datak komandama četa; da su i komande četa okloko shvatile zadatku i nisu se mnogo zalagale da se uspješno izvede.

3. bataljon zaplijenio je jednu pušku i 8 konja (u selu Luča nije ništa nadeno).

Trebao da se pozovu štabovi bataljona na zajednički sastanak, da se po gornjoj stvari prediskutuje i nude pravilan zaključak.

#### 20. september

Pobao sam iz Titova sa drugovima Kočom<sup>17</sup> i Veljkom i u selo Resanovce stigli u 4 časa po podne. S obzirom da od Operativnog štaba Hrvatske nije ništa došlo u pogledu učešća njihovih snaga — riječili smo da odmah poslajemo kurira radi veze sa njima, tj. sa snagama koje treba da dođu; takođe da se obavijestim kod Komande mjestu Srb koje su ličke snage na liniji Kaldrma—Srbski klanac.

Uveće sam krenuo za selo Trubar. Na putu sam sreao naš štab brigade, koji se premještia za Resanovce. Sa drugom Milanom dogovorio sam se o svome: da se idu, uput štabovima bataljona u pogledu učvršćivanja bataljona do glavne akcije,<sup>18</sup> da se Četa pratećeg oružja podiže na bataljon, tj. po dva mitralješka odjeljena svakog bataljona; da izvijesti Komandu područja o premještanju štaba brigade; da izvijesti 1. i 2. bataljon kuda je u službi neprijateljske ofanzive njihov pravac dejstva.

#### 21. september

Poslao pismo preko Komande mjestu Srb u vezu sa ličkim snagama — tražio da me odmah izvijeste (preko štaba 3. ličkog odreda) da li znaju o pokretu nekih snaga prema tremađu.

U toku dana stigao izvijaj od štaba 3. ličkog odreda: oni nista ne znaju o pokretu jedinica na tremađu.

<sup>17</sup> Komandant operativnih trupa na sektoru Bos. Gračeva bio je Koča Popović, a načelnik štaba — Parac IIIC. Opisano je u tomu vidu Zbornik IV/7, str. 19 i 69. U doberonjanju str. 60 naziva se podaci o neprijateljskim snagama na sektoru Bos. Gračeva.

<sup>18</sup> Milici se na raspad na Bos. Gračevu i osmisliti neprijateljska sporstva, koji je pripremio štab operativnih trupa na sektoru Bos. Gračeva.

Sastao sam se sa Mirem u Trubaru i sa njom sam proveo neko vrijeme u rogovoru.<sup>22</sup>

### 22. septembar

U Štab brigade došli drugovi Kola i Veljko.

Ovoga dana nije bilo nikakvih novih momenata. Štabovi bataljona javljaju o nekoliko slučajeva deserterstva iz jedinica. To su uglavnom partizani iz bivših bataljona „Starac Vujačin“ i „Budućnost“, većinom ljudi koji su ranije bili pod četničkim uticajem. Da bi se ovo slijepilo, potrebno je da se odriži sastanak sa Štabovima bataljona, na komu će se, porez ovoga, pretresati i druga aktuelna pitanja u našoj brigadi.

Ovog dana stigao je od Operativnog štaba besed za 10 mina. Određen je voda odjeljenja i nakanila.

### 23. septembar

Po podne je odprt način partizanski sastanak delije Štaba brigade, na kome se izjavilo političko i vojno stanje u brigadi, iz kojega se moglo konstatovati da je ljudstvo u brigadi politički dosta slabe i ogromna većina boraca su mlađi ljudi sa scie, većinom neispitani, koji još ne poznaju canovne zadatke narodnooslobodilačke borbe. Kao dokaz slabe političke svijesti u brigadi je pojava deserterstva koja je primila tri razmjere. Do sada je publjeno 8 boraca sa crudjem (borci V. Babića) i 16 bez crudja (Vojinović i drugi) i 2 u bataljona „Starac Vujačin“. Zbog slabe političke svijesti, dobar dio partizana želi da se izvuče iz brigade — javljaju se za tješarski pregled i sl.<sup>23</sup>

Da bi se ovo stanje u brigadi popravilo, potrebno je predusloviti mjeru:

<sup>22</sup> Mira Morata (Bujić) — reci dragarice. Tada je bila član Središnjeg komiteta KPJ za Drenac.

<sup>23</sup> Na redničkoj mjestu u dnevniku govorim o pojavi deserterstva u brigadi prvi dana poslije riječnog formiranja. Međutim, ja sam ovaj izraz nepravilno upotrijebio, jer se riječnu riječ ristiće u deserterstvu u prethodnjem rasprijetju, dokle, o istici izdati, ne pojavljuju politički neispitani borci, narančasti brigadi, u struku od četnih borci i potrota u drugu, udaljenje krajnjeg i vratnjal, te u svoju muku sa ciljem da osame u pozadini ili da prestupe u partizansku odred. Jedino je moguće da se misli od par-

a) odštati konferenciju za Štabovima bataljona. Ona je zakazana za 25.IX; na njoj bi se izjavilo optće stanje po bataljonu, dosadašnja iskustva u radu i nedostaci postavljeni bi se konkretni zadaci Štabovima bataljona u vezi sa najaktuelnijim pitanjima;

b) tražiti od operativnog oficira Štaba da vole povognje rad u brigadi po vojnim pitanjima;

c) drug Cveo ne može da bude član Štaba brigade, jer nemá vojničke sposobnosti, a u dodiru sa partizanima razvija pogrešan stav po pitanju naše borbe, tako da negativno utiče na inate politički resigurne borce i po svom radu i poslanju kreće autoritet i samog Štaba brigade;

d) da u buduće Štabovi bataljona žive zajedno sa četama, to jest da nemaju posebne zadužnice; da uprostite svoju administraciju tako da imaju direktnu vezu sa komandantima četa, a manje da pišu naredenja, koja su često mura i nedovoljna; ukidaju se sekretari Štabova bataljona;

e) po pitanju saniteta tražiti pomac od Operativnog Štaba.

Na partizanskom sastanku određeni su zadaci pojedinih članovima delije: drug Kotić da napravi referat o dužnostima političkih komesara i njihovim neposrednim zadacima; drug Milan da obradi temu Partija i klase proletarijata, Savo — o dijalektičkom materijalizmu; ja — o partizanskom načinu ratovanja, o brigadama kao vojnim formacijama naše vojske i o potrebi vojnogkog znanja. Moj i Kotovičev referat treba da budu gotovi do 1. oktobra.

### 24. septembar

Prije podne poslali poslu Operativnom Štabu i obavijestili ga o zaključcima partizanskog sastanka.<sup>24</sup>

naših 4 boraca vratio V. Babiću, mogući i ne znajući da je on postao izdatnik.

Potenciranje u dnevniku nekoliko pojava napuštanja brigade nema potrebu izvjesnoj aktivnosti političkog i vojnog rekonstruktiva brigade u radu na aferiranju brigade i na podizanju njene borbenе spremnosti.

<sup>24</sup> Izvjetnik Štaba brigade je objavljen u Dnevniku IV/7. 21

Napisao sam letak o donaslinjenoj načoj borbi, o uspjehima naših vojska u borbama protiv neprijatelja, o mogućnostima predložiti okupatoru i što treba naša pozadina da radi da bi odgovorila svojim zadacima (isklanjanje sita, blaga,<sup>22</sup> praviljenje sklonista za namirnice itd.). Ovaj letak napisao sam po želji Mire — da joj pomognem.

Uvele sam pregledao materijal u vezi sa sutrašnjom konferencijom sa štabovima bataljona.

Štab brigade kaznio je partizan Jovičića Burdu iz sejla Pribelje, koji je pokusao pobjeći, sa prisilnim radom u pozadini na prikupljanju hrane za vojsku. Naredili smo da se naredba Štaba brigade o kahanjuvanju Jovičića saopti cijelim sastavu brigade.

Danas se javio Begdan Runcić da je primio dužnost intendantu brigade.

23. septembar

Održana je konferencija Štaba brigade sa članovima štabova 1., 2. i 3. bataljona. Cilj konferencije je bilo da se iznese pravo stanje u brigadi, uspjeli i nedostaci i da se dade ocjena donaslinjeg vojno-političkog rada i zadataci za budući rad; da se uoče najaktuuelniji problemi u brigadi.

Glavne karakteristike u izvještaju:

1. bataljon: u bataljenu su osjetio divljji rad. Ali je imao nedostatka: politička svijest boraca nije dovoljna. Najbolji primjer toga su zahtjevi za poboljšanje hrane, kroz uslove za depanj u akcijama. Kad pojedinačna javlja se želja za odsustvom, a 4 su deserterala. Na političkim časovima nema dovoljne pažnje. Disciplina, kao izraz političkog znanja o cilju borbe, vrlo slaba.

2. bataljon: vojni i politički rad uglavnom još nije dovoljno izražen. Partizani su nedisciplinovani. Borci iz bataljona „Starac Vujadin“ zahtevani i nezadovoljni, što je jedan od dokaza slabog političkog rada u četu u kojoj se oni nalaze. Deserteralo i partizana — 5 u oruđju (8.IX.1942.).

3. bataljon: vojni i politički rad bolje se odvija nego u prva dva bataljona. Upravo tame su 1. i 2. četa nešto odskočile, pa su kod njih i veći uspjeh. Osnovni ne-

<sup>22</sup> Sitka.

dostatak je što ni ovdje nema pravih vojnih časova, a politički časovi nisu planski organizovani.

Opštiti zaključek: još u radu kako političkom tako i vojnom ima mnogo praznina, nazne, niza dovoljno uvedeni vojni i politički časovi na pravilnoj osnovi, tj. da se na njima borci stvarno nečem nauče. To znači, časovi nisu još sitka gdje se partizani uče, predravati ne dolaze na časove spremni, tako da ne mogu dovoljno objasniti konkretno pitanje. Drugo, nije se još uvela diskusija na časovima i ne postavljaju se pitanja.

Zaključilo se da je politička svijest i izgradnja osnovni uslov da partizani postanu i borbeni i disciplinovani i da se ostrgnu od svih onih starih navika odbrane svoga sejla i felja da uvijek budu bližu njega. Da bi se popravile opšte stanje u brigadi pred vojne i političke rukovodioce postavljeni su zadaci:

1) Vojnje starjeljine moraju da posvete mnogo vremena svom ishodom usavršavanju, da bi znali učiti i druge. Komandanti i komandirici moraju da uče i čitaju, jer su u vodini do sada slobro čitali i učili.

2) Da se stvorи plan rada tako da časovi budu škola, a ne zaborašnje. Znači, na časove se mora dolaziti sa određenom i pripremljenom temom.

3) Da se narečito obrati pažnja na kritiku i samokritiku starjeljina, koji moraju u punom smislu da se zainteresuju na pedaganzi parizana.

4) U cilju uspešnijeg rada ukida se stara praksa odvojenosti Štaba bataljona sa zaštitnicom, već da Štab bude uz četa. Tako će Štabovi imati više mogućnosti za rad u četama. Zatim, moraće da se odvuku starog kancelarijskog života i piskarjanja. Treba ukinuti pišmenu saopštenja i naredbe — bez konkretnih potreba, više ličnog kontakta i savjetovanja sa komandirima četa itd.

5) Da bi se uspešnije radilo, treba praktikovati ito četka savjetovanja sa komandarama četa, vožniciima i političkim delegatima, na kojima će se kritički osvrnuti na rad uspješne, ito će omogućiti i veću kontrolu rada.

6) U cilju političkog uživanja ljudstva brigade treba proraditi najaktuuelniju temu:

- 1) O našoj borbi. Partizani i zašto se oni bore.
- 2) O Crvenoj armiji kao najjačoj snazi u borbi za uništenje fašizma.

- 3) O Komunističkoj partiji kao rukovoditelju snazi narodnooslobodilačkog pokreta.
- 4) Uparodenje između fašističkih i narodnih vojski.
- 5) Svestrano čitanje „Partizana“, bilišta, letaka i drugih materijala u kojima se objašnjava linija narodnooslobodilačke borbe.
- 6) O slugama okupatora, ustaljena i četničima i o izbjegličkoj vlasti kao protivnicima narodnooslobodilačkog pokreta. Tumačiti neumorno to idejstvo kao uslov da partizani stvarno emiruju izdajnike.

26. septembar

Obavljavanje poslova u brigadi. — Napisao biografske podatke, gdje sam se trudio da sebe objektivno ocjenim.<sup>22</sup>

27. septembar

Sa Kotlom obilazio 2. bataljon. Na sastanku sa borbima izmijeli grčke dvaju partizana koji su krali u četu. Postavili pred partizane da to znači najveću sramotu za našu brigadu i za narodnooslobodilački pokret uopšte. Ubjedljivo izmijeli kakav treba da bude partizan što je uticalo na sve da pomenuvaju dva partizana pravilno osude.

Po podne prisustvovali kulturnoj priredbi u Trubaru gdje su i partizani izveli dvije tadke. Lijep primjer bliskosti i zajedničke borbe naroda i vojske za novi život. Priredba je mnogo koristila partizanima.

28. septembar

Obrazovali smo jednu četu za novi 4. bataljon. Počekala se da manja četa bolje odgovara parizanskom načinu ratovanja.

U štabu pozvavao potrebne poslove. Osjećam da mi taj rad u štabu mnogo ometa u lichenom učenju i usavršavanju. Nedostaci zamjenika komandanta, koji bi mi mada mnogo pomogao i nemam je načelnika štaba svakim danom sve se više osjeća.

<sup>22</sup> Radi se o ispunjavanju „Kadrovske uputnike“, koji je u to vrijeme prikupljala kadrovska komisija CK KPJ za sve članove Partije.

Premda obavještanjima, okupator se sve više utvrđuje. Znači, ne misli da se povlači iz Grahova, o čemu se ranije javljalo. Nada akcija treba biti prije da uslijedi.

Dobio sam pismo od Mire, u kome izražava zadovoljstvo i sreću što je površana na viši partizanski kurs. — Pohvalno od nje.

29. septembar

U štabu 1. proleterske brigade čekali smo drugove Koču i Velika koji nisu togu danu došli.

Ovaj dan iskoristio sam u čitanju naredenja i uputa o organizovanju i radu vojne i civilne vlasti na oslobođenoj teritoriji. Pregleđao sam četne novine jedne čete 1. proleterske brigade koje imaju dobro slanska. Napisao sam referat o potrebi vojne i gradnje rukovodilaca i partizana u brigadi.

30. septembar

U noći je stigla naredba Vrhovnog štaba o novom rasporedu snaga oko Grahova i o zadacima naše brigade u nizu ofanzivnih akcija na liniji Knin — Gračko za jedno sa 2. dalmatinskom udarnom brigadom.

U 3. bataljenu obrazovali smo četu za 4. bataljon.

Kombinovana četa<sup>23</sup> ušla u sastav brigade, što se počekalo kao nužno i pravilno, jer su se u ovo četu javljali mnogi partizani iz bivšeg bataljona „Starac Vujođin“. Jedan dio starijih borača ove čete vratili smo bez oružja na rad u pozadinu.

Pozvavljen je štab 4. bataljona u koji su ušli: Nenadid, Radulović, Lazo i jedan drug iz 1. proleterske brigade.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Kada smo formirali brigadu, stvorili smo jednu četu borača, prethodno starijih godista, iz bataljona „Starac Vujođin“ na njegovom dostašnjem sektoru. Olič nam je bio da bori stariju godinu i da nije ostalan pod crvenom i da oko sebe okupljuju mlade ljudi, kojih je pod donja bila u sastavom osmice Livanjanina polja. Šta je to bilo? — Četnička komisarijata. Međutim, kako je postojala setja znakovog broja borača iz posmatranog bataljona da se vrati u ovo četu — jer se htjeli da budu bliže svojih kuda — četa nije mogao rasporemiti.

<sup>24</sup> Štab 4. bataljona: Vojin Nenadid, komandant, Radulović Boško, zamjenik komandanta, Lazo Radulović, politički komesar i Maksim Šekulić, zamjenik političkog komesara.

#### 1. oktobar

Otilao sam u Drvar gdje sam se sastao sa drugom Kodom radi određivanja raspodjela brigadi.

Kotle i ja održali smo zatim sastanak sa drugovima u Komandi područja o potrebi što brže osnivanja Komande mjeseta u Livanjskom polju, gdje ima niz nedostataka i nepravilnosti u radu, upravo gdje ništa nije postavljeno kako valja. Drugovi su rekli da će se Komanda mjeseta odmah formirati.

Takođe je riješeno da se u Titova osnove bazu za razmjenu soli i tita, koja bi bila pod kontrolom Komande područja Drvar i Stab 4. operativne zone. Ovim bi se onemogućilo šverci, koji se silno razvio, a time i propaganda četnika i njihov uticaj na sektoru Glamoč — Livanjsko polje i okolinu.

Uveče sam stigao u štab brigade.

#### 2. oktobar

Vrijeme su pripreme za akciju zajedno sa 2. dalmatinskom brigadom. Sastanak sa Glanom Štaba 2. brigade zakazan je za 2.X prije podne. Prva akcija bila bi na Golubici: razbijanje četnika i rušenje ceste i pruge na „Bolandu“.

#### 3. oktobar

Napisao članak o potrebi vojnog obrazovanja rukovodilaca i partizana u brigadi.

Po posne stigla naredba Vrhovnog Štaba o pokretu brigade prema Ključu, radi pojačavanja naših snaga na tom sektoru.

Bataljonima smo odmah napisali i poslali naredbe za pokret.

Uveče je Štab brigade stigao u Drvar. Izvijestili Vrhovni Štab o pokretu.<sup>29</sup>

#### 4. i 5. oktobar

Vrijem je pokret brigade i 5.X uveče stigli u Bunkovik.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Izvještaj je objavljen u Zborniku IV/2, 93.

Na sektor Ključa već je bila uprećena 1. proleterska brigada. Pripremani napad na Bos. Gračeva odložen je za kasnije.

Raspodjeljenje boraca u vezi sa promjenom terena je dobro.<sup>31</sup>

#### 6. oktobar

Izvijestili smo Štab 1. proleterske brigade o dolasku, a u 12 časova sastao sam se sa drugom Slavkom. Po podne je izdata naredba za pokret 1. i 4. bataljona i za učeće u akciji pri napadu na Ključ. Nadi bataljoni su imali zadatku da osiguraju akciju 1. proleterske brigade od Ravnika Kamen i selu Krasulja i Pedi. U noći je ispitana Ravnicki Kamen gdje nije bilo nikoga, jer su tv nepratitelja razbilli borci 6. krajiskog odreda. 2. i 3. bataljon ostali su u rezervi.

#### 7. oktobar

1. i 4. bataljon krenuli su oko 12 časova, kada je došao izvještaj o padu Ključa, na čišćenje terena do sela Vrhpolje.

Uveče je stigao drug Slavko i izvijestio nas da nada brigada kreće na osiguranje od prave Bihaća i Kruse. Jedan bataljon (Drugi) ostaje u sastavu 1. krajiske udarne brigade, da istu pojeda u akcijama.

#### 8. oktobar

Izdata naredba 2. bataljona za pokret prema Klokočovcu<sup>32</sup> gdje će da se spoji sa 1. krajiskom brigadom.

1. i 4. bataljona izdata naredba da od Vrhpolja krenu prema Bravskom.

#### 9. oktobar

Brigada na putu za Bosanski Petrovac. Uveče stigla u grad. Sa drugom Osmanom rangovarali o potrebi i ko-

<sup>30</sup> Bunkovik se nalazi u blizini sela Bravsko.

<sup>31</sup> Osim pokretom prema Ključu brigada je, poslije neuspuni mijesec dana, od formiranja, prvi put napustila teritorija 2. krajiskog odreda. Promjena terena pozivane su održala na čitav boracki sektor. Sjedam se da nije bilo nikakvog negođovanja, niti je 1. jedan borac ostao iz brigade.

<sup>32</sup> Klokočovac je prevoj između Ključa i Stinice.

risti da brigada ne ide na grahovski sektor, kako je bilo izdato naredenje.<sup>22</sup>

#### 10. i 11. oktobar

Priusvovali konferenciji Okružnog komiteta za drvarski okrug. Izniđeli smo stanje u brigadi i podvukli nedostatke.

Bio sam sa Mironom. Kurir joj mnogo koristi, jer se na njemu doista vidi.<sup>23</sup>

#### 12. oktobar

Stigli su brigadom na prostoriju selo Ripač — selo Hrgar. Isteđe dana poslali patrolu za vezu sa 3. bataljonom 1. krajjskog odreda.

U izveštaju o akcijama 1. i 4. batajnoca od 8. X. viđelo se da je borba bila siva i da su partizani pokazali eduljnost. Neprijatelj je protjeran iz selo Peti i selo Kamečka. Izsjeran je i iz nekih rivoja pred ulicom Vrhpoljem. Gresko kod ove borbe su slaba veza i nepotrebna galama kod odbrinjanja veze, kao i nedovoljno vojničko držanje u prebacivanju i traženju zaklona. Ovo dvoje treba ispraviti kod boraca. U ovoj borbici pokazala se slaba vojnička sposobnost druga Crvi, koji je tijerao borce da juriraju bez potrebe i vojničke koristi. U borbici smo imali 3 mrtva i 8 ranjenih.

2. bataljon, koji je ostao u sastavu 1. krajjske brigade, 10.X. vodio je zajedno sa brigadom borbu protiv njemačko-ustroško-četničkih jedinica ispred Štinice. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli. Kad 2. bataljona bilo je 4 mrtva i 6 ranjenih. U izveštaju se govori o slaboj vezi, slabom rasporedu bataljona i loko-

<sup>22</sup> Kao što se vidi, podjeli zamnenog naredenja Slavku Radiću da brigada podeli na Bitacu i Krupi, bilo je odusteno da se ona ponovo vrati na grahovski sektor. Stab brigade je, u razgovoru sa Černanom Karabegovićem, insistirao da se idemo prema Grahova — na „matičnu“ područje, jer nam je bio cilj da brigadu, kao mladu i neiskusanu udarnu jedinicu, što prije i što bolje capuchino kurje veće borci i potrete van grahovskog područja. Nažaljevao mu je uručenje.

<sup>23</sup> Ova je bio drugi partizanski kurir u Bosanskoj krajini, organizovan i vadjen od strane Centralnog komiteta KPJ. Radovanički kurir bio je Krsto Popovića.

Izbrani dok je bataljon bio u sastavu 1. krajjske brigade.<sup>24</sup>

Bataljon je krenuo u sastav brigade.

#### 13. i 14. oktobar

Oba dana provedena su na izvidanju terena i pripremanju za akciju. Tereni oko Bihaca zadovoljavaju u pogledu vođenja borbi, mada su sebe doista festa i blizina Bihaca omogućuju lakše prebacivanje snaga gdje je potrebno. Neprijateljske snage u Bihacu i okolini broje oko 2500 ljudi. Sve je to poslijepano na manje stanske garnizonе. Prava je fišta što nemamo momentalno snaga da ove neprijateljske snage likvidiramo. To bi se moglo izvesti sa tri brigade. Padom Bihaca pala bi i okolina selu.<sup>25</sup>

Na izvidanju 14.X. rijetljeno je da se napadne i likvidira neprijatelj u selima Golubić i Dobrenica. Demonstrativnu akciju izvelicu jedna četa na selo Vincu.

Javljeno Vrhovnom štabu i Operativnom štabu o akcijama 8. i 10. X. i poslani statistički podaci o brigadi.<sup>26</sup>

#### 15. i 16. oktobar

Između 15. i 16. a. m. izvedena je akcija na selu Golubić i Dobrenicu. Na Golubić je napadao 3. bataljon,

<sup>22</sup> Izveštaj o borbenim 8. i 10.X. objavljen je u Zborniku, IV/7, 128.

<sup>23</sup> Ova procjena neprijateljskih snaga bila je doista pogrešna. Neprijatelj je imao jak garnizon u Bihazu (12. pješadijska domobranska polovnica), dvije bojne unice, jednu lovačku bojnici. Dijelovi ovih jedinica bili su postavljeni u okolina selu, pa su zajedno sa nasravnim neprijateljima, predstavljali neposredno obujedjeno gradi.

<sup>24</sup> U saštem pozornim napadu na Bihac, 2. novembra 1942. godine, na grad Bihac i na neposrednu neprijateljsku uporabu oko grada napadate su noći četiri brigade (Zbornik, IV/7, 170).

<sup>25</sup> Prigoda je tada imala 1092 borca, od toga 8 lica. Od razravnjene brigada je treba: pušaka — 449; puškomitrailjera — 31; teških mitraljjeza — 7; lakih mitraljescata — 1; brodskih topova — 1; pješadija — 14. Municije: za pušku — 41 194; za puškomitrailjera — 4129; za teški mitraljez — 438; za mitraljescata — 7; mm i za brodski top — 25 granata. Konja: imahati — 8; za kuhišnje — 17; za bojnu kuhinju — 14 i za pravču crudu — 12. (Ova) pregled objavljen je u Zborniku IV/8, 1.

a na Dobrenicu i. bataljon, 4. bataljon imao je jednu četu na zadati prema selu Sokolu i Bihacu, jedan vod na pruzi prema Žene, dva voda na demonstrativnom napadu na Vitez, a jednu četu u rezervi. I. bataljon nije izvršio zadatku, i u prvoj vatri četu su se povukle. Komanda 1. čete nije čak nadla svoju jedinicu. Stab bataljona nije rukovodio akcijom kako treba.

3. bataljon je izvršio zadatku, ali ne potpuno, jer je stiglo pojačanje od Bihaca, tako da je morao odstupiti. Demonstrativna akcija je uspejela. Naši gubici: 8 mrtvih i 10 ranjenih (2 teže). Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i ranjenih. Zaplijenjeno 6 pušaka, 140 metaka i dr. sitnih stvari. Gubitak je djelomično spajlon.

#### 17. oktobar

Povodom ove akcije održan je sastanak stabla brigade, a zatim sa štabovima bataljona. Kritikovani su nedostaci u akciji na Ramčićima i Vrhopalu, zatim u ovoj akciji kod Bihaca. Naročito je kritikovan rad u 1. bataljonu i ukazalo se na greške Staba 1. bataljona, a tim da se iste moraju ispraviti.

#### 18. oktobar

Izvršen je pokret sa tri bataljona na prostor selo Radici — selo Šuvaja — za dalje akcije između Krupe i Bihaca.

#### 19. oktobar

Napisali izveštaj Vrhovnom štabu i Operativnom stabu o akciji 13/16. X.<sup>22</sup> a po podne otišli u 3. bataljon 6. krajjske brigade u cilju upoznavanja sa stanjem kod neprijatelja i radi zajedničkog rada.

##### Zapalačja o brigadi:

Na noćne akcije borci još nisu navikli. Nedostaje im brzina i elastičnost. I neka im je glavno sredstvo napada puška i mitraljez, dok to treba da bude bomba i nož. Nisu, dakle, viški u osvajajušu bunkera i kuća. Raspored u prođoru takođe je slab. Kad povlačenja još ima pauze i neroda. Nema još one vojničke odvahnosti i spretnosti, koja bi u teškim momentima došla do izradnja.

<sup>22</sup> Izveštaj je objavljen u Zborniku, IV/1, str.

Pojedino komandno osoblje je slabko. Ovo naročito vali za 1. bataljon, koji je već u tri akcije podbacio. Stab bataljona nema inicijative, testo je oportunistički raspoložen i to je uzrok slabog stanja u četama.

#### 19, 20. i 21. oktobar

Izvrdali smo teren između Krupe i Bihaca. Nije bilo nikakvih premjena.

#### 22. oktobar

Dobijena naredba od Operativnog stabla da sa dva bataljona krenem u pravcu Graheva. Ofanziva Talićana je na liniji Duvno — Sinj — Grahevo ka oslobođenoj teritoriji. U 10 časova krenuo sam prema Petrovcu sa 1. i 2. bataljonom.

#### 23. i 24. oktobar

Put za Drvar<sup>23</sup> je bio prilično tešak za borce. Previđen je klasa. Borci imaju slaku obuku (spaske), i ona nije dobra za hladne klimske dane.

#### 25. oktobar

U Drvaru smo održali sastanak, na kome je bio i drug Arso.<sup>24</sup> Rječavili smo o napadu na Bosansko Gra-

<sup>22</sup> Vrhovni štab se tada nalazio na Čitlaku. Kad je sam 24. X. na putu za Drvar, stigao na Čitlak, porazio me je drugi Tito u svom kabini koji je nalazio u jednom točnjacičkom vagonu. I sada se vrlo dobro sjeđam razgovora sa drugom Ticom. Pitao me je održati o brigadi, o borcima i komandnom kadru i koliko je brigada sposobnija na vodenje borbi. Poslije togata pitao me je o neprijateljskim garnizonima u Bosi. Grahevo — kvalitetno trina Talićana i tako su utvrdeni, kakve su mogućnosti za prikrovjeni prtljažni gradnji. Odgovorio sam drugom Titu da se na Talićanu veoma dobro utvrdili u sasmosti gradnji, a naročito na Gradini (8. 923), pajarom i gotove golom hrđu, koje dominira gradom i okolinom posljednjim rednim otkrivenjem. Pošlo sam između još nekoliko pedesetice o neprijatelju, drug Tito me uputio: „A da mišlji, Morala, bistemo li zaustavili Grahevo? Neko sam mu da sam u to bivao uvjeren.“

Ovaj razgovor sa drugom Ticom nikam nije u račun dospio. Nešto me je gratio serđevište kako sam Vrhovnom komandom osmisljeno rešenje da formo zaustavi Grahevo. A mi ga tada ne značio.

<sup>23</sup> Arso Jovićević. Ovom sastanku je prisustvovao drag Kosta Popović, komandant 1. proleterske brigade. Ne sjetim se ka je bio prisutan iz Itaka 2. proleterske brigade.

hovo. Pitanje upotrebe artiljerije bilo je teško rijeđiti, jer je ne bi trebalo upotrijebiti sviše rano pred napad zbog pojavljanja budnosti kod neprijatelja. Na kraju je rijeđeno da se napad izvrši jednovremeno, to jest i na četnička sela i na Bos. Grahova, a da artiljerija tuče pred mrok, neposredno pred naš napad.

U napadu učestvuju 1. i 2. proleterska brigada i naša dva bataljona.<sup>41</sup>

#### 26. oktobar

Izvidjana terena i priprema za pokret. Upoznao sam ukrajinske vojske o predstojećoj akciji i o njenom značaju, kao i o potrebi vojničkog držanja naših vojnika.

Napad je izveden 26. X. u 21 čas. Toga dana je od svih poginuo drug Kralj, rukovodilac SKOJ-a 2. bataljona.

Sela u kojima su četnici imali svoja uporita bila su brzo likvidirana. Napad na grad trveli su 2. bataljon 2. proleterske i 1. bataljon 1. proleterske brigade. Ovaj bataljon napadao je na Gradinu. Borba je bila teška. Naši brdski i protivkoliski topovi i bacaci dejstvovali su dobro, ali bunkeri nisu bili osvojeni.

#### 27. oktobar

Bilo je natika. Uveče je počeo odlučan napad na grad. Najjače borbe bile su u 21 čas, ali bez uspjeha. Naši su morali odustati od napada. Naredena je blokada Bos. Grahova. — Pogrijeđilo se u povlačenju naših snaga sa južne strane Bos. Grahova, jer je jedan bataljon neprijatelja prešao nemazano iz Knina u Bos. Grahova — preko Dinare!

U ovim borbama naše jedinice su imale dosta gubitaka.<sup>42</sup>

#### 29. oktobar

Uveče je stiglo naredenje da se naši bataljoni sa područja Grahova odmah prebacu na sektor Kluča. Bilo je ved naredeno da se tamo prebacu i 3. i 4. bataljon.

<sup>41</sup> Bataljoni 4. krajiske brigade dobili su zadatku da napadnu četnike na prostoru V. Otočaj (st. 1129) – sela Kastci – sela Otočaj.

<sup>42</sup> Ovdje mislim na gubitke kod 1. i 2. proleterske brigade.

Brigada je dobila zadatku da zatvoriti pravac koji iz rejona Sanskog Mosta vodi prema Samici i Kluču.

U akciji na selu Kosiće i Otočaj zaplijenjeno je 40 pušaka, 1 puškomitrailjer, 1 teški mitraljer, 3500 metaka, 20 konja, oko 40 polovnih odjela i cipele. Ubijeno 13 četnika. Familijske četničke vode otjerane su u Tihljanima u grad.

Mi nismo imali gubitaka.<sup>43</sup>

#### 30. oktobar

Stigao u Drvar. Uveče je u Drvar stigao i 1. bataljon i odmah otišao vozom prema Kluču. U Drvaru sam se sastao sa Kantom Popivodom.<sup>44</sup> Dobre pogleda. Poslije sam bio sa Miron. Razgovarali smo o svemu.

#### 1. novembar

Krenuo sam sa 2. bataljonom za Kluč. Uveče stigli u selo Ravnice, gdje sam našao Peru.<sup>45</sup> On je dobro i, kao i ranije, uvjek rasplođen. Dotao je sa Savom. Ratnici su da se dogovorimo o jednoj zajedničkoj akciji na selu gdje su četnici.

#### 2. novembar

Riješeno je da se napadnu četnici u selima Vidovići, Jurilići i Lakići — svega oko 200 četnika. Sa naše strane učestvuju jedan bataljon 4. brigade i jedan bataljon 7. krajiske polubrigade. Napad ima da se izvede noću između 2. i 3.XI.

#### 3. i 4. novembar

Napad na sela izveden je noću između 3. i 4. ali bez rezultata jer u tim selima nije bilo četnika. Naredna jedna puška.

<sup>43</sup> Izvještaj Štaba brigade o ovaj borbi objavljen je u Zborniku, 1978. 8.

<sup>44</sup> Za Kantom Popivodom dobro sam se pomislio sa studiju na Pravnom fakultetu u Subotici.

<sup>45</sup> Pero Moradi i Sava Ratnica bili su tada politički komesarji bataljona 7. krajiske polubrigade.

#### 4-7. novembar

Priprema za proslavu 7. novembra. Drugovi Žika i Sava odričate predavanje: Oktobarska socijalistička revolucija i mjen iznaj u danasnoj borbi.

#### 8. novembar

Proslavili smo 7. novembar. Bataljonskim proslavama prisustvovalo je mješovito stanovništvo. I bataljon dao je kulturnu priredbu. Kod ovog bataljona bili su drugovi Milan i Sava. Drug Sava je govorio o mješaju oktobarske revolucije, 2. i 3. bataljon zajednički su proslavili praznik. I oni su dali kulturnu priredbu. Kod njih smo bili ja i drug Neorić.<sup>42</sup> Ja sam govorio o oktobarskoj revoluciji. 4. bataljon nije dao kulturnu priredbu. Tamo je govorio drug Kotic.

Proslava 7. novembra dobro je organizovana. Borci su je dobro primili i sa interesovanjem slušali izlaganja o oktobarskoj revoluciji.

#### 9 i 10. novembar

U bataljonsima su radili drugovi Milan i Kotic. Ja sam radio u štabu i svrljavao tekuće poslove. Prikupljanje podataka o neprijatelju i slanje istih štabu 1. proleterske divizije. Ovo vrijeme koristio sam za lino usavršavanje. Čitao sam Isteriju SKP (b) i Pitanaču lenjinizma.

## II

### U SASTAVU 5. UDARNE DIVIZIJE

(11. XI 1942-18. I 1943. god.)

U novembru 1942. po odluci Vrhovnog štaba na tlu Bosanske krajine formirane su prve divizije Narodnoslobodilačke vojske i njen prot. Bosanski korpus. Njegova naredbom od 9. novembra 1942. formirana je 5. udarna divizija u čiji je sastav ulio, pored 1. i 7. i 4. krajišku brigada. Četvrta i 5. udarna divizija ulio su u sastav Prvog bosanskog korpusa.

Sve do 29. januara 1943. snage Narodnoslobodilačke vojske na teritoriji Bosanske krajine vode djelatna dejstva. Ta dejstva po zemlji Vrhovnog štaba razvijala su se na tri osnovne operacijske prese: prema sistemu neprijateljih uporita u dolinama srednjih tokova Une i Save; prema Kninskoj krajini i u prese centralne Bosne. Na prvom prese dejstvovanje su snage Prvog bosanskog korpusa, na drugom 2. proleterska divizija i u prese centralne Bosne 1. proleterska i 3. udarna divizija.

Već sredinom novembra otpočela je nastupanje 1. proleterske divizije preseom Klijev-Mrkonjić-Grad-Jajce. U njenom napadu na utvrđeni neprijateljski garnizon u Sitemi 19. i 20. novembra uočio je učešće i 4. krajiške brigade. Poslije toga sve do 10. decembra brigada ostaje i dalje na zadatku zatvaranja pravca od Sanskog Mosta i Banja Luke prema Klijevu. Potom učešće u veličanstvenim napadima jedinica Prvog bosanskog korpusa na sistem neprijateljih garnizona u Sanskom Mostu i okolini.

<sup>42</sup> Miljan Neorić došao je u brigadu kao treći član predsjednika. On je radio po osnivačkim pitanjima.

Od tada pa sve do sredine januara 1943. 4. krajiska brigada, u sastavu svoje divizije učestvuje u ofenzivnim akcijama protiv neprijateljskih snaga na teritoriji sjeverozapadno i istočno od Šančkog Mosta. Uči se divizije neprijateljske ofanzive brigada se posjedila na prostoriju Banja Luke—Ran Kola—Slatina—Mrkonjić Grad.

#### 11. novembar

Od Operativnog staba dobili smo naredjenje da je formiran Prvi bosanski narodnooslobodilački udarni korpus, u sastavu osim 4. i 5. krajilika narodnooslobodilačka udarna divizija. U sastav 5. divizije, posred prve i sedme krajiske brigade, ušla je i mala brigada.

Drug Vasa dobio naredbu da je postavljen za načelnika Stab 1. proleterske divizije.<sup>47</sup> Ostali smo bez načelnika, što će nam oteći i rad u brigadi.

Održan partizanski sastanak po pitanju krivice druga Rumiča (u vezi sa materijalom iz Bihaća). Po zaključku Rumič je prestat bio član Partije, a za dalju kaznu dácemo naše mališjene Oblastnom komitetu.<sup>48</sup>

Riješeno je da drug Kotić ode u Operativni Stab i da tamko iznesu stanje brigade u pogledu određe i obute. Brigade vrlo loše stoje za ovim i barem treba bar donekle obnovljediti odjekom i obućom da dolaze još hladni dan. Potvrđeno pitanje lješnara i zamjenika komandanta, pitanje koje već riješiti.

Nocu između 10./11.XI. izveden je demonstrativni napad na Vrhpolje u cilju umemiravanja neprijateljskih snaga. Utrošeno 275 metaka.

#### 12. novembar

U Stabu 1. bataljona smijenjeni su zbog slabog rada Kosta Pađin, zamjenik političkog komesara, i Boško Vučo-

<sup>47</sup> Vaso Jovanović bio je načelnik Stab brigade svega oko nekoliko dana. Dolazio je kod nas kada se brigada evakuisala kod Bihaća.

<sup>48</sup> Bogdan Rumič bio je smijenjen sa dužnosti intendantu brigade. Dakle su obje kazne bile vrlo oštire. Rumič ih je mukao vremena vrločen je u Partiju, a zatim i na starješinsku dužnost.

brat, zamjenik komandanta. Njihove karne dostavljene su Štabovima bataljona. Za zamjenika političkoga postavljen je drug Velimirović, a za zamjenika komandanta drug Simo Trkić.

#### 13. novembar

Održao sam sastanak sa itaborni 3. bataljona i sa komandama četa o stanju u bataljonu. Pokazalo se da još nema dovoljno odlučnosti u komandovanju jedinicom. Stab bataljona ne daje komandama četa potrebna uputstva. Komande četa još se dobro ne smatraju u imenadzam obitima situacije (nisu se smale kad su ih ustale iz Vrhpolja iznenadno napale).

#### 14. i 15. novembar

Nala uputstva Štabovima bataljona da po selima održavaju konferencije dobro su primljena. Održano je nekoliko konferencija i priredbi. Po ovom je najmanje uradio 4. bataljon.

Pored ostalog rada pročitao sam O osnovima lenjinizma.

#### 16. novembar

Dobijen izvještaj da se ustale povratak iz sela Vrhpolje, Tomine i Kijevo, i da četnici dolaze na ove položaje. Treći bataljon je dobio zadatak da ispita Vrhpolje. Četvrti bataljon bio u selu Krustovu odakle je primijedeno da nema mnogo neprijatelja u Vrhpolju.

Po podne došao drug Vasa. Postavljen je za načelnika Stab 1. proleterske divizije. Sa njim sam otišao u njegov Stab.

Treći bataljon nije mogao da ispita tačno stanje u Vrhpolju<sup>49</sup>.

#### 17. novembar

Održan sastanak u Ključu u Stabu 1. proleterske divizije na kojem je riješeno da se napadne Slatina i Cadavica. Naša brigada dobila je zadatak da sa dva bataljona drži

<sup>49</sup> Vidi izvještaj Stab brigade, objavljen u Zborniku IV/8, 28.

zašudu na cesti Sitnica — Banjaluka, kao osiguranje operacije kod Sitnice.<sup>10</sup>

18. novembar

Drug Milan Trninić i je stigli sмо za bataljonima u selu Bodice i Vlajice. Prva proleterska brigada protjerala je četnike do ispod ovih sela.

29. novembar

Počela borba sa četnicima. Bataljonima su dati zadataci o zaузimanju sela Bunareva, kotača oko njega, održanje zauđe na cesti i prekopavanje iste. U 16,30 časova 1. deta 1. bataljona ušla je u Bunareve. Tekko je ranjen zamjenik komandanta 1. bataljona, Trikic Šime, koji je umro 23.XI u Kluju. U ovoj borbi ranjena su još 3 druga.

U 18 časova 1. bataljon zarobio je 10 Nijemaca i 10 domobrana (sa oružjem), a ubijeno 4—5 Nijemaca. Zaplijenjen lukuzni automobil, 1 kola, 4 konja, 2 sanduka mina (30 komada). U selu Bunarevima ubijena 4 četnika.

U 17 časova nailazio 16 kamiona iz Banjaluke. Prva četa na putu zaузела kamione. Poginulo 10 Nijemaca, 4 domobrana, a 3 zarobljena. Zaplijenjeno 16 kamiona, oko 10.000 metaka, 2 puškomitrailjera, oko 100 komada već i hlađa, do 20 pari novih cipela.

Kod 1.ete 3 poginula i 7 ranjenih, od kojih je kasnije jedan umro.

Pozdali smo odmah izvještaj 1. proleterskoj brigadi da pošalji bofare za kamione. — Dok smo fekalni bofare nailili su tenkovi.

29. novembar

Tenkovi su uspjeli da odvuku 6 kamiona. U borbi oko kamiona ubijeno je i ranjeno više Nijemaca. Kod nas nije bilo ranjenih ni mrtvih. Ostali kamioni su uveće zaplijeni.<sup>11</sup> Ovog dana zarobljeno je 14 domobrana sa oružjem, koji su bjeđali iz Sitnice.

<sup>10</sup> Na Sitnici su napadali 1. proleterska i 3. sandžakска brigada, a na Čadavici — 3. krajiska brigada.

<sup>11</sup> Radi se da u kasno juče 26. XI pojavili neprijateljski tenkovi (oko ih je 4 ili 5) na cesti sjeverno od sela Bunareva, te sam se zahvalio kod 1.ete 1. bataljona. Prije toga kolabovali sam se da li da spalim zaplijenjene kamione, jer sam se mislio da će nam svih mesto potrajeti iz 1. proleterske brigade, koja je već bila

U borbama 19. i 20.XI ubijeno je oko 30 Nijemaca, 7—8 domobrana i 4 četnika u ranjenim nemaju tačnih podataka; zarobljeno 30 domobrana; zaplijenjena su 2 puškomitrailjera i oko 60 pušaka.<sup>12</sup>

Kod nas 4 mrtvi i 11 ranjenih (2 teže).

Treći bataljon je 19.XI ulazio u Vrhpolje koje je bilo napušteno. Evakuisalo je nešto sita. Razdijelio letak stanovništva, koji je napisan u Stabu brigade.

20.XI 3. bataljon je zarobio 63 domobrana (ubio 1 Nijemca) i zaplijenio sve oružje — 1 puškomitrailjer i 65 pušaka.<sup>13</sup>

Istog dana napale su ustala Vrhpolje. Naši nisu bili dovoljno sprezni, pa ih je neprijatelj odmah istjero iz sela i zaplijenio kuhanju 2. čete, štambilj i materijal.

U borbi sa našim 3. bataljomom 19. i 20.XI neprijatelj je imao 28 mrtvih, oko 20 ranjenih i 65 zarobljenih domo-

u Sitnici (Bunarevi se nalaze oko 7 km sjeverno od Sitnice), a naše nem nikoč nici u ovu kampanju valjali na saobracajući teritoriji — Pojavljiva tenkova više nije bilo mogućnosti da spalimo kamione.

Neprijateljski tenkovi i pješački napali su naše položaje očes cesta. Ja sam tada poslovao u Stab 1. bataljona, u naselju Rabite. Bilo je deset sati. Bio je sam bosan, koja je najistimljivo bila otkrivena. Uz put sam pozmatavao neprijateljsku tenkuvu. No, i meni je spasio neprijateljski tenkova i podao mi godišnji, svogim topom. Isputio je na mena vise od 10 granata. Prislio me je da putim po putini i da se bez prebacivanja od saklona do saklona. U ovoj igri nata (paš me je lamenadila njegova batahot — bio sam od njega udaljen oko 1,5 km i predstavljao sam mala metu na njegovoj topi).

“U borbi kod sela Bunarevi 19. i 20. X. pored četnika ubistvoreno su i objednici neprijateljske jedinice: 10. deta i 1. vod 11. čete T12. prenadvirskog puša, dijelovi 1. deta 202. tenkovskog puša i pionirska četa T14, podržane avijacijom (nešto se sjeđam bilo su dva neprijateljska aviona). — O ovoj borbi, kao i o raspada 1. proleterske divizije na Sitnicu, vidi članak izvještaj T14. njezinskih pješačkih divizija na 21. XI 1942. godine, u Zborniku IV/8, 233.

“Ovi domobrani su bjeđali iz Sitnice. Nadali su se da će se preko Vrhpolja probiti na Šanaci Most. Njih je zarobila 1. deta 3. bataljona. Među njima su bila i tri nepradočara.

Stab brigade uspio je sve zarobljene Nijemece i domobrane Komandi području Bos. Petrovac.

Detaljnije o borbenim kod sela Bunareva i Vrhpolja vidi u izvještaju Štaba krvavice 1. bosanskih NO ustanov borava, objavljen u Zborniku IV/8, 81.

brana. Nali su zaplijenili 1 puškomitrailjer, 2 strojnica, 65 pušaka, 2500 metaka i 20 bombi.

Kod nas je poginula zamjenik komandira 1. čete Nezad Galž, 1 borac i 1 bolničarka i 9 lako ranjenih (većinom od bacala).

#### Osvrt na akciju:

a) Stabovi 1. i 3. bataljona nemaju dovoljno vojnački sposobnosti i lako im se potiskuju greške i propusti. Komanda 2. čete 3. bataljona na nedovoljnoj visini (iznenadna je od neprijatelja u Vrhpolju). Drug 8. Daje ne odgovara za komandanta bataljona. Ne inicira dovoljno jasne naredbe komandama četa i ne kontrolira ih.

b) U ovim akcijama pojavilo se nepravilno uzimanje stvari od zarobljenika i oduzimanje imovine od etničkih familija. Vojnici priznaju stvari, a ne javljaju ih stabu. Ove greške najhitnije treba ispraviti i sprječiti da se ubuduće fine.

#### 21. novembar

Bataljeni na položajima bez promjene.

Uveče je naređeno da se evakuiru sve zaplijenjene i rekvirirane stvari i da bataljeni krenu na nove položaje ka Sitići.

#### 22. novembar

Sastali se u Sitići sa članom 1. bataljona 7. krajilice palubrigade i zajednički odredili položaje. U slučaju odlastka 7. brigade mi preuzimamo i njihove položaje. Napisali smo naredbu bataljonima.

#### 23. novembar

Uveče stigli u stab.<sup>14</sup>

#### 24. novembar

Održali sjednicu stabu — referisanje o stanju u brigadi — u vezi sa akcijama, plijekom i dr. S obavrem na

<sup>14</sup> Za vrijeme borbi kod Bunareva sa 1. i 2. bataljonom od članova stabne brigade bili smo Miljan Trmić i ja. Srednja stabna brigada ostalo je u zdušu Ramuči, 3. bataljon bio je kod Vrhpolja, a 4. bataljon bio je smješten bataljon „Petar Škandrić“ na savršenu poziciju. Središnji Most-Lutri-Palanka — Pećina torn, mala brigada je imala zadatak da osiguri tri komunikacijske pravce

ranjene drugove i potrebu za delom kancelarije, izvršena je izmena u bataljonima: Politički komesar 1. bataljona određen je u 2. bataljon; za zamjenika komandanta 1. bataljona postavljen je Đurđe Đuro a za zamjenika komandanta 2. bataljona Kesić Obrad. Mjesto političkog komesara 1. bataljona ostalo je privremeno upražnjeno. Drug Dejan Stanislak određen je za šefu kancelarije Staba brigade.

Pionirski vod brigade treba da bude formiran 28.XI.

Za stab 5. divizije dačemo 20 drugova sa puškomitrailjerom. Drug Kralj Stojan određen je za komandira zadržavnice.<sup>15</sup>

#### 25. novembar

Bez promjena. Telkoče oko intendanture, jer nemamo osoblja. Na Bravskom je formirana ciglarška radionica za brigadu.

U akcijama 19. i 20. XI u Bunarevima i Vrhpolju, prema, konacno prikupljenim podacima, zaplijenjeno je: 3 puškomitrailjera, 140 pušaka, 2 strojnica, 4 pištolja, 12 000 metaka, 30 bombi, 36 bacaljih mina, 118 fleskih, 116 egzplata, 85 noževa, 1 dvagleđ, 140 pari voćaka, 130 šnijela, 162 čaklira, 150 kopora, 79 uvijeda, 45 kolulja, 639 gaća, 45 čebadi, 21 latarsko krilo, 13 pari dizama; 10 kamiona, 1 lukomski automobil i 8 konja.

Ubijeno je oko 58 neprijateljskih vojnika, od kojih 15 Nijemaca i 4 četnika; ranjeno oko 40 Nijemaca, domobrana i četnika; zarobljeno 98, od kojih 10 Nijemaca (1 maredžnik) i 2 domobraska oficira.

Utečili smo 9811 metaka, 10 bombi i 17 mina za bacanje.

Mi smo imali 8 mrtvih i 19 ranjenih (2 teže).<sup>16</sup>

Put Široki Brijeg—Luka-Sitići; Široki Most—Vrhpolje—Klišić i Široki Most—Lutri—Palanka. Ovi pravci su međusobno dobro utajeni i odvojeni. Međutim, mali su bataljeni koji nisu bili dovoljni za njihovu kontrolu, jer je neprijatelj bio slab i neaktivan. (Detaljnije vidi Zbornik PVM, 62 i 223).

<sup>15</sup> Radi je o nadstручnoj službi 3. krajilice divizije.

<sup>16</sup> Svi su ovi podaci tačni, nem onih koji govore o ubijenim i ranjenim neprijateljskim vojnicima, u čemu smo bismo i pretpostavili. Ja, sam kažnjujući često govorio komandama i starijinskim da naki podaci o poginulim i ranjenim neprijateljskim vojnicima moraju biti što tačniji.

### 27. novembar

Cetvrti bataljon vodio borbu na liniji Đedovača—Brajkovićevac. Napadao je neprijatelj. Borba je trajala 4 časa. Tako je imao uspeha neprijatelj se pretrpelo povuklo sa svoje prvoštine, dobro utvrđene položaje.

Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i više ranjenih. Kod nas su poginula 4 druga: zamjenik komandanta bataljona, Radulović Boško, dva vođnika i desetar. Jedan borac je lakše ranjen.

Neprijatelj je nade iznenadio, koristeći maglu. Po gubicima izgleda da se naši nisu mogli pribrati i da su se bez povukli na novi položaj.

Razgovarali smo u štabu po pitanju Cvije i podnijeli izjavljajući štabu divizije.

Dobio sam pismo od Mire i odgovorio na nj. Ona je sada bila doista lijena i dugo mi nije pisala. Kada da ima doista posla.

### 28./29. novembar

Treći bataljon je ulazio bez borbe u Vrhpolje i napalo čupriju na rijeci Sani. Tako je likvidirano i ovo ustadicko utvrđenje.

### 29. novembar

Drugovi iz Štaba brigade i politodjelja otišli su u bataljone. Po podne je došao drug Slavko<sup>51</sup> — razgovarali o novim zadacima brigade.

### 30. novembar

Vijesti govore o ofanzivama savezničkih snaga na svim frontovima na istoku, kod nas i u Africi. Dobar znak broznu slomu fašizma.

Drug Kukrič vrijedan je bojničar, ali nedovoljno stručan za referenta saniteta brigade.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Kada je formirana 3. krajiljska divizija, Slavko Radić je postavljen na komandanta divizije.

<sup>52</sup> Sve do tada brigada nije imala referenta saniteta. Po četvema i bataljonskim imali smo samo nešto primitivnih bojničara i djevojaka — bojničarki. Međutim, te ni izdaleko nije bilo dovoljno. Tek posle tri mjeseca od formiranja brigade, dobili smo druga Kukriča. Na tjemenskom kadrom osudjivali su sve naše jedinice u Bos. krajini, a naredio neve brigade.

### 1. decembar

Dobio nam je drug Dejan. Upoznao ga sa poslom. Svrljavo sam poslove u štabu. Dobio sam od Mire paket — kolutju i jahutku.

### 2. decembar

Otilao u 4. bataljon.<sup>53</sup> Bio sam u selu Podovima na priredbi i malo govorio seljacima. Narod je izgleda, dobar i voli partizane. Potreba za lećima i obavještavanjima je velika u selima istočno od Sane.

### 3. decembar

Obilazio položaj 3. bataljona u Vrhpolju i razgovarao sa vojnincima. Ovaj bataljon je dobar i homogen. Disciplina je dobra.

Prvi i 2. bataljon po naredbi štaba divizije pretli u selo Sokolovo.

### 4.—7. decembar

Rad u Štabu. Obilazio 3. bataljon i njegova položaja. U Podovima održali konferenciju sa seljacima, a potom dali kulturnu priredbu.

### 7. decembar

Održan sastanak u Štabu divizije o akciji na Saraci Most, Čapljie i Kijeva. Zadatak naše brigade: tri bataljona na Čapljie i Kijeva, jedan bataljon na grad. Akcija je predviđena za 10.—XII u 23 časova.<sup>54</sup>

### 9. decembar

Pričekljivanje brigade i izviđanje Čaplja i Kijeva.

### 10. decembar

U 13 časova pokret brigade iz sela Konica. Naša brigada bila je za 1. brigadom.

<sup>53</sup> U međuvremenu 4. bataljon je prebačen sa položaja nad podno od Sarajskog Mosta u selo Podova, koje se nalazi na lijevoj obali rijeke Sane, preko puta Vrhpolje.

<sup>54</sup> Vidi zapovijest Štaba 3. krajiljske divizije na napad na Saraci Most i okolna neprijateljska uporišta (Zbornik IV/1, 1951).

## 11. decembar

Na akciju se stiglo u 3 časa, a ne po predviđenom planu. Na akciju se trčalo. Bataljoni nisu imali vremena da se malo odmire, nego su odmah krenuli na akciju.

Tok borbe i rezultati:

Cetvrti bataljon je ulazio u selo Kijevo bez većeg otpora i bez gubitaka.

Prvi bataljon je očistio neke bunkere u selu Caplje. Neprijatelj, koji je napustio Kijevo, pojačao je svoje snage u selu Caplje i organizovano došekao na 1. bataljon. Poginuo je komandant bataljona Simo Bajić, poslije čega se bataljon povukao.

Treći bataljon je napao Caplje boljno, ali dočinje od 1. bataljona. Borci je značio organizovan otpor neprijatelja. Neprijatelj je u jurku odsekao jednu četu bataljona, pa se ova izvršila bre veze sa bataljonom. Bataljon se povukao, kao i prvi, ne izvršivši zadatka. Poginuo je Jole Marić, zamjenik komandanta bataljona.

Prvi bataljon je imao 7 mrtvih i 17 ranjenih; zarobio je 13 domobrana. Treći bataljon je imao 8 mrtvih i 6 ranjenih; zarobio je 12 domobrana i 1 oficira. Cetvrti bataljon je zarobio 3 domobrana.

Druugi bataljon je upao u grad sa dvije čete, raspoređene u bataljone 1. brigade. Zaplijenjen 1 top, 1 bacal, 1 puškomitrailjer i dosta municije. Na jurku je 1. četa zaузela žandarmerijsku kasarnu. Pošto je neprijatelj napao sa leda, od sela Sasine, naše snage su se izvukle iz grada.

Druugi bataljon je imao 13 mrtvih, 11 ranjenih i 4 nestala.

Ukupni gubici u ovoj akciji su:

Neprijateljski: mrtvih i ranjenih — oko 48; zarobljen 51 vojnik i 1 oficir; zaplijenjeno 77 pušaka, 4 strojnice, 17 000 metaka i 24 mine za minobacac.

Nasi: poginulih — 37, nestalih — 4, ranjenih — 34; izgubljena 2 puškomitrailjera prilikom povlačenja 2. bataljona iz grada.

Ostvar na akciju:

a) Napad na neprijateljsku uporištu zapadno od Sane počeо je na vrijeme, a kod nas je mnogo zakaslio, pa je neprijatelj imao vremena da se pripremi.

b) Dobijen je izvještaj o demoralizaciji neprijatelja u Caplju, a desilo se obratno. Vijesti o slabom moralu kod neprijatelja stvorile su kod nas nesigurnost da ćemo lako izvršiti zadatak. Organizovan i uporan otpor nas je zbranio, pa se nismo snasli u takvoj situaciji.

Drugovim Simu i Jole neoprecno su pozivali neprijatelja na predaju, pa su bili pokoleni njegovom vatrom.<sup>4</sup>

c) Napad nije izveden prediranjem klinovima nego stražnjičkim strojem, koji nije mogao da bude efikasan.

Iznenadi razlozi doveđi su do našeg neuspjeha i velikih gubitaka.<sup>5</sup>

## 12. decembar

Treći i 4. bataljon ušli su u Caplje odakle se neprijatelj bio povukao u Sanski Most. Zaplijenjena su 2 bacala i protivtoploški top bez zatvarača.

## 13. decembar

Tri bataljona brigade napali su selo Sasine, dok je jedan bataljon drioao zasjedu na željezničkoj pruzi kod sela Trnovo. Sasina je bez ikvitiranja — neprijatelj je pružio slab otpor i brzo odstupio. Poginula su 4 neprijateljske vojnike; zaplijenjeno 36 mina za bacal, 2 na-

<sup>4</sup> Jole Marić — zamjenik komandanta 3. bataljona.

<sup>5</sup> U napadu na Sanski Most i na neprijateljsku uporištu oko sjeća obstrukcije su 4. krajiska divizija — sa 2. i 6. krajiskim brigadama i 5. krajiskom divizijom sa svim svojim jedinicama (1. i 4. krajiskim brigadama i 7. krajiskom potbrigušicom). Grančna linija među divizijama bila je rijeka Sana, s tim što se grad imao osavjeti sa odredom smjera očišćenja divizija.

Napad 4. krajiske divizije podržavao je artiljerijski divizion Prve bosanske korpusa; divizion je takođe (prikažen i Sanski Most) sa svim jedinicama, uključujući i artiljerijski divizion, trebalo je da počne napad 10. XII u 22,00 h.

Na dan napada u Sanskom Mostu i u okolnim neprijateljskim uporištima naša je sa sljedećo neprijateljska snaga: 1. 2. 3. i 5. bojna 58. domobransko pješadijsko polkovanjje i 12. četa 73. grenadarskog puca 314. mjeđunarodske divizije, a 12. XII opkoljenjem garnizonu u San. Mostu probila su se polaznjaci od pravca Prijevara: 2. bataljon 714. grenadarskog puca, jedna domobranska žandarmerijska bojna, dežuri teritorija 202. oklopnega puca i pola 3. baterije 681. artiljerijske divizije.

Naše jedinice su napadale Sanski Most tri puta (među 11., 12. i 14. XII), ali ga nisu mogle zauzeti.

Operacija u ovim borbenim 4. i 5. krajiskim divizijama vidi Zbornik, IV/8, 162, 169, 172, 178, 179, 182 i 253.

gazne mine, 3 puške i 3 sanduka metaka.

Kod nas dva ranjena.

#### 14. decembar

Voz iz Prijedora se vratio polto je primijetio razrešenu prugu. Nak bataljon u najedi nije došao do izrade.

#### 15. decembar

Protivnapad ustaša iz sela Stratinske (jacine oko 200) odbijen je; oni su imali 10 mrtvih i oko 40 ranjenih. Kod nas 4 ranjena. U borbi učestvovali 1. i 4. bataljon.

#### 17. decembar

Druga četa našeg 3. bataljona i 3. bataljon 1. brigade doškali su 200 Nijemaca kod Topića herda. Borba je uspjela: 80 mrtvih i 6 zarobljenih neprijateljskih vojnika; naplijenjeno 3 njematskih mitraljeza, 1 bacat itd. Naša četa dobila 2 puškomitrailjeza i 1 strojnicu.

Ranjeno 5 drugova.

#### 18. decembar

Nijemci su odbijeni u pokušaju da zauzmu Topić herdo. Druga i 3. četa 3. bataljona su ih odbrile nanijevili im gubitke od nekoliko mrtvih i ranjenih.

Ranjena dva druga.

#### Ovori na akcije:

a) Napad na neprijatelja u Sasini je dobro izveden. Borbenost dobra.

b) I ovdje nije bilo vođenja jedinica od štabova bataljona: oni nisu znali za svoje čete, nisu imali bataljone u reakciji, što je neprijatelj mogao da iskoristi.

c) U Sasini je nadjen ogroman plijen koji nije pravilno i brzo evakuiran.

U ocjeni akcije 17. decembra 1. brigada nije postupila pravilno podnoseći netakom izvještaj da se naše snage nisu aktivno borile i da štab bataljona nije bitno na radnju.

#### 21. decembar

Grupa četnika, ujih 250, napala je 4. bataljon u selu Obrovenu. Poginula 4 četnika; naplijenjen i puškomitrailjer i puška.

Uveče je održan sastanak sa štabovima bataljona. Izneseni su svi nedostaci u akcijama od 14 do 18.XII. Zaključeno je da štabovi bataljona moraju biti samostalno-eksploatačni, odvojni i snaladljivi. Tekli da se komandiri četa, vođnici i desatari osamostale u borbi. Voz u putovanju, u akciji i sa štabom brigade mora biti mnogo pravilnija i bolja. Odgovornost za akcije istaknuta je jednogut.

Postavljeni zadaci bataljonima: Drugi — na teljezinu prugu Omarska—Piskavica; Prvi i Četvrti — ka Bronzanim Majdanom.

#### 23. decembar

Indata naredba da se napadne Bronzani Majdan sa tri bataljona. Razgovarao sa drugom Vojom Todorovićem, komandantom 1. krajiljske brigade da u ovom napadu učestvuju i jedan bataljon 1. brigade. Napad treba izvršiti noću 24/25.XII.

Napisao pismo Mili i poslao joj fotografiju — naš rafajedički snimak u Drvaru, jula 1942. godine.

#### 24. decembar

Jedna kolona Nijemaca sa ustašama vodila je borbu sa 2. bataljonom. Poginulo i ranjeno 40—50 neprijateljskih vojnika. Kod nas 3 lakiči ranjena.

#### 25. decembar

Izjutra izvršen napad na Bronzani Majdan. Neprijatelj (oko 200 vojnika) je saznao na naše snage i uspio da umakne. Zarobljen 1 domobran.

#### 26. decembar

Neprijatelj je pokusao da prodre u Maričku. Deškao ga 2. bataljon. Poginulo 6 neprijateljskih vojnika i 1 zarobljen. Kod nas bez gubitaka.

#### 27. decembar 1942. — 1. januara 1943.

Na sektoru brigade nije bilo značajnijih borbi.

Dvadeset devetog decembra održali smo zbor stanovnstva u Krivaji na kome smo govorili o mobilizaciji ljudi u Narodnooslobodilačku vojsku. Do sada je iz ovih sela stupilo u našu brigadu 35 boraca.

30. decembra održali sastanak sa političkim komesarima bataljona, na kome smo govorili o dosadašnjem političkom radu u brigadi. Bilo je riječi i o izberima za narodne odbore na terenu Drvara i Bos. Petrovca. Ovaj je sastanak bio vrlo koristan.

Dobio sam pišemo od Mire. Općrno mi je govorila o svome radu. Mira je mnogo napredovala i postala dobar politički radnik.

U decembru je brigada bila aktivna. Uteštovljala je u borbama protiv jakog neprijatelja. Ali, u ovim borbama pojavljivali su se kod rukovodilaca i boraca krupni nedostaci: jed nemamo potrebe snažljivosti, inicijative i eduhnosti; ne primjenjujemo one našine borbe koji bi bili najkorisniji u dajotoj situaciji, kao napad klinovima i dr. Zbog toga moramo još više uditi i sposobljavati i borec i starijele u cilju još uspješnijeg izvođenja akcija. Naši desetari, vodnici i komandiri treba da su itko više osmisljale u borbi.

Borci su inače raspoloženi za borbu. Sve je manje pojava traženja odustava. Ali su učestale prehlade zbog slabe obuće, naročito kod 4. bataljona.

#### 3. januar 1943.

Stab divizije održao je sastanak sa Stakom naših i 7. brigade o akciji na Šetnike, koja treba da uslijedi 8.1. Naš 4. bataljon učestvovao je u člapanju Manjaca u sastavu 7. brigade, a 1. i 2. bataljon napad će Šetnike u sastavu 17. brigade.

#### 4. januar

Održan sastanak sa komandantima i političkim komesarima bataljona o nadacima brigade.

#### 5. januar

Radili narodnu za akciju. Poslali smo Miljanu paket.<sup>43</sup>

#### 6. januar

Izjutra u 6 časova počeo je napad na Šetnike u sela Obrovac, Melina, Kmećani, Pervam, Vilusi i Goleći.

<sup>43</sup> Miljan Trinović se nalazio na partizanskom kursu u Blatcu.

#### 8—11. januar

U ovoj akciji zarebili smo 26 Šetnika,<sup>44</sup> zaplijenili 26 pušaka, 1 puškomitrailjer, 300 metaka i 3 granate. Poginula su 2 Šetnika. Kod nas ranjen jedan borac iz 1. bataljona. U akciji se bolje pokazao 2. bataljon, koji je zarebio sve ove Šetnike. Kad 1. bataljona rukovodeći kadar nije pokazao dovoljne inicijative.

U ovim selsima našli smo i na simpatizere. Javilo nam se 5 dobrovoljaca — omiladinsaca. U cijelini narod nismo uz Šetnike i političkim radom moglo bi se doista postići.<sup>45</sup>

#### 12. januar

Bataljoni su se vratili na liniju Obrovac—Jelička. Četvrti bataljon stigao u selo Magaljdel.<sup>46</sup>

#### 13. januar

Četvrti bataljon je napalo oko 170 domobrana i 300 Nijemaca iz Jaja. Napad je odbijen. Neprijateljski gubici oko 10 mrtvih i ranjenih. Kad nas dva borača luke ranjena i jedan teže, koji je na putu za bolnicu umro. Zareblijan 1 domobran.<sup>47</sup>

#### 14—17. januar

Vrijen je pokret bataljona za smjenu 7. brigade na Manjadi. Bataljoni su zauzeli liniju: selo Stritidi — selo Lokvari. Stab brigade stigao u Mrkonjić Grad. Četvrti bataljon održao 17.1 kulturnu priredbu u Mrkonjiću, koja je doista uspjela. Prvi utisci u Mrkonjiću slabi. I Komanda mjesto je slaba.

<sup>44</sup> poslije zadušivanja zareblijenih Šetnika vidjeli smo da su to u stvari domaći sećaji, koje su Šetnici vodili učim narodlji. Ranjenovali smo za njima o našoj borbi i njenim ciljevima, pa smo ih sve pustili kušama.

<sup>45</sup> Održali smo veliki sber kod manastira Gomjenica, na kome smo detaljno govorili o našoj narodnooslobodilačkoj borbi i govorili razne crvene krize da se i on u njo ulijuti.

<sup>46</sup> Selo Magaljdel nalazi se 8 km jugozapadno od Mrkonjić Grada, koji je bio obrobac.

<sup>47</sup> U bojnoj relaciji 3. domobraneškog zbora na mjesec januar 1943. godine (zbornoš IV/9, 204) napiši da je ovaj napad učvršćen potjernim odjelj. Dakle se kaže da su Nijemci imali i mrtvog i 4 ranjenog. Općrivo s ovaj borci viši brojčaj. Stoga Prvi bosanskih korpusa Vrhovnom Ratku (zbornoš IV/9, dok. 74).

### III U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI (28. I. – 12. III 1943)

U sklopu odbrambenog rasporeda 5. vodarne divizije, koja je imala zadatak da zaštići pravce koji iz Sanskog Mosta i Banjalučke izvode na jug ka slobođenoj teritoriji, 4. krajilička brigada je u vremenu od 20. do 28. januara bila glavnicom rasporedena na pravcu Banjalučka–Slatina–Mrkonjić-Grad. Na tome pravcu u to vrijeme njezdake snage nisu bile aktive, pa je brigada ugarskom kontrolisala teren i gomila dežničke grupe na pl. Međuci.

Od 28. januara, najprije pojedini bataljoni, a zato, zatim, cijela brigada bila je roštena na pravcu Sanski Most–Paunovac, da bi pojačala 1. krajiličku brigadu koju je ta još od 28. januara vodila desnočne borbe, sprečavajući nadmoćne neprijateljske snage da izveru prodor prema Bos. Petrovcu. Na tome pravcu brigada je bila u neprekidnim borbama sve do 8. februara, uspešno braneci zajedno sa 1. krajiličkom brigadom prema Paunovac.

Poslije prodora njezadnih snaga premačem Bihać–Bos. Petrovac–Paunovac, brigada 5. divizije napustila su odbranu pravca Sanski Most–Bos. Petrovac i povukle se južno i istočno od Ključa u cilju zatvaranja pravaca koji izvode ka preostalom dijelu oslobođene teritorije Bos. krajine – prema Drvaru i Glamoču. Odmah zatim 1. brigada upućena je u centralnu Bosnu, a 4. krajilička brigada

zasebila je pravce koji od Ključa izvode ka Mliniku i Slatini.

Dvadeset petog februara otpočela je na tim pravcima druga faza četvrte neprijateljske ofanzive (Weiss-2). Sve do 3. marta 4. krajilička brigada u sklopu opštig odbrambenog fronta Prvog bosanskog korpusa vodila je odbrambene borbe zaštavljajući prodore neprijateljskih snaga na pravcu prema Mliniku i Glamoču. U toku 3. i 4. marta brigada je, sa jednim dijelom iz Prvog bosanskog korpusa, povukla na pl. Šator, odakle je noga 43. marta opečetila pokret na sjever, ka Ključu. Sljedećih dva dana ostala je u rejonu jugoistočno od Ključa, sređujući se poslije teških i napornih borbi u toku Četvrte neprijateljske ofanzive.

#### 19. januar

Podno je neprijatelj počeo ofanzivu iz Prijedora i Banjaluka,<sup>44</sup> izvršen je novi raspored bataljona na liniju: selo Stričići — selo Trijebovo — selo Rogolje — selo Magajdici. Mi sa stabom prešli u Čadavici.

#### 20. januar

U Stričićima izvršila je napad na 2. bataljon grupe od oko 140 četnika. Napad je odbijen. Ranjena dva četnika.

Dobio sam pismo od Mire. Odgovorio joj ukratko.

#### 21–25. januar

Bez promjene na našem sektoru.

Zbog neprijateljske ofanzive na sanskom sektoru upućen je tamo 3. bataljon za pojačanje naših snaga.<sup>45</sup>

\* Ovi pokreti neprijatelja osnažavaju pripreme za početak poslike IV neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju. Četvrti neprijateljski ofanziva je počela na svim pravcima 20. januara 1943. godine.

\* Od Sarajevog Mosta preko Vrpolja ka Bos. Petrovcu napadala je 717. njemačka divizija (714. pješadijski puš, 671. artillerijski divizion i dijelovi 282. tenkovskog bataljona), bez 737. pješadijskog puša koji je upostravljen na pravcu Sanski Most–Lukšić–Petrovac. Napade neprijatelja podržavala je artiljerija, granata od 8 do 7 svršaka.

U borbama od 20. do 25. januara sanski pravac od Vrpolja prema Lipjanu i Bečavicom braniće su 1. krajilička brigada (čet-

Rad u Štabu brigade: proučavali i umnođavali razna uputstva vojne prirode, koja smo dobili od Štaba Prvog bosanskog korpusa.<sup>79</sup>

Po saglasnosti drugova iz Štaba posao sam 23.I Miri čime, jer je bila bosa. Drugovima na partizanskom kurzu posali 10.000 dinara.

Nai 2. bataljon i 3. bataljon 7. brigade krenuli su 26.I uveče na akciju u Široki, na Šćitike Azarića. Bande je primijetila mijkov pokret i pobegla.

26. januara navrte dobili naredenje od Štaba divizije da 2. bataljon odmah kreće u selo Majkiće i da se njim podu dva člana Štaba brigade.

#### 28. januar

U 15 časova stigli su i Kado<sup>80</sup> u Majkiće. Neprijatelj je prodre u Ramice. Istoč dana nai 3. bataljon odbio je pokolaj neprijatelja da nauzme kote ispred Vojšta.

28. januara (nai 3. bataljona) i 1. krajika brigada bau jednog bataljona.

Do 28. januara neprijatelj je prodre do sela Ramici. Detaljnije o borbenim od 30. do 28. januara vidi izvještaje Štaba 3. krajiske divizije (Zbornik IV/8, 164, 114, 117, 118, 129, 130 i 140) i neprijateljska dokumenta (Zbornik IV/8, 213, 230, 234, 237 i 239).

Druva krajika brigada smrda je tada u svome nastavu tri bataljona. Njen 1. bataljon se nalazio od 24. januara do 8. februara u nastavu 4. krajiske divizije i utvrđenjem je u borbenu vodeninu pravač Banjaluk-Lučić-Palanka.

Ove podatke iznosim da bi titulac Ime jesenja predstavlja jedini snaga 3. krajiske divizije koju su tonule pravac Banjaluk-Lučevak, kao i o težini gotove svakodnevnih borbi koje su ove meseč jedino vodile protiv glavnine 717. njemačke divizije.

Vidju takođe istaci, a što sam u dnevniku samo prenosi, da su objektivniji saštok na ovom pravcu bili veoma slabi. Sela su bila uglavnom popunjena, a na položajima Čigaj-Pančeva borci su se mogli malo odmorsiti jedino u kolim hramkama koje su pogrdnuto na ležinu.

<sup>79</sup> Štab Prvog bosanskog narodnooslobodilačkog udaraog korpusa izdao je u vremenu od 1. do 13. januara 1943. godine tri razina uputstva: 1. Uputstvo kada se osvaja – osloboda veće naseljeno mjesto – grad; 2. Uputstvo o nadim utvrđivanja položaja i 3. Uputstvo o nadim utvrđenja noćnog napada. Štab korpusa je naredio da se uputstva smreće za sve komandante i da se dobro proste na retma stariješinsku i borci. Ova uputstva objavljena su u Zborniku IV/8, 1. 21 i 25.

<sup>80</sup> Kada Svetočan je postavljao sklo 18. januara za političkog komesara 4. krajiske brigade, a Kotić Nikola premjestio na par-

Drug Slavko tražio da odriće sastanak. Dodili u 16 časova u selo Vojšće. Zadatak je da se napadni Ramidi snagu 1. brigade, 4. bataljonom 7. brigade i nadim 3. bataljonom. Napad je izvršen 29.I u 21.30 časova. Borba je bila dosta jestoka. Zadatak je dobro izvršio nai 3. bataljon i netko 4. bataljon 7. brigade, dok 1. brigada nije stupila u dejstvo. Kad nai je poginuo jedan borac, a ranjeno 8 tele i 4 laki. Neprijatelj je imao mrtvih i ranjenih, ali se ne zna koliko. Ogurčena borba vodila se oko dva topa, kojima je neprijatelj izvedio zatvarate.<sup>81</sup>

Akeija nije uspjela zbog zaklanjanja i nejednovremenog napada.

#### 29. januar

Dan bez borbe. Nai 2. bataljon je stigao i smjelio 3. bataljon koji je izvršio pokret ka Lučić-Palanki da pojača snage 4. divizije zbog prodora neprijatelja.

#### 30. januar

Predložio sam Štabu divizije da odriće sastanak u cilju boljeg izvođenja akcija. Ovaj sastanak sa komandantima brigada odričan uveće, na kome smo iznijeli nedostatke u dosadašnjim akcijama.

Dobio Štab brigade i 1. bataljon, koji je odmah napao položaje do 2. bataljona.

Dobili smo profesora Jela, domobranskog rezervnog oficira, na raspored u brigadu.

Na novom terenu takođe je u snabdijevanju hranom i oboj smetlja.

#### 31. januar

Neprijatelj nadire ka Vejtimu sa 7 tenkova. U toku dana zaustavlja kori kod lugareve kuće. Na ovoj kori je pravio rovove i utvrdio se.

Ujaku dužnost u Drvar. U isto vrijeme došao nam je Muzud Hoxha za nadležnost Štaba brigade, a Cvijic Orasiti otvara na operaciju i pozivaju tada povratak u posadnicu. — Kadar Svetocan poginje 19. marta 1944. godine u Široj, u borbi na riječi Ibar.

<sup>81</sup> O ovoj kori vidi izvještaja objavljene u Zborniku IV/8, dok. 144 i 238.

Noćas je 1. brigada izvela napad na Ramnicu, a mi demonstrativni napad na neprijatelja kod Vojnića. Prva brigada je imala uspjeha (oko 100 ubijenih Nijemaca).<sup>13</sup>

#### 1. februar

Premjestili Stab u Šumu. Nasporod bataljona zapadno od Vojnića. Dan bez promjene. Barake koje su napravljene ne zadovoljavaju.

#### 2. februar

Ostalo 2 i 3. bataljon koji se vratio od Lukči-Panke. Stanje kod borara dobro, svi su imaju veliki respekt prema tenkovima.

Po naredjenju Štaba divizije polli za 1. i 2. bataljonom u noći napad na Ramnicu. Zbog strahovite kike, a i zbog zakađenja, nismo mogli stići na akciju. Prva brigada takođe nije bila u borbi. Opet veliki nedostaci u pripremaju i izvođenju akcija.<sup>14</sup>

#### 3. februar

Bez promjena. Dolao 4. bataljon u Majkice.<sup>15</sup>

#### 4. februar

Obišao 4. bataljon. Dan bez promjene. Uveče održan sastanak u Štabu divizije. Riječeno da 1. brigada na-

<sup>13</sup> U svom dnevnom izvještaju Nijemci pišu da su im u pomerajući noćni hori u Ramnicu poginula 3 oficira i 7 vojnika, među kojima komandant 382. teškotvornog bataljona, potpukovnik Von Geyen. O neprijateljskom napadu kod Vojnića i našem noćnom napadu na neprijatelja u Ramnicu i kod Vojnića detaljnije vidi izvještaje objavljeni u Zborniku IV/10, dok. 8, 179 i 181.

<sup>14</sup> Ove noći saslušao je predavač velika kika. Po takvoj noći tekao se ide kroz šumu, te saslušao se iz njegova izvještka pred zoru kod zaselka Krovarevčić. Kako je do Ramnica valjalo proći još 8 km, mada nam druga nije ostalo nego da se vratimo natrag.

U svom izvještaju Štab Prve bosanskohercegovačke Stab 1. divizije je saglasio da je 1. krajolika brigada raspolaže reprezentacijom u Ramnicima, ali da napad nije uspio. (Zbornik IV/10, 180).

<sup>15</sup> Tel. 3. februara cijela 4. krajolika brigada bila je priključena za obzračnu cestu koja se od sela Vojnić pretežno kroz šumu Paunovac na Bravčev. Osim toga, rijetki 3. bataljon bio je van sastava brigade od 28. januara do 2. februara. Dovodeći do početka 4. krajolika brigade na odjelu Mrkonjić-Grad-Sitnica postepeno je prevezla 2. krajolika brigada, s tim što se jedan njen bataljon nalazio u Šećeru Ključu, postavljeno sa istraživanje pravca prema Ribniku.

padne Vrhpolje, a da mi držimo Cigelj i Paunovac. Veću pažnju da obratimo na neprijateljske pokrete.

#### 5. februar

Neprijatelj izvršio napad na lijevo krilo, na snage 1. brigade, ali je odbijen. Izvršili smjeru 1. brigade. Obišao 3. i 4. bataljon.

#### 6. februar

Napad na 2. bataljon izjutra u 7 časova. Nijemci su bili nauzeli kotu povrh lugareve kuće, ali ju je 2. bataljon na juriš povratio. U borbi smo imali 2 mrtva, 17 ranjenih (12 teles). Zaplijenili smo 1 mali bacat, 2 puško-mitrailjera „Baron“, 1 pištolj, 1300 metaka, 10 mina i 1 mala radio-stanicu. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i ranjenih.<sup>16</sup>

Uveče je 1. bataljon smjenio 2. bataljon, koji je otišao na odmor.

Prenosio u Štabu divizije.

#### 7. februar

Izjutra izvršen napad na 1. bataljon. Napad je bio jak; neprijatelj je bio da popravlja cestu. Jedanaest aviona bombardovali 2. bataljon. U borbi smo imali 4 mrtva i 3 ranjena. Neprijateljski gubici oko 30 mrtvih i ranjenih.

Prva brigada se vratiла sa akcije iz Vrhpolja. U selu nije bilo neprijateljskih snaga. Na mostu su imali 6 ranjenih.

Uveče je održan sastanak u Štabu divizije. Neprijatelj nadire ka Petrovcu iz Bihaća i Risanca.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Počet od 4. februara, Komanda 717. njemačke divizije vrila je prebacivanje svoga 717. pješadijskog puha u cilju pojednostavljanja svojih snaga na pravcu prema Bosanskom Petrovcu. Sastog februara jedan bataljon ovoga puha ulazio je kod 718. pješadijskog puha. Od 5. do 8. februara neprijatelj je, sa znatno podršku avijacije, počeo napadne da slobri odlazak 1. i 4. krajolika brigade sa podjedinicom Cigelj-Paunovac. O radu 717. njemačke divizije u vremenu od 4. do 8. februara vrili neprijateljski dokumenti u Zborniku IV/10, 182, 183, 184, 185, 186 i 187.

<sup>17</sup> Odnosno se na njemačku 88 diviziju „Prinz Eugen“. Njen prednji moto-mekanizirani odred ulazio je u Bosanski Petrovac 7. februara u podne (Zbornik IV/10, 189).

### 8. februar

Neprijateljske snage nadiru na Cigaji. Prva brigada se povlači, takođe i ostali bataljoni (3. i 4). Po podne su neprijateljski tenkovi dolci iz Petrovca u Bravsko. Neprijatelj se spaša u Bravskom. Nada brigada se uveče pomjerila na nove položaje: selo Podsmrečica — Panovač.<sup>19</sup>

### 9. februar

Neprijatelj ne vrši pokrete prema nama. Odmaranje snaga. Smještaj bataljona je doista tešak.

<sup>19</sup> Tek je 8. februara uspijelo 117. njemačkoj diviziji da ovlada naselja položajima na Cigaji i da njene jedinice iz prve borbeno linije izbjegu u selo Bravsko. Njene tenkove i motorizovane jedinice još su se nalazile u rejonu sela Vojčić i sela Velagaj, jer je tada prema Bravskom bila onemogućena. Ovaj predor da Bravška jedinice ove divizije isvršiti su zadržavajući i pomeštajući tenkove grupe divizije 22. "Prinz Eugen", koja se u prodoru iz Bosanskog Petrovca poljivala u selo Jasenovac. 8. februara po podne, dakle, iz leda jedinica 3. krajinske divizije.

Prijenosujući aktivnu obranu jedinica 3. krajinske divizije usputno su braniće komunikacijski pravce Vrhpolje—Bravsko putem 29 dana i od 28. januara do 8. februara i u desokom borbenom razdoblju su 117. njemačkoj diviziji obilježile gubitke. Lako je izračunati da je tamo nastupanja 117. njemačke divizije bio vrlo aktronan — preuzeo je između jedan kilometar dnevno.

Ovdje je interesantno citirati zadatak koji je ovoj diviziji bio postavljan u operacijskoj napovjeti njemačke komande na akciju "Weiss I". U ovoj napovjeti stoji: „117. divizija polazi sa motorizovanim magazinom i glavninom divizije 22. I 1942. od Kraljeva (n. Velagaj) napad om na ceste oko 3 km sjeverozapadno od Kraljeva (n. nap. M. M.) prema selu Stari Petrovac, prodire do Kraljeva (n. Rovinj) napad om na u blizini ceste Bihac—Vrtoča, oko 9 km sjeverozapadno od Vrtoča — (nap. M. M.) i hvata venu sa prethodnicom 22. divizija, koja nastupa od Bihaca. Divizija nastupi drugi protiv polaska neprijatelja da se protobe ka jugu i jugo-zapadu, kao i pokusaju detinjstvu na jugu i jugo-zapadu. Sa jednom opremanom kolonom, polazeci iz Sarajevske biste 21. januara 1942., tmu da se očisti središte jugno od druzina Sarajci Most—Prav. Jajceća.“

Dobri određivanjem vremena između iznenađujućih kretanja mora se imjeti prekid operativnog fronta na granicama rečnih dejstva divizije.

Njome su, kao što se vidi, mislili da brzo svira svoj posao. A desni su sasvim drukčiji. Njemačka 117. divizija stigla je do sela Velagaj tek 27. januara, a u Bravsko tek 8. februara 1942. godine. Tako su prošli i ostale njemačke i talijanske divizije na

### 10. februar

Dan bez promjena. Neprijatelj temkovima kontrolisao cestu selo Jasenovac — selo Bravsko. Izvlači sijeno, palji kruške. Ubravšta venu lijevo sa 8. brigadom.<sup>20</sup> Neprijatelj je napao na 1. i 3. bataljon. Ubijeno i ranjeno 10 neprijateljskih vojnika. Kod nas 2 ranjena.<sup>21</sup> Postavljena mina na cesti smrtila jedan kamion — ne ma se što je bilo u njemu.

### 11. februar

Drugi bataljon pretao u selo Crkveno, a 4. na desno krilo.

### 12. februar

Neprijatelj je nastupao sa 2 tenka prugom kroz tunu. Plinjski ved raztrulio prugu i postavio minu na lutu. Neprijatelj se pred veće vratilo. Kod Ključa je neprijatelj napao kote južno od sela Jarica i sela Majkića. Drugi bataljon nije stupio u dejstvo.

### 13. februar

Preti sa stabom u selo Crkveno, takođe i 1. bataljon. Uveče smo održali partizanski sastanak, na kome je raspravljano o stanju u brigadi i uvi se za neprijateljskom ofanzivom. Postavljeno je da se obdu svih bataljona, da se održe sastanci sa vojnim i političkim rukovodstvima i da se dozna raspodjeljenje boraca po pitanju prelaska na teritoriju izvan Bosanske krajine. Napisati referat o političkoj situaciji, koji objasniti u bataljonima.

Prvi bataljon krenuo na selo Donji Ribnik, zbog sve veće koncentracije neprijatelja u Ključu.<sup>22</sup>

svojim pravcima napada. Svuda su im naše jedinice ocole isvršene operacije „Weiss I“ kako je je planirala njemačka komanda.

Operacijska napovjet za akciju „Weiss I“ objavljena je u Zborniku IV/8, 213. Izvještaj Štaba 3. krajiske divizije o borbi 8. februara i o rasporedu 1. i 4. krajiske brigade sa 8. februar objavljen u istom Zborniku dok. 43. Vidi i neprijateljska dokumentacija u Zborniku IV/8, 238 i u Zborniku IV/10, 193.

<sup>20</sup> 8. krajiska brigada 4. krajiske divizije.

<sup>21</sup> Napadi su izvršili dijelovi 117. njemačke divizije (Zbornik IV/10, 291).

<sup>22</sup> Prvih napovjeti komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj, generala Lütersa, od 12. februara 1942. godine za izvedenje

Priliv novih boraca je veliki, narodito ženske emladićine. Ako se bude pravilno i dobro radilo, emladićini i emladinkine mogu brzo da postanu dobri borići. Ovo je, porez ostalog, vašan zadatak vojno-političkih rukovodilaca.<sup>52</sup>

Dobio sam pismo od Mire Javila se iz Drvara. Poštiće zajedno sa Centralnim odborom antifašističkog fronta Žene. Po svim izgledima nećemo se dugo vidjeti. Javio mi se i Ćib.<sup>53</sup>

#### 16. februar

Na položajima bez bitnih promjena, nem srednjem neprijatelju od sela Majkića.

Velika ofenziva Crvene armije naglo napreduje. Njene gupe valne centre, naglo povlače snage na zapad. Zbog uspeha Crvene armije raspolaženje kod boraca je dobro.

#### 15. februar

Stigao na drugom Milanom u 4. bataljon.

Operacija „Weiss II“ 217. njemačka divizija imala se prikući na presečinu Klijat – selo Veljaci – selo Kamnik. Divizija je bila raspoređena da napravi most na rijeci Sani kod Klijata, da oboruže mostobran i da na svojoj protoci sprjeti prelaz nadim stragama preko rijeke Sane. Dvadeset prvi februara divizija je sa ove presečine imala da krene preko Mrkonjić-Grada na presečinu Jajce-D. Vukuf. Sa ove presečine divizija prelazi u napad 23. februara preko Kupresa ka Livnu (izlječen). Izbornik IV/1943, 204.

Cetvrti kraljevska brigada imala je na dan 24. februara 1943. godine 1181 borac. Od recrularja je imala: 1 protivtenkovski top sa 60 granata, 1 topka i 2 ručna minobacača sa 80 mira, a bočkih mitrijevica sa 7340 metaka, 43 patkometritaljice od toga 3 njemačkih „Javora“ sa 16000 metaka, 260 patkata sa 42-120 metata, 80 patkova i 284 ručne bombe. Cijela 3. kraljevska divizija imala je tada 2022 boraca. Međutim, njeza 1. kraljevska brigada upoznana je 14. februara preko sela Medine i Mrkonjić-Grada u centralnu Bosnu, sjeverno od planine Vlašić, gdje će ona sve do početka maja dejstvovati samostalno. Vidi izvještaje Stabova divizije u Izborniku IV/1943, 77 i 78.

<sup>52</sup> Sandruša Tornić-Ćib bio je tada komandant mjesto u Drvaru. Bio je vrlo popularan u drvarskom kraju, narodito među horverinima. Pripisani su mu vrijeđne njezinskih vazdušnih desanta na Drvar 25. maja 1944. Tada se nalazio na dužnosti komandanta Vojnog podstrama u Drvaru.

#### 16. februar

Održao sastanak sa Stabom, komandirima, vodnicima i desetarima. Stanje u bataljonu je dobro. Nema pojave gubitaka moralu. Objasnio sam političku situaciju i ukazao na uroke neprijateljske ofanzive kod nas. Postavio im kao prvi zadatok radi sa borcima, da se još bolje sposobe za akcije i da nove drugove što prije sposobe za borce.

#### 17. februar

Održao isti sastanak kod 3. bataljona. Desetari i vodnici su ovjere malo štivljivi. Stanje u bataljonu je dobro. Imam desetak boraca koji žele da ostanu na ovom terenu. Pojava kukačišta i krivaljenja. Održao pozitivno razbijanje takvih pojava i kritikovanje takvih ljudi. Upozorio Stab bataljona da radi sa komandirima, vodnicima i desetarima.

#### 18. februar

Vratio se u Stab brigade. Koncentracija neprijatelja u Ključu. Prebacujemo 4. bataljon u Crkveno, 1. bataljon na desnu obalu Sane, 2. na lijevu. Neprijatelj je ovog dana dolazio u selo Zablje. Težnja mu je da prodre u Čadavici.

#### 19. februar

Prebacujemo i 3. bataljon u Crkveno. Treba da doda uveće. Danas se vodila velika borba u Donjem Ribičku. Neprijatelj je nastupao sa kolonom od 100 vojnika od sela Zablje ka selu Prevjici. Dotekale su ga na 200 metara divje žete 1. bataljona 7. brigade. Neprijatelj je brzo odvraćen u Zablje: ubijeno i ranjeno 15–20 vojnika, zaplijenjeno 6 pušaka, 1 pištolj, pistolinje teškog mitraljeva, 3 sanduka municije.

Po izvještaju neprijatelj nastupa preko sela Sokolova prema selu Radkovu u jedini od 2000 ljudi.

Od artiljerije ranjena su 3 druga (1 teže).

#### 20. februar

Predli na Stabom brigadi u selo Veljačnicu. Nato tri bataljona su na sektoru Ribič — Klečarijevac. Do

borbe nije došlo. Neprijateljska kolona koja se krećala od Ratkova prodrije je u Slinicu, Čadavici i Orahovljane.<sup>44</sup> Samim tim prestaje mogućnost da neprijatelju sprečavamo opravku ceste u Klokotovcu.

Uveče smo uspitali bataljonima da će se naša brigada celoboditi održanja položaja, sem onih prema Mliniku.

Dobio sam pismo od Čika u kome mi javlja da je u Drvaru bio Stevo, Mirin otac, i rekao mu da je Jelica poginula. Jako mi je bio male Jelice, Bila je vrlo vrijedna i dobra djevojka. Njen smrt mnogo će potresti i oboljetiti Miru.<sup>45</sup>

#### 21. februar

Zaboravio sam zabilježiti da nam je otisao drug Savo Radošić u 9. krajšaku brigadi za rukovodioce politodjela. Rastali smo se kao dobiti drugovi. Savo je mnogo utinio da se naša brigada politički podigne. Njegov odločak neće se moći potpuno zamijeniti dolaskom drugog. Imao je dobar autoritet među svim borcima. Bio je stalno raspoložen i nasmijan. Otisao je iz brigade 19.II.

U toku dana koncentracija neprijatelja na cesti za Klokotovac. Naš 1. bataljon je sa jednim mitraljezom nudio netko gubitaka neprijatelju koji je popravljao cestu. Prva četa 3. bataljona ubila je 1 i ranila 5 neprijateljskih vojnika iz sastava jedne patrole od 30 vojnika, koji su pokušali da plijekaju u selu.

Izdali smo naredbu 2. i 3. bataljonu da krenu za selo Mednu i da se povuku sa stanbom 7. brigade. Prvi i 3. bataljon ostaju na sektoru sela Ribnik.

Citava brigada treba uskoro da se prebaci za selo Mednu i Pečku.

#### 22. februar

Predli su stanbom brigade u Mednu. Isto tako i 3. ba-

<sup>44</sup> 148. pješadijski pušč. 117. njemačke divizije kretao se iz Kljuka preko sela Donje Ratkovo i cestara Kljak–Čadavica. Ovaj pušč. stigao je 28. II u sela Slinicu, Čadavica i Sijevik. Vidi neprijateljsku dokumentaciju objavljenu u Zborniku IV/10, 243 i 252.

<sup>45</sup> Jelica Đurić poginula u borbi protiv Talijana na planini Štamberci, na polaznici između Muzina i Gornjeg Lapca, bila je sekretar SKOM-a u bataljonu.

taljon. Drug Hotić otisao u selo Orahovljane da u stanu 7. brigade vidi stanje fronta.<sup>46</sup>

#### 24. februar

Koncentracija neprijatelja u selu Orahovljani. Treti i 4. bataljon na polazaju. Do borbe nije došlo, sem na desnom krilu 7. brigade.

Prvi bataljon u borbi u blizini Klokotovca ubio i ranio 10 neprijateljskih vojnika; zaplijenio 2 puškomitrailjera „Barca“ i 700 metaka.

#### 25. februar

U 3 časa održali sastanak sa stanbom 7. brigade. Naša brigada će saslušati da zatvara pravac ka Mliniku.

<sup>46</sup> U toku ovih dana obavještajna i izviđačka služba nije uspjela da stanbu brigadi prikupi dovoljno podataka o neprijatelju. Iz dnevnika se vidi da smo tada male znati o pokretima, jedini i namjerama neprijatelja. Istina je da o svemu tome nismo mogli mnogo ni dozvati, jer je tada neprijatelj vratio proučavanje i izravno preprugavanje svojih snaga u cilju izvedenja operacije „Weiss II“.

Situacija kod neprijatelja na sektoru 4. i 1. krajšake brigade bila je slijedeća:

a) 717. njemačka divizija (151. sam zadatak u operaciji „Weiss II“) izlazi u napredni br. 81. stigla je 22. februara u Žitavu i Časova u Mrkonjić-Grad i predstavlja mali kanal.

b) Po vel. navedenoj zapovijesti komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj, generala Lütersa, od 12. februara 1943. godine na izvedenju operacije „Weiss II“ 299. njemačka divizija pristupila se na odstup od 18. do 21. februara na prostorije Šanski Most–selo Karanfil (isključivo). Sa ovim prostorijem divizija je trebala da podje preko Kljuka, sa 717. njemačkom divizijom, i da 28. februara da stigne na prostoriju priključivanja: selo Čadavica–selo Jezero, odakle je istog dana (28. februara) imala podi u napad ka jugo-zapadu i od ističi zemljiste do linije Glamoč–selo Pritulja (u Litvinjevoj polju) – Livno (isključivo).

Pod komandom 389. njemačke divizije nalazio se 1. domobrančka brigada brigada (Zbornik IV/10, 272 i 289).

Njemačka 389. divizija imala je borački sustav iz Nezavjete Države Hrvatske, a njemačke oficire i podoficire. U nekim našim dokumentima naziva se 389. legionarska divizija. Sastav divizije: dva pješadijska pušč. (389 i 390.) – kaznije naravnih 170 od po tri bataljona, jedan artiljerijski pušč. (390) – kaznije naravnih 380 i ostali divizijski dijelovi (Zbornik IV/10, 28 i 242 i Zbornik IV/10, 289).

<sup>47</sup> Razpored 389. njemačke divizije 23. februara bio je slijedeći: izviđački bataljon stigao je u selo Čadaviku, 318. pješadijski pušč.

Ovog dana neprijatelj nije vršio pokret prema nama. Samo je izviđao prema Orahovljanim.<sup>87</sup>  
Narod u Mednoj neraspoložen prema nama.

#### 26. februar

U 9 časova neprijatelj je razbio našu odbranu na cesti sjeverno od s. Strebina i sa tenkovima prošao Štubinu. Njegove radne grupe brzo popravljaju prekope na cesti i oko 15 časova neprijatelj stiže u visinu sela Pecke. Kod Pecke borbu prima 3. bataljon. Ubijeno oko 20 neprijateljskih vojnika. Kod nas 1 mrtav, 2 teže i 3 lječenja.

#### 27. februar

Nada brigada nalazi se na liniji južne od Pecke — Suma Osoje. Neprijatelj sa jakim snagama nadire u nekoliko pravaca: na selo Vrbljane, cestom prema Miliništu i prema Plijevskim Podvorima ( kod 7. brigade). U 18 časova probija naše linije tako se naši odbrinu drže. Nabacuje male u sumu. U toku dana neprijatelj je smuo doista gubitaka. Kod nas 1 mrtav i 3 ranjenih. Izgubili smo jedan puškomitrailjer. Neprijatelj brzo popravlja cestu. Jako mu se žuri za Glamoč.<sup>88</sup>

Na glavnom putu je kren Riječ: 388. pješadijski put — selo Hanuci i sjeverno (Zbornik IV/16, 285).

"Dva deset petog februara izviđačka grupa 388. njemačke divizije napredovala je selo Mršića. Sa ovom grupom radio je borbni jedan bataljon 1. brigade i 25. februara svoje zadatke se su polagajima u rejonu sela Stotina. Isto ova selo nalaze se na cesti koja ide prema Miliništu. Vidi Zbornik IV/16, 285 i 286.

"Jedna borbenih grupe njemačke 388. divizije „Prince Eugen“, koju vodio kapetnij Ljubo Kralje, nastupala je preko sela O. Krušek ka koti V. Sijene (k. 1288), dok je desantnička kolona 388. njemačke divizije nastupala preko sela Vrbljani na jug ka selu Peričići i dalje na jugoistok ka selu Patlići, da bi se zajedno stila na cestu kod 1. st. Miliništa. (Pravac selo D. Rihovci—selo Vrbljani brana je 2. bataljon 4. krajiske brigade).

Na neprijateljskim dokumentima dolje se vidi da je cijela 388. njemačka divizija nastupala na ukon bratu duž ceste Čadovec—Milinište—Glamoč, a od Mršića—Grada, preko sela Trnovo, ka selu Plijevci. Preko nastupala je 1. domobraninska hrvatska brigada (Zbornik IV/16, 286, 300, 382 i 385 i Zbornik IV/11, 188 i 189).

U borbenim protiv 388. njemačke divizije zajedno sa 4. krajiskom brigadom učestvovao je i 1. bataljon 7. krajiske brigade.

#### 28. februar

Neprijatelj ulazi u selo Vrbljane i sume Ovtaru i Čardak. Borbu se vodila čitav dan. Samo za stanice Miliništa neprijatelj je vršio tri jutnja. Najzad je zauzima. Ne može se ocijeniti koliko je ovog dana imao gubitaka (oko 15 mrtvih), jer su u sumi slablji pogoci. Nade snage povlače se u selo Milinište na odmor. 2. bataljon na sel. Lišina. Mi smo imali 1 mrtvog i 2—4 ranjenih.

#### 1. mart

Neprijatelj i dalje nadire. U 12 časova zbrajeva nas sa položaja južne od sela Miliništa, a u 14 časova izbija na kotu V. Gradina, istočno od sela Hotkovci. Krug sumu prema selu Stekerovcima nema neprijateljskih kolona.

Ovog dana bataljoni su se slabo držali zbog stalne frontalne borbe i premorencnosti. Gubitaka nismo imali.

U 24 časa nagali smo neprijatelja u selu Hošćevicima sa 1. i 2. bataljonom. Svega je jedna feta (Prva) 3. bataljona izvršila zadatok i zaplijenila 3 „Jarc“ i 750 metaka; poginulo je i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika. Mi smo imali 1 mrtvog i 8 ranjenih. Akcija nije potpuno uspjela zbog neodlučnosti komandi, a i zbog premorencnosti drugova.

#### 2. mart

Na polodajima smo južne od sela Stekerovci i sela Vaganj. Neprijatelj je prošao za Glamoč.<sup>89</sup> Ne pali sela. Na kotu Oren izgubili smo 2 puške i durbin. Osmatrati nisu bili budni. Neprijatelj je izstao na kotu i izmenio dio ih.

Uveče dobili naredbu za pokret u selo Tljećevo. Neprijatelj je došao u selo Prekjnu. Bataljoni su krenuli za Tljećevo u toku noći.

<sup>87</sup> Interesantno je pomenuti da se ne slada potpisne dnevni izvještaji neprijateljske oficire za vese pri komandi njemačkih trupa u „Nezavisnoj državi Hrvatskoj“ sa dnevnim izvještajima njemačkog Štaba na vesci pri svoj komandi u pogledu podataka o izvještaju dnevnih izvještaja njemačke 388. njemačke divizije, neglede da je tom nedlaganju razlog bio su prvi izvještaji desantne obrazdivali sve podatke, uključujući podatke o najstupljem jedinicama 388. njemačke divizije, dok su drugi (njemački) dnevni izvještaji donesli samo osnovne podatke. Kao primjer uporedi neprijateljsku dokumentaciju u Zborniku IV/16, i to: 286 sa 286; 285 sa 286; 301 sa 302.

#### 3. mart

Riječeno je da se brigada sa ranjenicima i komorom i sa 8. krajilicom brigadom prebaci na selo Čerešće. No, u toku noći neprijatelj je prodrio preko Plota za Bosu, Grašovo, te zbog nestigljosti probacivanja kolone i ranjenika preko crte Drvar — Grašovo. Štab korpusa donosi novu odluku: izvršiti pokret preko sela Peulja i sela Nuglašice za Medugorje, odakle se prebaciti za Bosanski Brod. Put je vrlo naporan i težak. Hladno je. Neispavano ljudstvo gubi venu. Stifemo u Nuglašicu u 7 časova.

#### 4. mart

U Nuglašici se brigada odmarala do 10 časova, a zatim krećemo dalje. Prvi bataljon je na čelu kolone. On stiže u Medugorje u 14 časova. Nekoliko kasnije stižemo u Medugorje: komandant korpusa, komandant 5. divizije i ja. U medugorskim stajama nalazimo na sejake

\* Prije dolaska 4. krajilice brigade i 1. bataliona 7. krajilice brigade u selima V. i M. Tihovo našli su se Obisanji komitot KPJ za Bosansku krajinu, Štab Prvog bosanskog korpusa, Štab 3. krajilice divizije, korpusni i divizijski sanitet sa teškim ranjenicima, 4. i 5. 11. krajilice brigade i dio omotadine iz Drvara, vodnikom iz njegovog jugoistočnog dela, koja se povratila ispred neprijatelja. Trećeg marta 1943. godine 4. krajilica brigada vodila je borbu sa djeležnim sjejmama 88. divizije „Prince Eugen“, koji su nadirali u pravcu sela Prekaja ka Tihovu. Šta 4. brigadični štab je, koliko su specijalni, jedna četa 10. krajilice brigade.

Štab Prvog bosanskog korpusa komanjao je odluku o pokretu pomenutih naših snaga, ranjenika i omotadina ka selu Čerešće zbog toga što je put u Tihovo do crte Drvar-Bosu, Grašovo doista dug tako 30 km i težak, te je postojala opasnost da se na nju prodrgačka kolona, sa teškim ranjenicima i nemirnom omotadinom, rade 4. marta injektu na otvorenom polju kod sela Bosanski Brod, gdje bi se, vjerojatno, sastio u borbi sa jedinicom sjejmaka 88. divizije, čija je prethodnica 3. marta bila u Bosu, Grašovo.

Iz tih razloga Štab Prvog bosanskog korpusa donio je novu odluku o pokretu u Tihovo na jugoistok do sela Nuglašice (tjedno od plasirane Satora), a odatle na sjever, preko Medugorje na planinu Šator na selo Popović i dalje na sjever na selo Bosanski Brod, od Boljanićevog pruge Bratčica-Milutina, 8 km istočno od 1. st. Potoci. Iako je put od sela Nuglašice, preko Medugorje do sela Popović bio takođe vrlo težak i dug, Štab Prvog bosanskog korpusa redovno je da je konvajiraju za teške ranjenike i omotadinu.

iz sela Popovića, koji nam kaže da su Nijemci danas stigli u selo.<sup>21</sup> Oni su u nešto stoke pobijegli iz sela. Ne znaju tačno koliko ima Nijemaca u Popovićima, niti znaju kada li ih u susjednim selima. Izlazim sa komandanatom korpusa i komandanatom divizije na jednu godišnju čuku sa kojo se vide Popovići i osmatramo selo. Za vrijeme našeg osmatranja dolazi jedan izvidnički avion i spušta se nisko nad selom. Zaključujemo da je neprijatelju koji je došao u Popoviće spustio neku puštu, vjerovatno naredenje za dalji rad.

Pozlijevi ovog osmatranja komandant Prvog bosanskog korpusa, drugi Kosta Nad, odlučuje da zbog premorenoga ljudstva i neospavanja situacije u susjednim selima ne napadamo neprijatelja u Popovićima, nego da kolona zadrži selo sa njegove jugoistočne strane i da pređe između Popovića i sela Vaganja na selo Stekerovce.

Zbog velikog smijega bataljoni se sporu prikupljaju. Na jednoj je prtimi sva komora i vojска. Smetaju sejaci sa stokom koji još stižu iz Popovića. Na čelu kolone nalazi se naša brigada. Prelaze 1., 3. i 4. bataljon. Formiranje i pokret brigadne kolone traje do 22 časova. Sporno se iste. Konji posrču. Velika je strmina i kliznica. Na stazi kroz sumu, jugoistočno od Popovića, mnogo je porušenih stabala, koja konji ne mogu da prelaze. Vidimo da teški ranjenici i komora ne mogu svuda da prođu pa ih vršimo nazad i u njima naš 2. bataljon. O ovome izvještavamo Štab divizije. Štab brigada i tri bataljona nesmetano prolaze istočno od Popovića i u Stekerovce stibemo u rano jutro 5. marta. U Stekerovcima nije bilo neprijatelja.

\* U selo Popović stigla je 4. marta istodba grupe 88 divizije „Prince Eugen“ (Zbornik IV/II, 180 i 185). Međutim, misam mogao da stivđam jedino ove grupe. Jedna kolona istodbe grupe sjejmaka 88. divizije krenula je kroz Šator i malo istodba od planine Kleškovice od 2. st. Sretića na 1. st. Potoci i 2. marta izlazila u rejon Veliki Vrh (k. 1380). Drugog marta je ova kolona izlazila u rejon sela Poljica, a 3. marta došljala krajnje M. Klik (k. 1317) — V. Klik (k. 1247) — selo Rore. Vjerojatno se i krajnja lijeva istodba grupe ove divizije, koja je 1. marta bila u selu Bosanski Brod, spodnja sa glavneškim latinskim grupama može u rejonu sela Poljice—selo Rore (Zbornik IV/II, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190).

### 5. mart

Oko 16 časova neprijatelj iz pravca sela Popovića napao je se keda našu kolonu koju je iz Medugorja kročala kroz Satorsku sumu za selo Rore. Uslijed velikog snijega i sporog probijanja kroz besputnu sumu, kolona još nije bila potpuno formirana kad je neprijatelj napao. Nastala je velika pometnja. Grupe boraca, a naročito omladina, gase vruću za glavninom kolone i po zaledenom snijegu probijaju se već kroz mreklu noć ka selu Rorima. Ipak, skoro svu borcu izbjigaju iz sume. Za omladinu jed ne znamo kako je protia.

Umor, velika hladnoća i slaba ishrana učinili su da ovako pređemo. Nije bilo ni potrebne budnosti. Bilo je grešaka kod štaba korpusa, divizije i kod nas. Trebalo je da forseamo pokret predo nosi.

Pored težkog naoružanja u sumi na Satoru ostale su nam sve kuhanje i mnoge druge stvari. Ostao je i najveći broj konja, jer nisu mogli da gaze veliki snijeg.<sup>24</sup>

### 6. mart

Dolazimo u Bijeljevinu sa tri bataljona. Borci su umorni i sporo se idu.

### 7. mart

Silskomo u selo Resanovacu, gdje po podne stike i 2. bataljon i 2. bataljon 7. brigade.<sup>25</sup> Drugi i 3. bataljon polaze za selo Vrbljane da rastjeraju četnike, a 4. bataljon u selo Crkveno. Stalno nam pridolaze borci koji su

<sup>24</sup> Na planini Sator su noći 4. i 5. marta bili vrlo hladni. Vrare nisu mogli pogomati da se ljudi zagrijte jer su propadale u snijeg. Borci i omladina smrđala je hladnoća i veliki umor, a ishrana je ned danina bila dobra, pa su došle i mancure pojave halucinacija. Moji drugovi iz Štata i krajiske brigade i ja došli smo halucinaciju u noći 4/5. marta, u posketu za selo Stokovac. Vidjeli smo ispred nas loppe kuka, grupe krava i sl. Jeli veće halucinacije došivjeli su licevi i starjeljine slijedile noći na vrijeme prebjeganje kroz Sator za selo Rore.

Neprijatelj u svojim izveštajima ne daje nikakve detalje o borbi na planini Sator (Zbornik IV/11, 189, 190, 193 i 196).

Se boricom na planini Sator zavrtala se neprijateljska stanica u Resanovu krajini.

<sup>25</sup> Sa ovim bataljonom dogli su u Resanovacu Oblačni komitet KPJ na Banatsku krajinu. Štab Prvog banatskog korpusa i Štab 3. krajiske divizije.

te u vrijeme marke od Tidova i borbe na Satoru bili razvili iz naših jedinica.

### 8. mart

U Vrbljansima nije bilo nikoga. Bataljoni se nešto odmaraju, mada za odmor nisu dobri uslovi.

Moral boraca je prosječan. Lokiji je uslijed slabe ishrane.

Po naredenju štaba divizije naša brigada ostaje na terenu Kliš — Glamčko polje. U prvo vrijeme vrlo je partizanska akcija. Drugi bataljon ide na glamčki sektor. Prvi mu je zadatak da obide Medugorje i da sabrani poginule drugove. Među će nešto niti materijala ostvarenog drugove. Među će nešto niti materijala ostvarenog u Medugorju. Dalji zadatak ovog bataljona je izvođenje akcija i jačanje našeg uticaja u glamčkim sektora, koji je oslabio zbog neprijateljske odmarje.

Potrebno je hitno srediti brigadu. Izdvojiti sve ljudstvo neupotrebivo za borbu, jer ono samo stvara balast brigadi. Brigada treba imati da se pogravi i politički uzdigne, jer je ovom ofanzivom, a naročito dogadjajem na Satoru popustila moralno-politička čvrstina. Sada je najpotrebniji politički rad. Vidjećemo uskoro što je na omladinom i materijalom.<sup>26</sup>

### 9. mart

Na sastanku štaba brigade i politodjelja donijeli smo zaključak da se obidi svu bataljoni, da se radom odravi i popravi stanje posilje Satora. Treba srediti jedinice i popuniti upravljenja mjestu kod komandnog kadra.

### 10, 11. i 12. mart

Rad u 3. bataljonom. Održao sam sastanak sa komandom Štata, vođnicima, političkim delegatima vodova i dešetarima i jednu bataljonsku konferenciju.

Opšta zapadnja: popustio je moral, borbenost i disciplina. Negativnih momenata bilo je počev od 1.III. Pojavio se samovoljni odlazak boraca iz bataljona, no ne

<sup>26</sup> Drugi bataljon je na planini Sator dobro izvršio postavljeni zadatci. Sahranio je sve poginule borce i priključio dosta naoružanja i interduktanske opreme. Štab 3. krajiske divizije u izveštaju štaba Prvog banatskog korpusa od 16. marta 1943. godine piše da je veći dio ranjenika, komora i konja spasen na Satoru (Zbornik IV/11, 88).

zna se broj takvih slučajeva. Mnogi borci su otišli kućama, naročito iz Livanjskog polja. (Izbjeđa da će se jedan broj ovih boraca vratići). Bataljonu nedostaje oko 30 pušaka, 4 puškomitriljera i jedan teški mitraljzer. Bataljon nije sposoban za veće akcije kao ni za dugi marš. Ima doista slučajeva prehlade i smrzavanja nogu.

Pred štab bataljona, kao i pred sve odgovorne druge postavio sam da svojim radom poprave stanje u bataljonu. Pitanje odgovornosti i samokritike otkrio je postavljeno. Svaki će odgovarati za svoj nerad.

Slična slika stanja je i kod drugih bataljona.

#### IV.

### U BOSANSKOJ KRAJINI U RANO PROLJEĆE 1943.

OBZ. III - 1. V 1943

Posljede četvrte neprijateljske ofenzive situacija u Bosanskoj krajini bila je tešoma teška. Neprijateljske trupe stvrdila kuda su prvele ostvajale su partot. Uslijed pljačke i uništavanja osjetila se velika nestalica nemirnica i naroda je zaprijetila glad. Veoma teški ratni uslovi izazivali su pojavu raznih zaraznih bolesti, koje nisu nemalo ni najveće jedinice. Koristeći sve te teškoće i posletje koje je stvorio u toku ofenzive (naročito očuvanjem ranjivih oslobođenih mjesto i gradova) njemački okupator zajedno sa ustaško-domobranskim četničkim snagama, nastavio je sa ofanzivnim prtljaskom u čitavoj oblasti sa nemjerom da konstantno razbijaju partizanske snage i „partikuj“ one područje.

U takvim uslovima snage Prve bosanske korpusa, iscrpljene dugotrajnim teškim borbenim s tokom ofenzive i brojno slabije (posebno 2. krajiličke brigade koju je ušla u sastav 1. proleterske divizije, sa glavnim operativnom grupom otida je i 7. krajilička brigada, a 1. krajilička brigada je neposredno podlje ofanzive uputena u centralnu Bosnu), podile su u rano proljeće 1943. teške borbe da bi osjetile planove neprijatelja, preuzeći inicijativu i ponovno odlisti teritoriju od brojnih neprijateljskih garnizona i četničkih snaga koje su pokusavale da uspostave svoju kontrolu nad južnim dijelom oblasti zapejanjem četničkih

odreda iz Kninske krajine za detinima iz rejona Banja-Luka—Mrkonjić-Grad.

Sredinom marta 4. krajiska brigada je na prostoriji Mrkonjić-Grad—Ključ vodila borbe kako za Nijemcima koji su nastojali da uvere svoje garnizone u tlocrvenima i kontrolu nad komunikacijama, tako i sa detinicima čija je akcijom na toj teritoriji neposredno posljive ofanžive zvane očnjake. Posljednjih dana marta i početkom aprila po odluci Štaba Prvog bosanskog korpusa, zajedno sa dijelovima Prvog hrvatskog i Prvog bosanskog korpusa, 4. krajiska brigada učestvuje u ofanživim dejstvima u Kninskoj krajini u kojima su Italijancima i detinicima napomenuti znakovi uspeha. U toku sljedećih deset dana (6.—16. aprila) 4. krajiska brigada vodila je borbe na terenu Bosanskog Petrovca za njemačkim snagama koje su pokupale da predstav ka Drvaru. Tada je Štab korpusa donio odluku da se 5. divizija prebaci u centralnu Bosnu. U međuvremenu je planiran napad na Glamoč i okolna neprijateljska uporišta. Krajem aprila 4. krajiska brigada izvedla je ovaj napad, ali bez uspjeha.

#### 12.—16. mart

Dalji rad u bataljenima na vojničkom i političkom učvršćivanju jedinica. Odrištane su konferencije u bataljenima zbog pojava pljačke i krađe. Strijeljan jedan borac iz 4. bataljona zbog bježanja iz bataljona i jedan iz 1. bataljona.

Sedamnaestog marta po naredenju Štaba divizije brigada je sa svojim tri bataljona i 2. bataljonom 7. brigade imala da kreće preko sela Čadavice, sela Orahovljana i sela Baraće ka Mrkonjić-Gradu i da očisti ovaj teren od detinika, zauzme Mrkonjić-Grad i da se potom pripremi za dalji pokret preko rijeke Vrbas.<sup>21</sup> Na 2. bataljon treba

<sup>21</sup> Štab Prvog bosanskog korpusa izjavljava 12. marta 1943. godine: "Vrhovni Štab da će cijelu 3. krajisku diviziju prebaciti u centralnu Bosnu u cilju našeg učvršćenja u centralnoj Bosni, mobilizacije ljudstva i bolje obrane. Dalji plan Štaba korpusa bio je da se sa 3. krajiskom divizijom prebaci preko rijeke Bosne u istočnu Bosnu."

Potko je 7. krajiska brigada bila učita u sastav Operativne grupe Vrhovnog Štaba, Štab Prvog bosanskog korpusa određeno je da u sastav 3. krajiske divizije ide 2. krajiska brigada (Zbornik IV/II, 54).

da po čidbenju glazbenog sektora dode u sastav brigade u Mrkonjić-Grad. Obavjetljenia koja su dobijena iz Štaba divizije govorila su o malim neprijateljskim snagama duž komunikacije Stinica — Mrkonjić i u Mrkonjiću (oko 300 vojnika od kojih 40 Nijemaca).

#### 17. mart

Bataljoni su pošli na zadatak: 1. i 4. bataljon za Orahovljane i Čadavici, gdje su stigli uveče, razbijeli manje detinice grupe. Drugi bataljon 7. brigade došao je u Baraće progonesi manje detinice grupe. Treći bataljon u borbi sa detinicima u Baraćima imao jednog mrtvog i jednog ranjenog.

#### 18. mart

U 3 časa stigla je u Čadavici grupa Nijemaca, jačine 200 vojnika. Drugi bataljon 7. brigade koji je držao Čadavici povukao se na kote. Neprijatelj je nastojao da prodre za Orahovljane. Ranjena su dva borea.

U toku dana stigla su manja pojašnja u Čadavici. Drugi bataljon 7. brigade spasio je 3 kamiona na putu Štinica — Čadavica.

Uveče je 4. bataljon iz sela Graca, odakle je protjerao 15—20 četnika, prešao u selo Podralnicu radi veće sa 3 bataljonom.

U 23 časa izvršen je napad na Čadavicu: 1. bataljon spasio je lugarevu kuću, kao i nekoliko drugih. Ubijeno je i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, zaplijenjena 1 puška. Kod nas 3 mrtvi i 6 ranjenih. Napad je slabo uspio zbog slabe saradnje našeg 1. bataljona i 2. bataljona 7. brigade.

#### 19. mart

Treći bataljon je vodio borbu sa Nijemcima i detinicima u selu Podralnici. Bataljon je imao 1 mrtvog i 5 laka ranjenih. Zaplijenjeno je 1 brodski kanon, 1 sedlo, 150 metaka sa 3 šarkera. U 9 časova stiglo je neprijatelju pojašnje od 250 vojnika u selo Potselo. Četvrti bataljon

međutim, prebacivajući 3. krajische diviziju u centralnu Bosnu prilikom se osiguo, pa će divizija stići tame tek u prvoj polovini maja 1943. godine.

je uspio da zbací neprijatelja sa kota južno od Potsela, koji je tada otišao za Sjenakos.

U toku dana neprijatelju je stiglo pojačanje od oko 120 vojnika u Čadavici. Ova grupa je krenula za Stinicu, preko Lume, i kasnije napala 2. bataljon 7. brigade na Klokočotovcu.

U 16 časova neprijatelj jatine oko 150 vojnika iznenadio je 1. bataljon i ulazio u Orahovljane. Osim prilikom Stab bataljona nije se držao vojnici. Bili su u sebi bez ikakvog obvezujućenja i strade. U tom nehotiču nisu primijetili dolazak neprijateljske kolone od Čadavice preko polja. Prateći vod nije mogao da potovari svu municiju. Izgubio je 40 mina za bacaj i 400 metaka. Stab bataljona zbog ovoga mora izići na odgovornost. U toku dana neprijatelj je stiglo još pojačanje iz Mrkonjića i Banjaluče. U svemu se računa da ima oko 1000 neprijateljskih vojnika.

Sudeći po jatini snaga koje su iz Mrkonjić-Grada bile vrlo brzo upućene protiv naše brigade, neprijatelj čvrsto drži ovaj grad i nerealno je da ga mi sada napadamo. O ovoj situaciji izvještili smo Stab divizije.<sup>10</sup>

#### 29. mart

Upoznavljena je veza sa 3. bataljonom. Razpored bataljona izvršen je tako da se ljudstvo može odmoriti.

Poslali događi 3. bataljonom da ostane još na Glamočkom terenu, sa zadatkom da i dalje prikuplja borce i mobilne nove za popunu brigade, kao i da izgodi stanje u Glamoču.

#### 31. i 32. mart

Bez promjene. U Stabu normalan rad. Dolazio drag Materić<sup>11</sup> da nas obide. Slabiji je no ranije.

<sup>10</sup> Osavremestan 1. 19. marta 4. krajitska brigada i 3. bataljon 7. brigade vestili su borbu protiv glavnine 141. pješadijskog puha 714. riječke divizije. Cijeli ovaj put nastalo su na obvezujućenju komunikacije Jajce–Stinica, a smisao je glavnina snaga u Mrkonjić-Gradu. Namni uranjanje da li su u ovim borbenim okolicama stigle novovjene Države Hrvatske. Vidi Xbornik IV/II, 111, 246, 258, i 259.

<sup>11</sup> Materić bio postavljen je poslije marta 1943. godine na političkih komesara 3. krajitske divizije.

#### 23. mart

Izviđanje Ključa. U Ključu do 200 vojnika. Dobro su se utvrdili.

Bio sam u 1. i 4. bataljonu. Bilo je nekoliko službjava pljačke (u 4. bataljonu 4 službaja). To je znak slabog političkog rada sa ljudima koji su skoro došli u vojsku, jer nam uglavnom oni prave ove gredke.

Međutim, ishrana vojske je sasvim slaba. Moru se pristupiti rekviziciji koja negativno djeluje.

Pisao sam Ćira, majima i Stevi Bujčiću. Javio im kuda je Mira otišla.

#### 24. mart

Treći bataljon u akciji na Pećku i Jasenove Potocke uhravio dva četnička. Jedan od njih kurir — strijeljan je. Četnici nije bilo u grupi.

Ostvarili smo od akcije na Ključ jer ne bismo imali koristi u odnosu na gubitke. Drugo, Ključ ne bismo mogli držati zbog jakih neprijateljskih snaga na liniji Mrkonjić Grad—Čadavica.

Neprijatelj je popravio cestu Ključ—Čadavica.

#### 25, 26 i 27. mart

Bez promjene na sektorima bataljona. Uveče dobili narodbu za pokret brigade za Bos. Grashovo, s tim da 3. bataljon ostane u Pećkoj dok ga ne smjeri 9. krajitska brigida.

#### 27—31. mart

Mart je dobro preden, zem što je 1. bataljon bez potrebe bio u selu Mradići, kad se još nije znala situacija u Stinici. Na putu od Poljka do Plavna pratila nas je kika. U Plavno stigli 31. uveče. Brigada prvi put dolazi na teren Dalmacije. Borci su raspoloženi.

Vila Plavna, na Crnim Potocima stoji stari znak tremoda, podignut 1839. godine. Plavno je veliko selo, uglavnom je partizansko, ali pod testim četničkim udarima. Seljaci doista siromašni.

#### 1. april

Pripreme za akciju. Sastanak sa Operativnim štabom za sektor Žermanja, koji ima pod komandom 1. liku bri-

gadu i Lički partizanski odred. Četnici su jučin od Plavna došli brojni (na liniji Knin–selo Zegar imao ih 1500), ali slabe borbenosti. U ovaj kraj imaju „korpus“ i „brigade“ koje su malog brojnog sastava. Ovdje prvi put našli smo na formirani četnički „korpus“.

#### 2.—3. april

Vojno-politička priprema za akciju. Brigada je dobila zadatku da likvidira četnike u selima Radljevac i Oton, da obstavlja u napadu na selo Padene i da obvezuje akciju od pravca Knina. Licitari napadaju 1. brigadom na Padene, a odredom prema Krveniku i Zegaru. Desets krajnja brigada napada Golubčić.

#### 4. i 5. april

Borbe su vodene ova dana. Četvrtog je 3. bataljon napao Oton, 1. — Radljevac, a 4. je bio na nasjedi kod sela Zegrivica prema Kninu, i u toku dana odbio napad dviju neprijateljskih kolona iz Knina. Prva lička brigada i mal 2. bataljon nisu sauzeli Padene zbog slabe veze bataljona, zaključenju u akciji i jakog neprijateljskog otpora.

Petoči su na 3. bataljon na Debelom brdu napali Talijani i četnici uz podršku avijacije i bataljon se poslije kraće borbe morao povući. Četvrti bataljon se takođe povukao na nasjede zbog jakog neprijateljskog pritiska i zbog nastog napuljanja Debelog brda. Prvi bataljon je imao manju borbu, a 2. je bio u rezervi.

Rezultat borbi koji je vodila naša brigada 4. i 5. aprila je sljedeći: paginulo je i ranjeno oko 130 neprijateljskih vojnika; zarobljeno 168 četnika; zaplijenjeno 3 puškomitrailjera „Bala“, 151 puška, 12 300 metaka i 42 ručne bombe.

Brigada je imala 5 poginulih, 4 teže i 8 lako ranjenih i 2 nestala borca. Utrošeno je 8460 metaka i 7 ručnih bombi. Izgubljeno 7 pušaka.

Brigada je uspešno izvršila svoj zadatku. Borbenost i elan u borbi bili su na visini. Ipak, bilo je nedostatka koji su umanjili uspjeh akcije.

Drugi bataljon mogao je više da uspije i da se bolje posveti na likidaciju da je na to obratio dovoljno pažnje. Zbog slabe veze nije ni mogao znati situaciju i povukao

se na pogrešnim obavještajima o stanju na ostalim sektorima; 3. bataljon izvršili zadatku prešao je u gonjenje neprijatelja, a zaboravio glavni zadatku — diranje Debelog brda. Zbog toga je neprijatelj uspio da isto brzo zaузме i da time onemogući dalju akciju na Padene; 1. bataljon se nije dovoljno angažovao u vršenju samostalnih akcija prema Kninskom polju i nije dovoljno pomagao 4. bataljon.<sup>22</sup>

#### 6. april

Po naredbi štaba divizije brigada je krenula iz Plavna i stigla u Drvar 7.IV u 14 časova. U Drvaru je izvršeno parjenje i pranje rublja i odjeće fitave brigade.

#### 9. april

Brigada je (bez 2. bataljona) stigla u selo Medeno Polje, Kolačić i Sekovac. Drugi bataljon je posao na glamozki sektor. Dobivena su obavještaja da je u Bosanski Petrovac došlo oko 500 neprijateljskih vojnika. Uveća su bataljoni dobili zadatku da ispitaju stanje u Bos. Petrovcu, putem osmatranja i nasjeda na cesti.

#### 10. april

U zoru je krenula iz Bos. Petrovca za Vrtoče kolona od 600—700 neprijateljskih vojnika sa dosta kola i 3 haubice. Prvi bataljon, koji je trebalo da bude na nasjedi u Medenom polju, zakasnio je i kolona je prešla. Rokiran je ulijevo 3. bataljon da i on bude na cesti. Nešto kasnije su u Bos. Petrovcu nastila 3 kamiona vojske i greskicom boraca (ranjene otvaranje vatrenj neprijatelju je uspijele da se iskrca iz kamiona. Nastala je borba. Neprijatelj je počeo naglo da bjeti za Bos. Petrovac. Ustanovili smo da ova neprijateljska jedinica pripada 741. puku, 114. lovačke divizije, koji je ovde stigao sa zadatkom da obvezuje komunikaciju Bravsko—Bosanski Petrovac—Vrtoče. Nasjeda nije dobro izvedena, te joj je i rezultat slak 3. bataljon je zaplijenio 1. puškomitrailjer „Bala“, 1. pištolj, 1200 metaka, a 1. bataljon 2 puške i 1 motocikl. Neprije-

<sup>22</sup> U vrijeme ove akcije talijan i krajnjih jedinica Talijani su imali jak garnizon u Kninu i posade u selima Padene i Zegar iz austro divizije „Sassari“. Podstavljenje o posmrtnoj akciji vidi Zbornik V/12, 112 i Zbornik V/14, 34 i 17.

telj je imao 10—15 izbačenih iz stroja. Naši gubici: 2 mrtvi i 1 teško ranjen (svi iz 1. bataljona).

Treći bataljon je poslije ove borbe otisao prema neprijatelju za Vrtoče. Na Metli u zajedcu bataljona upala je neprijateljska kolona jedine 120 vojnika. Razvila se bestoka borba. Neprijatelj je bio opkoljen. U dva maha stizala su mu pojačanja, prvi put dva, a zatim jedan komšon vojnika. Borba je trajala čitavo popodne. Najradili su, u sumrak, ostaci neprijatelja odstupili.

Rezultat akcije: ubijeno i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika, a zarobljeno 16 — većinom Nijemaca; zaplijenjeno 7 "barbara", 1 tanki minobacač, 1 laki minobacač, 25 pušaka i strojnica, 7 pištolja, 1000 metaka, 40 pari odjeće i druge vojne opreme.

Naši gubici: 11 mrtvih i 9 ranjenih — veđinom laki. Poginuli su drug Sava Grabovac, politički komesar bataljona, i drug Vučić Pero, zamjenik političkog komesara čete. U ovoj borbi bataljon se odlično držao i zaslužuje pothvalu.<sup>10</sup>

#### 11. april

U noći 10/11. aprila oko 240 neprijateljskih vojnika stiglo je u selo Bukovača. Izbjegla je ovaj neprijatelj stigao u Kolumicu, gdje ga je dobio 4. bataljon i razbio. Uspjeli bi bio ediklan da nije naše divizijsko artiljerijsko odjeljivanje otvorilo vatru na naše borce. Nastala je robuna. Neprijatelj je ovo iskoristio, pribacio se i jednom kolonom se probio do naših haubica i obje ih zaplijenio. Haubice su bile na Kalabinskom Brdu. Četvrti bataljon je zaplijenio 18 konja sa opremom.

Treći bataljon vodio je borbu na Gradini i ubio 3 Nijemaca.

Prvi bataljon je oborio jednomotorni njemački izviđački avion.

Zbog slabe veze sa 4. bataljonom i nejasne situacije na Kalabinskom Brdu 1. bataljon je prebačen nedu 11/12.IV u selo Zaglavica, a 3. bataljon je rekriran na Oštrelj da se spoji sa 4. bataljonom.

<sup>10</sup> Za ovu borbu ihla Prveg bosanskog korpusa poohvalio je 11. aprila 1943. godine borci i rukovodilac 3. bataljona, članovi IV/12. OSB.

#### 12. april

Sa štabom smo stigli u Bastase, u zaselak Grubore. Treći i 4. bataljon su se povezali. Neprijatelj nije zalažao u sumu u pravcu Oštrelja.

Uveć se sam bio kod Jovana;<sup>11</sup> kod njega je sve dobro. Takođe i kod ujakovih. Volim ih, ali sam ih, poslije dužeg vremena, sve opat vidio.

#### 13. april

Sa štabom prekli na Oštrelj. Dan bez borbe. Prvi bataljon u rezervi na Oštrelju.

#### 14. april

U rano jutro nekoliko neprijateljskih kolona, jedine do 400 vojnika, krenule su iz Kolumića kroz sumu ka Oštrelju. Naš 3. bataljon, nemajući veze sa drugim jedinicama, povukao se bez borbe u Bastaljku Do. Na red 4. bataljona, koji se nalazio u sumi sjeveroistočno od Oštrelja, nadila je grupa Nijemaca i u borbi su poginuli vodnik i deseter.

Oko 13 fasona neprijatelj je izbio na Oštrelj. Dođe, kao ga je 4. bataljon, koji se poslije kraće ali eftre borbe povukao. Neprijatelj je imao manje gubitke. Bombardovan je Oštrelj sa 6 aviona.

Na zajedcu 1. bataljona u blizini Oštrelja našla je neprijateljska kolona, jedine 40 vojnika. Ubijeno je i ranjeno oko 15 neprijateljskih vojnika, zarobljen jedan vojnik po narodnosti Čeh, zaplijenjene 4 puške. Mi smo imali dva laki ranjena (komandir čete i zamjenik komandira čete). Neprijatelj je nadrian na Oštrelju.

#### 15. april

Brigada je oslobodila zadužka da drti položaj prema Oštrelju. U 7 fasona neprijatelj je sa tri aviona bombardovan.

<sup>11</sup> Jovan Morača bio je tada član Narodnog odbora za selo Zaglavicu.

<sup>12</sup> U vremenu od 10. do 15. aprila zaključeno 4. brigada (bez 3. bataljona) vodila je borbu na sektoru Vrtoče-Kolumić-Oštrelj, tako je i u dnevniku napisano, sa 741. pješadijskim pulkom 114. korpusa (njemačke divizije). U svim borbama neprijatelju je obilje poslagala avijacija. Vidi Zbornik IV/12, 210, 213, 218 i 221.

dovrso i neutraljirao male jedinice u Krivodolu i na Slijemu, ali bez rezultata. Javili 8. bataljona da pređe u Malibića kolibe. Ovaj dan sam iskoristio za čitanje „Osnova lenjinizma.“

#### 17. i 18. april

Brigada je stigla na prostoriju selo Prekaja—selo Crni Vrh, Kupanje i pranje boraca.

U štabu divizije nam je rečeno da se brigada spremi za put preko Vrbasa. Održan sastanak u štabu brigade po pitanju organizovanja ovog pokreta.

#### 19. april

Štab brigade stigao u selo Vaganj. Održan sastanak sa opštinskim narodnim odbronom Vaganj po pitanju prikupljanja hrane za brigadu. Riješeno da odbor prikupi 3000 kilograma mesa i 13 metara žita.

#### 20. april

Održan sam sastanak sa šefom 2. bataljona. Akciju koju je bataljon izveo na Korićnu i Vidimlije noću 13/14. aprila nije uspjela zbog slabog i nevojnističkog držanja komandište. Neprijatelj je bio brojno slabiji. Nemanje međusobne veze, neslužbenost, raskornoćenost na položaju, optičke nevojničke držanje — to je karakteristika ove akcije 2. bataljona. U akciji poginula 3 druga a 2 ranjena (po glavu zarnjenik političkog komesara čete, a ranjen komandir čete).

Dobio sam utisak da se u ovom bataljonu slabo radi sa komandoma čete i ne ukazuju im se pomoći. Jedan program rada neophodno je potreban.

#### 21. april

Bataljoni su stigli u selo Vaganj, Šumnjake i Orljak. Štab divizije naredio izvođenje akcije na Korićnu i Glamot.

#### 22. april

Prvi bataljon otisao na Vaganj del, na pl. Staretinu, a 2. u selo Isakovac. Javljeno bataljonima o pripremama za akciju i zakazan sastanak štabovima bataljona za 23-ii u 8. fusuva.

#### 23. april

Održan sastanak sa štabovima bataljona o akciji na Glamot, Korićnu i Vidimlije. Bataljonima su dati zadaci. Istaknut je politički i vojnički znatlj ugraviranje grada.

#### 24. april

U 4 časa izvršen je napad na Korićnu i Vidimlije. Napadi su uspjeli, narođeno onaj na Korićnu, koja je likvidirana za 20 minuta. U toku dana neprijatelj je intervencijom iz Livna, ali je odbrisan. Napad na grad, utvrđen na 23 časa, nije uspio jer je svaki bataljon očekivao ugovorenim znak jedine čete 3. bataljona koja je trebalo da uđe u grad bez borbe i da zapali vatru. Međutim, četa nije uspjela da se neopaseno provode u grad.

#### 25. april

Ponovo je izdato naredenje za napad na grad. U 13 fusa neprijatelj vrši jači pritisak iz Livna (200–400 vojnika) i uspijeva da ovlada Korićnom.

U 23 fusa 3. i 4. bataljon napadaju grad. Borba je bila teška i slovita. Neprijatelj je bijekstvu napustio prve borbene linije i povukao se u tvrde agrade u gradu. Trebalo je da 1. bataljon napadne grad sa svoje, jugozapadne, strane. On to nije učinio, nego se povukuo sa svojih polaznih položaja. Treći i 4. bataljon ušli su u centar grada, koji su u zoru počeli da tuka neopredelenim gadanjem naša dva topa. Međutim, zbog neizbjegljivanja od Korićne neprijatelj je u 8 časova stiglo pojačanje od nekoliko blindiranih kula i kamiona vojske pa su se 3. i 4. bataljon morali iz grada povući.

Rezultat akcije: neprijatelj je imao oko 26 mrtvih i ne poznat broj ranjenih; zaplijenjeni smo 4 puškomitrailjera, 18 pušaka, 21 000 metaka, 83 debodi i batorskih krila; 120 komada goveda, 624 komada sitne stoke, 28 konja i 2500 kg blata. Naši gubici su: 25 mrtvih, 12 tebi i 44 ljudi ranjenih. Izgubljen jedan puškomitrailjer, a jedan oštećen. Utrošili 21 000 metaka.

#### Opšti na akciju:

1) Potičenjili smo neprijateljce na stage — i one u Glamotu i one u Livnu. Oba je slike nata odbrana na Korićnoj.

2) Zbog nepravilno određenog početka napada (kada teta uđe u grad bez borbe i to jevi paljenjem vatrej akcija se nije izvela 24. aprila, kada su bili vrlo povoljni uslovi).

3) U napadu na grad 25. aprila I. bataljon je napravio početničku grešku što nije učestvovao u napadu nego se čak povukao sa svojih polaznih položaja. Ovo je najvažniji nedostatak akcije, koja bi vjerojatno uspjela i grad bio otklonio da je I. bataljon izvršio zadatok kao Treći i Četvrti.

4) Imali smo veliki broj gubitaka zbog neiskustva boraca u napadu na gradove. Borci se ne znaju čuvati i ne koriste dovoljno zaklone. Nisu vještii da se klinovima probijaju u grad.

Ova akcija nije uspjela, tako je neprijatelj pretrpio ozbiljne gubitke.<sup>22</sup>

#### 28. april

U 7 časova izvriš pokret za selo Pribelju.

<sup>22</sup> U Glamocu se 24. aprila oslanjala 1. bojna (bataljon) 5. stajnjeg odreda (brigade) Novovara Države Hrvatske, sa svojim komandom, 1. i 3. ustroj (četom) i odjeljjenjem minobacača, a. ust. 1. bojne oslanjala se na Korićin, a njem stabski i 2. ust. bili su u Livnu. U Glamocu se oslanjala i jedan vojni dandžer.

Oko poledne 26. aprila nad 2. bataljon na Korićini napali su u pravcu Livna stabski i 2. ust. 7. bojne i 3. ust. 20. bojne izvleg 2. odreda. Ove neprijateljske jedinice su uspjele da potisnu sa Korićine nad 2. bataljon i u 20 časova stigle su u Glamoc. Tako je neprijateljski garnizon u Glamocu između 23. aprila dupla vik većnika došao do 24. aprila.

Dvadeset petog aprila oko 9 časova napadnutim garnizonu u Glamocu stigla je poseda iz Livna od nekoliko oklopnih kota, a nešto kasnije, kada su se nad 2. bataljonom vrati bili povukli iz grada, iz Livna su stigle i druge snage. U neprijateljskim izvještajima kaže se da su u Glamoc upućene „sve neprijateljske snage iz Livna“, a kasnije da je u Glamoc „stigla i slobodna vojska“. Ništa nemože da stvrdimo koje su neprijateljske jedinice stigle iz Livna u Glamoc u toku 26. aprila.

Le izvještaj se vidi da je 4. krajška brigada mogla dovesti tako nazvez Glamoc 24. aprila, kada su neprijateljske snage u gradu bile vrlo, a njem 2. bataljon još je držao Korićina.

○ Borbama u Glamoci i na Korićinu vidi izvještaj istake 3. krajške divizije (Zbornik IV/12, 1994) i izvještaj istake 3. stajnjeg odreda (Zbornik IV/13, 1994).

#### 29. april

Stigli su brigadom u Novo Selo, gdje smo se odmarali i 30. aprila.

#### 30. april

Održali konferenciju za štabovima bataljona na kojoj su se pretresale greške i nedostaci u akcijama u Dalmaciji, kod Bos. Petrovca i u napadu na Glamoc. U svim tim akcijama itab I. bataljona je pokazao najbolje rezultate, naravnito komandant Ilija Bursać. On nije imao nikakve samoinicijative, niti je znao pravilno da vodi bataljon. Radi toga je smijenjen i postavljen za komandira. Ovom sastanku prisustvovali su komandant i politički komesar divizije.

#### 1. maj

U 8 časova održali smo predstavu Prvog maja. Predao sam raport komandantu divizije i održao uvodnu riječ. Potom su govorili komandant divizije, politički komesar divizije i drug Milan. Predstava je protekla dobro. Poluvaljeni su najbolji borci iz bataljona. Poslije predstave izvršili smo pokret sa brigadom i uveče 1. maja stigli u Ljelu. Sa nama je itab divizije.

V

## MANEVAR 5. UDARNE DIVIZIJE U ISTOČNU BOŠNU

čl. V - 16. VIII 1943.

U vezi sa svojim planom prodrašju u istočne oblasti Jugoslavije (planirani prudor Glavne operativne grupe iz zapadne Bosne u Crnu Goru i Sandžak i dalje u Srbiju), Vrhovni štab je u aprili 1943. izdao naredenje Štaba Prvog bosanskog korpusa da dio svojih snaga uputi u istočnu Bosnu, u kojoj su, poslije odluka 6. i Majevičke brigade, ostale zadržane jedinice. Ubrzo zatim, 11. maja, Vrhovni štab je donio odluku o obnovovanju u istočnoj Bosni Drugog bosanskog korpusa u čiji je sastav ušla i 5. udarna divizija. S tim u vezi 4. krajilička brigada je početkom maja izvršila pokret u centralnu Bosnu.

Na dalja dejanja 5. udarne divizije uticala je situacija, nastala u drugoj polovini maja kod Glavne operativne grupe u Crnoj Gori i Sandžaku, protiv koje je otpočela velika okupatorška ofanziva (Prva ofanziva). Divizija je po naredenju Vrhovnog štaba imala da izvrši pokret na jug ka Glavnoj operativnoj grupi u cilju njenog rasterećivanja. U prvoj polovini juna ona je izvršila manovar ka rijeci Bosni, osakala je, poslije neuspjelog poticanja teriranja, krenula ka željezničkoj pruzi Sarajevo-Mostar.

Kako je uvek sredinom juna Glavna operativna grupa izvršila probot iz neprijateljskog obruba na planini Želengori i u njenim zadnjim nastavila ofanzivna dejanja na sjever kroz istočnu Bosnu, 5. divizija se nadzvula do kraja

juna na terenu Sarajevo—Visoko—Kreševu, a potom formirala Bosnu i spajala se sa jedinicama Glavne operativne grupe.

Do sredine juna divizija je učestvovala u borbenim u istočnoj Bosni u rejonu Vareš—Olovo—pl. Oršen, kada je ponovo izvršila manovar preko rijeke Bosne na prostoriju Sarajevo—Visoko—Pojnice.

### 2. maj

U toku noći pretili Vrbas kod sela Doganovci. Prebacivanje preko rijeke izvedeno je vrlo sporu, uglavnom zbog slabog radu komore. U toku dana nastavili smo pokret i uveče stigli u selo Sokolina, Grđovo i Kokici.

Cetvrti bataljon vodio je manju borbu kod sela Bečikovići, u kojoj je Imao jednog lakađeg ranjenog.

### 3. maj

Štab divizije i brigadna bolnica krenuli u 7 časova, pod zaštitom jednog bataljona, u selo Vitovlje. Neprijatelj je takao mal pokret sa kote pover Starih Kuća, jer smo zakazali da istu zauzmemos.

### 4. maj

U 5 časova izvršili pokret sa tri bataljona u selo Dnoluka.

Dnoluka leži od 4 do 8 km istočno od Jajca, broji desetak sela. Priroda je ovdje bogata. Već sada je sve listalo. Sela su opasana sumom sa juga i istoka. U njima Sive muslimani, Hrvati i nešto Srba. Ovdje su već bile male brigade u vrijeme nadlik napada na Jajce. Dobio sam utisak da se ljudi slabe interesuju za našu borbu. Postoje narodnoslobodilački odbori, ali se ne učećaju.

U Dnoluki smo izvršili prikupljanje hrane. Slabu se prikupilo na bazi dobrovoljnosti. Morali smo pridjeti rekvisiciju, što je i naroda ugodnije, jer mu tako nije mora prigovoriti ustanka vlasti u Jajcu. Skupljemo je oko 3000 kg žita i 200 kg svrog voda.

### 6. maj

Izvršili smo pokret iz Dnoluke i u 16 časova stigli u Vitovlje, gdje se brigada smjestila.<sup>162</sup>

Put od Vrbasa ovamo je vrlo lijep. Predjeli se mnogo razlikuju od onih oko Glamota i Drvara. Imu više prirodnih raznovrsnosti — sumu, vode i livada. Upravo, sav je teren isprešijecan šumom crnogoricom. U ovim krajevima, istočno od Vrbasa, narod je nacionalno izmiješan i drži se doista ravnotežno. Najviše voli da nema nikakve vojske u blizini. Vitočevi i susjedna srpska sela bili su pod četničkim uticajem. U njima je izdajnik Lazo Tešanović<sup>122</sup> pokutao da stvari četnike, ali su mu to sprječile muke brigade koje su operisale prema Skender-Vukufu i Tesliću.

Za vrijeme našeg marša od Glamota do Vitočeva brigadi je napustio veliki broj boraca, među njima nešto i starijih (svih skupa 120). Napuštanje brigade je uslijedilo zbog nedovoljne svijesti boraca da se bore na mnom terenu. Ova pojava oštranja je u vezi i sa slabom ishranom na predenom putu, jer su krajevi kroz koje smo prolili vrlo sdrošnaci.

#### 8. maj

Izvršen pokret brigade sjeverno od pl. Vlašić preko sela Koridana, na prostor gornjeg toka Vrbanje. Predjeli vrlo lijepi i sumovići, ali i vrlo teški za pješaka — teren je jako isprešijecan.

Dobili smo zadatak da zajedno sa 1. krajiskom brigadom očistimo prostoriju između Kotor-Varoli, Pribinica i Prnjavora od četnika Rade Radika.<sup>123</sup> To je „četnički borjanски одред“ a Radik je komandant četničkih odreda za centralnu Bosnu. Zajedno sa Tešanovićevim četnicima ima ih do 1200.

#### 9. maj

Pokret je izvršen u dva osnovna pravca: 1. brigada prema selu Jelavki, a 4. brigada ka selu Čečevi. Put je trajao dva dana. Ojedan 9. maja padala je kila sa snijegom. To je bio do sada jedan od najtežih marševa.

<sup>122</sup> Dolaskom u selo Vitočevi naša brigada se apojila sa 1. krajiskom brigadom, koja je krajem februara, još u toku IV sezone obilježila očišćenjem, probaćenjem u centralnu Bosnu.

<sup>123</sup> Lazo Tešanović, četnički komandant, ožujek 1948. godine od organa narodne vlasti kao oštećenik.

<sup>124</sup> Rade Radik izvoren je kao odmetnik i osuden na smrt na procesu Držili Mihaljevića.

Desetog maja uveče stigli su 2. bataljonom u Mašlovare. Ovoje se nalazi rudnik uglja koji je uništio 1. proletersku diviziju.

#### 11. maj

Sa 2. bataljonom u 2 sati krenuli za selo Liplje. Nisu ni u selu Pribinici nije bilo četnika. Jedan dio ih je otisak prema Jelavki. Prvi i 3. bataljon išli su preko sela Očavida, Borja planine i sela Bulešića. U zaseoku Bijede četnici su postavili zasjedu, koja je razbijena. Imali smo 2 mrtvih i 2 ranjenja.

Jedanaestog maja u 5,30 časova 3. bataljon je napao četnike u selu Čečevi (oko 40 četnika). Pojavila su 3 četnika, a 2 su ubijena. Zaplijenjeno je 6 pušaka, 1500 kg tita i magazin svrth ljuja. Zaplijenjena četnička arhiva i nastava. Kod nas jedan laki ranjen.

Bataljoni 1. krajiske brigade nisu ušli u napad na Jelavku: zakasnilo je lijevo krilo i četnici su se izvukli.

#### 12. maj

Dan bez promjena. Uhvjeta na bataljonima. Kraj u koji smo dođli odlikuje se vrlo lijepom prirodom. Jedan od najljepših krajeva Bosne koji sam do sada vidi. Niška brda (do 850 m), sva polunijena, a selja razsuta u zelenili. Vrela i potoci na svakom koraku. U mjesecu mruži ova priroda prevaziđala divljenje. Posmatrajući je čovjek zaboravi na rat i, upravo, zahudi se da ona, tako lijepa, može da krije neprisjetljiva. Nikad lijepog kraja, a sumornijeg raspolaženja! Svi netko dovršavaju se dobitaj. Ne može se skrati na jednom mestu. Možda i zbog navike na pokrete. Protisao sam „Moj život“ Gorčkoga. Steti je što se nema još knjiga. U ovakvoj prirodi često se sjetam starih dana i predstavnog života. Ljepota prirode primorava da mislim i o tome.

#### 13. maj

Javljuju o prikupljanju četnika u okolnim selima. U borbi protiv 1. brigade učestvovali su i „reguljari“. — Strahovito je o tom razmišljati. Za koga se bore ti reguljari? Četnici vodi zašta su učinili svoje. Na Uzlamcu planini napali su naš karavan. Ne znam ishod.

14. maj

Dan bez borbe, Izdata naredba 2. i 3. bataljonom da napadnu sela Ukrnjaci i Kulati i da se bandu protjeru. Iz Teslić kod Ukrnjaca dođe domobremska vojska u pomor četnicima. Ne znamo joj snagu.

Jedna četa 2. bataljona otišla da očisti put u Uzkenicu, radi sigurnosti karavana.

15. maj

Prvi bataljon otišao selo Ukrnjici od četnika, kojih je bilo do 150. Četnici su pobegli. Zarobljena 3 četnika, koji su poslani kući; zaplijenjene 4 puške, 300 metaka, 2 konja i 1 britki kuzun. Dvije satnije domobrana, koje su bile došle kod Ukrnjice, vratile su se prije ove borbe u Teslić. Poslije akcije bataljon se vratio u Četinu. Treći bataljon je ulazio sa kraćom borbotom u selo Kulati. Četnički bataljon „Kralj Petar“ pobegao je u Popoviće. Zaplijenjeno nešto hrane u četničkom magazinu.

Ovog dana 1. brigada je vodila borbu na Nijemciima, domaćinima i četnicima i povukla se na liniju selo Snjegotina—Ladevac (k. 450).

Drugi bataljon je noću 14/15. maja poslao jednu patrolu u Pribinić, koja je pronašla četničku grupu u jednoj kući. Ubila 4 četnika i zaplijenila 2 puške.

16. maj

Treći bataljon je otišao selo Popoviće i sumu Ljubić od četničke brigade „Kralj Petar“ i zaplijenio svu četničku arhivu. Rasio nekoliko četnika, ubio jednog. U Popovićima nastao jedan wagon četničkog šta.

Selo Kulati, pa i druga sela prema Prajavoru (osim Popovića) su dobra i naklonjena su narednošlobodilačkoj borbi.

Borba kod 1. brigade. Jedinstvo 1. brigade povukle su se pred sam Ladevac. Usljed ove situacije 3. i 1. bataljon povukli su se na liniju K. Miramor — selo Klape, a 1. brigada — selo Lipljje—Uzlomac.<sup>112</sup>

<sup>112</sup> O ovim borbama 4. krajiski brigadi četnici su redovno izjavljivali svoje savršenstvo. Od 17. maja četnici su zajedno sa 1. bojcem (bataljonom) 4. pješadijskog pušačkog domobranskog divizije na frontu prema 4. krajiskoj brigadi. Ove podatke sam razinio u neprijateljskim dokumentima (Zbornik IV/13, 199, 193, 217 i 312).

Dobili smo radio-vijesti. Likvidiran afrički front. Zarobljena sva fašistička vojska — oko 350 000 ljudi.

17. i 18. maj

Odmaraanje jedinica. Neprijatelj nije bio aktivan na pravcu 1. brigade. Četnički napadi u manjoj mjeri.

Odlučili smo da sve snage ponovo krenu u neprijateljsku posadim, radi prikupljanja hrane: 1. brigada prema Snjegotini, a 4. brigada prema Četinu i Popovićima.

19. maj

Druugi i 3. bataljon krenuli u 3 fazu za Četinu.

Pozvan sam na sastanak u Štab divizije. Na ovom sastanku bili su drugovi Kosta i Slavko i komandanti 1. i 2. krajiske brigade. Izdate su nove direktive za pokret divizije u istočnu Bosnu da bismo oključili dejstva našim divizijama, koje zajedno sa Vrhovnim Štabom, vođe teže borbe u Crnoj Gori.

Formirani je Drugi bosanski korpus od 4, 10. i 12. krajiske divizije. Za komandanta korpusa postavljen je drug Slavko. Ja sam odreden za komandanta 3. divizije. Za komandanta 4. brigade postavljen je drug Rade Žarić, dotadašnji komandant 2. bataljona naše brigade.

Zbog brzog pokreta naredeno je bataljonima da ite brže obave prikupljanje hrane. U pokretu na Četinu hrana je iz nasjede ubila jednog našeg kurira iz 3. bataljona.

20. i 21. maj

Zadržao sam se u Štabu 4. brigade radi sastanka sa drugovima. Sastanak je održan u vezi sa pokretom.

Teško mi je bilo što odlazim iz brigade. Cjelokupno moje djelovanje bilo je povezano u radu sa drugovima u Štabu i sa životom brigade.

22. maj

Dat raspored brigadama za pokret: 1. i 4. krušu pravcem selo Očauš — selo Blatnica, a 2. pravcem selo Sliprage — selo Novakovici — selo Pančići.

Sa 3. divizijom idu u istočnu Bosnu komandant Prvog bosanskog korpusa, drug Kosta, i članovi Vrhovnog Štaba Ivo Lola Ribar, Vladimir Popović, Arso Jovanović i Rašo Dugonjić.

24. maj

Brigade su stigle na liniju Blatnica—Pančići.

25. maj

Napravljen plan za prebacivanje divizije preko rijeke Bosne. Četvrti brigada treba da pređe rijeku preko gazu kod sela Begov Han; 2. brigada takođe preko gazu kod sela Topčić-Počaj i 1. brigada na most kod sela Nemile.

Ja sam otišao u 4. brigadu. Dogovorio sam se sa drugom Komatom da za 4. brigadom pređem rijeku Bosnu.

26. maj

Izvršen pokret. Ne našasimo na neprijatelja. U 16 časova spuštamo se u selo Željezno Polje i podnje kota. Sve gora. Nadolaze potoci. Kila pada ne prestano. U 20 časova spuštamo se Basni. Nevjerenčina pomrčina, voda, blato. Borci se drže za ruke. Ne vide jedan drugoga.

U Topčić-Počaj kuka nam mještani da se znamo za naš dolazak. Digli su dascu na mostu u Nemilju i Nemili brani jedan oklopnji voz. Preko gazuva je nemoguće preći — rijeka je nadola za 60—70 cm.

U 3 rani 27. maja vraćamo se u Željezno Polje. Vejska je potpuno pokisla i iscrpljena.

27. i 28. maj

Odmor jedinica u Željeznom Polju. Dogledu i Orahotici. Ovo su muslimanska sela i dosta su dobra. Dobrovoljno nam prikupeju hrana.

Nemamo podataka o neprijatelju. Neprijatelj, na protiv, o nama ima dobra obavještjenja.<sup>167</sup>

Po odluci komandanta Prvog bosanskog korpusa, a zbog nemogućnosti korišćenja gazova za prelaz Bosne, divizija se vraća na raniju prostoriju.

29. maj

Četvrti i 2. brigada izvršile pokret za Blatnicu i Mladikovinu. U 11 časova počela je borba sa domobran-

<sup>167</sup> Neprijatelj je bio dobro obavještjen o boravku naših brigada u ponosnim selima. O tome svjedoče podaci iz dnevnog izvještja komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj od 27. maja 1943. godine, adic. voj. „Jedne grupe komunista u Orahotici, Dogledu, Blatnici, Starini i Balatincima, u Balatincima, prema izje-

skom bojnom koja je izšla iz Teslića, izgleda da namjerom da nas napadne kod Željeznom Polju. Neprijatelj je dosta bio bio odbaćen sa prvih položaja od jedinica 4. brigade. U međuvremenu 2. brigada se krećala prugom za Blatnicu. Neprijatelj je primijetio kolonu i počeo je tuti minobacačima. Vlastitim napadnjom i nevojnočkim kretanjem 2. brigada je imala osjetne gubitke: poginuli zamjenjeni politički komesar brigade, drugarica Dina i 5 drugova; teće ranjen komandant brigade, Durim Predejović, i komandant 1. bataljona.

Borba se završila u 21 čas. Neprijatelj se zadržao na Jelovoj kući. Kod 4. brigade poginuo jedan borac, 2 tebe i 4 laka ranjena. Neprijateljski gubici oko 15 mrtvih i ranjenih.<sup>168</sup>

30. maj

Druga i 4. brigada stigle u Baletić i Pribinić. Četnika nije bilo.

Prva brigada kojoj je javljeno o borbi kod Blatnice podla je preko sela Bjelobuđja i Orahotica. Sa njom su illi drugovi iz Vrhovnog štaba i komandant Prvog bosanskog korpusa.

1. jun

Sve jedinice su stigle na liniju Lipje—Pribinić—Čečava. Odrišan sastanak sa štabom korpusa i članovima Vrhovnog štaba u vezi sa naredbom druga Tita o pokretu divizije prema Fojniči i Kalinoviku. Tražiće se od Vrhovnog štaba konkretnija uputstva o pokretu divizije.

Divizija je dosta premorenja zbog tešline puta do rijeke Bosne i ponovnog vraćanja na staru prostoriju.<sup>169</sup>

Itaju 3. hrvatskog bandarmerijskog puha, 2000 komunista na konotorama (Zbornik IV/12, 263).

<sup>168</sup> Na pojavu 3. kraljević divizije u dolini Bosne na prostoriji Željezno Polje, Dogled, Orahotica, neprijatelj je reagovao napadom 37. lovačkog puha 373. legijskarske (njemačke) pješadijske divizije od Zenice ka Orahotici i od Zepča ka Željeznom Polju, a 1. bataljonom 6. lovačkog puha iz Teslića, pešici V. Smolica (č. 116/4) ka Blatnici. (Zbornik IV/12, 254 i 271 i Zbornik IV/12, 111).

<sup>169</sup> Ja sam u dnevniku nabiljeđio da je 28. maja padala velika kila. Međutim, dosta oblike kila padale su i u prethodnih dana. No, kada smo se priminali riječi, kila je padala sve jake, a 28. maja od 16 časova počela je prava provala oblaka. Od tih

2. jun

U cilju odmora i prikupljanja hrane 4. brigada krenula na Vijačane, a 2. u Čičavu. Četveta brigada je dobitila još i zadatak da se povrće na 5. krajiskom (komarskom) brigadom koja je prešla iz Kozare preko Ključnica u centralnu Bosnu i vodila borbe sa neprijateljem kod Prnjavora.

3. jun

Peta brigada stigla u Popoviće.

4. jun

Dva bataljona 4. brigade vodili su susretnu borbu sa njemačkim bataljonom, koji se poslije borbe sa 5. komarskom brigadom vratio preko Vijačana za Kotor-Vardiš. U žestokoj borbi poginulo nam je 7, a ranjeno 8 drugova. Poginuo je drug Ante, politički komesar 1. bataljona, jedan od najboljih drugova u brigadi i pravi junak. Njegovu smrt zate svi drugori u brigadi.<sup>111</sup> Neprijatelj je imao dosta gubitaka, ali se broj ne zna. Kad drugih jedinica ništa novo.

5. jun

Ponovo je stiglo naredenje Vrhovnog Staba (putem radiodepotića) da odmah i brzinom kreće jača grupa na mostarsku prugu u cilju prihvata nadližne snage koje

Crnogorci, Dogledi i Željezni Polje niz strimini ka rijeci Bosni od slike koga nastajali su poteri po seskim putevima, a malo prirođeni potoci prevernuti su se u silne bujice, koje su valjale držive i kamenje. Kad se spustila net, vrlo teško smo se spustiti riječi. Sporo se idu, dokar broj bosanskih vojnika je bio obično, svršavali su se plikovi po tabanima, a horji su poravnati i točevi se često prevrtili. Kako niti je gotovo bilo olamnila. Kada smo se spustili na rijeku, vidjeli smo da od gaseva nema ni pomene i nije nam bilo dragog izlaza nego da se vratišmo u selo od kojih smo se pobeli spustili ka rijeci. Ovoga puta loše vrijeme i nel nisu bili naši savjetnici!

Ponijedjelo ovog našeg mjeseca ka Bosni bili su dosta veliki: kada je 3. divizija podla u pravcu Fojnica i Kalinovca, u susret Glavnog operativnog grupe Vrhovnog Staba sa zadatkom da joj pomognu u prolasku preko Željezne, 1. i 4. brigada ostavile su u centralnoj Bosni oko 150 boraca koji, zbog dobitijenih plikova, nisu mogli da se kredu.

<sup>111</sup> Ante Bošković, osmilačina, obveznik radnik, rođen 1822. godine u sela Zagora kod Bihaća. Proglašen je za narodnog heroja 1951. godine.

90

bi se iz Crne Gore probijale preko ove pruge. Stab Prvog bosanskog korpusa je odredio 1. i 4. brigadu kao međutarno najposlovnije jedinice.<sup>112</sup>

Izdali smo naredenje 1. i 4. brigadi o pripremama za pokret. Da bi jedinice bile pokretljivije i lakše, ostavili smo 12. krajiskoj diviziji 2 protivvickska topa, 3 teška mitralijera i 3 minobacača.

6. jun

Njemački laki bombarder zbog nevremena pao u blizini Staba. Poginula su dva Njemača.

7. jun

Izvršen pokret do Maslovara, a 4. brigada stigla u Liplje. U Maslovarama smo ostavili kod 12. krajiske brigade 140 ranjenih i bolesnih boraca — 90 iz 1. i 50 iz 4. brigade.

8. jun

Stigli do Sipraga. Brigade će u ovom sastavu moći brzo da maršaju.<sup>113</sup>

9. jun

Iz Sipraga stigli u Vitovlje. Mari dosta dug. Doznaли smo da u Vitovlje dolaze neprijateljske patrole iz Turbeta.

<sup>112</sup> Stab Prvog bosanskog korpusa odlučio je da 2. krajiljsku brigadu ne ide na ovaj zadatak zbog toga što je u ranjim borbenim i materijalnim bita dosta iscrpljena, kao i zbog gubitaka u razvedivanju kasno briгадe 28. maja kod sela Blazinac.

Stab Prvog bosanskog korpusa nas je izvještio da će u sastav 3. divizije, umjesto 1. krajiske brigade stići jedna poluvrsna udarna grupa iz sastava Drugog bosanskog korpusa kada 1. divizija dođe na Blazinac planinu. Za formiranje ove Udarne grupe bataljona Stab Drugog bosanskog korpusa izdala je naredenje 13. juna divizijama 4. i 10. divizije. Ova Udarna grupa bila je formirana od dva bataljona 8. krajiske brigade i jednog bataljona 9. krajiske brigade. Stab korpusa odredio je kada Udarna grupa — formirana i političkih komesara. Vidi naredenje Staba Drugog bosanskog korpusa, o formiranju Udarne grupe, objavljeno u Zborniku IV/14, 22.

Stab 3. divizije je kaznili, u svojim dokumentima, nazivom ove Udarne grupe bataljona. Bez stravnih razloga, kao 6. krajisku, a potom kao 11. krajisku brigadu.

<sup>113</sup> Razdjeli se 4. divizijom polaziti su svi članovi Vrhovnog Staba.

91

#### 10. jun

Tri neprijateljska izviđачka voda, svaki jedine 40 vojnika, krenuli su za Vitošiju. U 7 časova počela je borba koja je trajala do uveče, i bila je na sektoru 1. brigade, gdje je neprijatelju stiglo pojačanje. Nale jedinice dejstvovale su dobro — vrhle su obuhvat neprijatelja manjim dijelovima.

#### Bezultan eksplozija

Zarobljena 22 neprijateljska vojnica (među njima jedan Nijemac) poginula 33 (među njima 3 nijemacka oficira i podoficira); ranjeno oko 35. Zaplijenjena jedna mala radio-stаница — ispravna, 1 teški minobacač sa 30 mina, 1 puškomitrailjer „Borec“, 30 pušaka, 6 strojnica, 6 pištolja, 5 tovarnih konja sa hranom i nešto sanitetskog materijala.

Nad gubitci kod 1. brigade 7 mrtvih i 6 ranjenih.<sup>113</sup>

Održali nastanak sa Stalovićima brigada o našem zadatku, o karakteru toga zadatka, o marcu, vodenju briže o ljudima itd.<sup>114</sup>

#### 12. jun

Iz Vitošije krenuli preko Bošnjakovaca i Komara za selo Vidrišku i Škakavce. Neprijatelj je popravljao cestu Travnik—Jajce, južno od sela Bošnjakovaca i kod Krasne Gore, tako da smo morali likvidirati te snage. Na cesti je bilo oko 2 satnje neprijateljskih vojnika, a jedna grupa je bila od Jajca. Napravili smo raspored za brzu likvidaciju neprijatelja, jer je i semajnje pogodovalo da se napad izvede prikriveno i brzo. Prva brigada napada između sela Brvanci i sela Bošnjakovaca, a 4. na Bošnjakovac. Borba je počela kod 4. brigade u 12 časova i ona je brzo likvidirala jednu neprijateljsku snagu. Prva brigada je vodila borbu sa neprijateljskim pojedincima.

<sup>113</sup> Ova je borba vodena sa izviđačkim vodovima 384. pješadijskog puha 373. pješadijske divizije (Zbornik IV/14, 32, 123, 158, 169 i 180). Nijemci pili da su u ovoj borbi imali poginulih 1 podoficira i 6 vojnika; ranjenih 3 podoficira i 18 vojnika; nestalih 1 oficera, 3 podoficira i 11 vojnika. Kao što se vidi, oni su u svojim izvještajima krili svrige gubitaka, jer smo samo zabiljeli 22 vojnika.

<sup>114</sup> Ovdje se misli na zadatok koji je divizija dobila od komandanta Prvog bosanskog korpusa: prihvat jedinica iz Crne Gore na mostarskoj granici.

ma iz Jaja do kasno uveče. Uz to je teren kod 1. brigade bio slabiji. Bataljoni 4. brigade dobro su potukli neprijatelja.

Razinuti borbe: mrtvih 111, zarobljenih 53, ranjenih oko 70, zaplijenjeno: „Javorac“ 9, pušaka 76, metaka 25 000 komada, bombi 82 komada, strojnica 5, ptištolja 14, dorbina 2, debasi 62, istrorskih krila 65, tovarnih konja 5, odjeće i obuće za 120 boraca, uništeni jedna luksuzna kola i jedan kamion.

Nad gubici: 1. brigada imala je 10 mrtvih i 8 ranjenih, 4. brigada 1 mrtvog i 3 ranjena.<sup>115</sup>

Akcija je imala moralno dejstvo, a mnogo nam je koristila u oružju i odjeti.

Dostog i 12. juna borbu smo vodili sa 384. pješadijskog puha 373. pješadijske divizije „Tiger“.

Prelazak Komara izvršen je bez teškoća tako da smo 13. juna u 6 časova bili u selu Škakavcu.

Prva brigada teže izdržava marci. Fizički slabiji ljudi.<sup>116</sup>

#### 13. jun

Odmor. Stigli smo u kraj Zijametskog partizanskog odreda, gdje radi drugi Hotic.<sup>117</sup> Odred je dobar, ali neaktivan. U selima — srednje ekonomsko stanje. Većinom muslimanski svijet.

<sup>115</sup> U ovoj borbi 1. i 4. brigada zabiljeli su se sa divlje čete 3. bataljona 384. puha 373. pješadijske divizije i 1. divizije 373. pješadijskog puha 373. divizije (Zbornik IV/14, 123, 161 i 180). Nijemci kažu da su imali 75 mrtvih, 39 ranjenih i 14 nestalih i u ovoj borbi Nijemci su prikazali svoje stvarne gubitke.

<sup>116</sup> 373. pješadijska divizija Imala je njezinski starješinski kodari, a vojnike iz Nezavisne Države Hrvatske, koji su bili na polugodisnjoj obuci u Njemačkoj. Od 31 zarobljenog vojnika u borbi 16. juna rođeno 16 putnih kušama, a 5 ih se povilo da će ostati na rima, a od 31 zarobljenoga u borbi 12. juna njih 20 su se punčili kušama, a 3 su se povila da ostane sa nama (Zbornik IV/14, 89).

<sup>117</sup> Prva krajška brigada je u centralnoj Bosni bila zahvatila epidemija pješčastog tifusa. Od sredine februara do sredine marta 1913. godine tifus je bolovanje 75% cijelognog sastava brigade. Još sredinom maja u brigadi bolesnih bilo je 400 bolesnih boraca od kojih su veći dio paljenjem prekoračili pješčasti tifus. Zbog toga je komandir brigade bila slaba i u juna mijesecu. Vidi izvještaj političkog komesarja 3. kraljevske divizije predloženog komandaru Prvog bosanskog korpusa, objavljen u Zborniku IV/14, 63.

<sup>118</sup> Međutim Hotic bio je tada načelnik Habske 16. kraljevske divizije.

14. jun

Izvršili pokret na prostoriju Kastel (k. 1286) — kuma Šljenska. Teren i prireda vrlo lijepa i privlačni — nepregledne lume.

15. jun

Sa brigadama stigli u Rastovo i Šebelj. Put dobar, ali slab marš zbog nepravilnosti u davanju odmora. Ovaj kraj mnogo liči na Oštrelj i Smetku. U selima žive Hrvati i muslimani — prilikno su nezainteresovani za borbu. Narod je dosta siromadan.

16. jun

Odmor jedinica i stvaranje početnog plana rada brigade na prostoru Pojnice—Kreševu—Bitovnja planina. Dva bataljona 4. brigade krenuće preko Vranice i Bitovnje planine ka mostarskoj pruzi. Zadatik — izviđanje pruge i povezivanje sa Užarskom grupom bataljona koja treba da stigne na jugozapadne padine Bitovnje planine; jedan njen bataljon na zatvaranje ceste Pojnice—Kiseljak, a jedan bataljon kod Kreševa u rezervi. Dva bataljona 1. brigade od Kreševa ka selu Zabrdi i Kobiljoj Glavi, jedan na zatvaranje komunikacije Kreševu—Kiseljak, a jedan u rezervi.

Osnovni zadatik jedinica je prihvati naših snaga na mostarskoj pruzi, sa jakim dejstvom na komunikaciju Pojnice—Kiseljak—Kobilja Glava u cilju odvratenja padajućeg neprijatelja sa mostarske pruge.

Pošali smo druga Ratka sa 20 drugova da uhvati vezu sa Vrhovnim štabom. Kremao je danas u 17 časova.<sup>128</sup>

<sup>128</sup> Stab 5. divizije nije tada imao radio-vezu sa Vrhovnim štabom. Razumljivo je da je to predstavljalo za Stab divizije veliku teškuću, jer bi u pristupu mogao došeklo bolje i eksplicitije da organizuje i izvrši prihvati svih naših snaga iz Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba koje bi bile upućene na prelaz mostarske pruge. Zbog nemarajućeg radio-veza sa Vrhovnim štabom, pošali smo Ratka Martinovića, raspolažbenika divizije da uspostavi vezu sa Vrhovnim štabom ili sa nekom od jedinica iz sastava Glavne operativne grupe i da ih invicteti o mjestu i rasporedu 5. divizije.

Ratko Martinović je posao preko planini Vranice, Bitovnje i Ivan-selja prema Trnovcu. Ratkovali smo da će u rejonu Trnove nastati na neku jedinicu iz sastava Glavne operativne grupe. Me-

17. jun

Bataljoni 4. brigade ušli su bez borbe u Pojnicu i Kreševu. U oba ova gradića bile nekoliko žandarma, koji su pobijegli. Bataljoni 1. brigade zakasnili su na svom maršu, naročito lijeva kolona, koja nije shvatila zadatak da što prije stigne na cestu Kiseljak—Kreševu i prema Kobiljoj Glavi. Ova kolona nadržala su tri tenka na cesti Pojnice—Kiseljak, pa su je prešli tek uveče.

Stab divizije stigao u Pojnicu u 16 časova. Neki nam gradiani kaže da se ovdje znale za mali dolazak u Šebelj. Pojica je lijep gradić.

U Pojnicu je nadeno 2000 kg žita, 70 pari obuće i dosta pisaćeg materijala.

U Kreševu je nadeno oko 2000 kg žita, nešto dečeva i dr.

18. jun

Neprijatelj je manjim snagama polose iz Kiseljaka za Kreševu. Poslije kratke borbe vratio se nazad.

Nale jedinice ovoga dana nisu bile aktivne, a zbog pokreta lijeve kolone ka glavnini, ništa se ozbiljnije nije moglo preduzeti. Propušten je jedan dan izvrsnih pokreta i iznenadenja.

19. jun

Sa stabom stigli u selo Lipe. Prva brigada je izvršila raspored jedinica po predviđenom planu. Borbe se vodila kod 1. bataljona na sektoru Kiseljak. Neprijatelj je u ostroj borbi odbijen. Pognjano je 15 neprijateljskih vojnika. Kod nas 2 mrtvih i 2 tebe ranjena. Na ostalim sektorima bez borbe. U Kiseljak je stiglo pojačanje — do 300 vojnika.

20. jun

Danas je aktivnost neprijatelja mnogo veća. Napad od Kiseljaka ka Pojnicu, a prema Kreševu od Kiseljaka, sela Horotja i sela Zabrdi. Snage neprijatelja oko 2 bojne. Borba je vodena čitav dan, najoslitrije na desnom

dutim, kada je Glavna operativna grupa, poslije naprednjeg prelaza preko Butjajca i Zelenjora, usmjerila svoja dejstiva na sever, u istočnu Bosnu, i 18. juna sa svojom prvoj jedinicom izbila na pt. Jahanovu, naseljak stabe 5. divizije stigao je Vrhovni Stab sa u rejonu Kladuša.

krilu kod 2. bataljona 1. brigade. Neprijatelj je uspio da prodre od Homčića i Zabrdice do pred Kreševu. Kod Fojnice potisnuto je 3. bataljon 4. brigade ka selu Otičiću. Dobre dјelatnosti potisnute je 1. bataljon 1. brigade sa sjedama na cesti Kiseljak—Kreševa, gdje je neprijatelj odbijen.

Rezultati borbe: oko 150 mrtvih i ranjenih neprijateljskih vojnika; ubijeno 30 konja. Kad nas 7 ranjenih.

Borba je mogla biti mnogo uspjedaša da je bila veća aktivnost 4. bataljona 1. brigade kod sela Lukve, koji je mogao bočno tući neprijatelja. Bataljon nije računao na tako jak angažovanje neprijatelja na našem desnom krilu.

#### 21. jun

Neprijatelj skoro bez borbe nastupa Kreševu. Zbog nabacivanja jedinica 1. brigade u neprijateljsku potonušku borbu su sa fronta pribavili samo 1. i 2. bataljon 4. brigade i uglavnom se povlačili bez kontakta sa neprijateljem. Neprijatelj je izbio na liniju Otičić—Lipa—Kreševa i vjerovatno ulazi i u Fojnicu.

Istog dana 1. bataljon 1. brigade vodio je borbu sa neprijateljem na cesti Kiseljak—Kobilja Glava. Naši su dočekali neprijatelja iz razsjeđe. Rezultat borbe: poginulo i ranjeno oko 45 vojnika, ubijeno 14 konja.

U susjedi na cesti Kiseljak—Visoko uništen je i lukšani automobil i ubijen vođar. U noći 20/21. juna spaljene su tri čuprije na cesti Kiseljak—Visoko i jedna čuprija na cesti Kiseljak—Kobilja Glava.

Ovog dana došla je Udarna grupa bataljona Drugog bosanskog korpusa u selo Stojković (južne padine Bitovnje) planine.<sup>119</sup>

<sup>119</sup> Ponovo skrećem pažnju da je Stab 3. divizije u svojim dokumentima pogrešno nazvao ovu Udarnu grupu bataljona, u početku kao 4. krajjak brigada, a kasnije kao 11. krajjak brigada. To sam i ja činio u radnom obvezniku. Potis je to bila i moja greška, ja sam sada treću korakom u ovom pregisu smatram dačvajem. Molim da ovo izbacite izma u vidu.

<sup>120</sup> U borbenim 20. i 21. juna Nijemci su angažovali nijednog zasege: 2. bataljon 284. pješadijskog puha i 3. bataljon 278. pješadijskog puha (oba iz regije Kiseljaka), 1. bataljon 279. pješadijskog puha i 273. poljski domenički bataljon iz rajona sela Lici-Ploča. 278. pješadijski puč je iz mesta 289. pješadijske divizije, a

#### 22. jun

Neprijatelj brzo napušta zauzete pozicije i povlači se ka Kiseljaku i Kobiljoj Glavi. Naši nisu koristili ovu priliku da prate neprijatelja.<sup>121</sup>

Prebacene su sve snage 4. brigade na sektor Kreševa, a Udarna grupa bataljona došla je na Bitovnju planinu.

#### 23. i 24. jun

Nije bilo borbi. Patroli 3. bataljona 1. brigade došle su na cesti kod Kobilje Glave: jedan motocikl i ubila jednog oficira i motociklistu. Zaplijenjena strojnica, puška i pištolj.

Saznali smo 24. juna preko radio-stanice „Slobodna Jugoslavija“ da se glavnina naših snaga koje su vodile borbe u Crnoj Gori i na Sutjesci prebacila preko Jahařina u istočnu Bosnu. Razmotrili su da je naš boravak na ovom sektoru, sa ranije dobivenim zadatkom, bez koristi po ove naše jedinice, odustuši smo da štavu diviziju prebacimo preko pruge Sarajevo—Zenica u istočnu Bosnu. Data su naredenja Stabovima brigada za pokret u tom pravcu.

#### 25. jun

Izvršen pokret divizije na sektor Fojnice. U Fojnici održali priredbu koja je slabo posjećena. Grad bez ikakvog političkog radia i nedovoljno zainteresovan za događaje.

#### 26. jun

Premjestili Stab divizije u selo Nadbare. Održali sastanak sa Stabovima brigada o planu na prelaz ceste Kiseljak—Busovača i o mjestima gdje jedinice treba da dođu po prelasku ove ceste.

druge dvije jedinice su iz sastava 278. pješadijske divizije. Ova skrije se na našu stranu narušili su „Fojnica“. Stab 278. divizije natražio je 25. juna u Kiseljaku. Stab ove divizije pretpostavlja je mogućnost prethvatavanja naših snaga iz istočne Bosne ka Fojnici i Kreševu. Pomerili neprijateljski bataljoni su se moglo povući 25. juna za Blač-Ploču i da komunikaciju Kiseljak—Bosanska (Zbornik IV-14, 85, 86, 100 i 107).

U 19 časova izvršili smo od Staba 4. brigade o neprijateljskoj bojišnici koja je zakončala na cesti u selima Orahovo i Bilalovac. Zbog ovoga odložili smo pokret preko ceste, jer ni Stabovi ni jedinice nisu bili upoznati sa terenom. Izdali smo naredbu i upute.

27. jun

Osmotravanje ceste. Neprijatelj je otisao za Busovaču. Cesta je bez osiguranja. Normalan promet na cesti. Jedinice će izvršiti pokret u prvi mrač.

Prelazak ceste Kisajlak—Busovača izvršen je bez borbe.

Svaka brigada imala je svoj pravac da dode u selo Sebinje i njegovu neposrednu okolinu. No, nepoznavanjem terena, sa slabim vodicima i nedovoljnim staranjem Stabova sve tri kolone krenule su istim putem za selo Sebinje. To je usporilo marš.

28. jun

U Sebinje smo stigli u 6 časova. Rasprest. brigada oko samoga sela. Po dolasku smo prikupili podatke o neprijatelju u Kaknju i Željezničkim stanicama između Visokog i Lašve, te o mostovima i gazzvima na rijeci Bosni. U 15 časova izdali smo naredbu Stabovima brigada za napad na neprijateljska uporišta od Željezničke stanice Lašva do Željezničke stanice Porjetani zaključno.

Cetvrti brigada imala je zadatak da pređe rijeku Bosnu na mostu kod sela Graba, da poruši ovaj most i most kod Porjetana i da razruli prugu na što više mesta.

Prva brigada da likvidira neprijatelja u Čatincima, Doboju i Kaknju, da poruši mostove na rijeci i rudnik Kaknji.

Udarna grupa bataljona da nauzme i poruši Željezničku stanicu Jelovinu i Medrinje, da poruši prugu od Jelovine ka Kaknju i da se prebači na desnu obalu Bosne.

Izvršenje nadatka trebalo je da počne 28. u 23 časa. Svaka brigada dobila je dozvoljan broj vodiča.

Istog dana 3. bataljon 1. brigade iz zasjede na cesti prema Kisajlaku došao je neprijatelja i ubio 10 (među njima jednog oficira) i zarobio jednog vojnika, unatoč

2 motocikla, 1 lukuzni automobil i 1 kamion. Zaplijenio nešto oružja i opreme.

Neki gubici 1 mrtav i 3 ranjenja.

29. jun

Napad na prugu i mostove počeo je 28.VI između 23 i 24 faza. Sve jedinice dejstvovalile su prodorno i disciplinovano i potpuno su izvršile zadatak. Cetvrti brigadija je prešla mostove bez otpora. Udarna grupa je došla brzo likvidirala neprijatelja na stanicama, dok se kod 1. brigade neprijatelj duže držao u jednoj kuti u Kaknju, i kod Željezničkog mosta u Doboju, gdje se branio iz tri betonska bunkera.

Rezultat akcije:

Unapređeno: sva postrojenja rudnika Kaknji (poslije Trbovića najveći rudnik uglja u zemlji) sa električnom centralom i transformatorom kojim je pojavljivana struja iz Zenice za Kaknji i Brezu, 3 gvozdene mosta na pruzi, 3 drvena i 1 betonski most na Bosni, gvozdeni propust na pruzi dužine 10 m, 6 Željezničkih stanica — Jelovina, Medrinje, Kaknji, Čatinci, Dobojne i Porjetani; 4 Željezničke kompozicije (4 lokomotive sa 80 vagona); one-sposobljena pruga u dužini od 30 km. Desetine vagona sa ugljem survanu su sa porušenog mosta u Kaknju u riječku Bosnu.

Zarobljeno oko 130 neprijateljskih vojnika i 4 oficira, poginuo 21 neprijateljski vojnik.

Zaplijenjeno: 105 pušaka, 1 teški mitralijer, 1 puškomitralijera, oko 94 000 metaka, 250 bombi, 3 strojnica, 6 pištolja, 1 vagon dimnista i veća kolatina kapšidi i štapići; 1 vagon šefera, 23 000 kg brata, 500 kg pasulja, 300 kg slamine, 1 vagon stoke, 3000 litara rezjina i oko 1 000 000 kuna; dosta odjeće i obuće i nešto sanitetskog materijala. Od zaplijenjenih namirnica i robe izdijeljeno je radnicima rudnika i narodu iz okoline preko 4 vagona.

Neki gubici u ovoj akciji su 2 mrtvi, 3 teže i 7 lako ranjenih.

Nared i rudarski radnici dobro su naš dofečkali. Na ulicama se vidjelo međusobno čestitanje zbog našeg do-

laska. Narod je bio iscrpljen uslijed slabe ishrane. Debonom hrane i robe politički smo mnogo dobili.

Uvećje je u Kaknju održan veliki zbor. Na zboru su govorili drugovi Ivo Lela Ribar, Vlado Popović i Ilija Masic. Zbor je vrlo dobro uspio. Poslije zbera kulturna ekipa divizije dala je priredbu, koja je vrlo dobro po-sjećena.

Istog dana neprijatelj je krenuo iz Visokog u pravcu Kaknja u jačini 400 vojnika, 2 blindirana vozova i dva tenka. Borba je trajala čitav dan. Neprijatelj je odbranjen uz gubitke. Naši gubici: 1 mrtav i 1 ranjen iz aviona.

Naši gubici čitavog dana na čitavoj liniji su 3 mrtvi, 8 lukači i 2 teže ranjena.<sup>121</sup>

30. jun

Udarna grupa bataljona odbila je napad neprijatelja iz Lađve ka Jelovini.

Dva bataljona 1. brigade ušla su u Kr. Sutjesku. Žandarmeri i nešto milicije pobeglo. Ubijena 3 žandarmera, zaplijenjeno 3 puške i nešto sanitetskog materijala.

Cetvrtu brigada na maršu ka selu Prhovo nastala je na neprijateljsku kolonu, koju je razbita. Zaplijenjeno 2000 metaka i nešto opreme. Kod nas poginuo jedan borac.

Neprijateljska avijacija sa 10 bombardera i 3 izviđača čitav dan tukla je sela oko Kaknja, naredito ona

<sup>121</sup> Razaranje rudnika Kaknji i ocepošobljavanje miza je-lijenskih stanic i pruga između Lađve i Visokog izvarelo je partiju kod vojnih i civilnih vlasti Nezavisne Države Hrvatske i kod njihovih gospodara — Nijemaca, jer je 3. divizija presegla i razorila najvaljniju pragu u Bosni i radila se u centru rudarskog bazena Bosne. Zbog toga su Nijemci veoma brzo reagovali. Pod komandom 1. 35. divizije uputene su 29. juna protiv 3. divizije jedinice 4. hrvatske lovatske brigade, 3 oklopnih vozova i 1 tenka, 2 ojačane čete pješadijskog puка „Brandenburg“ i neke druge struke. Grupa od 6 do 10 aviona od nov 29. juna i sljedećih dana bombardovala su i mirnjaljive slike položaja i kolone u pokretu (Zbornik IV/14, 281 i Zbornik IV/15, 281, 283, 286). U dokazivanju toga (Zbornik IV/15) žandarmerijski starijelj u Zenici da je detaljan izvještaj o tome da je sva 3. divizija uništila i razasila na teljenskom pruzi između Lađve i Visokog. Razvoj, tako stoji da se usidiova dva vozna i osam njih, dok 188 željezničkih vagona. Dakle, dakle više nego što je bilo divizije da u svom izvještaju Vrhovnom stabu (Zbornik IV/15, 12).

krog koja se vršila evakuacija zemljarmica. Naši borce i in-tendantura, nenašviveni na tešta bombardovanja, nisu obratili dovoljno pažnje na maskiranje i prikrivenost u pokretu i na mjestu. Tako nam je neprijatelj ovoga dana zadao avijacijom osjetne gubitke: 8 mrtvih i 20 ranjenih; ubijeno je oko 25 konja.

1. jul

U noći između 20. juna i 1. jula 4. brigada je izvršila napad na neprijatelja u rudniku Brezi i na telježničku stanicu Dobravina. Stanica Dobravina razušta i spaljena. Rudnik nije ušet, jer je neprijatelj dobio iste noći poplavu vodom iz Sarajeva. Do ovoga je došlo greškom jednog bataljona koji nije stigao da na vrijeme izvrši napad na telježničku stanicu Podlugove. Razoren je 400 metara telježničke pruge.

Neprijateljski gubici su bili osjetni — ubijen je i 1 potpukovnik. Naši gubici: 3 mrtvi, 7 lukači i 3 teže ranjena.<sup>122</sup>

Sa dvije satnje neprijatelj je krenuo iz Lađve i Zenice. Jedinice Udarne grupe odbile su neprijatelja i materijale ga u bješčevio. Ubijena 2, a ranjeno 3 neprijateljskih vojnika. Naši bez gubitaka.

2. jul

Tri neprijateljske čete krenule su iz Vareša ka selu Borovici. Jedinice 1. brigade su dočekale neprijatelja na bliskom odstojanju i bolno i brzo ga odbile. Ubijeno i ranjeno oko 30 neprijateljskih vojnika, zaplijenjeno 45 mitraljeških kurija sa municijom, nekoliko pušaka, 1 automatska puška, 1 Smasjer, 1 mali bacac, te nešto dehardi i fotoriskskih krila. Naši gubici: 3 mrtvi i 5 ranjenih.

Nekoliko neprijateljskih četa pokušalo je da zaokruži 4. brigadu kod sela Kraljević i Lješnici (k. 1248). Naše jedinice su otvorile šestoku paljbu. Borba je trajala od 10,30 do 17,30 časova. Neprijatelj je bio razbijen i odbaćen. Rezultat akcije: zarebljeno 40 domobrana i 1 Nijemac. Mrtvih i ranjenih oko 30, od kojih i njemački ob-

<sup>122</sup> U Brezi su branile domobranske jedinice, najverovatnije je sastava 4. hrvatske lovatske brigade. Krajnja je u Varešu stigla posred jasline jedne njemačke čete sa troje oklopnih kota. (Zbornik IV/14, 280 i IV/15, 171 i 245).

cir. Zaplijenjeno: 1 teški mitraljer „maksim“, 1 „Zastav“, 1 laki minobacač sa 40 mina, 50 pušaka, 1 teški minobacač sa 40 mina, dvogled, 4 strojnica i druge spreme i municije. Naši gubici: 4 ranjeni od kojih je zamjenik komandanta 2. bataljona, drug. Tica.<sup>123</sup>

3. jul

Jedinice 4. brigade prešle su noću 2./3.VII varešku prugu kod sela Poljanice. Pri prelasku brigada je napravila 50 metara kolosječka. U selu Budakelju našla se na 150 morskih ljudi mješane milicije, koja je brigadu dobro primila.

U 3. čas pođli su drugovi Vlado, Lola, Rato i Ilija u Vrhovni štab. Prati ih 3. bataljon 1. krajške brigade. Kroz mjesec dana boravka u njoj diviziji drugovi iz Vrhovnog štaba su mnogo pomogli u vojno-političkom vođenju divizije. Njihove manje i ekstremne mase nam je koristilo u svakom pogledu.

Drug Ilija je otišao da prima direktive za rad naše divizije. Po njemu sam Miri poslao pismo. Javljam joj se poslije pet mjeseca rastanak.

Po podne je stigla divizijska bolnica i intendantura u selo Borovica Njiva. Odfutili smo da intendanturu smarjimo, dajući borelima da nose dio namirnice. Zbog nedostatka konja i ljudi ogromne su teškote oko transportovanja bolnika.

Stab divizije kreće zajedno sa 1. brigadom, jer teren kojim prolazimo nije siguran.

U toku daljeg pokreta 4. brigada je 3.VII pred veče zauzeila selo Okruglica. 150 četnika povuklo se bez veće borbe. Jedan četnik poginuo i jedan zarobljen. Brigada je u Okruglici oslobodila 13 preletera.

Druog jula Udarna grupa bataljona razbila je dvije neprijateljske satnije koje su posle od Ženice. Istog dana

<sup>123</sup> Na 4. brigadi izvelike su napade do dvije njemačke čete iz Vareša i jedinice 7. domobranskog pješadijskog puha 4. kovačke brigade na pravcu Breza. Neprijatelj je preduzeo izneseni napad na jedinice 1. krajške brigade u selu Borovica i na 4. krajšku brigadu u direktnoj seoci Kručić jer se bojao našeg napada na ruševu Vareš. Četvera krajška brigada postila je poslije borbe svih 40 domobrana. O ovoj borbi 2. jula vidi izvještaj italija 5. divizije Vrhovnog štaba, objavljen u Izborniku IV/15, 42.

vodena je borba na lijevoj obali Bosne. Neprijatelj je proguran prema Bosanskoj Rečici. Rezultat: 38 mrtvih (2 oficira) zaplijenjeno 2000 metaka, 10 pušaka i druge spreme. Naši gubici: 4 teže i 4 lakte ranjena.

Trećeg jula Udarna grupa bataljona pođla je ka Vranjaku i Bijelim Vodama. Niže mogla tamo da pređe jer ju je nadkritijavala jedna neprijateljska bojava. Vodena je borba bez većih rezultata. Udarna grupa bataljona se povukla ka selu Vukanovići.

3. jul

Dva bataljona 1. brigade su borbu kod Han-Kopališta sa dvije neprijateljske čete. Neprijateljski gubici — nepoznati. Naši su imali 4 mrtva i 6 lakte ranjene. U ovoj borbi neprijatelj je izmenio naše bataljone.

Divizijska bolnica pod zaštitom 1. brigade stigla je pred selo Kokoljanje.

Cetvrtu brigadu ovog dana je vodila borbu sa četničkim grupama u selu Hadžici. Četnici su imali 7 mrtvih, 2 ih je zarobljeno. Zaplijenjeno je 7 pušaka.

6. jul

Prva brigada je razbila miliciju u Kokoljanju. Naši 1 ranjen. Istog dana je razbila jednu neprijateljsku četu na Žvjezdji planini (na k. Žvjezdja 1250).

7. jul

Prva brigada stigla sa divizijskom bolnicom u selo Zubeta. Tu je uhvaćena veza sa njenim 4. bataljonom. Selu oko Zubeta su muslimani. Četnici su ih popališi još 1941. godine, kada su i napuštena. U 13 časova počela borba sa neprijateljem, koji je nadražio preko selu Brugula i Žvjezde planine. Borba je vodena čitav dan i do kroz u noć. Rezultat: ubijeno oko 15 neprijateljskih vojnika. Zaplijenjeno nešto spreme. Naši gubici 2 mrtvi i 9 ranjenih.

Cetvrti brigada je gradič četničke grupe. Od četnika nam poginuo vodnik i bolničar.

Prva brigada je vodila borbu od Han-Kopališta do Zubeta sa jedinicama njemačke SS divizije „Prince Eugen“.<sup>124</sup>

<sup>124</sup> Od 2. do 5. jula 1. krajška brigada je bila u strukodobavnoj borbi sa jedinicama njemačke 7. SS divizije „Prince Eugen“, koje

8. juli

Manja borba na Zvijezdi planini, odakle su se nali povukli.

Iz Vrhovnog štaba došao drug Ilija. Osinjeno na ovom sektoru.

Za Miru je doznao da se nalazi u Majevičkoj brigadi. Udarne grupe bataljona u kretanju prema nama vođila je borba blizu Očevlja sa jedinicom „Princ Eugen“ divizije. Janjski bataljon bio je iznenaden na ruku, te je od minobacačke vatre imao 19 ranjenih i jednog mrtvog. Druga dva bataljona su cibili neprijatelja kod Šume Jasala i naničili mu izvješće gubitke. Zaplijenjena 4 konja sa 48 granata od topa 37 mm.<sup>115</sup>

Po izveštaju Stabla 4. brigade neprijatelj je došao iz Sarajeva do seljanskih stаница Ivančići i sela Karaule. Neprijateljske snage nisu poznate.

Na ovom sektoru, bez sopstvenim izvidanjem, ne možemo dobiti obavještenja o neprijatelju. Seljaci su četnički orijentisani, prema nama natvoreni i većinom se od nas sklanjavaju. Ishrana jedinica otečana.

su imale svoju bazu u Varešu. Nijemci su nadileći preko planine Zvijezdu ka Olovu. Njih je izdalečno pomagala avijacija sa aerodroma u Rajlovcu. Avioni su neprastreno nadiljetali i korisiličasti cijeli zonu raspoređene 3. krajinskog divizije i obvezali vatru i na najatraktivniju grupu naših boraca. Naravito je bila osjetljiva divitinska bolnica, koju smo preko otkrivenog zaredjaju morali da probaćemo isključivo snagu.

U njemačkih dokumentima se vidi se jedina jedinica njemačke 38. divizije „Princ Eugen“ koja su delovali od Vareša, preko planine Zvijezdu ka Olovu. Pominju borbenu skupinu „Peteršen“. Vjerovatno da je to bio jedan njen pješadijski puč Oboznic IV/18, 171, 178, 177, 188 i 184.

<sup>115</sup> U cilju razvijanja borbenih dejstava na Šeširu prototipi i razvijeni neprijateljskih snaga, itab 3. krajiskog divizije poslije osvajanja Kalnika, dan je zadanih Udarnej grupi bataljona da ih došle otvorene na neničkom sektoru, istodno od rijeke Bosne. Međutim, kako se na dnevnučku vidi, Udarne grupe bataljona došle su brez specijalne sa glavnečkom divizija izostavne od Vareša.

U dnevniku sam isjavio da se zabitivam da se Stabla. Udarne grupe javio 2. jula Mihailović Novosel, bivši komandant partizanskog odreda „Zvijezda“ sa svihih 30 naseljenih ljudi, koji je da toga vremena odbravno kontakt sa četnicima na neničkom sektoru. Novosel i njegovi ljudi hrabro su se borili u sastavu 3. krajiske divizije, a nato kasnije Stab divizije postavio je Novosela u komandanta Visoko-bojničkog partizanskog odreda, o čemu govorim u dnevniku.

9. juli

Neprijatelj iz Ivančića i Karaule krenuo je ka Nakicima. Dva bataljona 4. brigade, postavljeni u obramu jučine od sela Nitići, otvorili su vatru oko 13 časova. Neprijatelj je bio iznenaden i zbrunjen. Uspjeh bi bio dobar da je 1. bataljon udario neprijatelja u bole na lijevog krila. Zbog magle i nesporazuma ovaj bataljon je tukao naše strelice iz 2. bataljona, bad u momentu kada su neprijateljski vojnici bili spremni na predaju. Neprijatelj se pritorao i postavio bolju ogoranu. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenika; zaplijenjeno 40 mina za teški bacac i 7000 metaka. Zarobljeni neprijateljski vođnik izjavio da je na prostor Srednje-Ivančići stigla 7. pukovnija (puk) 4. hrvatske lovatske brigade i ima zaratak da izbjegne ka Olovu i da se povele sa divizijom „Princ Eugen“.

Mi smo u ovoj borbi imali 2 mrtva i jednog ranjenog borca.

Uveče je održan sastanak sa štabovima brigada na kome je odlučeno: 1. brigada sa tri bataljona pred će noću 9/10.VII na sektor Okruglica—Čemeron da bojno dejstvuje na neprijatelja i da poruči prugu Srednje—Ivančići; 4. brigada postavida se na prostoriju sela Gornji Bakčići—Sudici, takođe bojno u odnosu na neprijatelj; 7. pješadijski puk; Udarne grupe bataljona u rejonu sela Krivajevići, u cilju zadaještva sa 4. brigadom i zaštite od prvega Zvijezde planine.

Poslali izveštaj Vrhovnom štabu.<sup>116</sup>

10. juli

Prešli sa štabom divizije u selo Prgođevo. Bolnica sa tri bataljona u selo Medojevići. Dan bez borbe. Stigle nam je radio-stanicu iz Vrhovnog štaba sa radio-telegrafistom, čime smo dobili radio-veru sa Vrhovnim štabom.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> U izveštajima od 8. i 9. jula 1943. Stab 3. krajiske divizije detaljno je obavijestio Vrhovni Stab o borbenim kojima je divizija vodila u vremenu od 2. do 9. jula 1943. (Zbornik IV/18, 42 i 47).

<sup>117</sup> Od kojih je 3. krajiska divizija formirana tek sad je dobila svoje zasebne sredstva veze. Svi smo se u dnu divizije obrađivali radio-stanicu kao jedinom zaštitu velikom i krapnem

Dolac Pero da od nas uzme munitcije za 7. krajisku brigadu. Dugo smo razgovarali o borbama u Crnoj Gori, na Sutjeski i Zelengori za vrijeme V neprijateljske ofanzive u kojima je učestvovala i njegova brigada.<sup>122</sup>

II. jutro

Prva brigada nije došla u dodir sa četnicima u Čemernu, jer su se isti povukli bez borbe. Jedan ajan bataljon iskidao je oko 200 metara pruge Ljubina—Srednje.

dobitku. Odmah smo postali sigurniji i sasporazumljivi, jer smo znali da smo od Vrhovnog štaba blagovremeno dobijeli naredenja na naš rad. Međutim, naša redakcija bila je kratak vijek. Kas za nezvaničnu radio-stanicu se već poslje dva dana počinjavajući napori radio-telegrafiste da je vrati u život ostali su bezuspješni. Istraživač, on nije bio radio-tehničar, pa se nije usudio da radio-stanicu detaljnije prevera, ali je sticao nešto radio-ola rije, potiskujući da je ospaseni.

Ovaj bio pretek tek napostavljena radio-veza sa Vrhovnim štabom učinkuje je u vrijeme kada više nismo mogli da učimo kurseve na Vrhovnom štabu, jer je neprijatelj 10. jula zauzeo Olovu i uzmjerio svoja dejstva na Kladovo, u cilju se skidati teško reljef Vrhovnog štaba. Ova situacija, tijekom kojih i radio-veza sa Vrhovnim štabom, kao što će se vidjeti i iz doveznika, uticala je na dalji rad i odluke štaba 7. krajiske divizije, koje nisu bile u skladu sa namjerama Vrhovnog štaba.

<sup>122</sup> Moj brat Pero bio je potomski komesar jednog bataljona 7. krajiske brigade, koja se tada nalazila na području Olove i sa nama održavala veza. Rako je naša 10. jula izjutra došlo u Prigovice, na svega 4 km južno od Olove, Pero je koristio tu šiljivu da se vidimo poslije našeg dnevnog nastanka iz Bosanskog krajobra i da se ona dobije poslavane munitcije za svoj bataljon. Sa avioja 7. korpus i 3. tovarne munitcije Pero je posao u brigadi 11. jula izjutra. U bataljoni Olove nastane je na Nijemcu da 33 diviziju i jednu našu kolonu u selu Homar minobacačkom i artillerijskom vatrom. Neprijatelj vrši prikupljanje na ličini Srednje—Nišići.

Naka radio-stanica prestala da radi. Rekao sam radio-telegrafisti da je potkuši ospasiti, jer nam je veza sa Vrhovnim štabom sada neobično važna. Međutim, radio-telegrafista nije uspio da pronade kvar.

<sup>123</sup> Gabici 3. bojne bili su u ovaj horši još i veći. Poveljnik general Prošević piše o ovoj borbi između ostalog: „...poslije desetine horde bojnih je bila razbijena i odmetnuta sa naselja Rakovačka Nagra. Više od pola bojnih je zatriveno i razburano, među kojih ranjeno i poginulo. Od naseljana izgubljeno je 330 pušaka, 8 strojopušaka (1 mitralijera — M. M.), 2 bereta i 4 strojnjaka“ (Zbornik IV/13, 269 + 268).

Cetvrti brigada u dvodnevnoj borbi, između 2 i 4 časa izjutra razbila je 3. bojnu (bataljon) 7. pjdadijskog puša u Rakovoj Nagi. Rezultat: zarebljeno 270 domobrana (1 lješkar i 5 podoficira), poginulo i ranjeno oko 100 vojnika. Zaplijenjeno 240 pušaka, 2 teška bacafa, 2 teška mitralijera, 1 puškomitrailjer, 13.000 metaka i druge spreme.<sup>123</sup> Nalih gubitaka nije bilo. Ovo je jedna od najuspješnijih akcija ove brigade. Svi zarebljeni domobrani su putbeni.

Zarebljeni lješkar izjavio na sastanju da su Nijemci angažovali protiv partizana u istočnoj Bosni alijedete snage: dvije divizije na prostoriji Vlasenica—Zvornik—Tuzla; diviziju „Princ Eugen“ na pravcu Vareš—Olovno—Kladanj; 7. pjdadijski puk na pravcu Sarajevo—Olovno. Neprijatelj raspolaže sa rezervama u Sarajevu, ali njihova jatina on ne zna. Neke motorizovane trupe nalaze se na cesti Sarajevo—Sokolac.<sup>124</sup>

Dvije bote udarne grupe bataljona vodile su borbu sa dijelovima divizije „Princ Eugen“, koji su iz Olove napadali u pravcu juga. U borbi smo imali 2 mrtva i 3 ranjena borca.

Radio-depešom javljali se Vrhovnom štabu, ali njegov radio-telegrafista nije bio na prijemu.

S obzirom na situaciju, odlučili smo da pređemo sa bolničicom, 4. brigadom i udarnom grupom bataljona na Ozren planinu, gdje bi sačekali naredenje Vrhovnog štaba.

U noći 11/12. izvršili smo pokret i na Ozren stigli u 10 časova. Neprijatelj je primjetio naš pokret i tukao jednu našu kolonu u selu Homar minobacačkom i artillerijskom vatrom. Neprijatelj vrši prikupljanje na ličini Srednje—Nišići.

Naka radio-stanica prestala da radi. Rekao sam radio-telegrafisti da je potkuši ospasiti, jer nam je veza sa Vrhovnim štabom sada neobično važna. Međutim, radio-telegrafista nije uspio da pronade kvar.

<sup>124</sup> U istočnoj Bosni Nijemci su tada angaživali cijelu 33. pjdadijsku diviziju, glavnina 33. divizije „Princ Eugen“ i dosta brojne Poveljštice snage (1. levački puk, Tuzlanski odred, 1. stajali odred, 1. pjdadijski puk, 7. pjdadijski puk i neko druga jedinica). Vidi Zbornik IV/13, 371, 268 + 269.

12. jul

Odmor na Ozrenu. Ispitivanje neprijatelja koji se pomjerao iz Ivantici ka Blidicima. Dan bez borbe. U 17 časova ulovljena veza sa patrolom 1. brigade. Prva brigada tala se sve prebacila preko pruge Ljubina—Ivantici, pa se morala vratiti nazad.

U toku noći između 13. i 14. prebacili smo sve naše jedinice preko pruge Ljubina—Srednje i razmjestili ih u rejon selo Ljeskovac—selo Cemerno.

14. jul

U 10 časova održali susretak sa italijanskom brigadom o situaciji kod naše divizije. S obzirom na neprijateljske snage u našoj okolini i na njihovu aktivnost prema našoj diviziji, jer se nalazimo blizu Sarajeva i važnih rudnika, na vjerojatno napuštanje istočne Bosne od strane proleterskih divizija i Vrhovnog štaba, zatim na nepokretnost divizije zbog velikih bolnica — odlučeno je da divizija pređe rijeku Bosnu i da djeluje na sektoru Konjic—Visoko—Bosančica. Bavljenje na prostoriji Zvijezda planina—Ozren—Olovo bilo je i do sada veoma otlačeno zbog novim lošim ishranama jedinica i bolnica.<sup>131</sup>

15. jul

Primakli se varaljkoj pruzi. Brigade polaze na prugu u tri grupe: Prva — Južno od željezničke stанице Dobrinje, Četvrtia — na ovu stanicu, Udarne grupe bataljona — na željezničku stanicu Pajtov Han. Dat zadatak da se pruga što više poruči.

Noću 15/16. izvršeno prebacivanje divizije preko pruge. Borbe nije bilo, smršto je jedna jedinica iz Udarne grupe bataljona pripucala na blindirani voz. Voz se vratio u Vareš. Na dužini od 10 km željeznička pruga je porušena na više mjesteta (svegda oko 3 km). Srutlen jedan drveni most na pruzi duljine 10 metara i 4 drvena mosta na cesti. Razrulena cesta na nekoliko mjesteta i posjećene 30 telefonskih stubova.

16. jul

Odmor jedinica na prostoru kuma Margita, Gaj i Kapa (k. 830). Nismo imali kontakta sa neprijateljem, smršto

su 6 neprijateljskih aviona intenzivno bombardovali jedinice 1. brigade koje su se nalazile na Kapu. Tu su pam poginula 2, a ranjeno 2 borca.<sup>132</sup>

Izdali smo naredbu za prebacivanje brigada preko rijeke Bosne. Pravci prelaza: 4. brigada i. Udarne grupe bataljona prelaze rijeku preko gazova između željezničkih stаница Dobrinje i Porječana, a 1. brigada na gazove između Visokog i Podlugova. Nismo imali podataka o neprijateljskim snagama u Visokom.

16/17. jul

Izvršen prelaz preko pruge i rijeke sa uspjehom. Svi gasovi su bili dobiti. Rezultat: razruleno oko 3 km pruge i nekoliko propusta; 1. brigada napala Podlugove, zarobila 32 domobrana, jednog oficira i 3 podoficira; zaplijenila 30 pušaka 3000 metaka i druge opreme. Ubijeno 32 vojnika. Zapaljena stаница i razoren željeznički uredaj. Kod nas jedan borac lako ranjen.

<sup>131</sup> Četrnaestog jula u divizijskoj i brigadnim bolnicama znati smo 25 ranjenika na nosilima i preko 200 ostalih ranjenika i bolnica, od kojih je dobar broj takodje bio neprekidan, te su im bili obesbjedeni konji. Za pretečenje ranjenika na nosilima i za neposrednu zaštitu bolnici određivali smo znatne snage — najmanje tri bataljona.

<sup>132</sup> Ovakve velike bolnice znate su umanjile borbenu sposobnost divizije, stekale izvedenje pokreta i manevra, a zbog isterenosti borbi i poštećenju ljudstva i njegova ranjenika i bolnica bili su doista slabti. Obradno stanicu bolnica uzeo sam iz izveštaja Štaba divizije Štaba Prve bosanske korpusa — Zbornik IV/18, 113.

<sup>133</sup> Po sjećanju dnevnih izvještaja vidi se da je neprijatelj britižki pruski pokreti i aktivnost 1. krojake divizije dok se ona nalazila na prostoriji Vareš—planina Ozren (sjeverno od Sarajeva) — Brest. P angloamerički pruzi nisu znane snage njemačke 88. divizije „Prinz Eugen“, vijeć 3. domobranski pješadijski pak i drugim svjjetionicima. U svrhom izvještajima neprijatelj često naziva 8. diviziju proleterskom.

<sup>134</sup> Prilikom bavljenja 3. divizije na prostoru Cemernu Nijemci su pojedali odbrana rudnika Brest sa glavninom 1. 88. proleterskih diviziona, a u siječnju 7. domobranski pješadijski pak pustio se na Brest. Kada smo pređli prugu Vareš—Brest, Nijemci su očekivali naš napad na Brestu (Zbornik IV/18, 198, 200 i 203).

BORBE 3. UDARNE DIVIZIJE U CENTRALNOJ  
BOSNI

(17. VII – 1. X 1943)

Počinje prelaska Vrhovnog štaba sa djelovanima Glavne operativne grupe u centralnu i zapadnu Bosnu situacija se u ovim oblastima razvijala vrlo poslovno po narodno-članobodički pokret. Brojne snage NOVJ ubrzo su uništile ili razbile mnoge neprijateljske garnizone i članobodičke najveće dio tih oblasti. Tada je uzbudljiva kapitulacija Italije, što je još potenciralo uticaj na razvoj očajnih operacija NOVJ. Dok je Vrhovni štab svoje glavne napore usmerio prema Dalmaciji u cilju razorenja ustaške talijanske okupacione armije, došle su jedinice u Bosni izvodile nepristupačna dejstva sve do oktobra.

Za čitanje to vrijeme 3. udarna divizija dejstvovala je na prostoriji Sarajevo–Travnik–Prozor. Glavnim smagu vršila je pritisak na komunikaciju u dolini rijeke Bosne, nanevajući ozbiljni udarce neprijateljskim jedinicama i sprečavajući saobraćaj. Pored niza uspejih borbi i, naročito, mnogobrojnih uspejivo izvedenih diverzija na neprijateljskoj pruzi, neuspjehsima akcija divizije bila je naredba na aerodrom u Rajlovcu. Pored toga djelovi divizije uđestvuovali su u uspejnom napadu na dobro utvrđeni neprijateljski garnizon u Bugojnu.

U ovom periodu divizija se odmorila i oporavila od teških borbi i marenja iz prve polovine 1943, prebrodila posljedice epidemije tifusa, koja je u protekle mjesecu

zahtevala sve njene jedinice, i popunila se novim ljudima. Tada je u sastav divizije, poslijе razformiranja Udarne grupe bataljona, ušla 10. krajiska brigada.

17. jul

Odmor jedinica. Na sektoru Bosančić–Visoko ostaje jedan bataljon 4. brigade, a na sektoru Visoko–Kobilja Glava jedan bataljon 1. brigade. Zadatak im je partizansko djelovanje. Ostavljamo na ovom sektoru Milorada Novosela, bivšeg komandanta partizanskog odreda „Zvijezda”, sa 22 njegovih boraca da u srežu Visoko formira partizanski odred. Dalji me uputstva za rad.

Istog dana stigla je u Šebinje četa partizanskog odreda Travnik, koju smo povezali sa bataljonom 4. brigade.

Noću 17/18. prešli cestu Kobilja Glava–Bosančić. Cesta je predena u tri kolone. Oko prelaza porušili mostove i telefonske stubove.

Brigadama su dati slijedeći zadatak: 1. brigada djelovači partizanski na sektoru Visoko–Kobilja Glava–Sarajevo–Ivan-sedlo; 4. brigada na sektoru Kiseljak–Bosančić–Kakanj i ka Travniku, a Udarna grupa bataljona na komunikacije Ivan-sedlo–Konjic–Prozor.<sup>113</sup>

Na Šibav divizije da je detaljnije zadatko brigadama za dejstvo na neprijateljsku komunikaciju i njegove transportne i telefonske linije Konjic–Samac–Kakanj–Travnik–Prozor učinkuju u svojoj sredini od 13. jula, kojem je dana pozivna napomena radio-vesti sa Vrhovnim štabom. Tada je od Vrhovnog štaba došlo direktivu da divizija ostane na ovom sektoru. (Zbornik PV/18, 128).

Pozvano dejstvo 3. krajiske divizije na valne neprijateljske komunikacije u neposrednoj blizini Sarajeva, a naredno njen dejstvo na Jelještanice pruge i puteve Sarajevo–Ladva i Sarajevo–Konjic, isto je pošlo Njemačima i njihovim alijančnim jedinicama. Njihovi prvi predusmjeri nisu da osiguraju ovu komunikaciju i da odbrane od 18. 8. divizija. Komanda rilemske 88 divizije „Princ Eugen“ prebačuje 18. jula protivnikevski divizion samohodne artiljerije iz Bihać u Visoko i Kiseljak. 20. jula upoznaje na obesposobljenje Šepetničke pruge Sarajevo–Ivan-sedlo 1. eskadrion izvedbenog bataljona, četiri pionirskog bataljona i Stabova kraljevskog četa. 22. jula prebačuje u Kiseljak sjedinu 2. bataljona 1. pješadijskog pruka, a 1. bataljon istog putu u rejon Blidin–Blidin treće srednjema jedinica pripadale su ovoj diviziji. Ved 18. jula komanda ove njemačke divizije pošla u svom desetom izveštaju da će raspolažeći snagama napasti 3. diviziju. (Zbornik PV/18 205, 210, 212, 213, 215, 216 i 218).

## 18. jul

Odmor jedinica. Uveče odrišali zbar u Fojnicu i govorili o potrebi mobilizacije u Narodnooslobodilačku vojsku i stvaranju narodne vlasti.

Jedna četa 1. brigade dočekala je na cesti Kiseljak-Sarajevo, kod Han-Ploča, kolona od 20 kamiona. Neprijatelj je u parci bježao. Poginuo jedan njemački major i 3 mila oficira. Zapaljeno 6 kamiona i jedan luksuzni automobil. Zaplijenjeno: 1 puškomitrailjer, 2 strojnica, 1 pištolj i nešto odjeće. Ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika.

Druga četa 1. brigade razrušila je drveni most na cesti Visoko-Kiseljak i iz zasjede sačekala blindirani automobil. Ubijeno 4 neprijateljska vojnika, zaplijenjen pištolj i 2 puške. Automobil se vratio u Visoko. U oboj akcije mi bez gubitaka.

Nodu 18/18, dva bataljona 1. brigade napali su Kiseljak. Neprijateljska posada povukla se bez borbe u kumu. U Kiseljaku nadeno nešto hrane i odjeće. Nadi su se povukli zbog dolaska neprijateljskih tenkova.

## 19. jul

Isti bataljoni 1. brigade postavili su zasjedu sa obje strane rijeke Lepenice, u blizini Kobilje Glave. Neprijatelj

medutim, s obzirom na tešnji dejstva naših brigada - razbijajući njihovih pruga i objekata na njima i na površinama, napadi i zasjede na neprijateljsku boljnici i putne transporte i na njene jedinice u pokretu, bez uspostavljanja u frontalne borbe - nismo iznenadili neprijatelja da raspodjelivim stragama postigne bitko kakve obuhvajaju rezultate u borbenim protiv naših jedinica. Naše brigade, tako oslobođene neprijetnosti i tehnički ranjaka, znaju su potpuno slobodno u izboru našine dejstva i u izboru objekata za napad na velikom manevrarskom prostoru u zeti i dalj pomerenju komunikacija, tako da je inicijativa stalno bila na našoj strani.

3. krajnjika divizija ostala je na posmatraju predstojici i na istom mjestima do septembra 1941. (na istočnom dijelu jedne brigade u borbenu su oslobođene Bihaćem), tj. neko vidi od mejseći i po danu i na izmjenju našim borbenim dejstvima postigla je izvanredne rezultate tove rezultate zabilježe sam na stranicama ratnog dnevnika. Tačnije je divizija morala učiniti na tijerenu narodnooslobodilačkog pokreta u svim krajevinama, na širem i jačanjem frontova i jedinstva među hrvatskim, srpskim i muslimanskim živiljem, pomagala u stvaranju narodne vlasti, u sklanjanju ljetine od okupatora i domaćih izdajaca itd.

iz pravca Sarajeva jatine oko dvije čete Nijemaca sa 3 kamiona i 3 motocikla, nagođao na naše snage. Zastoka borba trajala je jedan i po sat. Nadi su potukli neprijatelja, a ostatak protjerali preko Kobilje Glave. Odmah je stigla neprijateljska avijacija, tukla je okoline visove, ali bez rezultata.

Zastoku borbe: poginula 84 Nijemaca, zarobljena 4, veći ih je broj ranjen. Zaplijenjeno: 2 protivtenčarska topa 47 mm sa 6 granata, 4 „Jarc“, 42 puške, 8 strojnica, 5 pištolja, 40 pari čizama i cipela, nešto saničetskog materijala i druge opreme. Oboren jedan neprijateljski avion, dok su dva oštetećena. Mi smo imali jednog mrtvog i dva ranjena.<sup>124</sup>

Dvetesetog jula radio-stаница „Slobodna Jugoslavija“ javila je da naša divizija odmah kreće na sektor sjeverozapadno od Kladinja, tj. tamo gdje je drug Dilijski Matočić došao u Vrhovni Stab.

Razmotrili smo ovo naredjenje Vrhovnog Staba i došli do zaključka da je momentalni pokret divizije natrag, preko rijeke Bosne, teško izvodljiv, osobito zbog velike bošnica i da nam Vrhovni Stab ne bi izdao ovakvo naredjenje da zna gdje se sada nalazimo. Odmah smo uputili kurira Stabu 1. bosanskog korpusa i izvještili ga o ovom naredjenju Vrhovnog Staba, o situaciji kod nas i gdje se divizija nalazi i molili da nam Vrhovni Stab ili Stab korpusa dade zadatak. Tratili smo da nam zadatok upute radio-vezom, jer smo radio-stanicu u meduvremenu popravili.<sup>125</sup>

„Zbog interesantnosti naredidim kako je komanda njemačke 55 divizije „Prinz Eugen“ „Objavila“ ovaj poziv svoje jedinici: „Aždu od Han Ploča u dolini Lepenice, 10 km jugo-ist. Kiseljak dovedeti su objekti 7. sklopne lovatske čete po jednostoj operaciji u klopu (predviđeno: M. M.) te su učinjeni. Dolina Lepenice i visovi su obe strane južno Han Ploča bombardirani zračnopravom“. – Nikakva četa ih nije dovela – sami se upali među naše bataljone.“

Njeneći priznaja da su u ovoj borbi imali 47 mrtvih, od toga 3 starješine, 1 ranjenih, 1 bestio starješinu. Vidi neprijateljsku dokumentu u Zborniku IV/13, 213 i 215.

„Kad god nismo bili u pokretu, naš radio-telegrafista je poslao radio-stanicu i potukavao da na njoj prenosi kvar. No, tek kad smo stigli u Fojnici, uspjeli su mi i našelici italci divizije da na njoj prenudi i otkloni neki kratki spol. Ali i

23. jul

U toku noći 22/23. jedan bataljon 4. brigade poručio je Željezničku prugu između Lajve i Kakanja na više mesta.

Bataljon 4. brigade držao je nasredju na cesti Kiseljak—Visoko. Našlo je 11 kamiona i 3 tenka. Borba je kratko trajala. Neprijatelj je imao izvješne gubitke. Zbog tenkova nazi su se povukli. Nisu imali gubitaka.

Neprijatelj je krenuo iz tri pravca na jedinice 1. brigade (našav: Nijemci i domobrani) i to od Kiseljaka, Kobilje Glave i Tardina. Brigada je u borbi od 3 fuzova zadržala dvije kolone, dok je razbila kolonu sa pravca Kobilje Glave. Neprijatelj je imao gubitak; zaplijenjena je 1 strojnica, 3 puške i 1500 metaka. Mi bez gubitaka. Neprijateljska avijacija bila je aktivna za čitavo vrijeme ove borbe.

Notu 23/24. 2. bataljon 1. brigade napao je neprijatelja koji je zanudio na položaju Čubrena (k. 1097). Borba je bila blava i vodena je do 6 sati izjutra. Neprijatelj je bio nadmoćniji. Poginulo je i ranjeno dosta neprijateljskih vojnika. Mi smo imali 5 mrtvih i 15 ranjenih. 24. jula izjutru neprijatelj je predre sa 8 tenkova i 20 kamiona vojske u Kraljevo.<sup>124</sup>

Dva deset trećeg jula uspostavili smo radio-vezu sa Vrhovnim štabom i primili dvije depete. U jednoj dopeli Vrhovni štab nam nareduje da ostazemo na ovom sektoru

pošto toga mogli smo samo da primamo depete, a ne i da ih odašljavamo. Tek smo nisto kaznile doveli radio-stanicu u sigurno stanje.

Dva desetog jula u štab divizije, koji se nalazio u selu Rukavici kod Pojnice, javio se drugi Mujo Kovačević. Njega je Vrhovni štab poslao na načelnika obavještajnog centra našeg štaba. On mi se na drugoj borbi tražio na prostoriju jedno od planina Zvijezde i tamo jo domas da su partizani poručili Željezničku prugu kod Broza, a kad je tamo stigao, rekli su mu subjekti da smo poručili Željezničku prugu kod Visokog i tako mi je tim trogao reči. Drug Mujo nam nije znao reci zbog čega Vrhovni štab crdi da divizija dešće kod Kraljeva.

" Komanda njemačke divizije „Prince Eugen“ dala je vrlo kritičke godišnje o korištenju svojih jedinica na pravcu Kraljevo. Istoje spomen opšar naših jedinica i jaku vlastitoboljstvu podričku uveljani trapas. Pisa da su za vredne ovih vojki imali 2 mrtvi, 20 ranjenih i 2 nestalih. (Zbornik IV/15. god. 222. str.)

za zadatkom dejstva na neprijateljske transportne i komunikacije. U drugoj depeti Vrhovni štab nam najostrije zamjera što smo bez obavještenja i odobrenja otigli sa prostorije planina Zvijezda—Olovno—planina Oren.<sup>125</sup>

26. jul

U toku noći 26/27. 4. brigada je izvršila napad na Željezničku prugu između Željezničkih stаницa Kasenka, Busovata i Modrinje i izvršila napad na Busovatu. Napad nije u potpunosti uspio, jer su prugu štitali 4 blindirana voza, a 1 tenk Željezničke stаницe Busovata. Željeznička stаницa Modrinje je spaljena, a u Lajvi je spaljena žandarmerijska stаницa. U Busovati je spaljena sumarska uprava, državni magazin, jedna drvena cuprija i svi bunker i zaplijenjene 3 puške i 2 signalna pištolja. U Busovati je nadeno neto namirnica, a naredu je razdijeljeno 250 kg trta. Željeznička pruga je porušena na više mesta. Nisu utvrđeni neprijateljski gubici u Busovati. Na Željezničkoj stаницi Modrinje zarobljeno 12 domobrana, koji su odmah pušteni; zaplijenjeno 12 pušaka i 1 puškomitrailjer. U ovoj akciji 4. brigada nije imala gubitaka.<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Početkom septembra 1943. površi smo politički komesar divizije i ja u Vrhovni štab u Jajce. Tada smo drugu Titu podigli i diviziju. Drug Tit je bio vrlo zadovoljan rezultatima borbi naše divizije i njemu redom mi terenu. Zahvaljujući je površu na rukama. Za vrijeme rukava drug Tit i drug Aleksandar Hanović-Marko potali su nas zbog čega smo otigli na Zvijezdu i Oren. Ja sam im ukratio imate radije. Očito zadovoljan radom poštigratim usponjem i žaleći se sa drugom Markom na radu našeg „velikog manevra“, drug Tit mi je rekao da smo tada ipak pogrešili, jer nismo dobili odobrenje za pokret na Pojnci i Kraljevu.

Nisam pitao drugu Titu da li su oni mislili da podu tada sa 3. divizijom na centralnu Bosnu, ali sam dobio utisak da je postojala takva mogućnost.

Postoji rukica koju smo sa dodili drugovu Đuro Pazar Šarić, Osman Kamberović, Velje Stojnić, Čarbu Babović i Pavlo Ilic. Drug Tit se sa nama fotografisao ispred nasog vodopada Plitvi. To je bilo prvo moje fotografiranje sa drugom Titom, a boravak kod njega jedno od najdražih mojih iskustava iz narednočasobnog dijelofa rata.

<sup>125</sup> O ovom napadu 4. kraljevske brigade Ministarstvo unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske primilo je 27. jula sljedeće depetu iz Sarajeva: „Notam napadnutu Željezničku prugu od Janjine do Modrinja i Busovata, te mjestima sa četiri mjeseca između Lajve i Janjine. Prema Kaknju prava rezervna na tri

Iste noći jedan bataljon 1. brigade izvršio je napad na seljaničku stanicu Rađićici (na pruzi Sarajevo—Konjic). Neprijatelj je uporno branio stanicu, kojoj su došla i pojačanja. Pokušana je pruga u dulini 30 metara i srušen seljanički most, na koji je kasnije naletio teretni voz. Neprijateljski gubici nepoznati. Mi bez gubitaka.

Neprijatelj se povukao iz Kreševa i napustio cio prostor do Riljejaka.

U fojničkom aretu izabrani su odbrornici i formirani narodnooslobodilački odbori u selima: Dragatići, Žividići, Majdan, Vladici, Vukelici, Bistrica, Bakovići i Otičići. U Kreševu formirana Komanda mesta, a u okolini selima narodnooslobodilački odbori (Lipa, Crnici, Verlužak i dr.).

Noću 28/29. jedan bataljon iz sastava Udarne grupe bataljona izvršio je napad na seljaničku stanicu Lisičići (između Konjica i Ostročca). Neprijateljska posada pobjegla sa stанице. Spaljena je stаницa i 3 teretna vagona. Razoren 600 metara pruge i stanični uredaji. Porušena telefonska linija na dulini od 2 km. Zaplijenjen 1 wagon voda. Bataljon je izvršio zadatok bez gubitaka.

Bataljon 4. brigade je radio prugu između Koenika i Laskve. Vox nije našao.

Jedna deta 4. brigade doškala je na zajedni kod Bušovače 7 kamiona. Zajedna nije dobro postavljena, pa su kamioni umakli.

### 30. jul

Druga zajedna 4. brigade doškala je kod Bušovače 2 kamiona SS trupa. Ubijeno je 13 vojnika, zaplijenjeno 2 puškomitrailjaza, 3 pištolja sa municijom, a kamioni su spaljeni.

mješta. Bušovača po partizanskoj sa svih strana opkoljena. Partizani napadaju bacanjem mina i strojnicama (1), mitraljezima, prim. M. M. Pruga između Bušovače i Viteza prekrivena, a isto tako i Brčkočino-brčkočinske veze između Zenice i Modriša. Vise koji je jutros krenuo vršen prema Visokom. Sa Vitezom veza prekinuta i radi toga ne zna se što će zvati" (Zbornik IV/15, 286).

Predio ovog napada na Bušovaču Nijemci su u nju pojačali posudu. (Zbornik IV/15, 236).

### 31. jul

Dobili smo depešu od Vrhovnog štaba da će jedinice 1. proleterske divizije preti mostarsku prugu. Radi njihovog privata smo pomjerili 1. brigadi na liniju Kobilja Glava — selo Pirin — planina Bitovnja, a Udarne grupe bataljona na sektor prema Konjicu.

Noću između 31. jula i 1. avgusta jedan bataljon 4. brigade porušio je na više mjestu seljaničke pruge između Koenika i Viteza, a drugi (njen) bataljon je izuzeo i uništio seljaničku stanicu Dobrinju i Perječane i razorio seljaničku prugu na više mjestu. Neposredno pred napad na ove stанице, otvorena je mitralješka vatrica i vatrica iz automata na neprijateljski transportni voz. Zarobljen je jedan legionar koji je ispozao iz vozila.

U čelu ove akcije naši bataljoni nisu imali gubitaka.

Iste noći jedinice Udarne grupe bataljona izvršile su napad na seljaničku stanicu Bradina. Neprijatelj se povukao u obližnji tunel i iz njega branio pričas stanicu. Razrulene su sve skretnice i oko 200 metara seljaničke pruge. Poginula 4 neprijateljska vojnika. Mi smo imali 3 mrtva i 2 ranjena.<sup>129</sup>

### 3. avgust

Noću 3/4. 3. i 7. krajška brigada, pod komandom štaba 1. proleterske divizije, prelele su mostarsku prugu između Ivan-jeđla i Konjica. Naši bataljoni nisu dovoljno pomogli njihov prihvata, jer nismo znali kada će i gdje da prelaze prugu. Oba brigada uspješno su prelele prugu i razoreli joj na više mješta.

Iste noći dva bataljona 4. brigade i Travnički partizanski odred izvršili su napad na Gornji Vakuf. U gradu se nalazila jedna bojna 13. pješadijske pukovnije. Borba je bila ostra, trajala je do 8 časova izjutra. Bilo je sve likvidirano sem škole i bunkera oko nje. Naši su

u svojim dnevnim izvještajima Nijemci istku naše pojavaće napade u ovom vremenskom periodu na putne transporte i na seljaničku prugu Brod-Sarajevo-Mostar. Lijepi su sa ovakvom smislim i tako se: „Ovi se napadi uslijed nedostatka snaga ne mogu uspostiti". O borbenim i diverzijama jedinica 3. divizije u vremenu od 26. jula do 4. avgusta vidi neprijateljska dokumentacija, objavljena u Zborniku IV/15, 238, 239, 251, 259, 261, 263 i Zborniku IV/16, 231, 233, 235, 237 i 238.

se iz grada povukli zbog slabih rezjeva na cestama prema Bosojini i Prozoru, stokda je bila upošena pomoć napadnutoj garnizonu u Gornjem Vakufu.

**Rezultat borbe:** neprijatelj je imao dosta gubitaka (poginuo je njemački putnik i 6 njemačkih vojnika); zabilježeno je 57 domobrana, među kojima 1 lječar, 1 oficir i 3 vođnika; zaplijenjeno je 47 pušaka, 2 teška mitraljeza, 1 puškomitrailjez, 31 000 metaka, 2 sanduka njemačkih bombi i druge ratne opreme. Izgorjela štala se 14 konja i slagaliste hrane. Mi smo imali 4 lječke ranjene (3 od sopstvene bombe).

Zasjeda prema Prozoru je spaliла 2 kamiona. Od započetih domobrana 22 su se javila u našu vojsku, ostali su pušteni.<sup>110</sup>

#### 6. avgust

Izjavila smo javili Vrhovnom štabu o dolasku 3. i 7. krajiske brigade 1. proleterske divizije. Sa štabom divizije smo uspostavili vezu.

Osnovani su narodnooslobodilački odbori za Fojnicu i Kreševu, kao i odbor Antifalističkog fronta Žena za Fojnicu. U Fojnici i Kreševu kulturna ekipa naše divizije dala je dobar program.

Neprijatelj je napustio Gornji Vakuf u koji je ušao jedan bataljon 4. brigade.

#### 7, 8. i 9. avgust

Neprijateljske snage na našem sektoru su dosta male i defenzivne. Zbog toga smo uputili 1. brigadu na visotki sektor.

Po podacima Obavještajnog centra 4. brigade u Rajlovcu se nalazi 400 domobrana, sa nešto Nijemaca. U Visokom — 500 legionara i domobrana, na Željezničkim stanicama između Sarajeva i Visokog posade jačine od 90 do 100 domobrana.

U planu je napad na Rajlovac i na dve Željezničke stanice, a eventualno i na Visoko. Četvrta brigada ostaje

<sup>110</sup> Naš napad na G. Vakuf detaljno je opisan u ovom izvještaju komandant 3. bojne (bataljona) 12. pješadijskog puša. Kada da je njegov bataljon u ovoj torti imao 1 poginula, a da su ranjeno 3 oficira, 3 podoficira i 66 domobrana (Obzornik PV/14, 1922).

na starom sektoru sa jošim aktiviranjem na komunikacije Travnik—Bosovača, a po mogućnosti da zauzme Busovaču (posada oko 300 vojnika i 3 toga).

#### 9. avgust

Noću 9/10.VIII 1. brigada je izvršila pokret na sektor Visoko—Podlugovi. Ovo neprijatelj koristi i upad u Kreševu sa 3 tenka i 2 motocikla, ali se istog dana vratila u Kisetišće.

#### 10. avgust

Otilao sam u Stab 1. proleterske divizije, koji se nalazio u bližini Gornjeg Vakufa. Razgovarao sam sa drugovim o sadjevju između jedinica naših divizija ukoliko oni budu još ostali na sadašnjoj prostoriji. Vratio sam se u svoj stab 13. avgusta. Sa minom je došao drag Rajko Nedelićković, koji je narednjem Vrhovnom štabu postavljen za zamjenika političkog komesara 1. krajiske brigade.

Prilikom prikupljanja hrane u nekim selima južno od Visokog, na eksplose 1. brigade izvršila je napad manja ustaška grupa. Ubijen komandant ustaške milicije za srez Visoko, Uzeir Durmić, i njegov zamjenik, organizatori pokolja u selima Malešići i Semizovac. Čim je čuo za pogljeđu ovih koljeda, nared je bio određiven i dobrovoljni se donosio hrana borcima.

Noću 10/11. avgusta 1. brigada sa 3 bataljona je napala aerodrom Rajlovac, a jednom četom Željezničku stanicu Podlugove. Pokret 4. Rajlovača i napad na aerodrom izveden je vrlo brzo i efikasno. Napad na aerodrom je pošto tačno u 22 časa. Aerodrom — branili Nijemci. Na lijevoj obali rijeke Miljacke nalazilo — oko 500 domobrana, koje su naši bataljoni zasobili, jer ... je cilj napada bio isključivo hangari i avioni. Borci su — trosom naleta zauzeli aerodrom, ali nisu mogli pridi hangare, jer su ih branili Nijemci iz bunkera jekom mitraljesckom vatrom. Borci su popali sve avione na aerodromu koji su po grupama bili razmješteni na velikom prostoru.

Zasjeda na Željezničkoj pruzi prema Sarajevu razvrdila je 30 metara pruge i tu je iskotačio iz tina blindirani voz, koji je bio upućen iz Sarajeva u pomoć Rajlovcu.

Četa, koja je napala seljaničku stanicu Podlugove, potpuno je izvršila zadatak. I ovdje je kod stručnog mesta na pruci iskodre iz lina blindirani voz koji je bio poslan iz Visokog u pomoć Rajlovcu.

#### Rezultati akcije:

Na aerodromu Rajlovac je zapaljeno 39 aviona, od kojih jedan transportni, a 5 aviona je odsećeno mitralješkom vatrom. Neprijatelj je imao oko 60 poginulih i ranjenih.

U Podlugovima zapaljena seljanička stanica i 3 drugih državnih zgrada, odsećeno 6 lokomotiva i oko 70 vagona, seljanička pruga razrušena na nekoliko mjeseta i stradan jedan most. Zarobljeno 13 domobrana; zaplijenjeno 13 pušaka, 2 strojnica i 7 bombi, po jedan vagон dečera, bradža, ulja, odjete i pola vagona obute. Veći dio namirnica je razdiđen marodu.

U ovoj borbi brigada je imala 4 poginula i 8 lakih ranjenih.<sup>141</sup>

Nebu 10/11.VIII. 4. bataljon 4. brigade razrušio je prugu između Pojedjana i Dobrinje na nekoliko mjeseta.

#### 11. avgust

Nebu 11/12. Prva brigada se prebacila na sektor prema Kreševu. Na cesti kod Kobilje Glave je razbila manje

<sup>141</sup> O napадu 1. krajolik brigade na aerodrom Rajlovac, njenici su izvještali lakiški i ne pomirila svoje gubitke "veljanski konzul u Sarajevu u svrem-pisanu obrazdu sa podgovorima Nijemaca na svaj njihov kruhan poraz" (Zbornik IV/18. 142, 144 i 211). Međutim, tako je njemacka posada na aerodromu otvorila iz rovova i bunkera feničku vatru na male breze, a reflektornima i paljenjem stogova stijena osvjetila čitav prostor oko hangara i zatvorila hitnu putnicu iz Sarajeva, tako nije mogla da spasi avione, jer su nali brezi dejstvovati mogli i odlično.

Ustaški general Pešak navodi u bojnoj relaciji 2. gorskih divisa da je „na aerodromu uništene 5 njemačkih i 17 austrosviatskih aviona, 7. al podatak nije tačan, jer su nati točci pretežnjici sve napadene avione, koji su u modi gorjeli kao velike svjetla žaruljica.“

Po odličnosti, amplitudi i brojnim izvedenja ove akcije, daleko s obzirom na mjesto u kojem se izvela i na postignute rezultate, ona spada među najznačajnije borbe jedinica 1. divizije u toku narodnooslobodilačkog rata.

Vrhovni komandant drug Tim je 11. avgusta preko radio-stанице "Slobodna Jugoslavija" izradio zahtjevnost starjeljima i borcima 1. krajolik brigade da njihove jasavice i podržavanje u izvršavanju ovog borbenog zadatka.

neprijateljske grupe. Tom prilikom lakiš je ranjen zamjenik komandanta 1. brigade, drug Borko Arsenić.

Oko 400 neprijateljskih vojnika iz Bosne napali su bataljon 4. brigade kod sela Kupret. Nati su se povukli ne prihvatajući borbu. Uveće se neprijatelj vratio u Bosnu.

Nebu 11/12. avgusta Udarna grupa bataljona izvršila je napad na mostarsku prugu kod sela Gacka-Han (između Ostrača i Lisičića). Jedan bataljon je uspio da uništi nešto pruge, dok su druga dva bataljona bili sprječeni od bližnjiranih vozova. Prugu su branile i stalne posade. Neprijatelj gubici nepoznati. Mi smo imali 4 lakih ranjenih. Preba Mostar-Sarajevo dobro je osigurana.<sup>142</sup>

Po naredbi Vrhovnog štaba trebala da vratimo bataljone Udarne grupe u sastav njihovih brigada.

#### 12. avgust

Pri povratku sa seljaničke stanice Dobrinje kod se- la Šetinja napala je grupa od 200 četnika 4. bataljon 4. brigade. Četnici su rasbijeni sa gubicima 6 mrtvih i 4 ranjena.<sup>143</sup>

Nebu 12/13. dva bataljona 4. brigade pola su da likvidiraju neprijatelju u selu Rankovići (6 km južno od Travnik-a, na putu Travnik-Gornji Vakuf). Neprijatelj dan ranije napustio selo. Nati su u selu sakupili 1300 kg sita.

#### 13. avgust

Doniđeli smo odluku da 1. brigada ponovo krene na visoki sektor. U planu je napad na Brezu. Udarna grupa

<sup>142</sup> Zbog loke vojno-političke situacije u Italiji, a da bi imali barem nešto svojih jedinica u talijanskim garnizonima u Hercegovini, njemacka komanda je još krajem jula izvela tamo neke jedinice 55 divizije "Prince Eugen" iz Ljubuškog i Mostaru našizao su po jedan bataljon njegova 3. pješadijskog pukov. U toku prve polovine mjeseca avgusta prebaštene su u Hercegovinu i ka Dubrovniku i Crnici još neke njene jedinice. U tom periodu Nijemci su bolje osigurivali seljaničku prugu Sarajevo-Mostar. Osim prepoznavanjem jedinice 55 divizije "Prince Eugen" komandacije i garnizone od Bjelovara i Laike do Sarajeva preuzeta je 200. njemačka divizija. Stab ove divizije stigao je u Sarajevo 9. avgusta (Zbornik IV/18. 122, 128, 130 i 132).

<sup>143</sup> Ovo je bio Ženički ženički odred, koji se poslije svoga poraza odmah vratio na „svoj teren“ istočno od Ženice.

pa bataljona prešla na sektor Gornji Vakuf radi zatvaranja pravca prema Prozoru.<sup>144</sup>

#### 16. avgust

Održao sastanak sa Štabom Visoko-fojničkog partizanskog odreda. Od 17. jula, kada je odred imao 22 borca, narastao je do sada na 110 boraca.

Nedu 16/17. tri bataljona 4. brigade su izvršili napad na Busovatu i crutiški željezničku prugu između Kaonika i Ladve. Busovatu bramilo oko 500 dobro naoružanih legionara. Jedan bataljon nije dobro uveden u borbu — frontalno je napao i raštao na bunkere, tako da se odmah povukao. Drugi bataljon je uspio da brzo likvidira neprijateljske bunkere na koti Čarica. Ustijed slabog deštva drugih bataljona i ovaj se bataljon u zoru povukao. Isti bataljon je polao u rasjednu na cestu prema Kiseljaku i došao ka neprijateljskoj koloni sa mnogo konja, koja je marjevala prema Busovaci. Rasjeda je efikasno otvorila vatru i razmjerla neprijatelju velike gubitke. Ovoj koloni je stiglo u pomoć i pravca Kiseljaka motorizovana kolona sa 6 tenkova. Borba se završila u 17.30 časova, kada su se nali borci povukli.

Rezultat akcije: ubijeno i ranjeno oko 50 neprijateljskih vojnika, od kojih 4 oficira, zarobljeno 6, ubijeno oko 50 konja; zaplijenjeno 1 telki bacac sa 69 mina, 1 „Jasar“, 9 putaka, 800 metaka, 3 dvogleda, 2 strojnica, i telefon. Mi smo imali 2 mrtvih i 13 ranjenih.

Plijen je mogao biti mnogo veći, ali se nije mogao prikupiti zbog dejstva neprijateljskih tenkova.

Između željezničkih stanica Kaonika i Ladve ostanalo je 3 km pruge.<sup>145</sup>

Nedu 19/20. dva bataljona 4. brigade su razrulila nekoliko stotina metara željezničke pruge između Han-Kumpanijske i Han-Bile (pruga Travnik—Ladva). U Vite-

<sup>144</sup> Štab divizije odustao je od ove odluke, jer su ubrzo uslijedile borbe divizije kod Prozora i napad na neprijateljski garnizon u Bugojnu.

<sup>145</sup> Jedino 4. brigada dozvolila mu na ovoj rasjedi 1. diviziju 388. artiljerijskog puha 388. slobodarske divizije, a u periodu mo. je stigao iz pravca Kiseljaka izravnjati bataljoni iste divizije. Kerna divizija 388. slobodarske divizije tako da je u ovoj borbi imala 8 mrtvih i 33 ranjenih vojnika i 48 konja ubijenih. (Zbornik IV/36, 123).

za unitilii opštinsku arhivu i zaplijenili 400 kg zlata, 650 kg bračna i 70 kg zlatica.<sup>146</sup>

#### 19. avgust

U Štabu male divizije u Šebediću održali smo sastanak sa načelnikom štaba 1. proleterske divizije, drugom Vassom, o napadu na Bugojno i Prozor. Rijeđili da napad na Bugojno izvrše 1. i 4. krajiška brigada, a jedan bataljon iz sastava Udarne grupe bataljona da uzmu električnu centralu u selu Veseli i da drži rasjedu na cesti prema Kupresu. Napad na Prozor izvršće 1. krajiška brigada, jedan bataljon iz sastava Udarne grupe bataljona i Ramski partizanski odred.

#### 22. avgust

Borba na Bugojno. Četvrti brigada je dobro izvršila zadatku. Jedan njen bataljon ušao je u grad bez borbe. On je u mnogome omogućio uzimanje bunkera i prodor u grad druga dva bataljona. Neprijatelj se zaboravio da u 3 veče zgradi.

Iz Prozora je neprijatelj pokutao prostor na Makljen sa 8 tenkova i 200 vojnika. Bio je brzo odbijen od 3. bataljona 1. brigade. Od artiljerijske vatre bataljon je imao 4 mrtvih i 1 ranjenog.

#### 23. avgust

Ponovni pokolj neprijateljskog prođora na Makljen, podržan sa tenkovima i artiljerijom, osuđen je od strane 4. bataljona iz sastava Udarne grupe bataljona uz gubitke od 17 mrtvih i 3 ranjenih. Od artiljerijske vatre mi smo imali 3 ranjena.

#### 25. avgust

U 0.1 čas završila se borba u Bugojnu. Palo je poslednje uporištvo ustaša — zgrada opštine. Dio ustaša je

<sup>146</sup> U neprijateljskom dokumentu, koji je objavljen u Zborniku IV/17, 167, stoji da su naši bataljoni u sklopu noći 18./avgusta prekinuli prugu na 10 mjeseta i zapaliли opštinsku zgradu u Vitezu.

U oknjama 1. divizije u vremenu od 11. jula do 20. avgusta Štab 1. divizije podnio je izvještaj Vrhovnom štabu i Štabu Prvog bosanskog korpusa (Zbornik IV/18, 78).

uspio da se noću probije iz grada, a kasnije da ode u Travnik.

Rezultat borbe (kod 4. brigade i 1. bataljona iz sastava Udarne grupe bataljona): poginulo je 78, a zarobljeno 48 neprijateljskih vojnika; zaplijenjeno 6 puškomitrailjeva, 34 puške, 23 000 metaka, 240 bombi, 4 pištolja i druge vojne opreme.

Mi smo imali 6 mrtvih i 13 ranjenih. Najviše gubitaka imali zbezg nепадне и slabog čuvanja boraca u vreme blokade neprijatelja u 2–3 veće grupe.<sup>14</sup>

Vrhovni komandant, drug Tito, poohvalio je 3. i 4. krajisku brigadi za pokazana poštovanost u borbama za oslobođenje Bugojna.

Jedna četa iz sastava Udarne grupe bataljona nanijela je iz nevjere na cesti Bosovača–Kiseljak jednoj neprijateljskoj koloni gubitke od 15 mrtvih, 3 ranjenih i 3 zarobljena. Zaplijenjene 3 puške. Mi smo imali jednog ranjenog.

#### 30. avgust

Noću 30/31. tri bataljona 1. brigade, dva bataljona iz Udarne grupe bataljona i Tračnički partizanski odred napali su Željezničku prugu između Biće i Bosovača. Uništili su jedan most dužine 11 metara, spalili Željezničku stanicu Vitez i razrušili prugu oko stanice. Napadi na ostale stanice nisu potpuno uspejeli.

Rezultat: Poginulo 20, zarobljeno 56 vojnika i 1 satnik (kagetan); zaplijenjeno: 1 puškomitrailjer, 3 mitraljeza.

<sup>14</sup> Neprijateljski garnizon u Bugojnu imao je 900 uzgođeničkih vojnika i jedna četa ustaške milicije. Grad je bio dobro utvrđen, bio je opasan ranogospodarskim, drveno-čemernim tunelima, a najveće zgrade bile su pripremljene za odbranu.

Treća krajiska brigada je napadala grad sa severa, između rijeka Vrbas i puta Bugojno–Kupres, a 4. krajiska brigada sa juga. Za vrijeme napada na Bugojno uši dio Kubova 1. i 2. divizije ranjeno, sa 20 u selu Kalin, 6 km sjeverozapadno od grada (Zbornik IV/16, 82, 82, 118, 201, 203, 211 i 284).

Zbezg neprijateljskog garnizona 1. krajiska brigade nije napadala Prozor. Tada su se u Prozoru našle sljedeće jedinice: domaća 28. divizija „Princ Eugen“, 2. bataljon 1. pjesmačkog puška, jedna poslovnička četa i pionirska četa sa vodom za hidroelektrane (Zbornik IV/16, 132, 142, 148 i 150).

ljeza, 30 pušaka, 12 000 metaka i 5 tovarnih konja. Mi smo imali 1 mrtvog i 7 ranjenih.<sup>15</sup>

#### 1.–6. septembar

Polički komesar i ja potvani smo u Vrhovni štab u Jajcu i podnijeli druga Tito izvještaj o diviziji. Drug Tito se složio da pojačamo 1. i 4. brigadu sa dva bataljona iz sastava Udarne grupe bataljona i od boraca iz Travničkog i Visoko-fojničkog partizanskog odreda. Drug Tito nam je rekao da ćemo dobiti još jednu brigadu.

Drug Tito nas je pitao zbezg fege smo 15. jula otigli iz istočne Bosne, iz šireg područja Olova i planine Zvijezde, ka Fojnicu i Krelevu. Posto smo mu izmijeli razloge rečao je da taj naš manevar nismo dovoljno prodržali i da je trebalo da dobijemo odobrenje od Vrhovnog štaba.

Drug Tito se mnogo interesovao o akcijama divizije u julu i avgustu mjesecu, a naredio je napadu 1. krajiske brigade na Rađevac i o situaciji u Sarajevu i na teritoriji na kojoj smo se nalazili. Drug Tito je bio zadovoljan borbama i radom naše divizije.

U ovom vremenu smo izvršili smjenu 1. proleterske brigade na položajima prema Turbetu i Travniku. Nju je smjenila 1. krajiska brigada. Brigadi smo dali zadatak da bude aktivna na komunikaciji Turbe–Travnik i Travnik–Vitez.

Cetvrtog brigadi smo dali zadatak da dejstvuje na komunikaciju Vitez–Bosovača–Kiseljak.

Reformirali smo Udarne grupe bataljona. Drugi njen bataljon je ušao u 4. brigadu, a 3 u 1. brigadu. — Nije bilo negodovanja kod boraca ovih bataljona.

Za 1. i 4. brigadu smo dodali iz Travničkog partizanskog odreda 90 boraca, a Visoko-fojničkom odredu uzeли smo 39 boraca, vođinom radnika i daka, koji su se u toku avgusta nadim partizanim kanalima prebacili iz Sarajeva do ovog odreda. Iz Visoko-fojničkog odreda po-

<sup>15</sup> Prema izvještaju komandanta zagrebadske Banjalučke puške spuk se ušao našao u Travniku, rezulat ovog našeg napada bio je slijedeci: „...poginula su 4 domobrana i 8 ranjeno, a 123 nestalo. Prilikom ovog napada partizani su spalili 267, postaju Vitez, porušili oko 2 km pruge, oslikali i uništili nekoliko vel. proizvoda. Jedan eksploziv vrak nadao na mruž i manje oštećen. Oko Viteza vrki se popravak vel. pruge i bezglasne veze“ (Zbornik IV/12, 169).

vukli smo druga Mihaljevića i podali ga u 1. brigadi. Za komandanta ovog odreda postavili smo izkusnog starijeg komandira, a za političkog komesara druga Lazu Radovića.

Sa teritorije Černjeg Vakufa, Bugojna, Donjeg Vakufa, i Žitomira vrćimo dobrovoljnu mobilizaciju za diviziju. Održavamo političke konferencije po selima, upoznajemo narod sa rezultatima naše borbe, a kulturna ekipa naše divizije često održava kulturne priredbe u oslobođenim gradovima i selima.

U svim našim komandama intenzivno se radi na pripremi predloga za nove činove starjelina, koji se uvođe u našu vojsku. Ovaj zadatak je hitan i oko njega imamo dosta posla. Ja sam dobio čin potpukovnika.

#### 7. septembar

Ispad neprijatelja iz Turbeta odbio je 1. bataljon 1. brigade uz gubitke 5 mrtvih i 3 ranjenih. Mi smo imali 1 mrtvog i 1 ranjenog. Noću 7/8. jedna četa 1. brigade divizije je dinamitom pušnički voz zapadno od Travnik. Unutri lokomotive i nekoliko vagona.<sup>120</sup>

#### 8. septembar

Dva bataljona 4. brigade, koji su imali da napadnu Bosuvaču, odustali su od napada zbog jakе odbrane ovoga mjesteta. Od artiljerijske vatre poginuo nam je komandir čete, a dva borca su ranjeni.

Iste noći jedan bataljon 4. brigade razradio je prugu između Biće i Doce na više mjeseta.

#### 9. septembar

Noću 9/10. dva bataljona 4. brigade su razradio željezničku prugu Lašva—Modrinja na nekoliko mjeseta i došekali na zajedni vojnički voz. Voz je iz zajedne umakao, ali se sudario sa teretnim vozom. Od sudara i naše vatre bilo je oko 20 mrtvih i oko 45 ranjenih neprijateljih vojnika. Obje lokomotive uništene i dosta va-

<sup>120</sup> Ovu našu diverziju kao i u pokretu 4. kraljevske brigade ka Bosanski neprijatelj je zabilježila u svom izvještaju (Zbornik IV/17, 1880).

gona. U Modrinju zapaljeno 15 vagona. Mi nismo imali gubitaka.<sup>121</sup>

Pošaljeli smo Drugom bosanskom udarnom korpusu 1. teški bacač, 4 teški mitralijer i 20 puškomitrailjeva za municijom.

#### 12. septembar

Jaka neprijateljska patrola iz Travnika u nasilnom izviđanju odbijena uz 3 mrtva.

#### 13. septembar

Noću 13/14. IX. 1. brigada je izvršila napad na Turbe i demonstrativni napad na Travnik, a jedan bataljon 4. brigade radio je prugu kod Biće. Zbog dobre odbrane i dejstva blindiranog voz, napad na Turbe nije uspio, ali ni naše jedinice nisu dobro radile (propustile su blindirani voz iz Travnika). Demonstrativni napad na Travnik imao je uspeha, a bataljon 4. brigade nezmetano je rušio željezničku pragu i TT liniju.

Moravčak akciju: poginulo 12, a ranjeno 3 neprijateljska vojnika; zarobljeno 17 domobrana, 1 oficir i 3 podoficira; zaplijenjeno 2 puškomitrailjeva, 30 pušaka, rušni bacac sa 34 mine, 3000 metaka i 40 bombi. Razrušeno 1,3 km željezničke pruge i 2,5 km TT linija.

Mi smo u ovoj borbi imali 3 ranjenih boraca od kojih 2 teže.<sup>122</sup>

“Ovo je neprijatelj pole o ovoj akciji bataljona 4. kraljevske brigade: „Prilikom napada partizana na Šeši, postaju Modrinje i prikolicu sudara vlasova Imadžeta Modrinja i Kukinja noću 10/11. o. m. da sada ustavljeni su sljedeći gubici: 8 mrtvih, 22 teško i 16 lako ranjenih, od toga 4 željezničara mrtvi, 3 lako i 8 teško ranjenih“ (Zbornik IV/17, 1880). U drugom izvještaju Gornjorivacki IV/17, 318. kaže se da su u ovom sudaru vozova uništene obje lokomotive i putnički vagoni i da su partizani porušili prugu na 1,5 mjeseta. Promet je bio uspostavljen 13. septembra.

Detaljnije o borbenim 3. divizije u vremenu od 20. avgusta do 9. septembra vidi u izvještaju Stata divizije Vrhovnom štabu (Zbornik IV/17, 7 i 17).

“Prema izvještaju Zagrebačke konjiske pukovnije rezultati našeg napada ove noći bili su sljedeći: kod Travnika apeljena dva bacača, porušeno 800 metara željezničke pruge i 2 km zapadno od doj. stanice Biće i uništene 2 propusta na pruzi; Imadžet Travnik i Turbeta porušena praga i TT linije; gubici: 3 legionara mrtvih i 8 ranjenih, 4 domobrana ranjena, zarobljen kapetan Matolić Rudolf, 3 podoficira i 18 domobrana, svih sa crnjem (Zbornik IV/17, 223).

### 17. september

U noći 17/18. marta jedinice 1. brigade vršile su pre-pade na odjelu Turbe—Travnik. Neprijateljski gubici nepoznati. Predale nam se 12 domobrana, 1 oficir i 1 ljekar.<sup>122</sup>

### 19. i 20. september

Manji dijelovi 1. brigade vršili su izvidjana i preprede na odjelu Turbe—Travnik.

### 22. september

Drugi bataljon 1. brigade digao je u vazduhu blindirani voz na pruzi između Travnika i Turbeta. Akcija je uskoro uspjela.

Rezultat: Poginulo i ranjeno oko 20 legionara i 20 Talijana, zarebljeno 8 legionara, a oslobođeno 40 Talijana; zaplijenjeno: 2 teška mitraljeza, 2 "Barca", 4 strojnica, 3 pištolja, 8000 metaka, 50 gas-maski, 8 granata za top 47 mm.

Zbog brez dolaska tenkova iz Travnika osmio nam je dobio opreme. U akciji smo imali 3 ranjena, a od artiljerijske vatre 3 mrtvih.

Talijani smo zadribali u jedinicama.<sup>123</sup>

### 24. september

Postali smo dva bataljona 4. brigade, da od posade u Ilidži (kod Sarajeva) izvuču minobacačku četu od 7 minobacača, koja je po obavještajnjima bila voljna da pređe na našu stranu.

Kod Fojnice, na putu za Kiseljak, neprijateljska kompanija je izvršila napad na jedan od ovih bataljona. U borbi od 2 sati neprijatelj je protjeran uz gubitke od 6 mrtvih i 12 ranjenih. Mi smo imali 3 ranjena (1 teže).

<sup>122</sup> Ista.

<sup>123</sup> Ova uspešna diverzija izvedena je 22. septembra oko 8 satova ujutru, 35 km zapadno od Travnika. Poginuli i zarebljeni legionari pripadali su 1. puški 389. pješadijske divizije, dijel su djelevo bataljona Travnik (Zbornik IV/18 190).

Pošle kapetanije Italije neke njemačke divizije u Jugoslaviju, dotele su zadatak da razorezaju talijanske formacije u našoj zoni, a forme su — zbog brez akcije naših jedinica — postigle velike uspehe. Pomerenju 100 talijana bili su određeni za radove na utvrđivanju Turbeta.

### 27. september

U noći 27/28. dvije čete 1. bataljona 1. brigade izvršile su miniranje pruge u blizini stanice Bila. U vazduhu je dugnut putnički voz koji je u dva vagona prevratio na odmor njemačke oficire i podoficire. Od eksplozije su ta dva vagona potpuno uništena, a masina je umakla.

Rezultat: poginulo oko 40, među njima 7 oficira i 13 gestapovaca; zaplijenjene 3 puške, 5 pištolja i 1 strojnica. Ostalo je sve uništeno od eksplozije.

Mi smo imali jednog lakše ranjenog.<sup>124</sup>

U septembru nam se javilo oko 300 boraca za terena Zijameta, Gornjeg i Donjeg Vakufa i Bihaća. Ovom popunom i popunom iz Travničkog i Visoko-fojničkog partizanskog odreda i uklapanjem dva bataljona iz sastava Udarne grupe bataljona dobro smo ojačali 1. i 4. brigadu. Svaka brigada sada broji preko 1100 boraca.<sup>125</sup>

Osmasdesetog septembra mi je došla Mira. Njenom sam se dolasku mnogo obradovao. Postoji V ofanzive bila

<sup>122</sup> Podaci o uništenju ovoga voja nisući su u neprijateljskim izveštajima izvodi Zbornik IV/17, 225 i Zbornik IV/18, 190.

<sup>123</sup> Borbe 3. divizije u vremenu od 8. do 20. septembra započele su u izvodu operacijskog dnevnika 1. divizije za mjesec septembar (Zbornik IV/17, 146).

Ja sam prepustio da zabilježim u dnevniku da smo u toku septembra odbrali nekoliko diverzantskih karavana, na kojima su se diverzanti 1. i 4. brigade običaj u rukovanju električnim minama i predstavljaju na rukovanju vozova i na postavljanju pretilenkovačkih mica. Na drugim arapskim karavama borići i starješine ubili su da rukaju pretilenkovačkim paljkama. Ona sredstava i materijal je dobili smo tada kao posao od zapadnih saveznika, a instruirati na karavama bila su dva engleska oficira, koja naro je posao Vrhovni štab.

<sup>124</sup> Sa nekim od ovih boraca trudim smo i telekota, jer su boljeli da ostanu u svojim odredima, a neki borci su bivši bataljona 4. krajske brigade, koji su svojvereno upućeni u sastav divizije kao Udarne grupe bataljona, bili su da se vrati u Bosanski krajini. Tako nam je ostala u Krajini 24 borača, a sašlo se boraca vratio u Travnik, odnosno Visoko-fojnički odred. Sada se više ne slijedi da li smo ih uspijeli vratići u diviziju. Detaljnije o poziciji 3. divizije može se vidjeti u trećojčinu itaka divizije Vrhovnog štaba (Zbornik IV/17, 82).

je u istodnoj Bosni i u Sremu. Pribala mi je mnoga o Sremima. Vrlo su dobiti borce i organizatori rada po selima. Kod njih se osjećala kao kod kuće. Mira je bila sa mnom tri dana. Ništa se nije izmjenjilo. Vrijedna je i rođi svot posao. Misao bali malog Nikolu.<sup>128</sup> zajedno smo pisali Šeku i Stevi.

Rasutje je Mira navratala poslom u Bugojno i Donji Vakuf, pa smo se i tada vidjeli. I Pero je dolao k nama na Kupres i sve troje smo bili zajedno.

## VII

### MANEVAR 5. UDARNE DIVIZIJE U SANDŽAKU

(1. XII - 3. XII 1943.)

Prvih dana oktobra Vrhovni štab je započeo svoju odluku o upućivanju 5. divizije u Sandžak. Ta odluka je bila u skladu njegove konceptije o postepenom ojačavanju snaga. Narodnooslobodilačke vojske na granicama prema Srbiji u cilju podrške vježbi partizanskih jedinica i prodora, krupejih formacija NOV na tle Srbije. Ovoj snoz zadatku 5. divizija trebala je da izvršava u sodeljstvu sa snagama 2. udarnog korpusa koji je dejstvovao na terenu Crne Gore, Hercegovine i Sandžaka.

Početje izveštih priprema, divizija je 9. oktobra objedala pokret. Vodeni septem manje borbe, 20. oktobra je stigla u rejon Fode. U Sandžaku divizija vodi ojanjene akcije, preustrojeno protiv četnika u dolinsma Lims i Uvca i prema Višegradi, dejstvajući u skladu općih direkтиva koje prima od Vrhovnog štaba putem radio-depeša. U tim borbenim vježbama jedinice su zarobili znatne četničke snage i oslobođile Rudo, Višegrad, Priboj i druga mjesto.

Krajem oktobra divizija je stavljena pod privređenu komandu štaba Drugog udarnog korpusa. U toku novembra vježbe jedinice zajedno sa djelocima korpusa vode borbe za njemačkim i bugarskim snagama, među kojima se po fiktivni osobito ističu borbe u zaštitu komunikacije

<sup>128</sup> Nikola Bujčić, brat moje dragarice, imao je 13 godina kada je postao borac 1. likovne ulične brigade. Poginuo je prilikom napada brigade na talijansko-bugarski garnizon u selu Padina, kod Knina, 4. aprila 1943, u vrijeme kada sam ja sa 4. krajiskom brigadom napadao četnike na Dobalem brdu, selu Grčan i Hadževac, a neporednoj blizini Padina, No, tek kasnije sam doznao da je mali Nikola poginuo u ovoj borbi.

Sjenica—Prijepolje. To su bile borbe sa njemačkim jedinicama koje su se pripremale za izvođenje ogranice operacije „Kugelblitz“ protiv snaga 5. divizije i dijelova 2. korpusa u Sandžaku.

#### 1.-4. oktobar

Polički komesar divizije i ja bili smo u Vrhovnom štabu u Jajcu. Drug Tito nas je upoznao sa novim zadatkom naše divizije: idemo u Sandžak da zajedno sa Drugim udarnim korpusom, koji se već nalazio u Crnoj Gori i Sandžaku, predirimo slobodnu teritoriju u pravcu Novog Varoša, Zlatibora i Užica, da tamо pomognemo stvaranje i jačanje narodne vlasti i vršimo mobilizaciju za našu vojsku.

Drug Tito nam je rekao da u sastav divizije dobijamo 10. krajisku udarnu brigadu, koja će nam uskoro stići u Bugojno. Takođe nam je rekao da izvršimo sve pripreme za skorji pokret divizije.

U Jajcu smo prisustvovali otvaranju Domu kulture.

Vidio sam drugove Starog (Buru Pucara), Osmana, Slavka Rodića i druge krajjanike.

#### 5. oktobar

Ispad neprijatelja iz Turbeta (dvije čete i 3 tenka) odbijen uz gubitke od desetak mrtvih i ranjenih.

Jedna četa 4. brigade napala je iz nasjede na putu Prozor—Rama 4 kamiona sa vojskom. Jedan kamion se survorio u rijeku Ramu i uništen. Poginulo je i ranjeno 30 legionara. Mi smo imali 2 mrtva. Izvlačenje materijala je onemogućeno zbog ogrožene odbrane neprijatelja i dolaskom dva tenka iz Rame.

Put dva bataljona 4. brigade na Ilidu nije urođio plodom. Zakazana veta sa minobacačkom četom, ugovorenata za 27.IX, nije realizovana zbog slabeg obaveštavanja, a kasnija ugovorenata veta za 30.IX onemogućena je uslijed dolaska neprijateljskog pojačanja u Ilidu i razorušavanja minobacačke čete. Svaga je 14 legionara iz ove čete prešlo sa oružjem na našu stranu.

U međuvremenu diverzantske grupe ovih bataljona unistile su jednu lokomotivu u blizini Podlugova, a između Hadžića i Blađaja dignut je u zrak vojni voz. Lokomotiva je oklopljena, a vagoni su uništeni. U triju vagonima bili su njemački vojnici. Jedna zasjeda je kod Kobilje Glave dočekala neprijateljski autobus koji je prevozio 10 domobrana i 3 utekuće. Domobrani su zarobljeni, a autobus spaljen.<sup>121</sup>

Petač oktobra diverzantska grupa ovih bataljona kod Hadžića digla je u zrak teretni voz. Spaljeno je 12 vagona. Ubijeno 11 vojnika. Spaljen je vagon duvana i druge robe.

Ovog dana iz Sarajeva izaslio 30 naših simpatizera, a iz Rajlova jedan meteorolog. Od njih je 13 ostalo u Visoko-fojničkom odredu, a meteorolog je upućen Vrhovnom štabu.

#### 7. oktobar

Odliko sam u Vrhovni štab da utičušim dan našeg polaska ka Sandžaku. Sa nama idu tri druga koji su došli iz Sovjetskog Saveza i padobranima se apustili na slobodnu teritoriju. Drug Tito mi je rekao da ih moramo dobro dovesti kako im se na putu ne bi šta desilo i da ih po dolasku u Sandžak uputimo u štab drugog udarnog korpusa.<sup>122</sup>

Uvede je smjenjena 1. brigada sa položaja kod Travnik-a i Turbeta, a 10. krajiska je stigla u Bugojno.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> O akcijama ovih bataljona 4. krajiske brigade vidi izvještaj Štaba 5. divizije Vrhovnog štaba i neprijateljska dokumenta Černjik IV/18, 44, 177, 179.

<sup>122</sup> Kada sam 7. oktobra bio kod druge Tite, upoznao me je sa jedinicom od ove traje. Bio je to Starija Viktor, Bugarin, koji je na posao naših jedinica trebalo da se pretvari u bugarsku. Drugu dva dana upoznao sam ajuradom u Bugojnu. Kada je 5. divizija stigla u Čajniče, uputisao smo ih kod Prijevalja jedinoj brigadi Drugog udarnog korpusa.

<sup>123</sup> Deseta krajiska narodnooslobodilačka udarna brigada imala je tada 800 boraca, raspoređanih na 200 pušaka, 3 tenka, mitraljeza, 18 puškomitrailjera, 2 laka minobacača. Brigada je imala 30 jahadiča i 80 konjnih konja.

7. i 8. oktobar

Održali smo sastanak sa Stabovima brigada u vezi sa našim pokretom ka mostarskoj pruzi.

9. oktobar

U toku ovog dana izvrili smo marš u rejon Gornjeg Vakufa. Ovaj marš nisu dobre izvršile divizijska intendantura i bolnica, zbog zaostajanja seoskih kola sa kojima su prevozene rezerve hrane.

10. oktobar

Prva brigada je izvrila marš do sela Šćipe i Kute, a 10. brigada do sela Here. I ovaj marš je bio slab zbog glomazne komore kod bolnice, pa je njena kolona često zastajivala. Četvrtu brigadu se naštitila u Fojnici.

11. oktobar

Odmor jedinica. Priprema za prelaz Željezničke pruge. Dobili smo neke podatke koji se medusobno nisu potkrigali. Porvali smo Ramski partizanski odred da nam na pruzi prihvati ranjenike.

Pošali naredbu kola 4. brigade da noći 13/14.X pređu Željezničku prugu na odsjeku Pazarić—Ivan-sedlo. Ako mogu da nauzmju Pazarić.

12. oktobar

Prva i 10. brigada stigli u sela Stejkoviće, Dulatoviće i Hasanoviće. Ovaj je marš bio dug i tedak. Teren ispresejan. Uglavnom dobro se putovalo.

Uveče smo održali sastanak sa komandantima 1. i 10. brigade i komandantom Ramskog partizanskog odreda i dall im zadatok za prelaz putu i Željezničke pruge: 1. brigada jedinom bataljonom napada Željezničku stanicu Bradinu, 10. brigada napada Lukać most i Podoradac, a prema Konjicu daje zajednu. Tri bataljona 1. brigade u prethodnici i zadnjicu na pravcu pokreta od Podoradaca do sela Džepi. Ramski odred primite teške ranjenike kod Bradine, Lukać-mosta i Podoradaca.

13. oktobar

U noći 13/14. predli smo Željezničku prugu. Lukać-most nismo nauzeli — braniš ga je oklopni voz. Nauzeli

Bradine i Podoradac. Četvrtu brigadu nije uspjela da zauzme Pazarić.

Rezultat prelaza:

Perudena 3 propusta od 8 do 10 m i oko 200 metara pruge, uništene dvije lokomotive; zarobljeni 19 vojnika; zaplijenjeno: teški mitraljez, 2 puškomitrailjeza, 18 pušaka, 2 sanduka mina za bacac, 16 000 metaka, 7 bicikala.<sup>10</sup>

Mi smo imali 2 mrtva, 2 nestala i 10 ranjenih, od kojih 5 teže. Teže ranjenike su prihvatali borci Ramskog partizanskog odreda.

14. oktobar

Istjera smo sa 1. i 10. brigadom stigli u rejon sela Džepi i Vrdolje. Ovaj je marš bio dobar, narođito preko pruge. U Džepima ubijen jedan zlikovac.

Četvrtu brigadu na Igmanu ubila 5, a zarobila 19 četnika; zaplijenila 10 pušaka.

15. oktobar

Prva brigada je krenula pravcem sela Dubočani — selo Bjelinići—Kalinovik, a 10. divizija sa 10. brigadom pravcem selo Umoljane—Trnovo. Uveče smo stigli u Umoljane. U kraju borbi sa ustalikom milicijom ubijen jedan milicijanac. Milicija potbjegla u kruće. Zapaljene 3 kuće zlikovaca.

Marš je bio dosta maporan — teže je kolona zastajivala.

16. oktobar

Sa 10. brigadom smo stigli u sela Turovi i Godinje. Četvrtu brigadu je došla nešto sjevernije od Trnova. Četvrtaj brigadi dal smo zadatok da 13.X uveče stigne u rejon sela Jabuke (11 km sjeverozapadno od Ustikoline).

Do ovog vremena ni jedan od novih boraca nije ostao iz sva jedinica. Siguran sam da mi u sljedećem marševima neće biti nikakvog ospajanja.

<sup>10</sup> Željezničke stanice Bradina i Podoradac branila je 1. bojna bataljona 1. gorske pukovnije. Dio podataka su našem prelazu Željezničke pruge našli se u neprijateljskom izvještaju koji je objavljen u Zborniku IV/18, 1971.

Ustalica milicija iz Umoljana, Bjelimića, Trnova i okolnih sela oko Trnova doškivala je, ubijala ili odvođila Nijemcem ranjene, boljane i druge naše drugove koji su poslije V neprijateljske ofanzive ovuda prebačili za Bosansku krajinu i Dalmaciju.

#### 17. oktobar

Stigli smo sa 19 brigadom u sela Varoš i Kolakovice. Manje grupe četnika pobegle u pravcu Jabuke.

Stigli smo na teren Jajorinskog partizanskog odreda Medutim, njegov se uticaj ovdje ne osjeća. Izgleda da je odred slabo organizovan.

#### 18. oktobar

Imali smo odmor zbog pranja veša i uspostavljanja veze sa 1. brigadom, koja danas treba da stigne u Kalinovik.

Vrhovni štab nam nareduje da što prije stignemo u Pljevlju da pomognemo ofanzivne operacije Drugog udarnog korpusa. Tratili smo njihovo misljenje da, zbog duge puta, ne idemo na Gorazde, kuda smo ranije bili orijentirani.

Prva brigada u Bjelimićima i okolnim selima zaplijenila 40 putaka od ustaške milicije i streljivala nekoliko zlikovaca.

Dobili smo odgovor od Vrhovnog štaba da na Pljevlju krenemo kada mislimo da je brije.

Naredili brigadama pokret za Foču.

#### 19. oktobar

Sa 10. brigadom stigli ispred Foču u 18 časova, ali tu smo doznali da u Foči nema mosta preko Drine. Morali smo da izvrtimo pokret na Brod gdje smo rijeku prešli preko Bitanog mosta nadu u 2 časa. U Foču smo stigli u 3 časa.

#### 20. oktobar

Foča, nekada sjedište Vrhovnog štaba, sada je puna varoš. Porušena je i sagorela. Svuda se vide talijanska utvrđenja. U Foči i okolini nema muslimanskog života — poklali su ga četnici. Sva muslimanska sela u fočanskom sremu su popaljena.

U Foči smo se zadržali do 14 časova. Do tega vremena prošle su kroz Foču, u pravcu Čajniča, 1. i 4. brigada.

#### 21. oktobar

Dobili smo depesu od Vrhovnog štaba da odmah krenemo na akciju Goražde—Rogatica—Višegrad, radi razbijanja joših četničkih snaga.

U odgovoru Vrhovnom štabu predložio sam da diviziju ne vraćamo nazad preko Drine, nego da iz Čajniča krenemo u Rudo i Višegrad, time čemo primorati četnike da povuku dio svojih snaga iz Rogatice i Goražde na istok, prema Srbiji.

Do odgovora Vrhovnog štaba na ovaj način prijedlog zadržali smo i 10. brigadu u rejonu sela Slatine, na pola puta od Foče do Čajniča. Prva brigada je već bila stigla u Čajniće.

Vrhovni štab je usvojio način prijedlog, te smo odmah naredili pokret za Čajniče i okolina sela.

Drugove Kostu, Milana i Marka poslali smo sa bataljonom 4. brigade u pravcu Pljevalja, Rastanak sa nama bio je tetak. Sa bataljonom je posao drug Milan Trninić, koji je dobio zadatak da ove drugove preda pevoj nadzoru komandi iz sastava snaga Drugog udarnog korpusa, koju bude nadzor u rejonu Pljevalja.

#### 22. oktobar

Sve su brigade stigle oko Čajniča. U Čajniču ista slika kao i u Foči: paljevine, ruševine i puštoj. Četnici su i ovdje sve popali. U gradu je ostalo nešto malo svijeta, koji je svakoj vlasti pokoran, a uglavnom su četnički orijentirani. Od muslimana — ni diva bovjaka.

Od Vrhovnog štaba dobili smo zadatak da napadnemo i zaузмимо Rudo, Višegrad i Priborj, — granidne krajeve Bosne, Srbije i Sandžaka, da razbijemo četnike i uverstimo našu vlast.

Brigadama smo izdali naredbu za pokret na prostoru sela Dubac, sela Miljetkovici, sela Zaborak.

#### 23. oktobar

Stigli su brigadama na pomenuta prostorijsa. Četnici

svuda bježe ispred nas. I ovdje su muslimanska sela spaljena.

#### 24. oktobar

Dobili smo izvješće podatke o Višegradu, Budom i Priboru: nevodno se četnici koncentrišu kod Pribora, radi operacija protiv naših jedinica u Sandžaku; u Priboru 2000 Talijana, pripadnika divizije „Venedija“, koja je sa glavnicom jedinica prešla na našu stranu, dok garnizon u Priboru to nije učinio. Dobro su utvrđeni, a četnici im naređuju da se bore protiv nas.

Izdali smo naredbu brigadama za operaciju: 1. brigada na Višegrad i prema Vardištu, 4. na Rudo i preko Uvece za Pribor, 10. — dјelom snaga preko Budog ka Priboru, a manjim snagama lijevom obalom rijeke Lims ka Priboru.

Treba da se povremeno sa 2. proleterskom divizijom u cilju sadežnjata, zbog čega smo tražili direktnu radioveru sa njenim štabom.

Brigadama su data detaljna uputstva o karakteru operacije i o postupku na terenu.

#### 25. oktobar

Izvršili smo pokret. Prva i 4. brigada prešle su Lim bez većeg otpora. Rude je kranilo 400 četnika. Nekoliko ih je ubijeno. Drugi bataljon 4. brigade poslan na selo Ravance gdje se nalazio stab Dražinog četničkog korpusa. Bataljon je pretjerao četnike ka Bijelom Brdu. U danjem časenju — u noći 25/26. stab bataljona nije vedio rezulturnu o borbenom rasporedu bataljona, te je Hrava kolona sa komorom upala u četničku nasjedu. Zarobljen nam je 21 drug, većinom iz komore i izgubljena 2 „jare“. <sup>100</sup>

#### 26. oktobar

Četveta brigada je izbila u selo Bjeludine, gdje je zadržala četničku Zlatiborsku brigadu.

Prva brigada noću 26.-og ušla u Višegrad, zarobila 25 četnika; zaplijenila 3 puškomitrailjera i druge opreme.

U Dobrunu je zadržala 25 četnika, 200 Talijana i nekoliko vagona municije i namirnice.

#### 27. oktobar

Deseta brigada razbila četničku Priborsku brigadu i zaplijenila četnički magazin hrane u selu Blatkovici.<sup>101</sup>

Po naredjenju Vrhovnog štaba stavljen smo privremeno pod komandu štaba Drugog udarnog korpusa.<sup>102</sup> Rezultat trodnevnih borbi:

a) oslobođili smo Rudo, Višegrad, Dobrun i Bijelo Brdo i ovu teritoriju odstigli od četnika;

b) četnički gubitci poginulo 85, a zarobljeno 97, zaplijenjeno 6 puškomitrailjera, 2 bacajuće mine, 90 pušaka, protivoklopnika puška, 30 000 jugoslovenskih puščanih metaka i 30 000 metaka na engleske strojnje;

c) zarobili 200 Talijana i zaplijenili nekoliko vagona talijanske municije, (puštane, minobacajuće, artiljerijske) i namirnice, oko 1000 pari vojne obuće i odijela, 10 kamiona i 200 goveda.

Nali gubitci: 3 mrtvi i 5 ranjenih, a četnici su nam zarobili 21 borca i odmah strijeljali. Od naoružanja izgubili 2 puškomitrailjera, trići bacajući i protivoklopnu pušku.

#### 28. oktobar

Jedinice 4. i 10. brigade zaузеле Pribor, a jedinice 2. proleterske brigade Man. Banju (5 km južno od Pribora). Četnici su izgleda na vrijeme uotili pokret 2. proleterske brigade preko sela Banje ka Crnom vrhu, te su brzo napustili Pribor u pravcu Crnog vrha i odstupili na istok, preko rijeke Uvca.

U Priboru su nadjeni talijanski magazini hrane, municije i nešto odjeće i obuće.

O svim operacijama redovno smo izvještavali Vrhovni štab.

#### 29. oktobar

Sastao sam se sa štabom 2. proleterske brigade.<sup>103</sup> Upoznali se o međusobnoj situaciji.

<sup>100</sup> Prvi naš izvještaj o oslobođenju Rude i o daljim borbama u pravcu Pribora postali smo kulu Drugog udarnog korpusa 27. oktobra (Zbornik 1/18, 21).

<sup>101</sup> Glavna 1. proleterska divizija tada se nalazila na sektoru Pribor–Nova Varoš–Prijepolje.

Organizovali smo evakuaciju namirnica kamionima sa Pljevlja.

Jedna njemačka izviđačka kolona (29 kamiona i 2 borna kola) sukobila se između Vardišta i Dobruna sa jednom četom 1. brigade. Ubijen 1 i ranjen 1 Nijemac. Naš 1 borac poginuo. Nijemci se vrstili za Vardište.

Poslali smo 10. brigadu prema Donoj i Gornjoj Jablanici da razbije četnike na prostoriji selo Semegenjevo, selo Jablanica, selo Dobrošelica. Sadejstvovale joj su 2. proleterska brigada sa pravca selo Banja—Dobrošelica.

Danas je 2. dalmatinska brigada zauzela Novu Varoš. Bugari i Nijemci direktno prevezli Šargan sa istrenim dijelovima u Vardištu i Mokroj Gori, a na Zlatiboru Čajtimu i Palisad. Nije nam poznata jatina njihovih snaga.

#### Zapoznaja o borbenom:

- 1) U operacijama na sektoru Rudo—Višegrad—Priboj naši borce pokazali su veliku izdržljivost i borbenost.
- 2) Sigurnih podataka o neprijatelju nismo imali, ali i oni podaci do kojih smo dođeli nisu korisni, naročito se nije obratilo pažnju na važnost sela Ravaraca, u kojem je bio Stab četničkog korpusa, a taglede i Draža Mihailović. Stab 4. brigade poslao je tamo svega jedan bataljon i to sa komorom, koji je zbog nebudnosti pretrpio ogromne gubitke.
- 3) Slaba veza sa 1. brigadom doprinijela je zakasnjenu u izvedenju dejstava kod 4. brigade.
- 4) Pri ulasku u Rudo i Priboj pokazalo se da su neki naši borce još uvijek slabo disciplinovani i da štabovi ne preduzimaju blagovremeno mjeru u pogledu održavanja reda i discipline u gradovima.
- 5) Narod nas je relativno dobro dočekao, s obzirom na dugovremenu četničku vlast i njihov uticaj u ovim krajevima. Aktivnim političkim radom treba bi se stvoriti uslovi za aktiviranje naroda za našu borbu i za mobilizaciju boraca u naše jedinice.

#### 3. novembar

U vremenu od 30.X—3.XI vršena je evakuacija zaplijenjene municije i namirnica iz Dobruna i Priboja.

Materijal je prevožen kamionima u Pljevlja, gdje je bilo sjedište Stab Druge udarne korpusa.

Prva brigada je izvela dvije manje akcije na četničke grupe i razbila ih.

Dvanaest brigada je zauzala Jablanicu i Dobrošelicu.

Cetveta brigada nalazila se u Rudom i Priboju i bila angažovana na evakuaciji zaplijenjene municije i namirnica.

U Višegrad stigla Majevička brigada 17. istočnobanske udarne divizije, te je oslobođila 1. brigadu držanja posade u gradu.

## VIII

### PETA UDARNA DIVIZIJA ZA VRIJEME NJEMAČKIH OPERACIJA „KUGELBLIC“ I „SNESTURM“

4. XI 1943. – 18. I 1944.

Nu velike pobjede koje je izvojerala Narodnooslobodilačka vojska u vrijeme kapitulacije Italije, njemačke okupacione trupe, znatno ojačane i reorganizovane, re-agirale su počev od jeseni 1943. nizom ofenzivnih operacija na najugroženijim pravcima i rejonima jugozapadnog reštafa. Za Nijemce su u to vrijeme brojne snage Narodnooslobodilačke vojske u istočnoj Bosni (Treći udarni korpus sa sremskim snagama), Sandžaku i Crnoj Gori (Drugi udarni korpus i 5. udarna divizija) i prostrane oslobođene teritorije koje su kontrolisale, predstavljale opasnost ne samo za preostale pozicije u tih oblastima već i za njihove pozicije u Srbiji. Zbog toga su oni u toku decembra angažovali svoje brojne snage za izvođenje ofenzivnih operacija u Sandžaku i istočnoj Bosni, sa ciljem da razbiju snage NOV ši da ih bar potisnu iz graničnih rejona prema Srbiji.

U toku prve neprijateljske ofenzivne operacije, od 4. do 18. decembra, 5. udarna divizija se, poslije prodora njemačkih snaga u Sandžak, našla samo na pravcu glavnog udara tih snaga. Vodeći zaduzujuću obranu, ona se povlačila na sjeverozapad u istočnu Bosnu pravcem Prijepolje—Pribor—Višegrad—pl. Desetak. Tu je stupila u kontakt sa dijelovima Treteg udarnog korpusa.

Međutim, u tome dijelu istočne Bosne već je bila u jeku novog ofenzivnog operacija njemačkih snaga. Nijemci su pokusavali da okruže i razbiju 5. udarnu diviziju i dijelove Treteg udarnog korpusa. Vodeći triku borbe u otvoren planinskom kraju po zimi i dubokom snijegu, 5. divizija je krajem decembra otoprla svoj manevr na jug i bio rejon Fote.

#### 4. novembar

Deseta brigada je izvršila napad na bugarski garnizon u Palilisu. Ova je jedina bila oko 500 vojnika. Postojali su dobiti uslovi da napad uspije, jer su Bugari bili iznenadeni. Međutim, zbog slabog nadzora između bataljona napad nije doio očekivane rezultate. Bugari su se pribrali i, vidjevši da napad nije organizovan, odmah stupili u protivnapad.

Rezultat: izbačeno iz stroja oko 20 Bugara. Mi smo imali 3 mrtva i 11 ranjenih.

Pomerili smo Limski partizanski odred, koji treba da se popunjava sa terena između Rudog, Ustiprade i Cajniča. Za odred smo dali iz naše divizije 14 vojnih i političkih rukovodilaca. Uslova za njegovo jačanje ima doista, samo je ljudstvo dugo bilo pod četničkim uticajem, pa sa njim treba intenzivno raditi.

#### 5. novembar

Na frontu nije bilo promjena. Radilo se na evakuaciji magacina iz Pribaja, na organizovanju narodnooslobodilačkih odbora na selima; održali smo brezne konferencije. U vojku se dobrovoljno javilo oko 150 boraca.

Limski partizanski odred broji oko 300 boraca.

Irvjetivali smo Vrhovni štab o jedini neprijatelja na sektoru Sargan—Užice—Cajetina, o saradnji četnika i okupatora i o njihovom teroru. Jednoj grupi četničkih kvrsinga sa ovoga terena održali smo javno sudeđe u Rudom. Nared je masovno dolazio na sudeđe i dobro prihvatio presudu.

Prisavljali smo 7. novembar u svim jedinicama na lijep način. Uputili smo poddravne telegrame Vrhovnom štabu, štabu Drugog korpusa i borbama 2. proleterske divizije. Štab divizije uputio je borcima naše divizije i poхvalnu naredbu za borce koji su se istakli u poslednjim

borbama. Štab divizije nagradio je ruftnim naredom zastavnika Vugnovića Đukana, vršnog minarskog odjeljenja 1. kraljeve brigade i borce Radanović Iliju, puškomitrailjerca 2. čete, 3. bataljona 4. kraljevske brigade.

Nared je svuda dobro učestvovao u prosлавi i donio borbeni hrabru.

U sastav naše divizije štab drugog korpusa je poslao jednu talijansku brigadu divizije „Venecija“, jачine oko 600 boraca. Dobre su naoružani, ali slabo borbeni. Poslali smo ih na sektor 1. brigade.

#### 10. novembar

Dva bataljona 1. brigade napali su dvije njemačke čete u Mokroj Gori. Napad je dobro pripremljen, ali slabo izvršen, zbog nevojničkog držanja zajedno sa Sargom. Nijemci su, naime, bježali iz Mokre Gore sa kamionima u praznji 2 tenka. Naša zajedna se uplašila tenkova i odmakla svoje položaje od ceste koju je već bila zaražila. Na taj način dala je mogućnost Nijemcima da pobegnu u pravcu Ulica.

Rezultat: poginelo 10, a zarobljeno 4 Nijemaca (među njima jedan oficir); zaplijenjeno nekoliko pušaka, 1 strojnica, 2 pistole, nešto municije i namirnica.

Mi smo imali 3 mrtvi i 7 ranjenih (1 teza).

Nared u Mokroj Gori vrlo dobro je došekao male borce.

Prva brigada je ostavila obe bataljona na Sargenu.

Uslijed vojničkih nedostataka u izvođenju akcije kod Ravanača, na Palisadu i Mokroj Gori, napisali smo naredbu štabovima brigada da povredu računa o greskama svojih oficira. Sto nam ove akcije nisu uspjale, krivicu snose starjeline, a ne borce.

Zbog slabog komandovanja bataljonom kod Ravanača smijenili smo komandanta bataljona.

#### 12. novembar

Dvije čete 10. brigade upale su noći 12/13. u Štab četničke Zlatiborske brigade u selu Bljivoševi. Ubijena 4 četnika, zaplijenjena 3 puškomitrailjera, 4 puške i 2000 metaka.

U odanečivim operacijama 2. proleterska divizija došla je do blizu Sjenice. Međutim, Nijemci su bero reagovali i doveli snage iz Novog Pazara za održanju Sjenice i za odbacivanje naših jedinica ka Prijepolju. U borbama 12. i 13. novembra Nijemci su broj izbili ostalom od Sjenice prema Prijepolju, do sela Kačeva, gdje su razbili jedan sandžački bataljon i talijansku brigadu 14. novembra.

Štab 2. proleterske divizije izdao je 14. naredbu za protivnapad na neprijateljske snage koje su se grupisale duž komunikacije Kačeva-Sjenica.

U ovom protivnapadu, koji je izveden noći 14/15. ubestovale su: 2. dalmatinska brigada sa jednim bataljom; 2. proleterske brigade i jednim talijanskim bataljom brigade „Taurinense“ bočnim napadom od prave sile Milicije prema Velikoj Pardurici — na komunikaciju Sjenica-Kačeva; dva bataljona 2. proleterske i dva talijanska bataljona brigade „Taurinense“ dobili su zadatku da napadnu Sjenicu sa sjevera; 3. sandžačku brigadu, dva bataljona 4. kraljevske brigade i dio talijanske brigade „Venezia“ dobili su zadatku da napadnu neprijatelja na poludjelu Kačeva-Kobilja Glava.

Nat protivnapad imao je izvjesne rezultate. Neprijatelj se ogurneo brando na pravcu napada 2. proleterske, 3. sandžačke i 4. kraljevske, gubivši položaje, ali ih je upotrebom tenkova i pojavljivanjem svojih snaga uspio povratiti u toku noći. Zajedno sa Nijemcima nalazila se Šiptarska milicija koju su Nijemci prikupili sa prostorija planine Jadovnika i Sjenice.

Cetvrtu brigadu izbacila je iz strelja oko 20 Nijemaca i Šiptara, a imala 3 mrtvi i 9 ranjenih.<sup>143</sup>

Milicija se grupišla oko Brodareva, koja nadi još drže.

Štab Dragog udarnog korpusa imao je podatak da Nijemci dovezle snage od Novog Pazara u Sjenicu. Već 11. novembra u Sjenici se nalazio njemački put, a 12. novembra snaga su još dva bataljona. Pošto toga Nijemci su stvorili mobilizaciju Šiptarske milicije i do 13. novembra njena jedina u Hramu regije Sjenice i Jadarika izbila je oko 2000 ljudi.

Ove snage na pravcu Sjenica-Prijepolje bile su uveć u njemačku obziru na istočnom teritoriju Sandžaka i istočne Bosne, nazvanu „Kugelblitz“, koja je počela 4. decembra 1943. padom Prijepolja u ruke Nijemaca.

U borbama 2. proleterske divizije na pravcu Sjenica-Prijepolje detaljnije se može vidjeti u izvještajima koji su objavljeni u časopisu 114, 41, 42, 43, 44 i 45.

### 16. novembar

Nalazim se u sastavu 2. proleterske divizije. Dali smo zadatice svim jedinicama za noćni protivnapad: 2. dalmatinska brigada i dva bataljona 2. proleterske brigade napadaju bolno na neprijatelju na odsjeku selo Halmovitići—k. Turjak; 3. sandžacka brigada i jedan bataljon 2. proleterske brigade bolno napadaju Gvord i Debelo Brdo (dimo od komunikacije); a 4. krajiska brigada napada frontalno na Kafevo; jedan bataljon 10. krajiske brigade upućen je prema Brodarjevu.

U noći 17./18. eve tri naše kolone vodile su teške borbe, ali je neprijatelj uspio da održi svoje položaje zahvaljujući tenkovima, kojima je stalno manevrirao. Na čitavom odsjeku napada — duž ceste od Halmovića do Kafeva — nalazi se veliki broj Nijemaca iz grenadirske divizije, koja se borila i na Istočnom frontu. Po našoj procjeni ovđa se nalazi oko 2000 Nijemaca, oko 2000 tatarske i muslimanske milicije i do 10 tenkova.

Na Kafevu se vodila vrlo žestoka borba. Nali su bili zauzeli sve važnije visove, ali se neprijatelj držao u tvrdim zgradama i stalno vrlo protivnapade. Tenkovima je prebacivao vojnike, često iza leda naših boraca. U tim protivnapadima nali su izbačeni sa zauzevih položaja oko Kafeva.

Rezultat borbe kod 4. krajiske brigade: Nijemci i milicija imali su osjetne gubitke. Naši borci su zaplijenili 4 „Barca“ (2 neispravna), 2 puškomitrailjera belgijske proizvodnje, laki bacac (bez udarne igle), 10 sanduka municije, 6 magazina sa opremanom.

Brigada je imala 10 poginulih, među njima tri drugarice i 44 ranjenih, od kojih dvije drugarice. Izgubljen puškomitrailjer i 2 puške.

### 17. novembar

Zbog jakog neprijateljskog otpora i dosta teških naših gubitaka, odustali smo od daljih napada na neprijateljske položaje duž komunikacije Kafevo—Sjenica. Glavnina 2. proleterske divizije prebačena je na lijevu obalu Limu, na sektor selo Seljanica—Brodarjevo (koje je povraćeno), a 4. krajiska brigada je postavljena u rejon sela Bistrice, sa jednim bataljonom na lijevoj obali Limu

radi veze sa 2. proleterskom brigadom. Dva bataljona 10. krajiske brigade na položaje oko Nove Varoši, koja je bila oslobođena novembra.

U toku 18. i 19. neprijatelj na pravcu Prijepolja nije vratio pokrete.

Osmagačeg<sup>28</sup> tri bataljona 1. brigade i bataljon talijanske brigade „Venecija“ izvršili su napad na bugarski garnizon u Kremni. Jatina garnizona je bila 400 Bugara, 30 Nijemaca i 6 tenkova. U žestkoj borbi Bugari su potpuno razbijeni.<sup>29</sup>

### Rezultat borbe:

Zarobljeno 65 Bugara (među njima 2 oficira, 1 lječnik i 1 podoficir) i 1 Nijemac; izbačeno iz stroja oko 50 neprijateljskih vojnika; zaplijenjeno: 2 bugarski topa 75 mm sa 200 granata, 3 minobacača 81 mm, 3 bugarska teška mitralijera, 2 njemačka „Barca“, 2 bugarska puškomitrailjera, ručni bacac, 40 pušaka, 30 pištolja, oko 60 sanduka puških i mitraljeških municija, 20 sanduka mina za bacanje, dosta ručnih bombi, 100 konja i magazini sa opremanom, 10 dvosavinskih kola i 2 kamiona. Pored ovoga zaplijenjeno je dosta italijanskih krila, čebudi i druge vojne opreme. Sav materijal je odmah evakuiran.

Mi smo imali 2 mrtva i 6 ranjenih.

Akcija je potpuno uspjela. Nared Kremna oduljevljeno je dočekao i primio naše borce.

### 19. novembar

Bugari su jakim snagama napali Kremnu i zauzeli je. Borba je vodena čitav dan. Bugari su imali oko 20 mrtvih.

Jedna četa Bugara noču je napala jednu našu četu na Sargani. Četa je bila oprezena, dočekala Bugare i odbrila. Bugari su ostavili 4 mrtva.

<sup>28</sup> Stab 2. proleterske divizije i ja poslali smo zajednički izveštaj o ovoj teškoj borbi stabla Drugog udarnog korpusa sa prijedlogom da Prijepolje ne treba više brani. Članak L-18, 69, sa bugarski garnizoni u Kremni, Ulisu, Čajetini i Palilaci pripadaju su 31. diviziji. Stab ove divizije nalazio se u Ulisu.

20. novembar

Bugari su i ovog dana bili aktivi. Pokušavali su da jadim petrološku izbižu na Sargan. Naša artiljerija je dobro tukla i odstrelila 2 bugarska brdika topa i pobila posedu. Jedan talijanski bataljon u juriju je naletio na tenkove, koje nisu primjetio zbog jakе magije, te je imao 24 mrtvih i ranjena.

U toku dana neprijatelj je imao nešto mrtvih i ranjenih. Kad nas dva ranjena.

21. novembar

Opet su Bugari sa nešto Nijemaca izvršili napad na Sargan. Jasna 1309. Borbe se vodila čitav dan. Pred noć je našima uspejelo da bočnim napadom protjeraju Bugare, koji su bili zauzeli Sargan. Bugari su ovdje imali 19 mrtvih i 19 ranjenih.

U ovoj borbi 1. brigada je imala 4. mrtva i 10 ranjenih.

Dosadašnje naše borbe sa Bugarima pokazale su da oni nemaju borbenog iskustva, premda se dobro bore, naročito kada su u rovovima i bunkerima. Naši borići su bolji od Bugara za dvije klase.

Zarobljeni Bugari poslje dugog natezanja i ubjeđivanja ostali su u našim jedinicomama. Rasporedili smo ih u I. i 4. brigadi.<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Neko navedenjem Bugarima nazlažila su se dva rezervna oficira: tješkar i profesor gitaradžije. Vojnici su bili verovatno setjaci. Sa tješkarom i profesorom mraza smo razgovarali o potrebi sa jedinicom boriti protiv njemačkih fašističkih osvajaja. Govorili su nam da su svim stvarima za to, jer je dva dana prene Nijemci, ali oni žele da tu borbu pođu i razviju u Bugarskoj i upore su usudili da ruke i sve zarobljene vojnike poslušnu da oda u Bugarsku. Mi smo, naravno, znali da je put u Srpsku za njih tako bio neizvodljiv i da je preda o borbi u Bugarskoj bila samo pogorje da se jedinstveno vrati u ovaj garnizon u Kremenu ili u Užice. Poslike dugih naših razgovora sa njima dovođene i sa vojniciima na kojima su pristali da ostanu u našim jedinicomama dok se ne usude povratak prilikom da se prebače u Bugarsku. No, nizu kod nas došao ostali. Uskoro su Nijemci, Bugari i četnici izvršili okončavu na slobodnom teritoriju Sandžaka i grančića - daje Šabacu u komu su nastala 3. divizija, pa su Bugari prviom prilikom predli u drugu stranu, setni četvrtocu koji su se borili sa našim borcima. Najduže je na nizu ostao profesar gitaradžije. Bio je stalno pri štabu divizije. No, kada smo se, poslije borbi

22. novembar do 3. decembra

Na sektoru divizije ništa novije. Neprijatelj nije aktiviran sa pravaca Sjenice i Kremene. Naša divizija drži Sargan i Novu Varoš, a međuprostor kontrolisemo 10. brigadom.

U borbi noć 26./27. i tokom 27. tri bataljona 4. brigade i dva bataljona 10. brigade povratili su Novu Varoš, u koju su bili ubili četnici i ove protjerali na desnu stranu rijeke Uvca. Manje naše jedinice čestile su slobodnom teritoriju od četnika. U Bačkovidima je nadeno 18., a u selu Banji 50 putnika sa municijom i strijeđljana su 3 četnika.

Sa našim inžinjerima napravili smo za 4. dana vrlo dobar fizički most na Limu kod Rudog, preko koga mogu da prelaze dvočovinska kula i automobile.

U međuvremenu smo poslali 10. oficira i vođnika na srednji vojni kurs koji je formiran pri štabu Drugog udarnog korpusa.

Imamo nevolju sa Limskim partizanskim odredom. Ljudstvo je dobrim dijelom naborbeno i nedisciplinovano, a komandant odreda Krešović ne odgovara svoj dužnosti, jer često gravi političke greške.

U nekim selima između Priboja, Višegrada i Rudog formirani su narodno-slobodnički odberi i još je nešto omiljedanica došlo u naše brigade.

Iz Srbije nam je stigla 1. sumadijska brigada. Brojio oko 300 boraca. Sa njom je stigao drugi Moma Marković, politički komesar Glavnog štaba za Srbiju. Dobro smo doškali Sumadince. Kod nas su se odmorili, pa su karmionima prebačeni za Prijepolje, gdje su stigli 29.XI.

3. decembar

U štabu 1. brigade napravili smo plan napada na Kremenu u kojoj se nalazio oko 1200 Bugara sa nešto Nijemaca i četnika. Napad vrše tri bataljona 1. brigade i jedan i po bataljon 10. brigade.

po istočnoj Bošni, vratili za Peću, nad se profesar ingubio na prelazu Željezničke pruge kod Prage. Kurirao nad oticom je ustasima III. Nijemaca u Pradu.

#### 4. decembar

Nijemci su nagni izvršili napad na Prijeopolje u 3 satova izjutra. Prilaze Prijeopolju sa istoka branila su dva bataljona 2. proleterske brigade, a u gradu se nalazila 1. sumadijska brigada. Brzim predorom neprijatelj je iznenadio naše jedinice koje nisu pravile organizovan otpor. Nijemci su odmah zauzeli most na Limu. Najtežu borbu imala je Sumadijska brigada, koja je izgubila dosta boraca. Knali smo gubitaka na gazuvinama preko Limu.<sup>147</sup>

Javili smo odmah 4. brigadi, koja je bila jugoistočno od Nove Varoši, da se hitno rokira na liniju Bistrica—Đururovo, sa zadatkom da se preko Đururova poveže sa 2. proleterskom divizijom i da dobro zatvori cestu od Bistrice ka Banji i Prabeju.

Neki 4/3. izvršili je napad na Kremnu. Bugari su se testoko borili. Nekih su uspjeli da istjeraju Bugare iz rovova na kosi Ravnicu i vodili su borbu za 4 bugarsku lozu na Rudinama (k. 886). Bugari su izvršili tri protivnog pada na tom sektoru. Nismo imali podatke da se jedan neupravljani bugara nalazi u Šljivovici, tako da se jedan

<sup>147</sup> Operacija „Kugelblitz“ bila je usmjerenica protiv naših divizija 3, 8, 17. i 23. i uvredio ju je 3. 285. hrvatski armijski korpus, prema planu današnje 3. eksplose njemačke armije. Opati zarinača ove operacije bila je: džezovima 389. legionarske divizije, 1. levackim rezervnim pokloni i 92. motoriziranim pokloni u Sarajevu, džezovima 160. rezervne pješadijske divizije i 263. motoriziranim pokloni iz Tuzle i Zvornika i džezovima 24. bugarske divizije iz Ustica i Kremne — izvršili brzi predor i napadaju zaprečnu liniju Ravnjan—Sokolac—Han-Pijesak—Vlašenica—Sarobrenica—Draža, i na zadržati 22. i 27. diviziju te u vrijeme 1. hrvatske divizije iz ređene Sjenice i 1. 285. „Princ Eugen“ divizija na liniju Gacko—Nevesinje, nadiruti sa jugoistoka i juga mreže su zadatki da na svojim napadima praviraju radnju naše jedinice i nabore ih sljeveru od linije Vladičić—Pole, na prostoru, omreženu navodnjeno zaprečnom linijom, i da ih tu okrule i unište. Odabrali su način rata Jugoslovenske 1941—1945.<sup>1</sup> knjiga 2, str. 11 — u daljem tekstu: Odabran je način rata Jugoslavije knj. 2, str. 113.

Prva ordnica njemačke divizije poslije zauzimanja Prijeopolja, glavnimtom smaga nastupala je 1. kom. Pješevima, koja je sastavila 3. doberonik, 8. doberonik i 10. časova njena prethodnike uče su u Čapljini. Njen 29. hrvatski puči okrenuo je u Prijeopolju ka Priboju, protiv 3. divizije. Ovome puču sadežnjavali su džezovi 24. bugarske divizije na pravcu Kremna—Vardišće—Đururov i Žitomici.

naš bataljon morao angažovati prema njemu, čime je bio održan napad na bugarski garnizon u Kremni. Bugari su pretrpjeli ozbiljne gubitke u Ravnicama i Rudini. Mi smo imali 4 mrtva i 12 ranjenih. Zaglijenili smo telki mitraljez i 10 pušaka.

#### 5. decembar

Dva bataljona 4. brigade, prebađena preko Limu u Đururovo, nisu mogla da uspostave vezu sa proleterskim jedinicama i nisu znala dokle je neprijatelj predre prema Pjevljima.

Od Peća smo dobili depešu da neprijatelj nadire od Prijeopolja i Brodareva ka Pjevljima i da se vede borbe na čitavoj liniji. Tražio je da mi jednu brigadu pošaljemo borbu na Nijemce.

Bataljon 4. brigade i 2. bataljon 10. brigade vedili su borbu sa Nijemcima na Turjaku i prema selu Ratuču. Nijemci su zauzeli Bistricu i Ratuču.

Peta bataljona 2. proleterske brigade povuklo se od Prijeopolja u Priboj i tako privremeno ulalo u sastav naše divizije.

U toku dana održani su napadi Nijemaca prema Banji. Zbog situacije prema Pjevljima, uputili smo čitavu 4. brigadu i dva bataljona 10. brigade na sektor Kaludrovići—Boljanidi, sa teljštem ka Boljanicima, da zajedno sa jedinicama 2. proleterske divizije uče bojne napade na neprijatelja i natvore pravac za Čajniče. Dva bataljona 10. brigade ostavili smo na liniji selo Uvac—Priboj, na lijevoj obali Ljema, a 1. brigadu na liniju Bljelo Brdo—Vardišće—Višegrad.

U toku dana premjestili smo bojniču diviziju iz selo Zlatari i naredili da ide u selo Zaborak. Stab divizije je stigao u selo Strmac. Bojnica se zaustavila u selu Mittar, jer su domali od drugova iz Ljimskog odreda da su Nijemci ubili u Čajniče 6.XII u 10 časova. Uverte smo i mi dobili isti izvještaj. Na osnovu ove situacije, a posto nismo uspostavili vezu na pravcu Kaludrovića i Boljanida sa jedinicama Drugog udarnog korpusa, odlučili smo da cijelu diviziju prebacimo na sektor Rudo—Uvac—Višegrad, gdje smo vidjeti dalji razvoj situacije.

#### 4. decembar

Sve male jedinice, koje su bile orijentisane prema Pijevljima i Beljančićima, i divizijska bolnica prešle su do 16 časova most na Limu kod Rudog. Borba kod sela Uvca podela je u 14 časova. U blizini porušenog mosta na Uvcu našli su otvarili vatru na neprijateljske kolone, koje su tu imale dosta gubitaka.

Stalno smo obavještavali Vrhovni Stab o situaciji kod nas. Vrhovni Stab nam je sugerisao da razmotrimo mogućnost dekoncentracije divizije na prostorije zapadno i istочно od rijeke Lima. Međutim, s obzirom na brzo napredovanje Nijemaca prema Čajniču i Goraždu, zatim na dosta ograničene mogućnosti našeg manevra oko rijeke Lima i Drine, a već smo imali dosta ranjenika u divizijskoj bolnici, nismo se odlučili na ovakav raspored divizije.

Vrhovni Stab nam je javio večeras da su Nijemci preduzeći ofanzivu u istočnoj Bosni od pravca Tuza, Zvornika, Drništa i Sarajeva.

#### 5. decembar

Cetvrtu brigadu i dva bataljona 10. brigade postavili smo dal komunikacije Štrpeli—Bijeloj Brod, dva bataljona 1. brigade smo poslali na cestu ka Rogatici i u Višegrad, a jedan najem bataljon bio je na položajima kod Vardišta — prema Bugarima.

Ovaj Vrhovnog Staba smo dobili naređenje da pređemo Drinu ili prema Fođi ili preko Višegrada za Srebrenicu.

Vodili smo fitav dan borbe u Štrpcima — Bijelom Brodu i Budimljama sa pukom njemačke 1. borske divizije koji je vjerovatno dobio zadatak da očisti desnu obalu Limu i Drine do Višegrada. U ovoj borbi imali smo 1 mrtvog i 6 ranjenih.

Istog dana četnici su pokusali upad u Višegrad.

U toku dana 9.XII i noći 9/10.XII povukli smo 8-tavu diviziju preko višegradskega mosta.

Porušili smo mostove u Priboju, na Uvcu, u Rudom, dva u Dobrunu i ostalih između dva stuba most u Višegrada. Nismo ga htjeli vidi rušiti zbog njegove istorijske vrijednosti.

Prebacivanje naših jedinica prema Pijevljima i Beljančićima (po zahtjevu komandanta Drugog udarnog korpusa), od čega nije bilo nikakve koristi, jer su Nijemci brzim prodorom u Pijevlju i Čajniču odbacili 2. proletersku diviziju ka rijeckama Tari i Čehotini, a zatim njihovo vratljanje nazad, ka Rudom, Bijelom Brodu i Višegradu, umorilo je jedinice. Marševi su bili brez i dugi.

#### 10. decembar

U toku ovog dana jedinice su stigle na prostoriju Višegrada, Bogatića, selo Brankovići, selo Stavunji. Avioni su izviđali ovaj teren.

U selu Šemet, koje se nalazi na cesti Višegrad—Rogatica, našli smo na mnoge ledeve žena, ljudi i djece koje su pobili ustalje u četnici.

U 16 časova Nijemci su iz Dobruna stigli u Višegrad.

#### 11. decembar

Tri bataljona 4. brigade prebacila su se u selo Življevići, Blatnjevići i Stara Gora, a jedan njen bataljon je ostao u selu D. Lijeska da izviđa neprijatelja u Višegradi; 10. brigada se smjestila u selu Perušići, Krivojevići i Brankovići; 1. brigada u selu Hadroviće i Štrmac i u Rogaticu. Dalj smo zadatki 1. brigadi da poruli mostove na rijeci Rakitnici od Rogatića do Mosta i da se poveže sa našim jedinicama kod sela Gučevo. Uspostavili smo vezu sa 17. majevičkom brigadom i poslali kurir Stabu 17. divizije da nas izvijesti o situaciji u istočnoj Bosni.<sup>118</sup>

Danas do 12 časova prebacila se preko Drine kod Starog Broda (sjeverno od Višegrada) pomolu slijeva 1. julijanovska partizanska brigada. Povezala se sa nama. Sa njom je došao drug Milhađo, sekretar Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Pošli su ovamo po pozivu Vrhovnog Staba.

<sup>118</sup> Dvadeset sedma udarna divizija (2. krajolika i 17. majevička brigada) nalazila se 11. decembra na prostoriji sela: Baranik, Bereg, Lakovač, Šperenac. U Šperenaku uspostavili smo vezu sa 17. majevičkom brigadom. Stab 27. divizije nalazio se u selu Radovici (Zbornik IV/38, 44).

#### 12. decembar

Cetvrtu brigadu je izvršila pokret za selo Žepa, 1. brigadu je ostala na sektoru Brankovići—Širmac—Osovo, a 10. brigadu u selima Dumanjaci i Šećići radi veze sa 27. divizijom.

Danas je vodena borba na cesti kod Semeđa sa jednom njemačkom kolonom jačine do 200 vojnika. Naše dvije fete su rasporedile ovu kolonu i namijetle joj orjetne gubitke. Druga njemačka kolona je došla nadimom s leda, te se nala rasporedila morala povuci. Kako je na Semeđu bila gusta magla, nata je rasporeda pogriješila što se nije bolje obvezljedila. Kod nas su bila 3 mrtvi i 2 ranjenika.

Danas smo se sastali sa članom 27. divizije.

#### 13. decembar

Sa divizijom i 1. južnomoravskom brigadom pomjerili smo se na prostoriju selo Žepa, selo Mandra, selo Čedrenje, Palek. U Žepu su nas dočekali stari ljudi, žene i djeca. Dozajnemo da su svi sposobni muškarci mogli lizati u miliciji. Sklonili su se ispred nas. Selo je veliko, leđi u krčevitoj dolini, a okolina trdu su podumljena i krasiva. U blizini Žepa je poznati kanjon Drine.

#### 14. decembar

Cetvrtu brigadu je krenula preko planine Javora ka Srebrenici, da ispitá stanje na komunikaciji Vlasenica—Srebrenica. Deseta brigada se pomjerila preko sela Brložnica i Planice da ispitá situaciju prema Han-Piševku i radi veze sa 27. divizijom.

Bili smo donijeli odluku da krenemo na srebrenički sektor, a to je bila i direktna Vrhovnog štaba. Međutim, 4. brigada ispitavši dati poj sektor, izvijestila je da je posjedujemo cesta Vlasenica—Srebrenica, u Srebrenici se galazaju Nijemci, a njihovi prednji dijelovi nalaze se na sjevernim padinama Javora i Ravne planine. Dalje, nešto između 13. i 14.XII prebacila se 27. divizija preko ceste Vlasenica—Kram, zato se dva njena bataljona nisu mogli probiti.<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Jel 8. decembra neprijatelj je uspio da napravi komunikaciju Srebrenica—Vlasenica—Han-Piševak—Šokolac. Toga dana

Na osnovu ove situacije ocijenili smo da je neprijatelj aktivirao duž cijele komunikacije Srebrenica—Vlasenica—Šokolac i da je još može pojačati svoje snage na prostoru planina Javora i Devetaka, čime bi otčekao sasudnjici policijski naše divizije, te je valjalo da što prije napustimo prostoriju na kojoj se divizija sada nalazi. Donegnuli smo odluku da diviziju prebacimo na juhorimsko-kalinovачki sektor, na kome imaju nešta naših snaga, a čime bi rasteretili centralni dio istočne Bosne.

#### 15. decembar

U toku noći 14/15.XII izvršili smo pokret sa svim jedinicama prema Rogatici u namjeri da iduće noći predemo željeznički prugu Sarajevo—Višegrad u gornjem toku rijeke Prače. Međutim, u rano jutro 15.XII neprijatelj je sa jakim snagama krenuo iz rejonja Rogatice u pravcu Sjevernog i Šokolovića. O tako velikim njegovim snagama smo Rogatice nismo znali. Prva brigada se razvila za borbu, koja je počela u 8 časova. Prije toga bila je gusta magla, koja je vrlo brzo prodigla. Neprijatelj je na pravcu 1. brigade raspolagao sa 3 brdskim baterijama, sa velikim brojem minobacača i automatskog oružja. Zbog precizne artiljerijske vatre nali su morali da se brzo povlače sa posjednutih kosa i položaja i nisu mogli da afikasnije tuknu neprijatelja. Komori su nam omale bolju bitku. One su i stradale od avionskog bombardovanja. Nata oba topa, pogodena od neprijateljske artiljerijske vatre, onspozisaloju su. Na sektoru 4. brigade kod Sjevernog i Batajlija borba je bila takođe teška. Artiljerijskom vatrom neprijatelj je osakatio brigadnu komoru i komoru dvaju bataljona. Na sektoru 10. brigade i 1. južnomoravske brigade vodena je manja borba. Neprijatelj je ovdje bio slabiji. U sam mezik neprijatelj je uspio na cijeloj liniji Sjeverno—Rađevići—Plotnik da uđe na ivice Surme.

Raspored njegovih snaga u zoni ove komunikacije bio je slijedeći: dijelovi 289. legionarske divizije, 1. rezervni puč i 33. motorizovani puč — na odjelu Šokolac—Han-Piševak; dijelovi 102. rezervne divizije — jugoistočno od Vlasenice, usmjereni prema jugoistoku; dijelovi 301. motoriziranog puča — lijevo od 102. rezervne divizije, zaključno sa Srebrenicom, frontom ka jugu. (Oslobodilački rat naroda Jugoslavije," knjiga 2, str. 129).

### Rezultat borbe:

Prva brigada je imala 63 mrtva, ranjena i nestala; uništena su joj 2 puškomitrailjera i oba topa 60 i 75 mm. Neprijateljski gubici u borbi sa 1. brigadom bili su doista veliki. Četvrta brigada je učinila borbu do same ivice Šume sjeverno od Babljaka.<sup>174</sup>

<sup>174</sup> Kada smo u Šabu divizije u toku 14. decembra razmatrati situaciju, našavali smo da je lijeva kolona 1. brdske divizije, koja je nastupala od Prijepola, preko Pijevdžija i Gorača, već stigla u rejon Sokolca, a kako smo znali za posnete 2. 22. divizije sa juža — od Požeških Pradi i Sokolca, misili smo da danas već vodi tekuća divizija preko put od Zagađa do Požeza. Međutim, situacija je bila ranog teha. Prva brdska divizija izbila je 11. decembra na liniju sjeverno od drvara Vilegrad-Raspica. Ona je ostvarila voju — došao je 24. bugarskih divizionih na rijek Drini, a lijevo na borbenom grupom „Gros“ 2. 88. divizija, koja se nalazila u rejonu Sokolca. Na taj način bio je stvoren velika dosta solidan obrub oko prostorije na kojoj su 13. decembra napalile 27. i 5. divizija, a najljeđe neprijateljske snage nalazile su se ugravirane pravcu pokreta 3. divizije (Zbornik IV/28, str. 284 i 285). „Obložiliški rat naroda Jugoslavije“, knj. 2. str. 180.

Vrijedno istaći da slijedi redak borbe 13. decembra. Izjavila nagađa bilo nam u koloni 1. brigade, našavimo sa dragovoljima iz njene Šabke. Jutro je ovanula sa veoma gustom maglom, tako da je nematrica bila skrovito isključena. Međutim, magla se potekla nego dnosti negdje oko 7.00 satova i vidio se brez otvora. U to vrijeme kolona brigade nalazila se na kosaču sjeverno od sela Šentja (11 km sjeverozapadno od Raspica), u pokretu na jugozapad. Odmah smo osnovili jednu juhu neprijateljsku kolonu, koja se nalazila lijevo od nas na udaljenosti od oko 3 km. To je bila jedna od kolona njemačke 1. brdske divizije, koja je toga jutra krenula prema našoj diviziji.

Brižnici smo bilo pripremili za borbu, koja je uskoro i počela. Bila je to prava borba u smeru, ali bez uvodne borbe prethodnic. Predušili smo mjeru da se brigades bolnice i sve komore što prije ponudi na rivici tame planine Devetaka, kod sela Radenica. Prije no što je ovu mjeru bila izvršena, stigla je neprijateljska avijacija, pa su od nje kovertirani dosta gubitaka. Grupe od 3 do 4 aviona pomicale su Nijemce u toku čitavog ovog dana.

Za vrijeme ove borbe učinili smo veliki broj šiptarskih mliječnih u sastavu 1. brdske divizije, tako je neprijatelj bio besno i tehnički nadređen, 1. brigadi je vrlo uspijeno parciala njegova napade u toku čitavog dana ove oštire borbe.

Na pravcu 10. i 1. južnomoravskih brigada, tj. prema selima Mandići i Ravnici, raspadala je borbeni grupa „Gros“ 2. 88. divizije „Prince Eugen“ (Zbornik IV/28, str. 286).

Odmah poslije ove borbe i najnužnijeg prikupljanja krenuli smo sa ciljem da se što prije prebacimo preko ceste Han-Pijasak — Kram. Namjera neprijatelja je bila jasna: ubrojavanje naše divizije.

Zbog nedostatka vodiča i nepoznavanja terena, morali smo ići u jednoj koloni, tako smo dali zadatok Desetej i Južnomoravskoj brigadi da krenu preko Devetaka, da predu cestu kod Krama i da idu u selo Kute. Međutim, i one su došle na pravac pokreta 1. i 4. brigade.

Na cestu smo stigli delom kolone u 3 časa izjutra. Put dugabačak, vrijeme hladno, a borec umoran i gladni. Prva brigada je napala dva neprijateljska logora kod sela Mekote. Dva tenka su krasila na cesti. Napred je dobro izvršen, ali se neprijatelj zadržao i tučao nasumice iz tenkova i iz minobacača.

Prelaz ceste nije bio organizovan i sreden. Sve jedinice, osim 1. brigade, i bojnica ille su bez plana i reda. Sve su jedinice prešle cestu bez gubitaka, izuzev nešto gubitaka u komori Belonci je izgubila 5 nosila.

Prva brigada je zaplijenila 2 „Barca“ i jedan teški mitraljzer i odstrelila jedan tenk. Imala je jednog ranjenog i jednog mrtvog.<sup>175</sup>

Sa našom divizijom prebacila su se obe bataljona iz brigida 27. divizije.

### 16. decembar

Predali smo u rejon sela Podvisočnika i Malog Polja i tu smo sredovali jedinice. Ovaj rejon bombardovan je 8 neprijateljskih svinja; poginulo nam je 6 boraca. U 13. batašova jedna neprijateljska izvidnička grupa, oko 40 voj-

<sup>175</sup> U operacijskom dnevniku 8. divizije izjavljeni su gubici divizije u borbenim 13. i 16. decembra. Osti su iznosi: 33 mrtvih, 6 ranjenih, 8 zarobljenih i 27 nestalih. Izvod iz operacijskog dnevnika 8. divizije za mjesec decembar 1943. objavljen je u Zborniku IV/28, str. 183. Iz divizije su se u ranjima borbara sa 96. poklon 1. brdske divizije i u borbara 13. i 16. decembra ospali Bugari i milici borci sa teritorije Radeča, Priboga i Vilegrada.

Zatočavaju nam da zainteresirati i našim dnevniku da je u sastavu 8. divizije prešla kod Vilegrada i talijanska brigada divizije „Venezia“. Ona je u ranjtu pomenušim borbara u Malem Gori i na Segaru red bila oslobljena, pa je ova talijanska brigada na vrijeme borbi i marševa, u ovaj neprijateljski oblasti bila uglavnom raspoređena na zadatke u divizijskoj bolnici.

nika, napala je iznenada naše dječeve u blizini štaba divizije. Bili su brzo potisnuti, izgubivši laki bacac.

Uveće smo napsali brigadama naredbu o pokretu: 4. brigada za selo Kiještane — da obvezuje jedu 1. brigade, koja će se nalaziti na području sela Nevačka — Ravanjko—Podbukovik; 10. brigada sa divizijskom bolnicom — u selu Žeravica; Južnomoravsku brigadu — u selu Slivno i Petroviću.

#### 17. decembar

Štigli u Žeravicu u 11 časova, odakle je drug komesar otisao u štab Trećeg udarnog korpusa radi izlaganja situacije na našem pravcu i o potrebi odmora za našu diviziju. Sa njim je posao i drug Mihailo.<sup>172</sup> Ovog dana nije bilo borbi, sem kod 1. brigade sa manjim neprijateljskim odjeljenjima.

Na čitavom ovom sektoru od Višegrada i Rogatica većina seća je popunjena ili pusta. Nema hrane. Zbog toga naše jedinice ne bi mogle da se zadržavaju na ovom terenu.

#### 28. decembar

Citav dan 1. brigada vodila je borbu sa jakim neprijateljskim snagama, koje su se od Krama i Han-Pijske kretale u četiri kolone prema Žeravicom. Jedinice neprijatelja cijeni se na 4000 — 3000 ljudi. Prva brigada

<sup>172</sup> Triasenog III 14. decembra dobili smo naredjenje od Vrhovnog štaba da smo privremeno stavljeni pod komandu štaba Trećeg udarnog korpusa. Konzilj smo dobili i radio-karakteristike na radio-vesti sa štabom Trećeg udarnog korpusa. Međutim, nismo uspjeli da se međusobno povezemo radio-pušem na vrijeme cijelog našeg korpusa u istočnoj Bosni. Vjerovatno je bila neka greška u određivanju radio-članaka. Ova situacija onemogućila je štabu Trećeg udarnog korpusa da komanduje našom divizijom, a mi smo pak bili liseni bolje orijentacije i bolje nadziranja za sigurnije podniranje ovog korpusa.

Zbog toga smo se i odstupili da politički komesar divizije podeli 11. XII u štab Trećeg udarnog korpusa, koji se tada nalazio u Živinicama, da izvesna situacija na našem pravcu i da dobije direktive za naš dalji rad.

Bilo je drug liga Materić, pri povratku iz štaba korpusa, dobio radio-pušku sa međusobno radio-vesti, opet je bio uspiješno uspostavljen. Osim je da i dalje održavamo vezu sa štabom Trećeg udarnog korpusa preko Vrhovnog štaba.

ubila je i ranila oko 80 neprijateljskih vojnika, a imala je 3 ranjena. Neprijatelj je stigao do ispred Žeravice.

Uveće smo povukli 1. južnomoravsku brigadu sa selo Tarevo da bude bliže štabu Trećeg udarnog korpusa i da je potajno na neku berbajdžanu prostoriju. Prva brigada izvršila je pokret sjeverno od Kladinja, u rejon sela Pluhovica i Budova, 10. brigada i divizijska bolnica prebacile su se takođe u toku noći sjeverno od Kladinja, u selo Gojakoviće i Brloške, a 4. brigada pomjerila se sjeverno od puta Kladanj—Vlašenica, u rejon sela Trnavo-Dopaske. Štab divizije prešao u selo Brloške.

#### 19. decembar

Izbjutra javili štabu Trećeg udarnog korpusa o situaciji i tražili da nam hitno posalje direktive. Bolnica smo poslali sa selo Tuholj, jer je neprijatelj došao u Šekoviće. U toku noći 19/20. stiglo je naredjenje štaba Trećeg udarnog korpusa da idemo na dolinu Spreče, ali to nismo mogli izvršiti, jer smo jedinice bili orijentisali preko Konjub-planine ka selu Vlajki. Politički komesar divizije još se nije vratio iz štaba korpusa.

Neprijatelj je ušao u Kladanj u 15 časova sa oko 4000 vojnika.<sup>173</sup>

<sup>173</sup> Pošto nije uspio da umiti naše snage u operaciji „Kugelblitz“, štab 3. SS trećeg udarnog korpusa donosi odluku da ponovo okruži i uništi naše jedinice na prostoriji planina Ravna-dolina rijeke Krivaja-planina Konjub. Plan neprijatelja bio je odjednostavljeno: jug — od Vareća, planine Žitljede i Olovne nastupa 7. SS divizija „Princ Eugen“, L. rezervni puš i dijelovi 10. legijske divizije, sa jugočita — od Han-Pijske, preko Kladinja i Konjuba i od Vlašenice preko Šekovića i dolinom rijeke Spreče nastupa 1. berdika divizija — Internaciono dijelovi 117. rezervne divizije i 901. motorizovani puš, ustas-odombaranski i četničke jedinice čata Majevića, Pašurina i Trešavu, gdje se nalazišta novih 18. divizija i nekoliko partizanskih odreda.

Ova operacija neprijatelj je nazvao „Schützenalarm“ (članak). Ona je trajala od 18. decembra do prel kraj istog mjeseca.

Prije 7. SS divizije „Princ Eugen“, 1. berdika divizije i 1. rezervnog puša vodile su borbe na pomenutoj prostoriji 17. i 27. divizija Trećeg udarnog korpusa, 3. divizija i 1. južnomoravska brigada, „Ostrobojčaci“ rat naroda Jugoslavije, koji, 2. str. 17.

Na osnovu ovog predstavlja je pogonsku planinu, napredovanje i uglašavanje potuljeno. Njemacke divizije bile su pot-

## 20. decembar

Je Tuholja smo izvršili pokret u 5 časova izjutra. U petu smo naš je stigao drug Ilija i donio naredenje od Stabla korpusa: da 4. brigada sa teškim ranjenicima odi do Ilinom Krivaje u rejon sela Osjetana i Repetana do 17. divizije i da joj preda teške ranjenike, koja bi ih umještala u baze Trećeg udarnog korpusa, a da se 4. brigada potom vrati u sastav svoje divizije; druge dvije brigade da krenu preko Krivaje ka 27. diviziji radi naslona na nju. Drug Ilija posao za 4. brigadom. Podravili smo se i podajeli da se što prije sastanemo.

Potpovali smo titav dan i stigli u Vojaku. Nismo nali na neprijatelja, nem na nešto milicije. Doznajem: u Olovu Nijemci, 27. divizija u Varedu.<sup>174</sup>

## 21. decembar

Ispitivanje terena i odmor jedinica. Ovdje smo naveli nešto hrane. U Olovu stigla neprijateljska izviđačka jedinica. Izdali naredbu za pokret u 24 časa. Početa veza za 27. diviziju.

Prema raspoređenju na vodenje operacije na ovakvom razmjeru, sve naseljantje imali su na vojnom transportu.

Gotovo sa cijelo trajanje ove neprijateljske operacije vremena je bilo bez padavina i ugodnom maglovito, pa je neprijateljska izviđačka samo ponudila moguće da deaktivira. Vlastna stajaga - 20-30 cm. Zima nije bila slična. Svega smo jedne godi na Konjuku imali oko minus 20° C. Osvakvo vrijeme bilo je na raku svim jedinicama, jer smo bili sljadeći obuveni i odjevani, mada je magla stekala orijentaciju, naradno na predstavljenu površinu.

Kako je nismo bili dosta nišakvu direktiva od Stabla Trećeg udarnog korpusa, tako divizija je 18. decembra predložila Vrhovnom Stabu da diviziju prebacimo preko Konjuka u doline r. Krivaje, da se na taj način kor može „odložiti“ od neprijatelja, sa kojim smo vodili borbu jučer na Priborju. Dolja naše orijentacija bila je: preko planine Zvijezde na Katinca i Romanij. Vrhovni Stab su istog dana složio sa našim prijedlogom. Zbog toga smo već u toku 19. decembra prebačili nošte naše jedinice u selo Tuholj i Petkovići (preverzadima od Kladnja), a cijela divizija priskupila se u ova dva sela u modi između 19. i 20. decembra.

Stab divizije je znao da se 27. divizija nalazi u rejonu Vareša, ali nije znao na slijedećku 7. 27. diviziju i druge neprijateljske snage na kojima je 2. divizija narednih dana vođiti teške borbe.

## 22. decembar

U toku ovog dana trebalo je da stignemo na prostoriju Okruglica—Nakčići. U 4 časa izjutru bili smo na cesti Olov—Vareš. U tom je stigao izvještaj obavještajnog oficira 1. brigade: da se 27. divizija povukla zapadno od Vareša i da se ne zna situacija na sektoru Okruglica—Nakčići—Zubeta. U ovakvoj situaciji, a osim na povlačenje 27. divizije, koja je trebalo da dejstvuje prema Olovu i Šakselu, morali smo donijeti odluku da krenemo do 27. divizije radi naslona na nju, a pretpostavljali smo da se ona povukla zapadno od Vareša zbog neprijateljskog napada od pravca Nišića i Zubeta.<sup>175</sup>

U toku dana stigli smo na sektor Pegari—Borovičke njive, s ciljem da se povežemo sa 27. divizijom i da sa njom izvršimo pokret za Okruglicu i Nišić, i dalje na istok.

Uveče smo dobili izvještaj od Stabla 27. divizije o situaciji na sektoru divizije.

U toku dana jedan bataljon divizije „Princ Eugen“ stigao je od Otevrlja u Vareš.

Da se ne bi stali na uskom sektoru zajedno sa 27. divizijom, donijeli smo odluku da se preko sela Manjinog vrha i Carev Han ponove prebacimo preko Krivaje, a ostale ili na Vojaku ili preko Konjuka. Bataljon koji je pošao da ispiši Carev han, našao je na neprijatelju u Manjinom Vrhu. Sada je bilo jasno da se neprijatelj nalazi i u Vojaku i da kontrolisje sve pravce na liniji Manjin. Vrh—Vareš. Zbog ove situacije preminjeli smo odluku i krenuli do Borovičke da končno zajedno sa 27. divizijom načinimo plan za razbijanje neprijateljskog obruta.<sup>176</sup>

18 Dva deseta dnevo decembra 27. divizija nalazila se na prostoriji Mr. Sutjeska, Kraljevići, Borovići. Stab divizije nalazio se u selu Slavni. Imali su podatak da se u Breži nalazi oko 1000 neprijateljskih vojnika, većinom iz 388. legionarske divizije. Nisu znali situaciju na prostoriji Čikola, Očerđija, Okruglica. Ove podatke ušeo sam u naredenja Stabu 27. divizije od 22. decembra 1943. potpisujući jedinošću, kojo je objavljeno u člancu IV/20, 122.

19 Borbeni grupa „Gros“, iz sastava 7. 27. divizije „Princ Eugen“, krenula je 23. decembra u 0.30 časova iz Man-Karaula (3 km jugozapadno od Kladnja) i istog dana uveče trebalo je, po

### 23. decembar

Prva brigada stigla u 9 časova na kosa sjeverno od Borovica, a 10. brigada sa bolnicom krenula za selo Mihorčić i Vukanovice. Ovog dana 4 neprijateljska avionske izviđačice nisu dali ni jednog momenta da se vrši ma kakav pokret. Citav dan su izviđali, mitraljirali i bombardovali! Morali smo cio dan ostati u sumi.

Jedna četa iz 1. brigade u izviđanju kod Han-Kopljista ubila je izvještaj broj neprijateljskih vojnika i konja. Neprijatelj je stigao u Borovičke Njive i Pogare, u jutarnjim satima oko 1000 vojnika.

Zbog aktivnosti neprijateljske avijacije uspjeli smo da se tek u prvi sunčev sastanemo sa komandom 27. divizije. Kaže nam da su misili da krenu sa divizijom preko rijeke Bosne na Kalinovik. Od toga su odustali jer ne znaju da li sada na Bosni ima gasova. I mi smo im rekli da bi to bio tešak manevar. Nakon prijedloga da izvršimo zajednički napad na praga i crtu između Vareša i Breze i da se prošlijemo ka Okruglici i Hadžićima nisu prihvatali. Rekli su da je neprijatelj napao sve prelaze na ovoj pruzi, a teren je nepokrivjen, pa bi sigurno imali doista gubitaka, a naredio bolnicu.

Konačno smo donijeli odluku: da 27. divizija napade neprijatelja na sektor Borovičke Njive, da tako omogući nad pokret preko Mohorčića ka Krivajima, kao i pokret njihovih jedinica ka Vlajki.

### 24. decembar

Dan sa magjom. Prva brigada bezim marškom stigla u 12 časova do koliba na potoku Luhica. Ovdje smo stigli i 10. brigadu. Tu smo odnijeli da obe brigade krene preko Krivaja kod sela Ribnici. O ovome napisali 27. di-

---

naredjenu svoje komande, da istiće na liniju sela: Duboljica–G. Halici–Stojčić (ova su sva sela napadala od r. Krivajet). Zbog dugog marša (oko 45 km) izgleda da lijevo i desno ove borbenе grupe nisu napred do stigle u selo Duboljicu, jer bi ga mi treba izvršiti još jedan objektil, ali je borbeni grupa stigla u selo Manjica. Vrh i G. Halici. Podatke o pokretu i rasporedu borbenih grupa „Groz“ nismo imali iz naredbe nijene komande od 21. decembra (Zbornik IV/20, 2009).

viziji. U 17 časova stigli na bedro Romanovac (k. 1239) i tu zanećili. Nedugo poslije, sa snijegom.<sup>177</sup>

### 25. decembar

U daljem pokretu ka Krivajima ispred sela Doline srestamo se sa neprijateljskim izviđačkim patrolama. To smo i otkivali. Odmah juštem 3. bataljon 1. brigade izbacio je neprijatelja i protjerao ga u selo Vesuve. Ubijeno oko 20 Nijemaca, 4 zarobljena; zaplijenjena su 2 „Jarcice“, 39 tovarnih konja sa komorom i dr. Mi smo imali 6 ranjenih (tebe). U borbi je bio angažovan i jedan bataljon 10. brigade. Odmah zatim brzo smo razuceli most na Krivaju u selu Ribnici i osigurali prelaz ciljevoj koloni.

Kod Doline i u Ribnici razbiljani smo dijelove 2. bataljona 29. puka 1. križarske divizije. U Ribnici smo našli ambulantu ovoga puka sa nekoliko ranjenika. Ranjenike nismo dirali nego smo kod njih ostavili plame za njihova komandu u kojem smo ovim krvolozima rekli da mi ne strijeljamo njihove ranjenike, kao što to oni čine sa našima.

Radi ispitivanja sektora Banovići–Podgorje uputili smo timo tri bataljona 1. brigade, a 10. brigadu nadzrjali u Ribnici. U selu Željevu nasmiali smo da je neprijatelj u Banovidima. To su nam potvrdili kasnije i Stabovi bataljona. Prvi bataljon 1. brigade nepes je neprijatelj u Nerkovićima i nasto mu izvještje gubitke: poginula 3 oficira i izbačene iz stroja oko 20 vojnika. Mi smo imali 9 ranjenih.

Zbog blizine neprijatelja izdali smo naredbu za pokret preko Konjuha.

<sup>177</sup> Stan 27. divizije sa 17. majevičkim brigadom, Romanjiskim partizanskim određenom, divizijskom bolnicom, jedinim bataljonom i tim dijelovima 2. krajiske brigade kreće se 24. decembra za name, dok je glavnička 2. krajiska brigada napala neprijatelja u Borovičkim Njivama i sa toga prevezeni bili bi i ledni objekti kolone. 25. decembra 27. divizija ukoliko se na Romanovcu ne pojavi bataljonom 14. puka 2. SS divizije „Prinz Eugen“ i u tokoj borbi nasmili neprijatelju očajne gubitke, pretrgovljivi i srušna dosta gubitaka. Postoji je ona, takođe pod borbenim izdah u selo Peštašku, a zatim preko Vlajke i planine Zvijezde stigla 21. decembra na presečnicu Stilci, Čestjanovci, Šukovi (Zbornik IV/20, 2009).

Izvijestili Vrhovni Stab o borbama i gdje se nalazimo.

#### 26. decembar

Marš težak uslijed umora boraca, koji se proteže noći gotovo nisu odmarali. Konji oslabili, a bolnica stalno traži dopunu. Ipak se mardovalo dobra dobro. Uz put smo nađazili na njemačke oznake. Svabe su kolonama prekrstavili Konjik!

Hijeli smo da stignemo do koliba Drinjake i to nam nije uspjelo, tako da smo i ova, po redu treću noć u ofanzivi moralni da nadimo u sumi. Noć vrlo hladna i nije se gotovo spavalo. Izjutra snijeg, a zatim vijavica. Ovo je bio jedan od najtežih dana ofanzive.<sup>178</sup>

#### 27. decembar

Bez vodika i po obuci nismo našli put za Drinjaku kolibu, ali smo nadali na put koji vodi za Tuholj i konacno odustali da idemo u selo, bez obzira ima li u njemu neprijatelja. I borci su bili spremni da istjeraju i bataljon Nijemaca, samo da se smjesti u selo.

U Tuholju smo stigli u 16 časova. Neprijatelja nije bilo.

Dobili smo podatke; u Kladnju je milicija; u Živinicama i Repniku — Nijemci.

#### 28. decembar

Dali brigadama zadatke: 1. će sauzeti Kladanj i kontrolišati teren ka Olovu; 10. brigada razrutiće cestu za Živinice i kontrolisati polum Vlašenici.

U 15 časova 1. bataljon 1. brigade približio se Kladnju „Šarci“ počinju dejstvovati. Odmah nam je bilo jasno da su u Kladnju Nijemci. Po podacima obovidaca, nadih simpatizera, oni su stigli u Kladanj u 13 časova sa 5 kamiona. Vidjelo se odmah; odustali su da brane

<sup>178</sup> Koliba Drinjaka udaljena je od najvišeg vrha Konjika (trigonometrički 1038), prema jugoistoču, oko 5 km. Znali smo da tu ne možemo smjestiti sve vojsku, ali smo mogli da aranjujemo razlike i boljave drugove. Međutim, zanovili smo u blizini samog vrha Konjika.

grad. Od napada smo odustali. Ubijeno je oko 20 neprijateljskih vojnika. Mi smo imali 6 ranjenih.<sup>179</sup>

Dvana estriga takođe nije mogla pred cestu, pa se uputila za Gojakovac. Nijemci su ovu cestu kontrolisali 20 tenkova i artiljerijom tukli brigadu.

Nova eduka: za obe brigade preko Brateljevića preći po noći cesta Kladanj—Olovu i stići na sektor Čude—Žeravica.

Nijemci su se plakli napadi na grad i čitavu nadoknalu artiljerijom.

#### 29. decembar

Marš težak, snijeg i magla. Kod boraca krajnji napori. Stigli smo do Čuda i Žeravica između 19 i 15 časova. Ovdje smo preostali.

Od Vrhovnog Staba dobili smo naredenje da manevrimo u pozadini neprijatelja i da ispitamo pravac za Vlograđad. Ne znamo da li će ova neprijateljska određivačka još da potraje. Međutim joj je i kraj. Predstigli smo Vrhov-

<sup>179</sup> Ja sam 28. decembra izjutra izvještio Vrhovni Stab o rasporedu divizije i da demas napasti Kladanj, posle se u njemu našala samo ustaljka milicija. Vrhovni Stab se odmah se tom stidio.

Kada je 1. brigada počela sa nadzorkom nadležnih Italijan divizija i ja, Redunali smo da će milicija pobijediti u gradu, u prvom naletu nadih boraca, pa smo se spustili na strmila da ih nadim simeg grada da ostale posmatrana borba. Ali nas je odmah imenovan potekst borbe, jer smo iz grada Čulj doista posmratio njemačkih „Jarcu“, kojih milicija golevo i nije znala. Bilo nam je jasno da u gradu ima i Nijemaca. Odlučio su i kada su ovdje doliti — nitali smo se međusobno. U tom trenutku ustaša je k nama, iz obližnje kuke, jedna buna, i rekla nam da je i u njem sin u partizanima i misli da se oklonimo sa Šestine, jer su u gred, nedle na podne, stigli Nijemci; koliko ima sna, došlo ih je 5 kamiona. Zahvalili smo se ovaj dobrim ženi i rekli joj da se skloni u kući. Odmah ih uga jedan od Nijemaca upercio je na nas svoj „Jarcu“, pa smo se oklanjali jedva rečima i treškama.

Ovaj događaj mi se duško urezao u sjećanje, a kasnije smo želeo razmisliti koliko su Nijemci mogli dovesti na naš napad na grad. Kada sam, medutim, poslije rata čitao neku njihovu zaplenjenu dokumentu, u kojemu su pisali i o 5. diviziji, dočarao sam da u njih da su uspijevali da detektiraju neke naše radnje-dejstva. Pretpostavljaju da su i 28. decembra, posebno detektivali i naša depeša i tako dozvali na naš napad na Kladjan.

nem štabu da idemo na prostoriju Goralde — pl. Jabolica.

Ostavili smo pet težih ranjenika sa bolničarkom kod druga Relje u Žeravici, da ih kasnije otpremi u Sekoviće.

#### 30. decembar

Izvršili smo pokret u rejon Medojevića i Knedine. Ovdje smo saznali da su usjate u Sokolu. Pale okolna sela. Danas su spališi Kaljinu. Plijekaju i ubijaju. Massa tajbegličkih ljudi Romanije nalazi se u ovim selima.

Vrhovni štab nam je javio da će nam saveznici poslati pomoć u spremi i hranu kad budu vrijeme. Ovo je dobro.

Dali smo zadatok jedinicama da ispituju Olovu i Sokolac.

#### 31. decembar

U toku noći 30/31. smo dobili izvještaj od štaba 1. brigade da su Nijemci iz Kladinja došli jedinim snagama u Olovu i Petroviće. Ovo je izvještje štab 3. bataljona, koji je imao zadatok da ispituje Olovu.

Na osnovu ovog podatka donijeli smo odluku: da 10. brigada sa divizijskom bolničicom kreće za Sahbegoviće i da se u toku noći između 31. decembra i 1. januara prebaci preko sekulovačke ceste u selo Bogoviće, a ostale preko rijeke Praze u rejon sela Jabuke; da 1. brigada ostane na sektoru Žunove radi ispitivanja Olove i da uhvatišmo vezu sa 4. brigadom. O ovome smo izvršili Vrhovni štab. Vrhovni štab nam sugerira da se privremeno zadržimo na sektoru Zvijezda—Romanija. Ponovo smo razmotrili situaciju na ovome sektoru i došli do zaključka da se ovdje nećemo mogi duže zadržati zbog velo malih mogućnosti ishrane jedinica, a znali smo da će se na ovome sektoru nalaziti i 27. divizija.

Danas je ispitano Olovu i ustanovljeno da Nijemci nisu dolazili, nego je samo došla milicija iz Kladinja. Komandant 3. bataljona, drug Zec, povjeravao je latnom izvještaju jednog bataljaka. Ovdje se ustanovilo, Zbog držanja položaja prema Olovu i Sokolcu jedinice nam se nisu odmorile. Prikupljeno je nešto hrane.

1. januar 1944.

U 9 časova stigla prethodnica 4. brigade radi smještaja u Žunove. Koliko iznenadenje. Čitava je brigada u blizini. Bezamo se sastali. Svi smo se obrazovali ovom sastretu.

Kasnije je u Žunove došao štab brigade i drugi Ilija. Razgovaramo o borbama i o putu. Oni nisu mogli da se spoje sa jedinicama Trećeg udarnog korpusa na sektoru Podgorje—Ropnik, jer su Nijemci bili tamno već 22. decembra i potiskivali naše snage na Oren.

U Ribnici je 4. brigada jedva uspjela da izmakne preko Krivaje jakim njemačkim snagama. Tada je situacija kod 4. brigade bila vrlo ozbiljna, jer su Nijemci iz Ribnice pošli na njom, a očekivalo ju je neprijatelj i sa juga, od prveve Manjinog Vrha i Borovičkih Njiva. Brigada je morala nemilovno da se probija.

Štab brigade i drugi Ilija, sa jednim bataljonom napravili su 23. decembra zemuniku u blizini kote Žedni vrh (k. 1089), u koju su smjestili 8 teških ranjenika na nosilima i 20 drugih ranjenika koji dalje nijesu mogli iti. Sa ranjenicima je ostao bolničar i bolničarka. Drugovima je rečeno da će se brigada po njih bez vratiti. Nadi su jednog vojnika sa ivice sela Voznje da donosi hranu ranjenicima. On je tvrdio obećao da za ranjenike nikom neće govoriti.

Istog dana štab brigade je zakopao kod Sjenokosa 4 teške minobacače sa minama i 2 teške mitraljese „breda“.

Brigada je 24. decembra vodila ogortenu borbu sa dva bataljona divizije „Princ Eugen“ na kosama ispred i oko Manjinog Vrha. Borba je vodena nekoliko sati. Borci su bili strahovito umorni i kerpili, ali su u sukobu sa neprijateljem održavali i pokazali pravo herojstvo: ubili su preko 80 vojnika i jednog komandanta bataljona, potpuno razbili sve jedinice pred njom i njihove komore; zaplijenili preko 50 000 metaka, 3 brza „Dara“, 4 tremblona i druge opreme. Ostalo je mnogo neprijateljskog oružja i opreme koju borići nisu mogli nositi. Brigada je imala u ovoj borbi 14 mrtvih, 3 teških ranjenika koji su izvršili samoubistave (među njima drug Slavko Radeno-

vič, politički komesar čete — junak), 6 nestalih i 10 ranjenih boraca koji su izatli.<sup>124</sup>

Pozicije ove borbe brigade je neometano prelila preko sela Podzaruđa i Zvijezde u Nišće i tu se odmarala 5 dana. Borci su se oporavili i odmorili.

Kasnije nam je došao i Stab 27. divizije. Njihove dvije brigade nalaze se na sektoru Rakova Naga—Medojević. Sa drugovima smo razgovarali da njihova divizija ostane na sektoru Nišići—Sokolac—Sokolovići i da dejstvuje na costi Sarajevo—Sokolac. Oni su se slasili.

Javili smo Vrhovnom Stabu sadašnji raspored 27. divizije i poslali mu naš zajednički prijedlog o budućem rasporedu i dejstvu 27. divizije. Zamolili smo Vrhovni Stab da javi Stabu Tretog udarnog korpusa o rasporedu 27. divizije, jer su oni u borbi na Romanovcu izgubili svoju radio-stanicu.

U pogledu naše divizije odštigli smo sljedeće: 1. brigada, jedan bataljon 4. brigade i njena ambulanta krećuće 2. o.m. preko Bogojevića i Prati na sektor Jaha-rića—Goražde. Tri bataljona i Stab 4. brigade vraćaju se u selo Vozuće da prihvate ostavljene ranjenike i njihovu zaštitu i uzmu ostavljeno oružje i da potom dođu u našu diviziju. Rok dolaska 12–13. januar. O ovome smo izvijestili Vrhovni Stab.

#### 2. januar

Pred polazak iz Žunova srdačno smo se pozdravili sa drugovima iz Staba 27. divizije. Tamo su stigli da u ovo selo smjesti svoj Stab.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Četvrti brigada je noco 22/23. decembra bila okružena u Ribnici od jedinica 99. puca 1. tropske divizije. Ona se 24. decembra ukratila kod Manjinc-Vrha sa dva bataljona te, pazu 7. 28. divizije „Princ Eugen“ („Ostobedilački rat naroda Jugoslavije“, Knj. 1, str. 10).

<sup>125</sup> Tek što smo iz Žunova počinakli neguna dva kilometra, stigla je neprijateljska avijacija i bombardovala ovo selo. Bila je točno potpuno ukratila kuću u kojoj se nalazio Stab 27. divizije. Tada su poginuli politički komesar divizije Ilija Goranin i pot-pukovnik Ante Vuković.

O ovome bombardovanju Žunova pratio mi je detaljan komandant 27. divizije drug Pera Kiserić, kada smo se natigli u Foj. 11. marta 1944. godine. Kako se Stab naše divizije nalazio u Žunovima i u istoj kući neguna tri dana prije dolaska Staba

Na putu na Podzemantiju često su nas tražila dva neprijateljska aviona, zbog čega smo morali zastajati. Učili su kolonu bataljona 4. brigade i šestoko je bombardovali i mitraljirali, ali nepretno; ranili su jednog borca.

Po borbenim predliženim cesta kod Podzemantije. Po njoj su saobraćale ustade. Uniskili smo 3 kamiona, zaplijenili 3 gumenih tamca i druge opreme.

#### 3. januar

Odmorili smo se u selima Begovići i Nepravdici. Narod poštujeo od kuća jer su ovde dolazile ustade, pošto je svaka bila prelina 10. brigade.

Po prikupljenim podatima u Prati se nalazi jedan bataljon 9. hrvatske pukovnije.

Krenuli smo u 18 časova za Renovicu gdje smo u toku noći prelli prugu i cesta i vodili manju borbu prema Praci. Bataljon 9. pukovnije otiskao je iz Prace na selo Bare, a u Renovici fuvala je most milicija.

Jedinice smo razmještili u sela Komrane, Oruhovici, Bare i Buljkvice.<sup>126</sup>

#### 4. januar

Dan bez borbe. Jedinice su se odmarale. U noći nam je javljeno da se bataljon 9. pukovnije vratio u Pratu i Renovicu. Vjerovatno htelo da osiguraju cestu kojom saobraćaju.

Javili smo Vrhovnom Stabu o našem prelazu i tražili da se što hitnije pošalje pomoć.

#### 5. januar

Izjutra poslali kurire do 10. brigade i odredili joj

27. diviziju, bitlo nam je jasno da su dečinci obavijestili ustniku ili njegovu komandu u Sarajevu o mjestu borbe naše divizije, pa su tako avijatori dobili precizne podatke.

<sup>126</sup> Selo Bare, u koje je posao bataljon 9. neprijateljskog puca, nalazio se na costi Renovica—Goražde, a drugo selo Bare, u koje se smješto dio naših jedinica nalazi se 3 km južno od sela Komrana.

Selo u koja smo stigli 4. januara bilo je pod jasnoj padinama Jakačeve. Ovila je snijeg bio dubok preko pet metara, a vrijeme je bilo dosta blistvo.

zadatke. Kod njih je otisao i drug Mujo da organizuje prikupljanje podataka o Kallinoviku, Foci i Sarajevu.

U 8 časova počela je borba kod Komrana. Neprijatelj napada. Neda ni ovdje odmora. Borba je vodena čitav dan. Neprijatelj jačine jednog bataljona uspio je da iznenadi naše jedinice u Komranima i da ih odbaci do Bare. Pred mrač je ušao u Bare, tako smo nastojali da ga odbijemo. Zbog velike vijavice i hladnoće naše jedinice nisu mogle da dođu do izradija na nepoznatim terenom. U ovaj borbi imali smo kod 1. brigade 7 mrtvih i 15 ranjenih. Jedna četa 4. bataljona 4. brigade imala je jednog mrtvog i 3 ranjena.

#### 6. januar

Dan je predoč bez borbe. Stab divizije premještali smo u selo Miliotinu. Od stabova 1. i 10. brigade tražili smo izvješnja o gubitima brigada u neprijateljskoj ofanzivi i o sadašnjem stanju u jedinicama. Drugi Ilija napisao pismo o održavanju konferencija sa četnicima.

Trećeg januara u selu Hrantići napali su četnici „Drinskog korpusa“ 2. bataljon 10. brigade koji se uspješnije bio osigurao. Uhvateno su 3 partizana i 3 drugarice. Četnici su ih najvejwerski umorili. Neli su ubili 5 četnika i 3 strijeljali.

Protilicam sam knjigu „Kako se korio Šeflik“. Nekto sljamo i mi predstavljavamo.

#### 7. januar

Jedna njemačko-ustашka četa izadla je iz Prade na Orahovici. Ovdje ju je dočekala i razbila jedna četa 1. brigade. Ranjen komandir čete i jedan borac. Neprijatelj imao 3 izbačena iz stroja.

Drug Ilija otisao da obide bolnice i 10. brigadu.

#### 8. januar

I ovog dana neprijatelj je napao naše izviđače sa dvije manje patrole kod sela Bare i k. Crnog vrha. Imali smo 4 ranjena, a neprijatelj 3 izbačena iz stroja. Neprijatelj direktno napada i na naše jake snage, a naši, zbog neoprezrosti, imaju gubitaka.

Danas sam nadimao skicu pokreta naše divizije za vrijeme tešte neprijateljske ofanzive. Za mjesec dana

borbni i pokreta prelli smo strahovito veliki put. Po pri- lici oko 850 km.

#### 9. januar

Dan je predoč bez borbe.

Divizijska bolnica i brigadne ambulante dobro su se sredile. Imamo velik broj ranjenih i bolesnih. No, odmor i bolja hrana povoljno utiču i oni se osjetno popravljaju.

Pojačan je vojno-politički rad u jedinicama.

#### 10. januar

Dva bataljona 1. brigade čitav dan su vodili borbu sa bataljonom Nijemaca i ustala na liniji Orahovica—Bare. Nižinci imaju izvidnička odjeljena u bijelim manjilima. Borba je bila teška. Nijemci su upotrijevali artiљeriju i avione. Neli su uspjeli da ih potisnu bočnom valom, te su odstupili za Pradu i Podgrah. U ovoj borbi imali smo 5 mrtvih i 9 ranjenih.

Vrhovni Stab nam javlja da se njemačka alpinska divizija nalazi na sektoru Sarajevo—Višegrad; formirali su 4 krstareča odreda za gonjenje naših jedinica u istočnoj Bosni. Izgleda da je ovo u Pradi jedan takav odred.

Zbog stalnih borbi i gubitaka oduzeli smo da napuštimo sektor Orahovica—Bare, a samo da izvidimo dalje kretanje Nijemaca.<sup>183</sup> Izgleda da im je namjera da nas odbace što dalje od komunikacije, a međutim znaju da 4. brigada treba ovih dana da pređe k nama. Ovo nije isključeno zbog desertera (dr. Kulenović i par drugih).

Dosestoj brigadi dati nadatak da ispiša Trnovo i Kallinovik. Po podacima, Nijemci temo organizuju miliciju i četnike pod svoju komandu. Ovo im je zaista poslednja rezervna i nema sumnje da će ih organizovati u vojne jedinice.

<sup>183</sup> Zadržavali smo naše jedinice u blizini Seljančićke preuge Prada—Kallinovica jer smo se bili dogovorili sa stabom 4. brigade da dove ih ovdje prihvatu, kada oni budu prelazili ovu preugu 12. ili 13. januara. Pošto brigada nije stigla do ugovorenog vremena, povukli smo 14. januara i bataljon 1. brigade.

## 11. januar

Sa Štabom divizije prešli u seoce Donje Selo kod Jabolice. U diskusiji o položaju divizije razmotrili smo i slijedeće: berućučno moramo zauzeti Foču da bi imali slobodni prostor, mogućnost da se povežemo sa jedinicama Drugog udarnog korpusa i konacno da razbijemo četnike. Od Vrhovnog štaba tražimo da nas obavijeti o situaciji u Sandžaku i u Crnoj Gori. Zbog velike bolnice treba da imamo naslon na Drugi udarni korpus.

Za zauzimanje Foču odredili: da dva bataljona predu Drinu gumenim čamcima i da grad napadnu u zoru 13. o.m. sa desne obale; jedan bataljon da vrši prtljazak sa lijeve obale i da zauzme most u Brodulj; ukoliko ne bude mosta, moramo preduzeti pravljjenje splava. Jedan bataljon 1. brigade ostaje na sektoru Bođovića za prihvat 4. brigade. Deseta brigada djelovaće prema Trnovu i Kuliniku.

I ovog dana su Nijemci, u jakini 150 vojnika, izlazili prema Barama. Kod nas jedan poginuo, komandir Čete.

## 12. januar

Jedinice su izvršile pokret. Štab divizije pomjerio se u selo Strganeće. Ja sam posao na I. brigadom za Ustikolinu.

Izvijestili smo Vrhovni štab o neprijateljskim snagama i o našoj odluci.

## 13. januar

Zauzeli smo Foču. Dva bataljona prešla gumenim čamcima Drinu kod Ustikoline i iznenadili četnike, koji su pružili slab otpor.<sup>124</sup> U Foči smo zatrepli slab četni-

<sup>124</sup> Ukratko će izvjeti ovaj prelaz rijeke od strane naših boraca jer je predstavljanje malo korišćen.

Bataljoni su trenuli na Ustikolinu pred veče 12. januara, i kako su ih terenom koji se spušta ka rijeci, znali smo da će ih četnici čekati sa rijesom desne obale. No, ta na riječi zabiljejavalo. U Ustikolini smo stigli u prei mrač. Sa druge strane rijeke bili smo grilate četnike kojeg pojavio partizanski sve bio. — I komunistički mrač, i druga Tito, i desetina drugih gospod. Likovali su se čime dole, kada, preći rijkbu. Osti su, naime, iz Ustikoline i sa lijeve obale rijeke otvorili na Drinu svr mat-

viseći most preko Drine, koji je napravio bataljon divizije „Princ Eugen“ u poserku teške neprijateljske ofanzive.

Dolli smo ponovo u grad Foču, upravo u ruševine nekada lijepog grada, poslije nešto manje od tri mjeseca, kada smo prolazili ovduš za Sandžak i ka Srbiji.

Deseta brigada razbila je četnike na sektoru Dobro Polje—Sijerta.

Drugi bataljon 1. brigade kod Orahovice vodio borbu sa Nijemcima; nije imao gubitaka.

---

rije koji bi nam mogao služiti za pravljjenje splava, pa su mi sigurni da mi riječu ne možemo provi.

Mi smo, pak, poslali u dva maha u tri gumenih čamca oko 20 radiči bombardala na strogostima, koji su se neđušno iskrcali na desnu obalu rijeke i iznenadili zasuli bombardama četničke rovare. Napadnuti četnici nisu stigli ni vetro da otvore. Samo su neki od njih, bijedci kojekuda, urukvali: „Bivo komunista, majku im... izdolje ispod vode!“

Bilo dolesak radiča boraca u Foču desnom obalom Drine i ovde je iznenadio četnike: oni nisu stigli da nisu poruke četnički most preko rijeke, a „junaci“ četnici komandant nijesu umakli je nadimo u gatama i kostulji.

## IX

### PRODOR U SRBIJU

04. I – 24. IV 1945

Početkom 1945. godine Vrhovni štab otpođeo je sa neopoređenim pripremama za prodor krajnjih snaga NOV u Srbiju. U tome cilju predviđeno je bilo formiranje na terenu Sandžaka i istočne Bosne udarna grupa. Krajem januara 1945. siliškom Vrhovnog štaba u sastav udarne grupe za prodor u Srbiju iz Sandžaka ulie su 2. proleterski i 5. udarna divizija. Grupi je bilo naređeno da pripremi jedinice za predstojeće operacije koje će otpočeti čim popusti zima i podne zapljenje snijega i kada divizije budu snabdjevane rednim materijalom iz savezničke pomoći.

U dnuomjesečnom periodu, pored priprema za predstojeće operacije, jedinice 2. i 5. divizije, raspoređene na teritoriji Sandžaka i jugoistočnog dijela istočne Bosne, izvodile su ofenzivna dejstva dač komunikaciju, progonele četnike i uzbijale trupe njemačkih i kraljevskih snaga iz pojedinačnih garnizona.

Sredinom marta udarna grupa je pristupila izvršenju plana prodora u Srbiju. Počeo su formirati Lim, divizije su u vremenu od 21. do 29. marta bile u pokretu ka Ibra voditi desnočne borbe sa nedisciplina, četnicima i Bugarićima i manjajući pod vremena neposrednjim vremenskim uslovljima. Noću 30/31. marta grupa je počekala da formira

Ibar da bi izvršila prodor ka Toplici i Jablanici i spojila se sa tamskičkim snagama NOV. Počeo formiraju nije uspeo, divizije su se pod snažnim pritiskom neprijatelja, koji je odlučno reagirao na njihova dejstva u Srbiji, raspoređile na prostoriju Dragobrovo–Jeanjica–Rudino. Grupa se na toj prostoriji zadržala do 24. aprila, vodeci ostre borbe sa njemačkim, bugarskim i četničkim snagama i nastojeći da stvari povoljne uslove za prodor u Toplicu i Jablanicu.

#### 14.–16. januar

Nije bilo bitnih promjena. Predvazete su mјere u jedinicama na održavanje vojno-političkog rada. Organizovano pranje i parjenje jedinica.

Dvanaest brigada bila je aktivna. U borbenu od 13. do 16. januara uglavnom je razbiljala kalinovачke četnike (oko 1000); ubila 21 i 7 zarobila. Seljaci, koje su četnici prisilno mobilisali, razbijali su se kušama. Zaplijenjena je noviji četnički propagandni materijal. U njemu se najviše napadaju drug Tito, Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije i naša vojska. Takođe napadaju londonsku radio-stanicu.

Izvještili smo Vrhovni štab o našim i neprijateljskim gubicima za vrijeme VI. okupatorske ofanzive, u periodu od 4. decembra do 4. januara.

Nasi gubici su slijedili: mrtvih 108, teško ranjenih 36, lako ranjenih 124, nestalih 44, desertera 30. Izgubljeni materijal: teški bacaci 4, teški mitraljeza 3, puškomitrailjer 12, laki bacaci 2, pušaka 180, protivtenkovskih pušaka 1. Izgubili smo 120 konja.

Gubici neprijatelja: izbađeno iz stroja najmanje 930 vojnika i starijina. Zaplijenjeno: 1 radio-stanica, 3 teške mitraljeze, 12 puškomitrailjeza, 1 laki bacac, 102 puške. Oko 87 000 komada puščane i druge municije i 49 konja. Utušeno: 6 kamiona, 1 tenk i 4 tromblona.


Ovakvo relativno veliki nasi gubici u poređenju sa neprijateljskim gubicima u ljudstvu i materijalu mogu se razumjeti ako se uzme u obzir polođaj naše divizije u ovoj ofanzivi: niskakvo ili vrlo slabo sadežljivo jedinica Drugog i Trećeg korpusa, narotito ovog poslednjeg, pa prema tome i naše brzo povlačenje odnosno prihvatanje

borbe sa jošim neprijateljem, koji nas je dva puta primorao na probijanje kroz njegove linije.

— Grečkom 2. pretežarske divizije — neopreznokuđenim bataljona istočno od Prijepolja — Nijemci su zaузeli most na Drini, čime im je omogućeno brzo napredovanje za Prijepolje. Mi zvog ovoga nismo stigli da bolno dejstvujemo na komunikaciju Prijepolje—Prijevlja — Cogniće i uzalud smo slali tamo jedinice, jer su Nijemci sa dva dana stigli od Prijepolja do Cogniće i Gorazda. Ustiljev ovoga, morali smo diviziju da brzo izvlačimo iz uskog prostora oko Drine i Lima, jer nam je treten između i porez ovih rijeka onemogućavao dalje zaprijetavanje, pa prema tome, i veće borbe i manovar. U to vrijeme dobili smo od Vrhovnog štaba podatak da je u istočnoj Bosni takođe ofanziva. U takvoj situaciji bili smo donijeli odluku da se divizijom kreнемo u zapadnu Srbiju. Međutim, idućeg jutra dobijamo naredenje od Vrhovnog štaba da predremo Drinu kod Višegrada i kreнемo u pravcu Srebrenica. Ovo smo izvršili sa tražeći odobrenje za pokret u zapadnu Srbiju. Morali smo brzo prebacivati snage preko Višegrada, jer su Nijemci istog dana jednim puksom zaузeli Bijelo Brdo.

— Naše podatke koje smo slali o ofanzivi, dok smo bili na sektoru Rogatica, izgleda da Treći korpus nije usimao ta osbiljno. Ovo se potvrđuje i time što Treći korpus nije imao ni jednu jedinicu u našoj blizini da sadežstvuje sa nama, nego je negativno odobrio i 27. diviziji, koja je bila blizu nas, da brzo odmaraju na sektor Olova i Varela, daleko od njemačkih divizija koje su brzo nastupale. Tako se dešilo da je naša divizija imala cca sebe jake neprijateljske snage i nije mogla da odoli nijihovom nastupanju. Samim tim i naše borbe nisu mogle da daju bolje rezultate.

— Operacija naše divizije poslijе odstupanja sa Linijske Kladnja i Vlasenice i naše pravilno postavljanje i manovar i dalje su zavisili od pomoći, odnosno sadežstva jedinica Trećeg korpusa. Ali i ovoga puta slab je bio udinjenje. Brzo napredovanje njemačkih divizija omeklo je pravilno postavljanje jedinica Trećeg korpusa, tako da su se i ove naše u situaciji primanja borbe pod nepravilnim uslovima i bile primorane na probijanje.



Faksimil u originalnom dokumentu

et od budućeg, nemački vojnici napadaju, ali i drugi, da  
tekućim se poslovima, da nemački vojnici napadaju, da  
druge kompanije.

U spomen u sečištu, u posljednju vikend, nemački vojnici  
su učinili, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,

da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,

da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,

da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,

da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,

da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,  
da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu, da su u sečištu,

Faksimil iz originalnog dokumenta

— Tako su, po mnom mišljenju, propultene objektive mogućnosti da se neprijatelju u istočnoj Bosni — boljim rasporedom jedinica Trebeg korpusa — nanesu mnogo veći gubitci. Mi smo imali dovoljno snaga za to, a neprijateljske divizije su bile premorene dugim marševima, i slabo opremljene za zimu.

Na taj način bi i naša divizija dala bolje rezultate.

— Naše operacije, pokrete i manevar u ofanzivi otkrivala je i velika bolnica, koju smo morali stalno nositi sa sobom, jer nismo imali vremena da bar teže ranjenike potaknemo na sigurno mjesto.

Iz gornjeg izlazi, a što smo mi najbolje osjetili, da jedna naša jedinica, konkretno kao što je bio slučaj sa našom divizijom, mora imati nasilna na druge naše jedinice i baze, naravito u vrijeme neprijateljskih ofanziva.<sup>105</sup>

Od Vrhovnog štaba dobili smo naredenje da ostanemo na sektoru Kalinovik-Poda i da odmorimo jedinicu, gdje treba da sađekamo i 4. brigadu.

Povezali smo se sa pivskim partizanima kod Šeporan-Polja.

#### 17. januar

Rad na daljem jačanju vojno-političke aktivnosti u jedinicama. Odmor i zdravstvene mјere u bolnici i jedinicama.

#### 18, 19. i 20. januar

Naša radio-stаница „Slobodna Jugoslavija“ u vijestima od 18. januara domjela je zahvalnost druga Tita našoj diviziji za dobro izdržljivoću i hrabrost u VI okupatorskoj ofanzivi. Ova je poхvala veoma pozitivno uticala na naše borce i oni su svježani važnosti ove visoke ocjene.

Deseta brigada je nastavila sa čišćenjem terena oko

— Obraćam pažnju čitanca da sara ove kratke ocjene napisao nepravedno poduzeće VI neprijateljska oblasteva, kada nisu imao dovoljnih podataka o našim i neprijateljskim snagama, pa one nisu potpuna.

Kalinovika. U borbi za ova dva dana ubijeno 5, ranjeno 11, a zarobljeno 4 četnika. Ništa bez gubitaka. Zaplijenjena 3 puškomitrailjera i „korpusna“ nastava.

#### 21. januar

Poslali smo preko Glavnog štaba za Sandžak sve pozadinске radnike sa terena Rudog, Pribroja i Nove Varoši, kao i starije drogove iz Sandžaka, koji su bili a načina za vrijeme neprijateljske ofanzive.

U jedinicama održali govor, u kojima smo iznijeli život i rad Lesjina, povodom 20 godišnjice njegove smrti. U Foči održano uspješno komemorativno veče.

#### 22. januar

Izdali naredbu 1. i 10. brigadi za dalje razbijanje četnika na sektoru Kalinovika—Zelengore—Čajniča—Gorazda, a istovremeno da 1. brigada ispitá mogućnost uzimanja Gorazda i rušenja mosta na Drini.

Dobili kurire od Peka. Javila nam o situaciji u Crnoj Gori. Tamo je dobro.

Prije njih smo dobili pisma iz Krajine. Datum je dosta star, oktobar mjesec, ali će pisma biti draga borcima. Među njima naložio se i Stevino pismo. Pile Mira i meni, kao odgovor na naše zajedničko pismo oktobra mjeseca iz Donjeg Vakufa. Dobre je kad je došlo mesec Mira se sa njima odravne sastala.

#### 23. januar

Dvije čete 1. brigade su zauzele Gorazdu, koje su branili četnici i milicija. Srubili su šišani most koji je bio opsesobljen i za prelaz lakih tenkova. Čete su se, međutim, bez potrebe odmah povukle.

Saradnja četnika i milicije na ovom sektoru je potpuna, premda još ima nepovjerenja. Nadjen je dokumentat o sastanku četnika i milicije sa njemačkim komandantom u Sarajevu. Rezultat sastanka: treba da se organizuju zajedničke četničko-milicijske jedinice za borbu protiv nas. Nijemci bi ih snabdijevati municijom i hranaom.

Jedan bataljon 1. brigade bio je u Čajniču. Zarođio 6, a ubio 3 četnika. Tamo je bila svega jedna četnička desetina. Četnici su skoro napustili sektor Čajniča i više

se približili njemačkim garnizonima u Pljevljima i Prijeponu.

#### 24. januar

Dobili smo od Vrhovnog štaba podatke da se 4. i 1. južnomoravska brigada nalaze na sektoru Glasinčić i da su krevali prema nama. Radi pomoći pri njihovom prelasku višegradske pruge, poslali smo dva bataljona 10. brigade na sektor Orahovica—Bare. Međutim, dolazak ovih brigada je biočit i bataljoni su se povratili. Po podacima na višegradsku prugu stigle su neke njemačke saobraćajne jedinice (dva bataljona).

Javljeno nam je da sam unapreden u čin pukovnika. Ovo unapredjenje treba u potpunosti da opravdam.

Najrad smoh dobiti naredjenje od Vrhovnog štaba da nademo pogodno mjesto za spuštanje materijala iz aviona. Dobijanje materijala treba bran da uslijedi. Dođi te nam i gosti.<sup>128</sup>

#### 25–30. januar

Bez bitnih promjena. Deseta brigada sa uspjehom operira na sektoru Kalinovika. Četnici se rasipaju, uz oficire ostaju najskorije. Ovih dana zarobljeno ih je 20 sa 3 puškomitrailjera.

Nema još 4. brigade. Pomalo nam postaje problematična sa tim svojim oključanjem. Saljemo opet dva bataljona 1. brigade na sektor Gorazda da ga razzenu i shvateveru sa 4. brigadom. Istovremeno 10. brigada će pokrenuti da pohvatia neke četničke oficire, koji su došli iz Srbije i Sandžaka. Ingleda da su sa njima i dva Engleza.

Dolili su nam deset oficira i podoficira. Trebalo je da pohadaju oficirsku školu u Pljevljima. Bili su sa 2. proleterskom divizijom. Veseli su što su se vratili u svoje jedinice.

Situacija se u Sandžaku pomalo komplikuje. Zbog jakе intervencije Nijemaca, Bugara, meditervara i četnika 2. proleterska divizija morala se povući sa prostorije

<sup>128</sup> Vrhovni štab nam je naređivao da će u naš štab stati neki drugovi iz Vrhovnog štaba i predstavnici Sovjetske vojne misije.

Nova Varoš—Ivanjica—Ljubidi—Bjelo Brdo, te se 24. januara prebacila kod Budog na lijevu stranu Limu. Neprrijatelj je osjetljiv kada se radi o Srbiji. Govori se o nekoj ofanzivi Nijemaca, nudičevaca i četnika na Sandžaku. Vjerovalno se radi o njihovoj težnji da naše jedinice obuče što dalje od granične zone prema Srbiji.

Po marenđenju Vrhovnog štaba privremeno uzimamo komandu nad 2. proleterskom divizijom. Treba da koordiniramo rad sa štabom 2. proleterske divizije na subljanju eventualnog prodora neprrijatelja preko Limu i da obe divizije pripremamo za odlazak u Srbiju.

Javili smo Vrhovnom štabu da smo za spuštanje materijala od saveznika izabrali Celebić.

U Celebić smo poslali dvije čete 4. bataljona 1. brigade, koje imaju zadatku da paljenjem vatru po ugovorenom znaku označe savezničkim avijatičarima mjesto za spuštanje materijala. Sa četama je polao drug Jole Deffrančeski.

Molili smo Vrhovni štab da nam saveznički spusti u Celebić sanitetski materijal, gumenе tamice, eksplozivni materijal i municiju 7,9 mm.

Proučavam nacionalno i seljačko pitanje. Diga, profesor Đoko, Mujo, Vlado, Žec i Borka rade na proučavanju dijalektičkog materijalizma. Dobro napreduju.

31. januar

Dva bataljona 1. brigade zauzela Goradde. Četnici i milicija pobegli bez borbe. Istoč dana 4. i 1. južnomoravska brigada stigle u selo Jakšić, sjeverno od Goradde.

Cetvrti brigada nije našla ranjenike na Žednom vrhu. Zemaniću su pronašli četnici i odmah ubili 6 najtežih ranjenika, među njima i intendantu divizije druga Gojko Kusenjić. Ostale ranjenike i bolničare poslali su na Ošten; kako su naši čuli, estali su u životu. U Vozdušu su pronašli bolničarku Vučku, koja je bila za ranjenicom; ona je nadima rekla da su četnici predali Nijemcima tri naša ranjenika.

Brigada je na Žednom vrhu sahranila šest ubijenih ranjenika. Ceta pratećih oruđa pronašla je zakopano oruđe.

Počinje razbijanja četnika u Vornuču i u Južnjedlin selima, Miljevićima i Stogu, gdje je zarobila 24 četnika

i zaplijenila 40 pušaka i 3 puškomitrailjeza brigada je 9. januara krenula u sastav divizije. Ona je 10. januara u Vojaci razbila ustaku milicije, a 13. januara na cesti kod Podromanije spaliла 6 ustalih kamiona i zaplijenila 2 puške i nešto namirnicu. U Nepravdiciju je štab brigade povjeroval latinskim podacima da se 5. divizija prebacila preko Drine, a da se u Kalinoviku, Foći i Goradku nalazi jedna njemačka divizija, pa je odande brigada izvršila marni 18. januara stigla u Sokoloviće. Da bi pronašlo našu diviziju, štab brigade poslao je svoga obavještajnog oficira sa jednom letom do štaba trećeg udarnog korpusa, koji je stigao u štab korpusa 23. januara, dobio podatke o rasporedu divizije i 26. januara se vratilo u štab brigade. Sa njim je u Sokoloviće stigla 1. južnomoravska brigada, pa su obe brigade 29. januara krenule iz Sokolovića za Foču.

Za vrijeme boravka u Sokolovićima brigada je izvela tri akcije na manje ustalike jedinice, koje su iz rejona sela Kula českydileve crte Sokolac–Bogatića. A 18. i 26. januara ustake i Nijemci su napadali jedinice brigade. Jasina neprrijatelja bila je oba puta oko 300–350 vojnika.<sup>11</sup>

U svim ovim borbama neprrijatelj je imao oko 20 mrtvih, a brigada je imala 4 mrtvih i 12 ranjenih.

Tridesetog januara, za vrijeme prelaza puta Rogatice–Goradde, u blizini sela Jabuke uništen je jedan kamion i ubijena dva njemačka oficira, jedan padoficir, a zarobljeni čufer, vojnik i jedan ljekar, koji je upućen u štab divizije. Ova grupa pripadala je 289. legionarskoj diviziji. Zagrijanjena strojnica i 6 pištolja.

Južnomoravska brigada se dobro prikupila poslije ofanzive. Broj 302 bora. Ne znaju za 30 ljudi, ali je izgleda većina njih prešla Drinu kod Broda. Obje brigade su se dobro odmarile i oporavile poslike VI ofanzive.

U Foći smo dali nekoliko kulturnih priredbi. Na njima je postepeno sve više mještana. Oni nisu očekivali da ćemo se ovdje tako dugo zadržati. Izgledaju nam kao neki drugi svijet, a ne naš, koji eto mora da se privukne i na naš boravak u njihovoj sredini. Malo ih je, naime,

<sup>11</sup> U to vrijeme u Sokolcu se nalazila 22. stajala ustaka bojna bataljona, a u Bogatiću – njemački jugor bataljon.

naših prijatelja. Ovdje je ostao sve nekakav malogradanski svijet, a i četnici su im usudili nakaradne i uskogrudne četničke pojmove.<sup>128</sup>

#### 1.-5. februar

Za ovo vrijeme 4. i 1. južnomoravska brigada bile su u selima oko Foče. Ovdje su se odmarale i dovodile u red svoju odjeću i obuću.

Bili smo orijentirali 1. brigadu na sektor Čajniča. Ali, kako nema većih koncentracija neprijatelja na desnoj obali Lame, tj. oko Bihaća i Pribroja, brigadu smo povukli na lijevu obalu Drine.

#### 6. februar

Imamo podatke da su neke jedinice 269. legionarske divizije bile u pomjeranju od Sarajeva prema Višegradi. Ove podatke treba provjeriti.

Od štaba Drugog udarnog korpusa obavijesteni smo o većoj aktivnosti neprijatelja na resti Prijepolje—Pljevlja.

#### 7. februar

Odlučili smo da izvedemo veću akciju na ustaliko-njemacke posade na komunikaciji Prača—Rogačica. Poslovu smo postali cilju 10. brigade na kalinovički sektor da bude ta aktivna i da prikuplja podatke prema Neveningu.

U dogovoru sa štabom Drugog udarnog korpusa poslali smo nadih 15 tiskih ranjenika preko Štepan—Polja na Pivku planinu, kod Durmitorskog partizanskog odreda.

Poslali smo u sastav 2. proleterske divizije 1. južnomoravsku brigadu i 125 boraca iz bataljona 2. proleterske brigade, koji su se 5. decembra povukli iz Prijepolja u sastav naše divizije.

\*

U toku mjeseca februara nismo vršili želje napade na neprijateljske garnizone u dolini Praye. Veliki snijeg otežavao je i otkrivao pokret naših jedinica i njihov raspored, a velika hladnoća umanjivala je efikasnost naše vatre.

<sup>128</sup> U Foči su, naime, poslijе četničkih pokreta ostali uglavnom prosvjetnički elementi, a nasi simpatizeri, strog strata od četničkih odmarala, teško su se postepeno aktivirali.

Ove nepodobnosti pokazala je borba naših pet bataljona na cesti Renovica—Jabuka, noću između 9. i 10. februara u kojoj naše jedinice nisu mogle doći do izražaja, tako što bili nadmožnji. U borbi na Jabuci bataljon 4. brigade uspjeli su samo da usmje strake oko logora. Zaglijenili su 3 „barca“, desetina pušaka, nekoliko pištolja, 11 konja sa sedlima i nešto municije. Nijesmo se imali 10 mrtvih, među kojima jednog poručnika — legionara. Jedan bataljon 1. brigade na rasjedi blizu Renovice označio je vatru iz neposredne blizine na jednu njemacku četu. Poginulo je i ranjeno 40 vojnika. Plijan se nije mogao izvrdi radi bojnog napada druge njemacke čete. U ovom testokom okružju imali smo 1 mrtvog i 4 lako ranjena. Drugi bataljon 1. brigade u napadu na Branjen ulazio je 4 milicionara. Bataljon 4. brigade imali su u borti kod Jabuke i od svih jednog mrtvog i 12 ranjenih, od kojih dva teže ranjena.

Bataljoni su vršili borbu sa jedinicama 269. legionarske divizije.

U cilju vezivanja neprijateljskih snaga, a da bi time olakšali napad 27. divizije na Rogaticu u noći između 14. i 15. februara, dva bataljona 4. brigade napali su i rauzele Gorazde i vršili pritisak na neprijateljski garnizon u Jabuci. Bataljoni nisu imali gubitaka.<sup>129</sup>

Kako su ustaliko-njemacke posade u dolini Praye ostale i dalje neaktivne, mi smo nastavili razoružavanje četnika i milicije. Tako je 10. brigada na Šumom sektoru Kalinovika i prema Ulugu razoružala 18 četnika koji su pored pušaka imali i jedan puškomitrailjer, i 44 milicionara kod kojih je nadeno 40 pušaka, jedan puškomitrailjer i jedan minobacač. Grupa od 18 četnika predala je sama oružje. Bilo je četkih pojedinačnih slučajeva predavanja oružja od strane četnika. Bataljon 4. brigade

<sup>129</sup> Note da izgleda čudno kako smo često zaustimali, odnosno napasali Gorazde. — Poslije našeg dolaska na prostoriju Foča—Kalinovik—Gorazde neprijatelj je postavio dosta jih garnizona u selo Jabuka, takifiki pogodne mjesto u blizini prevoja i na čvoru komunikacija na Rogačici i Renovicu, iz kojega se moglo sleti u Gorazde sa sat dobar marta. Zbog njegovog nepovoljnog položaja mi Gorazde nismo mogli dobiti, a takođe ni neprijatelj. Kada smo, međutim, napasali na Gorazde, iz njega se odmah počela mješava milicija.

razorulao je blizu Gorazda 17 milijonara koji su imali i jedan puškomitrailjer. Na sektoru Gorazda 4. brigada je u ovom mjesecu prikupila od milicije oko 100 pušaka. Bataljon 1. brigade u blizini Boljoradine (istočno od Fote) razorulao je 13 feničika kojima prilikom je pored pušaka zaplijenjen i jedan puškomitrailjer. Deseta brigada uhvatiла је desetak zlikovaca i strijeljala ih. Uspostavila je vezu sa Mostarskim bataljonom.

U ovom mjesecu organizovan je u jedinicama bolji vojnopolički rad i održavanju su četci sastanci sa komandantim kadrrom. Takođe su održavani kraci politički kursivi po brigadama, kao i nizi vojni kursivi, koji su obuhvatili oko 150 oficira i podoficira.

Izveli smo dobro poslavu 20-godišnjice Crvene armije. Svečana poslava održana je u Foti, na kojoj su učestvovali vojnici iz svih brigada i dosta građana iz Fote. Pročitani su pozdravni telegrami boraca i rukovodilaca naše divizije koje smo uputili Vrhovnom štabu, Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije, 5. udarnom korpušu, Narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu, 2. udarnom korpušu i 2. proleterskoj divizioni. Boreći su bili zadovoljni, a naročito zbog pozdrava narodu Krajine, njihovim obevima, majkama i sestrama. — Ja sam držao referat u Crvenoj armiji.

Po političko raspoboljšavanju četnika u narodu nije dalo vidljivih rezultata; narod joj zatreban mlajnjom prema muslimanicima, srbofilički je raspoložen i ima simpatiju prema feničima samim tim što je dobar dio mještana bio organizovan u četničke jedinice; u narodu postoji veliki strah od četničkih voda. Deseta brigada je organizovala narodnooslobodilačke odbore u selima oko Kalinovnika, dok se na drugim mjestima to nije postiglo. Pa ipak, kada bi neke naše jedinice dodele ostale i aktivno radile u ovim krajevinama, postepeno bi opao četnički uticaj i narod bi se preorientisao na našu stranu.

Prekop Mostarskog bataljona postoji veza sa našim jedinicama oko Konjica, a edate za Bosansku krajinu. Javili smo da borci napisaće po koje pismo kućama. Nešumljivo, okradovale su ovim pištim. Pokušali da i moje jedno pismo dođe do Mire i do Peri.

Od Vrhovnog štaba dobili smo pozitivan odgovor na prijedlog 2. proleterske i naše divizije, kao i drugova iz Glavnog štaba Srbije; treba da kretnemo sa Srbiju čim dobitjemo materijal od saveznika i čim se snijeg male smanji.<sup>122</sup> Dotle će k nama stići i delegat Vrhovnog štaba i ostali drugovi.

Obje naše divizije vrše pripreme za ovaj pokret.<sup>123</sup> Međutim, saveznici se ne žure da nam pošalju traženi materijal. A bilo je do sada doista vedrih i lijepih nosi.

<sup>122</sup> Ja u ovaj Ratni dnevnik nisam napisao kakav su nedostaci od Vrhovnog štaba: dobiti 2. i 3. divizija. To nisam učinio u izvodnjemčkom računu, jer sam ovakav dnevnik u stvarnosti nisam u izvodnjem teretu.

Vrhovni štab obrazovao je, kao što je poznato, od 2. i 3. divizije Udarna grupe i dači joj nedostaci da izvrši predor u Topličku i Jablanicu, najviše Srbije narodnooslobodilačke borbe u Srbiji, sa ciljem da tame objata naše snage, da pomognu u formiranju novih jedinica i u proglašivanju slobođene teritorije.

U izvršenju ovog zadatka Udarna grupe imala je da savlada divje osnovne prepreke: prvu — jake njemačke i kvisinskih snaga, koje su kroz bijesne napade na naše jedinice čim se pojave na teritoriju Srbije i drugu — prostor između Čajnice i Toplice, gde je međusobno udaljenog predstizanata, isto kao od Beograda do Sarajeva, i na njemu dvije obilježne prepreke — rijeka Ljub i Drina.

Mi smo bili svjereni da ćemo postavljeni zadatci usagđujući izvršiti. Imali smo dvije dobre divizije, sa veoma iskušenim i dobrovremenim stajarskim i borbenim poslovima i dobrovremenim načeranjem. Zadržavajući nas je samo jedno: kako preći rijeku. Znali smo da će neprijatelj organizovati na rijekama veliku obranu svih vježbačkih predela; takođe smo znali da u razdoblju mart-a marta nema plavou na tokovima ovih rijeka kada nam je bio pravac pokreta. A mi smo imali samo tri garniona čamca. Zbog toga smo i molili Vrhovni štab da nam učvrstci spuste parne čamce. Međutim, na načinjanju Vrhovnog štaba da nam saveznici poslati ovaj materijal ostala su bez rezultata. Saveznici su u ovom konkretnom slučaju potpuno zanijeli.

<sup>123</sup> Druga proleterska divizija do ovog vremena došla se površila. Od 1. kamadjiske i 1. istroslavarske brigade formirana je, po odobrenju Vrhovnog štaba, 1. srpska udarna brigada, a 22. februara došla je u njen sastav brojna jaka 4. proleterska četnogorska brigada. Šta divizija uputio je 2. zadarimatsku brigadu u sastav 2. udarnog korpusa.

Modularni štab 3. proleterske divizije nije imao radio-stanicu. I posred organizacije od strane naših divizija da joj se posalje radio-stanicu sa radio-telegrafistom, tada Drugog udarnog korpusa nije uspeo da našu diviziju poslati ove smjajno srednje veze. Tako je divizija počela u Srbiju bez radio-stанице, što će stekati i komunikacije i brzo obavještavanje.

Nadim borcima na Celebiću već je došao da delajući kada  
ćemo im javiti da dolaze avioni. Kada bi nam poslali  
samo sanitetski materijal i gumene čamce!

#### 27. februar

Pošto smo od Vrhovnog štaba dobili odgovor u koje  
vrijeme treba da uđijedi nad pokret za Srbiju, održali  
smo sastanak svoga dana u selu Kosarevina sa drugovima  
iz Glavnog štaba Srbije i sa članovima štaba 2. proleterske  
divizije, da ih upoznamo sa ovim odgovorom i da se dogo-  
vorimo što joj treba uraditi do pokreta.

Drugovi iz Glavnog štaba Srbije ne staju se da obje  
divizije deluju na delegata Vrhovnog štaba i na saveznički  
materijal, nego da 2. proleterska divizija odmah kreće.  
Mi nismo imali nikta protiv ranijeg pokreta 2. proleterske  
divizije. Drug Mihailo poslaje ovaj prijedlog Vrhov-  
nom štabu preko radio-stанице Glavnog štaba Srbije.<sup>112</sup>

#### 28. februar

Dva bataljona divizije „Princ Eugen“ iznenada su  
krenuli iz Gacka na Kalinovik. Sa njima je vođena  
borba 28. i 29. o. m. Zbog nadmoćnosti neprijatelja 10 bri-  
gade nije mogla sprječiti probijanje ovih bataljona u  
pravcu Trnava, a nade pojačanja 10. brigadi od dva bata-  
ljona 1. brigade nije moglo da joj na vrijeme stigne.  
29. februara je vođena ostra borba. Nijemci su imali oko  
20 mrtvih i ranjenih. Mi smo imali 5 mrtvih i nekoliko  
ranjenih boraca.

Pozicija ovog predora situacija je ostala stara mada  
su stigle neke vijesti o skoru borbenu na ovom sektoru.  
Zbog skrovnog našeg pokreta za 2. proleterskom divizijom,  
kao i zbog iznenadne borbe na Kalinoviku obustavljeni su  
vojni kursevi kod 1. i 10. brigade. Tako je ovaj kurs za-  
vremenjeno samo u 4. brigadi.

#### 1.-5. mart

U toku ovih dana 3. divizija nije vođila borbe.

Vrhovni štab se složio sa našim prijedlogom da 2.

<sup>112</sup> Na sastanku u Kosarevini bili su: Blagoje Melković, sekre-  
tar Poveljaničkog komiteta KPJ za Srbiju, Moma Marković, poli-  
tički komesar Glavnog štaba Srbije, Ljubo Vučković, komandant  
i Milosav Milosavljević, politički komesar 2. proleterske divizije i  
komandanti i politički komesar 3. divizije.

proleterska divizija kreće za Srbiju ne čekajući 3. divi-  
ziju. Još nemamo vijesti da li je neka njena jedinica pre-  
šla Lim.

Prvog marta krenuli su iz Pože za Crnu Goru, u Ša-  
kovice, naših 18 teških ranjenika i 6 bolesnika sa 4 bolni-  
čarka. Njih prati jedna nača četa koja će ih predati 4.  
sandžačkoj brigadi. Sada su nam u divizijskoj bolnici  
ostali samo laki ranjenici, koji se brzo oporavljaju.

Tako Vrhovni štab stalno urgira kod savezničke vojne  
misije da nam se materijal što prije posalje — od njega  
joli zemra ni traži. Saveznički kažu da su loši meteorološki  
uslovi. Međutim, ima kod nas dosta lijepih dana. Mi za  
svaki slučaj ubrzo gradimo dijelove na dva drvena  
čamca i oni će ubrzo biti gotovi. Čamci su za 6-8 ljudi.

Podalj smo jedan bataljon 10. brigade do Mostarskog  
bataljona da prihvati delegata Vrhovnog štaba, general-  
majora Pavla Ilića-Veljka i ostale drugove koji nam  
dozvole.

Deseta brigada je uspjela da u selima oko Kalinovika  
mobilizuje 90 miladića. Ako ostanu sa nama, kada krenemo  
za Srbiju, biće to dobar borec.

Stab Drugog udarnog korpusa poslao nam je dvije  
talijanske brigade divizije „Garibaldi“. Jedna brigada  
trebalo je da ostane kod nas, a jednu da predamo Trećem  
udarnom korpusu. Međutim, po odobrenju Vrhovnog štaba  
obje talijanske brigade ostaju na ovom sektoru. Smje-  
stili smo ih u selu oko Pože.

#### 9. 10. i 11. mart

Predje su kod Jabuke prve jedinice 27. divizije, a  
11.-og u Pože je stigao štab divizije. Sredinom smo se sa-  
stali. Predajemo im cijeli sektor nadle divizije, a sa njima  
ostaju i obje talijanske brigade. Upoznali smo ih sa stan-  
jem na terenu i istakli potrebu živog političkog rada  
među srpskim i muslimanskim življem.

Siglo nam je odobrenje Vrhovnog štaba da krenemo  
na sektor Rudog, za 2. proleterskom divizijom, i da tamo  
sačekamo druga ilica i ostale drugove. Ugovorio sam  
sa drugom Perom Koprivom da mi javi radio-potom kada  
drugovi stignu u Pože.

Izdali smo naredenje brigadama za pokret: 12. marta 4. brigada treba da bude u Kozarevini s 10. brigadom u Foči. Prva brigada od 9. o. m. nalazi se u Čajniću. Tamo je pošao i drug Ratko da mi javi situaciju kod 2. proleterske divizije.

Izvinjstvo nas je itaba Drugog udarnog korpusa da su naši ranjenici stigli u Šahovicu i da će prvom prilikom biti prebačeni avionom iz Berana za Italiju na lijetenje. Ova vijest me mnogo obrazdovala.

Savremci nam nisu poslali traženi materijal. Čekali smo ih na Čelebiću puna dva mjeseca. Nisam uvjeren da nam ga nisu poslali samo zbog lošeg vremena. Prije će biti da im se ne dopada naš odázak u Srbiju.

Prekо Staba 27. divizije dobili smo političko-propagandni materijal iz Bosne. Stiglo nam je nešto posle, medju kojom i pismo od Mire. Ono me je obradovalo. Mira je član Okružnog komiteta KPJ za Drvar. Sa poslom je vrlo zadovoljna.

#### 12. mart

Krenuli popodne iz Foče za selo Brusnu. Tri navrata god. o. m. rano dobili smo od Staba 1. brigade dopis da 2. proleterska divizija nije prešla Lim. Kada da je vodila borbu sa Četnicima, nadleževcima i Nijemcima i da je morala odstupiti. Takođe smo dobili pismo od druge Ratke sa istim sadržajem.

#### 13. mart

Dobili smo u Čajniće. Malo smo se upoznali sa situacijom kod Druge divizije: ona je 'obuhvaćena' od Rudom i Šestavakom; vodila je teške borbe sa njemačkim peškom, bataljonom nadleževaca i na Četnicima.<sup>120</sup> Razmatrili smo ovu situaciju i donijeli odluku da mi odmah izvršimo

<sup>120</sup> U borbama protiv 2. proleterske divizije neprijatelj je napustio iz regije Prijedora jedan bataljon 3. njemačkog polka „Brandenburg“, dijelove Šapske državne strake (SDSS) i Prijedorčke i Prijevaljske četničke brigada, a od pravca Prijedora jedan bataljon 3. njemačkog polka „Brandenburg“. — Ova podataka nemojemo iz članka potpisnika Petre Vilimovića – Vojno istorijski glasnik br. 4 od 1987. godine, koji je obradio predvor 2. i 3. divizije u Hrvatskoj u periodu 1944. godine, kroz koji se pri tom zaglavljenjem neprihvatajući dokumentaciju tu kasnijom izjavom – Vilimović, Vlado.

pokret ka Limu i da ga forsiratno kod seća Šetibova; da prve bataljone pošaljemo odmah na Ravnevor, kako bi došli Rudom za ledja i na taj način otušili Rudu i omogućili prelaz 2. proleterskoj diviziji.

Da bi se što prije sastali sa Stabom 2. proleterske divizije, poslao je do njih drug Ljubo sa našim planom.<sup>121</sup> U planu smo navele da oni budu aktivni prema Rudom i Priboru i da osiguraju ledja od pravca Prijevalja.

#### 14. mart

U 8 časova dobili smo odgovor od itaba 2. proleterske divizije da se slati sa našim planom. Dakle, 1. krajška brigida prelazi Lim 14/15. o. m., za njom 4. brigada, pa 10. krajška brigida. Marševi 1. i 4. brigade su veliki, ali u interesu brzine i iznenadnjenja neprijatelja moraju se izvesti.

U 14 časova sastali smo se u Zaborku sa načelnikom Staba 2. proleterske divizije, drugom Savom Delijevićem, Mihailom i Vučkom, oni su bili ponosno pesimistički raspoloženi i plaštili su se da ni naše jedinice, bez dovoljne pripreme, neće preći rijeku neposredno iz pokreta. Međutim, imamo 3 gumenih čamca, a iz Foče smo potjerali 2 drvena čamca, koja treba samo sastaviti.<sup>122</sup>

#### 15. mart

U 7 časova dobili smo izvještaj da je jedan bataljon 1. krajške brigade prešao 14.III do 24 časa i nadaju se da će prebacivanje biti dosta hrvo. Četnička straža, jačine oko 30 ljudi, potbjegla je poslije manje borbe. Međutim,

<sup>121</sup> Vrhovni Stab je smjeno Ljubu Đurića sa dužnosti komandanta 2. proleterske divizije zbog gubitaka koje je divizija imala prilikom napada 1. njemačke hrvatske divizije na Prijepolje 4. decembra 1943. godine i postavio ga za potomstvu načelnika Staba 3. divizije.

<sup>122</sup> Četiri elemente sa dva drvena čamca prečekali smo kojnjima je Foča do sela Šetibova, čije međudobno udaljjenje iznosi oko 70 km. Bojni elementi sa ovim čamcima su došli dugojći, pa su i tevori bili neugodni, naročito u prolazu kroz Šumu i niz šume. Morali smo zbog toga dobro paziti na svakog konja, a naročito da se usput ne izgubi atrijel element, jer bi i ostali dijelovi tada bili neupotrebitivi. Ova rada postalo je dužna kojera dobro je stigla do mjesteta forsiranja rijeke Limu. — Iz Foče smo ponijeli felično uže i kotačeve za preštjene „broda“ (korap).

desile su se i nezgode: izgubili smo jedan dirveni čamac — prevrnuo se i podao na vodu, a vesišći su isplivali; jedan gumeni čamac se prebačio. Poslije ovih nezgoda do jutra je vrlo prebačivanje samo jednim gumениm čamcem.

Do podne su prebačena još dva bataljona 1. krajiske brigade. Ovi bataljoni su podli za Ravancu. Po podne su prebačivani borići pomoću dva gumenih čamaca i jednog dirverog.<sup>126</sup> Prebačivanje je bilo doista brzo; samo smo i tada imali nezgode: prevrnuo se gumeni čamac i utopio nam se jedan borac i izgubili smo tri puškomitrailjeza. Do uveče smo prebačili dva bataljona 4. krajiske brigade; oni su otišli u 20 časova za Oskarovo i Cikote.

U resi 15/16 prebačili smo još dva bataljona i djebove oko štaba divizije. Prebačivanje je bilo ove noći organizovanije.

Pojavom nadih bataljona kod Ravancice četnici su napustili Rudo tako da je 3. srpska brigada 2. divizije počela sa prebačivanjem kod Rudog 16. u 3 časa. Bataljoni 1. krajiske brigade vođili su borbu kod Ravancice sa Rogatičkom i Srebreničkom četničkom brigadom i razbili ih. Utječima 2. a 7 četnici zarobljeni. Mi smo imali 3 ranjena.

Sesmostog u 9 časova stigli smo u Rudo. Javili smo na prelazu druge Ratku da odmah okrene komoru i bolnicu 4. i 10. krajiske brigade sa zaštitom na most u Rudom radi težeg prelaska. Ovog dana titava nala divizija pretla je Lim.<sup>127</sup>

Prebačivanje jedinica preko Lim-a, kod Šetihova bilo je vrlo teško: sporo se prelazila rijeka, vesišće je bilo malo, a teren kuda se dolazio rijeci bio je vrlo tešak. Mobe se reći da je ova operacija bila jedna od najtežih

<sup>126</sup> Prebačivanje preko rijeke u noći između 14. i 15. marta vršeno je direktnim čamcima smanjene površine vesila. Istočno 15. marta rasprijetljen je „brod“ četnici i tada je prestarivanje direktnim čamcima smanjene površine.

<sup>127</sup> Utječeni most u Budom bio je tako snaijen da mu je konstrukcija bila pala u vodu samo na jednu stranu i preko njega se mogla preći rijeka kada se postave deske. Ovdje, deska, nije riječ o visokom mostu, koji je u Budom bio rasprijetljen. 3. divizija u novembru 1943. godine, jer ima taj most osvojili 8. decembra 1943., prilikom povlačenja na istočnu Bosnu.

u dosadašnjim pokretima i borbama divizije. Međutim, raspodjeljenje borača je bilo vrlo dobro i oni se nisu mislili falliti, tako je bila hladnoća, a na prelaz se drugo čekalo.

Sesmostog uveče održali smo sastanak sa štabom 2. proleterske divizije po pitanju pokreta obiju divizija u Srbiju, o pravima pokreta i o načinu kretanja. Poslije duge diskusije nije došlo do jedinstvenog mišljenja o rasporedu i dejstvu jedinica, te je pitanje ostalo neriješeno do dolaska druge Illice. Na sastanku su bili drugovi iz Glavnog štaba Srbije.

#### 17. mart

Momentalna situacija: manje bugarske snage se nešto Nijemaca dirle komunikacije Užice—Višegrad; četnici i nedječevci (oko 2000) dirle Priboj, Banju i Bištriču. Rasporred nadih jedinica: 2. proleterska divizija — Rudo—Dobrun—Semagnjevo—Bijelo Brdo. Prva krajiska brigada pomjerjice se u Sirpeč i Uvac, 4. krajiska brigada ka Novoj Varoši, 10. krajiska brigada u Gornju Jablanicu.

Jutro nam je javio štab 27. divizije da je drugi ihđ došao u Peću i kremao ovamo. Ovo je dobra stvar. Najzad nećemo dugi čekati.

Po danu 17.III 4. krajiska brigada je došla na Beću Miocé—Štrpce. Od artiljerije, kojom je neprijatelj tačko iz Pribaja, imala je 2 mrtva i 8 ranjenih. Vojnici su se slabo čuvali.

Noću 17/18. marta 1. krajiska brigada i bataljon 3. srpske brigade napali su Dobrun i Vardište. Akcija je uspjela: željezničku prugu čuvati su oko 100 Nijemaca i 100 Bugara, a četnici su bili okolo pruge na položajima. Naši su poticali Nijemce i Bugare iz kuća i zaplijenili 10 kamicama, 20 municijom i materijalom. Međutim, akcija je zakašnila i naši su se morali povući uslijed napada četnika na leđa u samo jutru.

Rezultat: ubijeno oko 30 Nijemaca i Bugara; zaplijenjeno: jedan puškomitrailjer, 10 pušaka i nešto municije; zaplijenjeno: 10 kamiona i razkriveno 200 metara pruge. Kod nas 3 mrtvi i 3 ranjena, od kojih 2 tele.

Noću 17/18. marta 4. krajiska brigada je izvršila napad na sektor Pribaja. Pribaj i okolnu branili su: 2.

bataljon 5. puka Srpskog obnovljajkeg korpusa (Nedžđevac), četnici Pavla Đurišića (oko 300) i ustaška milicija (oko 200) na lijevoj obali Limsa, plus četnici Pribaja i okoline. U svemu oko 1000 vojnika. Dva bataljona 2. proleterske brigade sedećučivali su sa lijeve obale Limsa od sela Crnaca i likvidirali ustašku miliciju. Poslije dosta oštire borbe nedžđevci i četnici povukli su se iz Pribaja ka selu Banji.

#### 18. marta

Bazbijene nedžđevce i četnike na sektoru Pribaja pomoglo je 400 Nijemaca iz Priješpolja, sa dvije tankete. U protivnapadu neprijatelja 4. krajiska brigada morala se povući vođeni borba čitavog dana. Grad je napušten.

Razrađat borbe: ubijeno oko 100, ranjeno 130 i zarobljeno 28 nedžđevaca. Zaplijenjen jedan „Janac“, 4 puškomitrailjeva, 8000 metaka, 200 mina za minobacat, 200 pari cipele, 50 pari odjela i drugog. Mi smo smrli 4 mrtvih i 18 ranjenih, od kojih 6 teže.<sup>102</sup>

Ova je borba bila vrlo testika i naporna. Durilidevi četnici uporno su branili most na Uvcu, koji su nadu kasnije spalili. Djelomično je razbijen 2. bataljon 5. puka nedžđevaca.

Od zarobljenih nedžđevaca i naših simpatizera u Pribaju doznali smo da su Nedžđ i Nijemci pripremili ofenzivu na Sandžak i Crnu Goru. Tamo je Nedž trebalo da uspostavi svoju vlast.

Nedždeva vojska ima svoju uniformu. Ljudstvo je mlado, većinom odskora mobilizano i nevjekito u borbi. Jedinica bataljona 608—708. Dobre su naoružane.

Bodnim dejstvjem i prvim ofanzivnim operacijama 2. i 3. divizija u najmanju ruku odgodile su neprijateljske planove za operaciju na Sandžak i Crnu Goru na pravcu Priješpolje—Pljevlja.

#### 20. marta

Izvještili Vrhovni štab o borbama.

Prva krajiska brigada pomjerila se na prostoriju

<sup>102</sup> Napominjam da su ovde izneseni podaci za borbe, vodeno u toku oba dana.

Dobresellen-Kokin-Bred; 10. krajiska brigada u G. Jablanici i Rihnicu.

Po podne u naš štab je stigao drug Ilč, delegat Vrhovnog štaba, sa grupom drugova i članom Sovjetske misije pri Vrhovnom štabu. Po podne smo održali sastanak na kome smo zaključili u daljem pokretu divizija. Po pedesima, njemačke trupe se povlače iz Crke i naših južnih krajeva ka Skoplju i Nišu i dalje na sjever. U Smedžiji za sada ne bi mogle da operira veće jedinice. Drug Ilč je bio mišljenja da naša divizija ostane privremeno na prostoriji Ulice—Pođega—Ibar—Uvac, a 2. proleterska divizija da kreće za Toplicu. Mi smo se sa time sludili, premda na datom prostoru nema nikakvih naših uporišta i biće teško u izvođenju operacija. Najvažniji naši zadaci biće: razbijanje četnika i borba protiv nedžđevaca i Bugara — privlačenje Bugara na našu stranu; stvaranje novih odreda i brigada.

Po naredbi Vrhovnog štaba obje divizije potpadaju pod komandu štaba naše divizije. Ova naredjenja moram što bolje da ispunim. Sa još nedovoljnim poznavanjem prilika u Srbiji naši pokreti i borbe moraju se smisljeno izvoditi.

Drug Čile Kovačević donio mi je pismo od Mire. Ona lijepo piše o svome radu u Drvaru i o Želji, da se vidimo, mada ta želja ne treba da nam smeta u radu. — To je tačno, jer našim zajedničkim radom u današnjoj borbi mi smo, tako razdvajajući, još bliži jedno drugom. — Zali se da je zimis bila sliba, ali mi Čile kaže da se popravlja. Pide o Dokl<sup>103</sup> da se dobro razvija i da se često sa njim vidi.

#### 21. marta

Neprijatelj je rano napao 4. krajisku brigadu i iznenadio je. Nijemci, nedžđevci i četnici napali su je od Pribaja u jedini od 600 do 700 vojnika i 3 tenka. Naši su morali da se izvlače iz Šerbača i zbog toga su imali nepotrebne gubitke. Morali smo povratiti 2. proletersku brigadu da pojača odbranu Bijelog Breda, kako bi se na vrijeme pomjerile druge jedinice sa ove prostorije.

<sup>103</sup> Dokl Jovanović bio je tada Komandant 4. proleterske divizije.

U borbi koja se vodila čitav dan 4. krajška brigada je imala 5 mrtvih i 19 ranjenih, od kojih 3 teže. Druga proleterska brigada je zbacila neprijatelja sa Bijelog Brda; imala je 7 mrtvih i 13 ranjenih. Utovrjeno je oko 30 neprijateljskih vojnika i isto toliko ranjeno.

Mi smo se sa štabom pomjerili u G. Jablaničku, gdje smo izdali naredenje za dalji pokret. U toku 22. i 23. III sve brigade treba da dođu na prostoriju Dobroselica — Borova glava—Ljubiš—Kokin Brod—Negrina.

Istog dana dobili smo odgovor od Vrhovnog štaba na naš prijedlog. Vrhovni štabjavlja da obe divizije treba da idu do Ibra, pa ako se tamo vide uslovi za bezu mobilizaciju, da se 5. divizija privremeno zadrži na prostoriji između Zlatibora, Arilja i Ibra.

Vrhovni komandant Tit poohvalio je 5. diviziju za uspješan prelaz Lima. Sve nas je obradovala ova poohvala. Odmah smo je raspisali nadim brigadama.

Drug Dija je otišao u 4. krajšku brigadu da održi sastanak zbog nedovoljne budnosti na poludajima i na taj način davanja nepotrebnih fritava. O tome sam govorio istog dana u Dobroselici na sastanku sa štabovima 1. i 10. krajške brigade.

#### 23. mart

Brigade su stigle na prostoriju Dobroselica—Borova glava—Ljubiš—Negrina. Mi sa štabom stigli u selo Rašnicu. Ovog dana nad Štab je izdao naredbu o pokretu u toku 24. i 25. marta.

Na prostoriju Dobroselica—Negrina nije se našlo na neprijatelja. Četnici su ostali preko Uvra i kod Nove Varoši. Na pravcu svoga pokreta 1. krajška brigada su kobilja se kod Ljubiša i Trnave sa Uticem i Zlatiborskom četničkom brigadom. Četnici su vršili i protivnapad na jedan bataljon 1. brigade; bili su protjerani preko sela Ravne izgubivši 3 mrtvih i 8 zarobljenih. Zaplijenjeno je nekoliko pušaka. Prva brigada je imala jednog lakinje ranjenog borca.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Jedino 38. bugarske divizije nisu bile aktivne prema nama. Ali je komandant ove divizije izdvojio 22. marta 1944. godine zapovijest potonjemu komandantu da posjeduje i brane svoju uporita na liniji Međica—Gora—Palas—Robanovo—Arilje—Ivanjica—Komadiće, da ne dozvoli predor 2. i 3. diviziji na sjever

Uveče sam održao sastanak sa štabom 10. krajške brigade i štabovima bataljona. Teškite sastanak bilo je: izvrjetja komandanata bataljona o radu u bataljonima; što još treba urušiti da brigada vojnički odgovori zadacima (članje komandanata bataljona u rukovodjenju, vaspitanju denicara, vodnika i komandira itd). — Između same drugovima prilike u Srbiji, koje se razlikuju od onih u Bosni. Sastanak je prisustvovao politički komesar Glavnog štaba Srbije drug. Vuk; on je govorio o vojno-političkoj situaciji u Srbiji. Sastanak je bio dobar i koristan.

#### 24. mart

Druge divizije stigla na prostoriju sela: Kulići—Maškova—Deretić—Opaljenik—Svetina. Četvrtu krajšku brigadu — u selu Ojkovica i G. Trudovo; 10. krajšku brigadu — u selu D. Trudovo i Stiškovu; 1. krajšku brigadu — u selu Bjelulu i Šareniku.

Treća srpska brigada i dijelovi 4. proleterske brigade u maršu su vadili borbu sa četnicima na prostoriju Jasečeva—Ojkovica—Trudovo. Ubijeno 20, a zarobljeno 7 četnika; zaplijenjena 2 laka bacala i puškomitrailjer. Ova borba je vodena sa četničkim korpusom majora Cvjetkovića i 2. dragečevskim korpusom. Oba korpusa imaju 800—1000 ljudi. Mi smo u ovoj borbi smali 4 mrtvih i 3 ranjenih.

Druge proleterske divizije izvršila je pokret na prostoriju sela Berkovo—Kosovac—Kumanica—Komadiće. Četvrtu krajšku brigadu je stigla u selo Ravna Gora, a 10. krajšku brigadu u selo Potkovljije i Gledicu. Prva krajška brigada je danas trebalo da prede komunikaciju Ivanjica—Arilje i da stigne u selo Osotinu.

Danas je 4. proleterska brigada vodila borbu sa Bugariima kod sela Kalukovici i odbacila ih u Ivanjicu. Ja-

prema Ulcu i Počagi, a na sjeverozapad prema Čačku i da u pogodnom momenatu preda u prosvrograd prema Jagu i jugozapadu.

Istog dana njemačka komanda u Srbiji naredila je da 2. puški srpski dobrovoljački korpus (SDRK) — na prostoru Počagi—Arilje—Rača tiski njegovu rezervu, a da se 4. puški SDRK pretvari bataljonskom iz Srednjerevacke Palanke, odnosno Krugajevacke Rače i računom: jedan bataljon u Kraljevu a drugi bataljon u Čačku.

čina Bugara — oko 500. Bugari su imali oko 40 mrtvih i više ranjenih; zaplijenjena 2 puškomitrailjera, više pušaka i municije. Vedena je borba sa četnicima na odcjeku M. Bratčevića—Lugoglavu.<sup>221</sup> Mi smo stigli u selo Zlatice.

Utisak: Teren od Štrbac do dove vrlo je tešak. Ispre-sijecan je i vrlo nezgodan. Sloban je onem u Sandžaku. Uostalom krećemo se granđnim rejonima Srbije i Sandžaka. Narod nas dobro ne prima. I svište je bio pod uticajem četnika, koji je stalno ključaju ljudima. Ovdje su četnici izvršili mobilizaciju i vrlo je stalno.<sup>222</sup> Imaju brigade i korpuze, ali malebrojne (po 300 ljudi). Narod je siromasan, zola su oskudna i razbarana. Malo se razlikuju od onih u Sandžaku. Neprijatelj dosta brzo reaguje na naše pokrete. Bođe pojavljuju odbranu Ulica, Pojege i Ivanjice. Još ne znaju kuda idemo.<sup>223</sup>

<sup>221</sup> Da 25. marta neprijatelj je pojačao rejon Ivanjice i Bitiju Ante-Jovanjica. Tako je 25. marta prebačio 2. pak SDBK u s. Lazu 40 km sjeverno od Ivanjice, koji je tada danas krenuo dijelom snaga u pravcu sela Bara i Svetine; iz Ivanjice je krenuo jedan bataljon Bugara na Jugosjapad, na položaje u pravcu sela Kaludovića, a na drugim bugarskim i Nedićevim snagama organizovana je bila odbrana Ivanjice. (Bugarski bataljon imao je 4 pješadijske i 1 protetni deo, svaki jatko 150 vojnika; tvoja je u bataljonu bilo 715 ljudi. Pored potoka vruća Žeta je bila 12 puškomitrailjera i 1 laki minobacač; bataljon je imao 4 minobacača i 5 mitraljresa — u pravčet deo).

U istom vremenu pred 3. i 8. divizijom naložili su se desnički korpusi: Javorški, 2. revnogorski i Požeški. (Vidjeti: Voj. Voj. br. 4 od 1887).

Sa ovim neprijateljima smagala naše su jedinice vodile borbe i od 25. marta 1944. god.

<sup>222</sup> Po spoznaju sa Nijemcima četnici su u Srbiji naredili u februaru 1944. godine opštu mobilizaciju svojih snaga. Za Ivanjiciju ovog odgovora navedeni izvod je slična komandantu Sjeničke četničke brigade, od 28. februara 1944. godine, komandanu Špičićkog fronta: „Kao se tako posveća na mobilizaciju, tu treba pozvati sve specijalne snage od 17–40 godina... Petreboće je da VI sa komandantinom bataljona poređe da se ljudi odvaze, ukoliko izrazno vlasti. Nemci su ponovo naredili da treba svakoga kod njih privesti ko se se ciljeve poziva“.

<sup>223</sup> Ovaj moj zaključak, da neprijatelj još ne zna kuda idemo, nije tačan. Njemačka komandna u Srbiji imala je tačne podatke o zadatku 2. i 8. divizije u Štrbicu. Da ovih podataka oni su došli putem avionanja i dostavljanja nekih naših radio-depeša. Ovo potvrđuju podaci koji su izneseni u mjesечnom Izvještaju njo-

U toku borbi sa četnicima 24. i 25. marta 2. proleterska divizija je ubila 50 i zarobila 60 četnika; zaplijenila je 1 puškomitrailjer, 1 protivokloška pušku, 2 laka bacaca i 25 pušaka. Istovremeno je 4. proleterska brigada kod Kaludovića ubila i ranila 150 Bugara; zaplijenila 4 puškomitrailjera, 20 pušaka i druge opreme i ubila oko 40 ljudi. U ovim borbama naši su imali 4 mrtvih i 8 ranjenih.

25. i 26. marta 1. krajnjika brigada kada je trebala predi cestu i rijeku Moravku kod sela Prilik su koštala se sa bataljonom nedječevaca i bataljonom Bugara. Borba je bila narodito žestoka sa nedječevcima (bataljon 2. pak) koji su, izgleda, u pitanom stanju jurili na naše. — Ubijeno je oko 100 Bugara i nedječevaca i toliko ranjeno. Zaplijenjena 3 puškomitrailjera, 1 teški mitraljez i nešto pušaka. Brigada je imala 10 mrtvih i 22 ranjena. Posto su Bugari bili zapojeti kote oko mesta gdje je brigada trebala da pređe Međavice, a već se i razdililo,

machog komandanta u Srbiji, generala Harisa Folbera, za period od 18. februara do 18. marta 1944. godine, ugverenog Komandi komesarstva vojske njemačkog Rajha. Sva ostala, u ovom izvještaju nisu, i sljedeće:

„B. Situacija kod neprijatelja: U situaciji je najvjernije da su Titove partizane ogrožene zapadno i jugozapadno srpski granici. 2. i 3. crvena divizija, i na njih dohvati 27. diviziju, kao Mihovićeva grupa, dobit će zadatku da pređu u Srbiju i da evakuuju područjem Toplice, koja je već do vremena neograničeno pod komunističkom vlašću.“

Jude prikupljanje snaga čvršćim primedbeno je i u izvještaju Rošića duž Drlina... — dat je novacete metar naše divizije i da je mitražiti da se i one mogu uporabiti za pređor u Srbiju, pa nastaviti.

„Komunističke snage u Jelinoj Srbiji, u Toplici i Jablanici, imaju zadatku da potpisnog komisara nameravani pređor 2. i 8. divizije preko Ibra, dole dekor 1. crvenog korpusa, koji se nalazi na prostoriji Beograda-Kraljeva, imaju zadatku da oklopljuju ovaj pokret sa prostorije Brodava-Plećevljia operacijama prema severu i severoistoču“ — (Arhiv Vojne historijskog instituta reg. br. 221, 8. 28 — obzadje AVIH, br. 221 a. 22).

Njemački su uspejeli da deluju na radio-depeše i zbog objektivnih način nemogućnosti da dešavaju mijenjanje sklopa u našoj radio-službi.

S obzirom na timite dijelove ovoga neprijateljeg dokumenta sada će biti lakše shvatiti zbog čega su Nijemci mogli da tako brzo reagiraju na pokrete 2. i 8. divizije u Srbiji.

brigada nije mogla poći određenim pravcem, nego se vratio i posla za nama.<sup>20</sup>

U svim ovim borbama uslijed velikog snijega ostalo je dobro neprijateljskog oružja.

#### 27. marta

Izvršili smo pokret za svim jedinicama na prostoru sela: Despotovica—Pridvorica—Vionica—Bela Stena—Brusnik—Koritnik—Cetina. Istag dana dijelovi 4. proleterske brigade vedli su borbu sa Bugarima jučine od Ivanjice i ubili 29 Bugara. Kod nas 1 mrtav i 4 ranjena.<sup>21</sup>

#### 28. marta

Održali smo sastanak sa štabom 2. proleterske divizije i Štabovima svih brigada i upoznali ih sa našim zadatkom — odlazak za Toplicu i Jablanicu. Postavili za-

<sup>20</sup> Biću smu poslali 1. krajšku brigadu sjeverno od Ivanjice sa ciljem da maksimalno pokreće nase glavnine i da skrenemo pažnju neprijatelja na prostor sjeverno od Ivanjice.

Prva krajška brigada vedla je borbu 23. marta u selu Prlići sa 1. bataljonom 3. pakra SDR i sa bugarskim posadom koja je brzo prije mosta na Moravici, 28. marta brigada je vedla borbu u selu Dubravi sa jednim bataljonom 2. bugarske divizije, koji je stigao iz Arlija i sa dijelovima 2. pakra SDR. — (Vijet, VIG, br. 8, od 1937).

<sup>21</sup> Neprijatelj je 26. marta pojavio bugarski garnizon u Ivanjici mitraljanskim bataljonom 34. bugarske divizije, a tako 2. njemačke armije, koji se nalazio u Jablanici Banji, formirao je radi odbrane rijeke Ibaru bortenu grupe "Sređe". — U noći između 28. i 29. marta u Ivanjici su stigli: iz Čačke 200. motorizovani bataljoni poljske bandarmerije, iz Arlija i Lise — 2. pak SDR i jedna bugarska tenkovačka odjeljenje iz Užica. Na ovim i ranjim bugarskim sašvercima u Ivanjici Nijemci su sačinjavali da 27. marta izvrše napad na 2. i 3. diviziju. Međutim, potlo je obavijesteno o daljem nastoru pokreta 27. marta na Ibaru, a u cilju da još više pojavi svoju odbranu na Ibaru, tada 1. njemačke oklopne armije hitno upućuje preko Čačke u dolinu Ibre 800. motorizovani bataljon i 1. pak SDR. — Tako je neprijatelj spasio u namjerama našeg napada protiv nas same tri bataljona Bugara, ojačavao dijelovima Srpske obravne strake (SOŠ) i Srpske granitne struke (SGS). Zahvaljujući 4. proleterske brigade obuhvatila je u borbi 27. marta sve neprijateljske snage nasad u Ivanjici. (Vijet, VIG, br. 4, od 1937).

○ markiravaju i borbama 2. i 3. divizije od Bijelog Ruda do Štadića objavljene su naša dokumenta u "Borbenici" 17. br. 38-55.

zadatak divizijama za forsiranje Ibra. S obzirom na Ibarsku klisuru i na postojće mostove, izabrali smo kao najpovoljnije mjesto za forsiranje rijeke odjek od mjeseta Užka do sela Bela Stena. Druga proleterska divizija dobila je sektor sjeverno od Užka, Užke i isključivo Biljanovac, a 3. divizija — od Biljanovca do Bela Stena. Za obje divizije postoji po jedan most i jedan od njih ili oba treba zauzeti. Govoremo o rasjedima, rušenju pruge, o koničenju svih mogućnosti na prelaz. Zadatak je postavljen na jasnije.<sup>22</sup>

#### 29. marta

Sve do ovog dana na našim marševima od Bijelog Ruda do koje pratio nas je snijeg i međava. Danas se izvedriće i neprijateljska avijacija aktivno je izvadila teren prema Raškoj i u dolini Ibra. Zbog toga smo odlučili da pokretni na Ibra izvršimo noću 29. marta, a prelaz preko Ibra noću 30/31. marta.

#### 30. marta

Brigade su izvršile pokret u datim pravcima. Mi smo stigli u Rudino 30. marta u 7 časova izjutra. Prva obavještajna o pruzi dobili smo u 9 časova. Pruga je posjedvana sa dva bataljona nedicevaca i bjelogardejskom stražom. Mostovi spajaju po dva betonska bunkera. Zelejnici mostovi spajaju tunel.

U 15 časova dobili smo nove podatke od štaba 2. proleterske divizije da se u Užku nalazi pušk nedicevaca i blindirani voz koji čuva most. Na njihov prijedlog da se Užka samo demonstrativno napada zbog velikih snaga, a da se glavna pažnja obrati na most kod Biljanovca, odgovorili smo potvrđno.

Zbog aktivnosti neprijateljske izvidničke avijacije, naše jedinice polje su pred sam mrak ka rijeći. Početak napada na pojedine objekte zakazan je za 22 časa. Me-

<sup>22</sup> Šta: 3. divizija izdala je 28. marta narednje za pokret 2. i 3. divizije na prostoriju Rudino — a. Štadići — a. Bjelovar, a 28. i 29. marta izdala je narednje za napad na nepristupačnu i u dolini Ibre i za forsiranje Ibra. Obje divizije dobile su odjek za napad i forsiranje rijeke, a takođe i sve brigade. (Zbornik 1/7, 58-61).

dutim, borba je na pojedinih odjeljima potekla različito, jer je neprijatelj započeo sve bolje položaje za obranu pri luku rijeke. (Kod 4. krajške brigade borba je potekla u 20 časova).

Tokom borbe moglo se procijeniti da neprijatelj ima dosta snaga za obranu doline Ibre. Kasnije se ustavilo da je meat u Biljanovcu branjen sa 2 hrvatska topa i jednim tenkom. Kontrola pruge vršila se čitave noći sa tenkovima.

Usljed dobro organizovane obrane naše jedinice nisu uspjеле da forsiraju rijkos. Prva krajška brigada je došla sa borbenim dijelovima do samog mosta u Biljanovcu. Tu je bila tučena, jakom artiljerijskom i tenkovskom vatrom. Četvrti krajški brigada pokušala je da prebaci preko rijeke minarsko odjeljeno, ali je prva desetina odmah napadnuta sa pruge i morala se vratiti. Deseta krajška brigada je postavila zasjedu na cesti, kod sela Brvenice, i vodila borbu sa neprijateljskim lijevim osiguranjem. Četvrti proleterska brigada izvršila je uspješan napad na Učku i primorala neprijatelja da napusti lijevu obalu Ibre, sem blindiranog voza, koji je branio prilaz mostu. Na zadatku je zakašnila 2. proleterska i 3. srpska brigada, pa su tek pred zoru dijelom snaga stupile u borbu.

Rezultat borbe: ubijeno oko 160 nediscipliniranih, njemačke poljske policije i Srpske dobrovoljačke strake; zarobljeno 37; zaplijenjena 3 teška mitraljeza, 6 puškomitrailjeza, 2 laka hačata, 1 teški bacac i dr. Naši gubici: 30 mrtvih i 64 ranjenih. Četvrti proleterska brigada je pretrpjela najveće gubitke (18 mrtvih i 40 ranjenih).

Po kasnijoj procjeni, nad napadni sektor branila su dva bataljona nediscipliniranih, do bataljona Srpske dobrovoljačke strake, njemačka poljska policija nepoznate jedinice i nešto bjelegardejaca. U svemu oko 2500 vojnika. Obrana komunikacija i mostova podržavali su blindirani vozovi i tenkovi.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Nijemci su na neposrednu obranu Ibre na odjelu od Učke do Radeča angažovali sljedeće snage: 1. i 3. bataljon 4. puške SDK, 2. bataljon 2. puške SDK, 2. bataljon 1. puške SDK, 3. i 4. bataljon 2. njemačkog policijskog puške, 2. bataljon 3. njemačkog policijskog puške, 2. i 3. bataljon 4. pješadijskog puške 24. bugarske

#### Misljeni o svojoj operaciji:

Operacija nije uspjela iz slijedećih razloga:

a) Neprijatelj je budno pratio naš pokret kroz Srbiju i bio je bacio snage pred nas u cilju da nam sprijeći dublje nadiranje u Srbiju (Čajetina, Palasac, Robanstvo, Ivanjica, Ibar). To je mogao činiti zbog obavještajna od tenika, koji su vodili sa nama borbu i odstupali pred nama.

b) Pokret svih naših jedinica na sektoru Ivanjice ka Ibru, jed je više alarmirao neprijatelja i vojnički je mogao ocijeniti koljum pravcem mi idemo i gdje želimo stići. I tako se na vrijeme mogao osigurati komunikacije na Ibru i pojačati garnizone i posade.

c) Radi ovoga bilo bi bolje da smo jednu diviziju ostavili na sektoru Učice-Ivanjica sa dejstvom na komunikacije. U tom bi slučaju druga divizija mogla prikrivenje da jede do Ibre.

d) Zbog slaboga terena kuda smo nailazili nismo mogli doći do tolo kakvih podataka o neprijatelju, a neznato da dolinu Ibre, dok nismo došli do njegove neposredne blizine (Rudno). Naravno da je uslijed toga morala izostati tačna ocjena situacije.

divizija, jedan bataljon SDK, jedan bataljon Ruske zastavnog korpusa (koji je iz teških tundera dobio mostove na Ibru, državni tuneli i pruge), oko 20 tenkova iz tenkovske divizije 8, njemačkih policijskih puški i dva njemačka oklopna voza.

Neprijatelj utjek na obranu Ibre ispred još kombinovanih 4. brigadiških pješadijskih puški tri njemačke pješadijske bataljone, jedna artiljerijska baterija i jedna inženjerijska divizija koja je iz pravca Ivanjice vrlo pritisk u loda 2. i 3. divizija i već 20. marca stigao u selo Radeč i Milice.

Pronađeno, dolinu Ibre od Učke do Radeča branila je 14 pješadijskih bataljona, 60 minobacača, 20 artiljerijskih oružja, 10 tenkova i 2 oklopna voza, ukupno oko 18 000 neprijateljskih vojnika, bez teničkih jedinica.

Za obranu Ibre Nijemci su koristili grupe od 3 do 8 aviona bombardera i izviđača.

Od avionskih jedinica Nijemci su na neposrednu obranu Ibre od Učke do Radeča angažovali: Javorški korpus (u rejonu Rudno), Raskršni korpus Kaserovo i 2. kosovski (jurčić) korpus – ova se dejstva na desnoj granici Ibre. (Viktor, VJK br. 3 od 1950).

Kao što se vidi iz Ratnog dnevnika, naša 2. divizija raspolažava je nepotpunim podacima o jačini neprijatelja u dolini Ibre pred naš napad u cilju forsiranja rijeke.

a) Naporni manjevi kroz veliki snijeg, potek od Foče, stalno padanje snijega i slaba izbrana putem do Ibra, prilikom su iscrpli jedinice.

b) Iskustvo naših boraca i njihovo preimnuđstvo u ratnoj vještini nije se moglo dovoljno iskoristiti u napadu na Ibar uslijed nedostatka municije, pri čemu naša vatrena moć nije mogla doći do izražaja, što bi u protivnom daleko više uticalo na ishod postavljenog zadatka.

c) Zauzimanje mostova na važnijim saobraćajnim vezama po neprijatelja vrlo se teško postiže uslijed dobro organizovane i jakе odbrane. Nedostatak gumenih čamaca za prelazak rijeke tamo gdje se neprijatelj ne nade, umanjio je sigurnost izvođenja postavljenog zadatka. Za manevarske jedinice, koje često moraju prelaziti rijeke, od osnovnog je značaja da raspolažu potrebnim brojem čamaca, kako su mostovi ne bi morali zauzimati samo frontalno, pri čemu ne mogu izostati tedi gubici. Konkretno, sa dovođenjem brojem čamaca mogu se uspješno korisiti rijeke i bez zauzimanja mostova.

d) Zaključenje nekih jedinica uticalo je na ishod operacije; mogli smo nanijeti neprijatelju više gubitaka. Stab 2 proleterske divizije čim je ocijeno situaciju u Učku i podao prijedlog, trebalo je odmah da izvrši i raspored jedinica po datom prijedlogu. Nije trebalo da dolazi na naše mudiće, jer je morao da pretpostavi da će ono biti potvrdeno.

U borbi na Ibru poginuo je od sastavljene vatre drug Kosta Svetozar, policijski komesar 4. krajške brigade. Njegova smrt je veliki gubitak ne samo za našu diviziju, nego za čitavu Bosansku krajinu. Kako je bio rijedak čovjek po karakternosti, čvrstini i drugarstvu. Njegova odličnost i izdržljivost u najtežim momentima je zadivljivala. On je podigao 4. krajšku brigadu na visinu dobrih jedinice. Izgubljen je najbolji drug među najboljima. Njegova smrt okrvavila je svu našu stru.

Za mene je Kadino ime, pored svoga drugog, vezano dugim zajedničkim radom u 4. krajškoj brigadi. Kašu neću nikad zaboraviti.

Kako je poginuo na jednom visu, u blizini sela Gradvine, koji su naši borci očistili od nediscernaca i profili dalje. Sa njim je bio Vicuka i intendant brigade. Kako

je polao sa bataljonom koji je trebalo da likvidira rudnik u Jarandolu. Premda su dali ugovoren znak da je ušli likvidirani, četa, koja je krevala za rudnik, nije vidjela znake i vojnički je ispitivala kosu. Kada su vidjeli njih, pobacali su bombe i osmeli mitralješku vatu. Od to vatre Kako je poginuo, a intendant je ranjen. Brzina naleta na vis onemogućila je da se dođe do sporazuma.

## 21. mart

Izdali smo naredjene jedinicama da se pomjeraju dominirajuće kose iznad doline Ibra. Imali smo nepovjerenje podatke u Rudnom da se oko 2000 Bugara kreće za nama, iz Ivanićice. Radi toga uputili smo odmah 1. krajšku brigadu na sektor Rudnog i Brovika da bude tuđe za svaku sigurnost. Takođe smo naglasili stabu 2. proleterske divizije da obezbijedi ledju svojim jedinicama u dolini Studenice od ovih bugarskih snaga.

U 10 faza 2. bataljon 1. krajške brigade napao je na Bugare u Broviku i borbu je počela. Ona je trajala čitav dan. Mi smo u borbu ušicili i 3. bataljon brigade. Kod 3. proleterske divizije takođe je počela borba sa Bugarama kod manastira Studenice.

Uslijed svakve situacije izdali smo po podne istog dana naredbu za pokret jedinica u dolinu Studenice, s tim što će 1. krajška i 3. proleterska brigada da napadnu Bugare u Broviku, a dva bataljona 10. krajške brigade da bočnim napadom potpomođu likvidaciju Bugara.<sup>205</sup>

## 1. april

Jedinice su stigle na određeno mjesto. Bugari u Broviku nijesu likvidirani. Imali su oko 70 mrtvih i ranjenih, a mi 6 mrtvih i 15 ranjenih.

<sup>205</sup> U Broviku se 26. marta napao stab 61. bugarskog puha, 3. bataljon 123. bugarskog puha, 10. vod 1. tovarne baterije i jedan plinarni vod. U rejonu sela Miloj (u dolini Studenice, prema 2. proleterskoj diviziji) napadlo su se ostale snage komonovanih 61. bugarskog puha: 2. bataljon 88. pješadijskog puha, 1. bataljon 79. pješadijskog puha, 11. vod 1. tovarne baterije i jedan plinarni vod. (Vidjeti, VIG br. 3 od 1999).

Po početku 31. marta stab 3. divizije izdalo je naredjene za pokret glavnice 2. i 3. divizije na lijevu obalu Studenice, na predstoriju Brusnik-Vionica-Dobri Do-Despotovica. (Zbornik 17. 63).

2. april

Javili smo Vrhovnom štabu o operaciji na Ibru i tražili da nam saveznički posluju materijal. Od Vrhovnog štaba dobili smo odgovor da se nadrimo na prostoriji Arilje—Ivanjica—Pučega—Užice.

Danas je 3. srpska brigada razbila jednu kolomu Bugara, koji su sa 30 konja prevezeli municiju i namirnice iz Ivanjice svojim bataljonima u Bošnju i Studenici. Bugari su imali 4 mrtva, 1 zarobljenog i više ranjenih. Mi smo imali 3 mrtva i 3 ranjena.

3. april

Izdali smo naredbe za pokret i zadatke divizijama: a) 2. proleterska divizija dejstvovanje na prostoriji Ivanjica—Arilje—Dragačevac,

b) 5. divizija na prostoriju Rudno—Južne padine Golije i planine Javora i zapadno od Ivanjice. Ovaj zadatak — napad na odvojene neprijateljske snage, napad na neprijateljske komunikacije i razbijanje četnika, kondenzacije sa narodom u cilju uvršćivanja našeg uticaja.<sup>100</sup>

4. i 5. april

Podaci o neprijatelju su još slabi i neprovjereni. Govori se o pojedavanju linije Raška—Novi Pazar—Sjenica i o pojedavanju garnizona u Ivanjici.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Detaljni zadaci 2. i 5. divizije dati su u saredenjima štaba 2. divizije od 3. aprila i 2. divizije dani su u saredenjima štaba 5. divizije od 3. aprila i 2. divizije (Zbornik 13, 13 i 14). Zadržavanje gospodarstva 5. divizije je na sjevernim padinama planina Golije i Javora utemeljeno je da bi bacio obesposjedi sigurnu prevoznicu za prijem materijala od saveznika. Kao što će se vidjeti iz Ratnog dnevnika saveznici su u Ivanjici. Kao što je govorilo minimalna površ, a veći dio postotog materijala (kragujevačke putine i odnosno nije nam bio ni potreban).

<sup>101</sup> Njemački komandant u Srbiji, general Felber, obrazovao je 31. marta 1944. godine ne 25. bugarsku sačinju diviziju, u cilju lakšeg komandovanja a) vrim snagama, u narodu bugarskim, koji su bile angažovane u borbenu za osloborju deline Ibra i zapadno od nje. Prema rasporedu ovim postotima u sastav ove divizije su ulaze objedine bugarske jedinice: 61., 68., 78. i 122. pješadijski puškomitski divizijski bataljoni od 4 baterije i korpusna inžinjerijska

U selu Kruševici, jugoistočno od Rudnog, teško je ranjen od aviona drug Dukán Bouk, obaveštajni oficir 10. krajške brigade i podlegao ranama. Njegov gubitak je vrlo veliki za nas, posebno na ovoj granu službe. Bouk je bio dobar drug, vrijedan u poslu, iskusen borac 1. krajškog proleterskog bataljona.

Imala je svijest da bila dosta aktivna prilikom naših operacija na Ibru i Rudnom.

6. april

U Rudno stiglo oko 1500 neprijateljskih vojnika; imaju ofanzivne namjere. O ovome smo obavijestili štab 2. proleterske divizije. Od pravea Duge Poljane Šiptarska milicija dutsko izvršila prema nama.

Od Vrhovnog štaba dobili zadatak da se pripremimo za primanje materijala. Javili smo Vrhovnom štabu da nam je neophodno potreban sanitetski materijal, municija i gunjeni bameci.

7. april

Bugari i mediteve su pošli od Bosnje, Rudnog i Blinčićkog polja u 4 kolone u pravcu Crnine, Rataru i Koračnika, i uveče stigli na ovu liniju. Jasna neprijatelja se izustavila oko 2000 ljudi.<sup>102</sup>

rijaka četa. Pored ovih bugarskih jedinica u sastav 25. divizije povremeno su dejstvovale njemačke i Mediteve jedinice koje su bile angažovane protiv 2. i 5. divizije na porečatuju prednjosti (Vilajet, VIG br. 1-3 od 1939).

<sup>102</sup> Vec 1. aprila general Felber naredio je 25. bugarskoj diviziji da pripremi napad na naše snage. Za potonak napada odredio je 4. april. U čelu istog komandovanja formirane su dve borbenе grupe: borbeni grupa „Sener“, pod komandom bugarskog potpukovnika Kolevca, prikupljaju se u silem rejonu Učka i u njen sastav ušle su sljedeće bugarske jedinice: 70. pješadijski puškomitski bataljon, 1. bataljon 61. pješadijskog puškomitskog bataljona, 1. bataljon 1. pješadijske divizije, 18. i 11. vod 1. bokške baterije, 18. vod 1. bokške haubitske baterije i jedan pištoljski vod; borbeni grupa „Jag“, pod komandom njemačkog potpukovnika Šredera, prikupljaju se na prostoriji Raška—seosko Šumadijsko—Zarevo, i u nju su ušli: 1. i 2. bataljon 2. puškomitske divizije, 1. i 2. bataljon 4. puškomitske divizije, 2. bataljon 122. bugarskog pješadijskog puškomitskog bataljona, 2. bataljon 1. policijskog puškomitskog bataljona, 18. vod 1. bokške baterije i jedan pištoljski vod. Razvarena komandanta 25. bugarske divizije (1. i 2. bataljon, 122. pješadijski puškomitski diviziji) i dijelovi 61. pješadijskog puškomitskog bataljona prikupljeni su se na prostoriji u Konstutucijskoj Rudnici (jugozapadno od Raške), a u Radnici

Zbog ove situacije postali smo 1. krajškoj brigadi bez jednog bataljona da napadne lijevo neprijateljsko krilo u Brusniku i Koritniku i da ga potisne. Četvrtoj krajškoj brigadi smo dali zadatku da zadržava neprijatelja u dolini Studenice, na sektoru Vionice, dok se ne ispolji dejstvo 1. krajške brigade.

#### 8. aprila

Prva krajška brigada u ostroj borbi uspijeva da potisne neprijatelja iz Crne Reke i zaseoka Koritnik, Kotlova, Ostatije i Ratara, koji se zatim povlaže u neredu preko Studenice. U borbi su učestvovari dva bataljona 4. nedicevog puha, svaki po oko 500 ljudi, i jedan bataljon Bugara. Ove neprijateljske snage nisu imale komora. U ovoj borbi neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, zarobljen jedan nedicevac. Zaplijenjen jedan puškomitrailjer. Mi smo imali 2 mrtva i 3 ranjena, od kojih je jedan ubio.

Istog dana 4. krajška brigada vodila je borbu sa bugarskim snagama koje su nadirale iz Čećine. Neprijatelj je ovdio D. Perikićima i Pejovićima, ali se povukao iz Čepića — uslijed dejstva 1. krajške brigade.

— 3. korpusna inženjerska četa i 8. vod 1. baterije baterije U opštine rezervi generala Fuhrera — u rejonu Radke našli su se 200. bataljon poljske bandarmerije, 1. bataljon 3. puha ARK i 2. vod 12. oklopne čete. — Sve ove jedinice bile su prikupljene 4. aprila. — U to vrijeme u Ivanjici našli su se dijelovi 1. bugarskog pješadijskog puha i 3. i 4. puha SDK. Do 8. aprila u Ivanjici je stigao i Kraljeva 4. njemački motorizovani puč „Brandenburg“.

Cetvrtog aprila četnici su bili u slijedećem rasporedu: Jazarski korpus se nalazio u sastavu štabne grupe „Jug“, 2. kosovski korpus — u Raškoj i u Trnavi, 2. narodarski korpus — u selima Savova, Bakova i Brusova (dvije kompanije od 100), 1. novosadski korpus — u Draževu. Sve ove četničke snage dobile su određene zadatke u spiskom planu napada na 2. i 3. diviziju — (Vidanj: VIG br. 1. i 2. od 1921).

Cilj planiranog neprijateljskog napada bio je da se 2. i 3. divizija nanesu uništavajući udarci i da se osiguraće za daljnje dejstva i zadržavanje u Srbiji. Međutim, tako je neprijatelj raspolagao daleko brojnijim snagama, on nije postigao ni minimalan uspjeh. Uslijedeno dejstvo 2. proleterske divizije sjeverno od rijeke Studenice i u Dragoboru i aktivna dejstva 3. divizije primorske vojske neprijatelja da već drugog dana svoga napada pređe u obzoru.

Na pravcu 4. krajške brigade neprijatelj je uporan. U cilju osiguranja toga koji je bio ugrožen kao i ostalih manjih snaga, neprijatelj je pred mirak pojedao svoje snage u Perikićima.

U borbi 7. i 8. o.m. na pravcu 4. krajške brigade neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Mi smo imali 1 mrtvog i 5 ranjenih. Izgubljen je jedan puškomitrailjer.

#### 9. aprila

Pričekajući napad 1. krajške brigade je u toku noći između 8. i 9. aprila iznenadila četnički Javorški korpus, ubila i ranila dosta četnika a 7 zarobili, među njima i komandanta 2. studeničke brigade. Prodružujući napad, brigada je razbila i druge neprijateljske snage, koje su se u neredu povlačile iz rejona Crvenj ka Čelini, a iz rejona Ugljara ka Binićima. Jedan bataljon brigade ulazio je u Radno i u kome nije rabljeno neprijatelja. Brigada se zatim postavila u selo Plasnicu, Laz, Konjki Potok i zaselak Koritnik. Brigada nije imala gubitaka.

Bojna obvezdenja bugarskog puha u Čelini našla se u Dragajlovčima (k. 1313) i sjeverno od k. 1116. Dobro su se utvrdili.

Postali smo 1. krajškom brigadi i njen 4. bataljon za zaštitu boka i leda od pravca Radke i Duge Poljane.<sup>11</sup>

Na pravcu 4. krajške brigade neprijatelj se povukao iz Perikića i Pejovića i sad se postavio na desnu obalu Studenice (selo Čećina—Vrholovi). Povlačio je komore i neke snage u selo Radmire. Sve je ovo učinio zbog uspješnog dejstva 1. krajške brigade na njegovom lijevom boku. Ovdje je bugarski puč sa tri bataljona i baterijom od 6 topova.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> U svom bojnom protivnapadu 1. krajška brigada rachila je cijelu neprijateljsku grupu „Jug“. Iz njenog sastava bio je izdak, u cilju nepovrednog obvezdenja komunikacija u dolini Ibar, samo 2. bataljon 3. dobrorodljivog policijskog puha.

<sup>12</sup> Pred 4. krajškom brigadom, na desnoj obali Studenice, našao se tada cijeli 10. bugarski pješadijski puč — sa sve četiri svoje bataljone, a 8. aprila stigao se na Studenicu i dva bataljona 11. bugarskog pješadijskog puha i postavili sa desno od 20. pješadijskog puha, u rejon Slupa, Asazova Selca, Vrhovi, — (Vidanj: VIG br. 1. i 2. od 1921).

Danas smo poslali izvještaj Štabu 2. proleterske divizije i naše namjere: da 3. divizija izbiće dijelom snaga na sektor prema Radkoj i da ocijeni mogućnost prelaza preko rijeke; da 2. proleterska divizija sa dvije brigade izvrši obuhvat neprijateljske grupe u Četini, da je razbije i potisne ka Ivanjici. Ovo zajedno sa dvije brigade 5. divizije; da se petom 2. proleterska divizija postavi na sektor jugoistočno, južno i jugozapadno od Ivanjice.

Osnovna zamisao i zadatak — razbiti neprijateljsku grupaciju u Četini i onu koja se povukla prema Ibru ispred 1. krajiske brigade; ne dozvoliti neprijatelju da ima inicijativu na ovome sektoru; dobiti u vremenu da nam stigne materijal od saveznika.

Na sektoru 10. krajiske brigade nije se ojeđalo ovih dana kretanje neprijatelja, sem što neprijateljske izviđačke patrole od pravca Duge Poljane duboko izviđaju prema nama.<sup>11</sup>

Neprijateljska svrćacija izviđala je ovih dana, ali nije bila aktivna. Neprijatelju u Četini spustili su neku poštu.

\*

U dosadašnjim borbama u dolini Studenice moglo se ocijeniti da su neprijateljske namjere da odbaci naše jedinice što dalje od Ibra i da očisti teren između Ibra i Ivanjice.

Borbenost i umjelost 4. puške nedjeluvača nije se mogla vidjeti u ovoj borbi — oni su poslije oštrog i odlučnog napada naših boraca pošeli odstupati. Od njih je zahvatila panika i bugarski bataljon.

Bugarski puš u Četini je solidniji i tu se vidi vojnički rad jedinica. Njihova je borbenost dobra, ali se nije mogla dovoljno procijeniti, jer su naše snage prema njima mnogo slabije i naše vatreno dejstvo takođe je bilo slabije.

Narod dosta pasivno posmatra ovu borbu. Pladi se za svoja sela i nerado nas pomali u hrani i drugom. U

<sup>11</sup> U Duge Poljani se nalazio 297. izviđački bataljon, koji je, vjerojatno, ostanao izviđeničkom maličicom, izviđao svakodnevno duboko u Goliju i planinu Javor.

Vionici i Četini Bugari su pijačkali narod. O njima će sada drukčije misliti.

10. april

Ponovo smo izvjestili Štab 2. proleterske divizije o situaciji kod nas i potrebi da sedežuju od pravca pl. Radobela i Dobrosljige, kako bi primorali neprijatelja u Četini na povlačenje. Hrastnost ove operacije je neodljiva, jer se situacija može brzo izmijeniti i od pravca Ibra i od pravca Ivanjice.

Ne znamo situaciju kod 2. divizije i radi toga ne možemo koordinirati rad jedinica. Uzakali smo Štabu 2. proleterske divizije na potrebu da nas redovjeđe izvještava.

Od Štaba 10. krajiske brigade primili smo izvještaj o dolasku 30 kamiona Nijemaca u Ivanjicu od Požege, sa 6 tenkova i 10 bornih kola. Osmog arm. čula se jaka borba istočno i sjeveroistočno od Ivanjice. Druga divizija vodi borbu, a nista nam ne javlja!

Izvjestili smo Vrhovni Štab o kvaru naše radio-stанице i radio-stанице Štaba 2. proleterske divizije (ostala im je bes baterija). Tražili smo da nam saveznici posalju divije radio-stаницa. Izvjestili smo Vrhovni Štab ukrašku o situaciji.

Vrijeme je maglovito, kila pada i nema izgleda da se brzo popravlja.

11. april

Jedno odjeljenje Bugara pokusalo je da pređe Studenicu kod Prđevitice. Dočekala ga je razjeda 4. krajiske brigade, koja je zarobila 6 Bugara, a bilo ih je nekoliko mrtvih i ranjenih. U rijeći se stupio oficir i 4 vojnika. Deseta krajiska brigada razbila je četničku grupu kod Katica i Siličkova, ubijeno je nekoliko četnika, a 6 zaprijetjeno.

12. april

Bataljon 1. krajiske brigade napao je 11. o.m. bugarsku kolonu u Rudnom u postrojavanju. Ubijeno i ranjeno oko 70 Bugara. Pljen se nije mogao izvesti zbog otpora Bugara i pojapanja. Drugi bataljon iste brigade

napoč je 12. o.m. bugarsku kolonu u s. Marinkovici. Bugari su brzo razbijeni, ali im je stigla pomoć iz sela Bokovica i nali su se, bez plijena, moralni povrati. Ubijeno i ranjeno oko 50 Bugara. U obje borbe mi smo imali 3 mrtvih i 8 ranjenih (jednog teško).

Najzad smo dobili izvještaj od 2. proleterske divizije. Ona je sa 2. i 4. proleterskom brigadom vodila borbu od 9. do 10. o.m. na 1. i 2. ravnenogradskim četničkim korpusima, jatinje oko 3000 četnika, jednim bataljonom Bugara na sektoru Ivanjice i sa bataljonom Nedica na sektoru Ivanjica—Guta—Kaona. Mada su četnici dobro razbijani, nali su ih u borbi 8. aprila razbili i ranjili im najteže gubitke. Vredna su četnika panjno razbijela, a mnogi, pridružno mobilizani četnici, odlazili su kućama. Nediceve se takođe nijesu pokazali narofito borbeni i nali su ih uspejano tukli. U borbama od 9. do 10. aprila 2. proleterska divizija ubila je oko 117 nedicevaca i četnika i 98 zarobljila. Zaplijenjeno je 1 teški bacat, 10 puškomitrailjera, 88 pušaka i druge opreme. Mi smo imali 10 mrtvih i 34 ranjena (10 teško).<sup>11</sup>

Dvanaestog aprila 2. i 4. proleterska brigada stigle su na prostoriju selo Međke—Savovo—Milović.

Izdali smo naredenje 2. proleterskoj diviziji, 1. i 4. krajjkoj brigadi da likvidiraju bugarske bataljone u Čečini, odnosno da ih primoraju na odlaganje iz Čečine. Ovim bi dobili u inicijativi i Siri mačevarski prostor prema Ibru.

Međutim, u noći 12. aprila Bugari su se povukli iz Čečine u pravcu Rudnog. Bugari koji su bili u Dolovima i Milutinoviciima povukli su se u s. Milice i Jelisu Poljanu.

U vremenu od 8. do 12. aprila vrijeme je bilo loše i neprijetelj nije efikasno mogao da upotrebljava avijaciju. Koristio je, međutim, svako razbijavanje vremena i tukao naše jedinice.

<sup>11</sup> U borbama protiv 2. proleterske divizije na prostoriji Guta—Kaona—Pećnikova na 1. i 2. ravnenogradskim korpusom komandovan je Draža Mihailović. Osmog aprila stigla je četnička pomoć iz Kraljeva od jednog bataljona SDK, iz Ivanjice bio je uspešan jedan bugarski bataljon, a iz Gute djeleoci SDK. (Vrhpolje, VIG br. 1. i 2. od 1981. godine).

#### 13. april

Dva bataljona 3. srpske brigade držala su nasledju na ibarskoj komunikaciji između Polumira i Dubre strane. Unitali su jedan putnički automobil, ubila jednog, a zarobila 4 Nijemca. Bataljoni su 13. aprila vodili borbu sa bataljonom njemačkog policijskog puha i dijelovima bugarskog puha, koji su pokupali da iz Polumira, odnosno iz doline Studenice prođu u selo Dukovac. Nali bataljoni su vratile neprijatelja na podzemne položaje uz gubitke od oko 20 mrtvih i 5 zarobljenih. Nali su imali 3 mrtvih i 3 ranjena borca.

Po prikupljenim podacima, u borbi se protiv nas sada nalaze dva bugarska puha i dva bataljona poljske policije na odseku Rudno—Milići—man. Studenica—Ušće; u Račkoj — bataljon Bugara i 100 poljske policije; na prostoriji Kraljevo—Čačak—Ivanjica—Guta su 2. i 4. pak nedisciplina, dok se ne zna za 2. pak nedisciplina, vjerovatno je u blizini ovog u Ivanjici — bataljon Bugara i još 200 vojnika. Ingleda poljske policije, ali neprovjerljivo. U Novom Pazaru i Dugoj Poljani po 600—800 Šiptarske milicije sa njemačkom komandom. Utvrđuju se. U Sjenici oko 200 pripadnika Šiptarske milicije i 100 Sandarma. Ove jedinice su doista jakе, ali ne predstavljaju neku obilježju snagu na naš.

Do sada se pokazalo da se Bugari dobro bore u obrani, ali u pokretu su slabiji i nemaju iskustva kao nali borci. Još nema studajeva predavanja bugarskih vojnika. Ovo će doći u jačem natetu razbijaju bugarskih jedinica, vratanju zarobljenih Bugara nazad u jedinice i nasturanjem letaka.

#### 14. april

Materijal nestripljivo čekamo. On bi nam mnogo pomogao za iduće borbe. Avioni treba da stignu, sve je uređeno.

Cetveta proleterska brigada opkolila je bugarski bataljon u selu Milići i nanosi mu velike gubitke.

Dva bataljona 10. krajjkake brigade su napali četnike u Kadićima (15 km zapadno od Ivanjice). U toku dana

<sup>12</sup> To je bio 4. njemački motorizovani pak „Brandenburg“, koji nismo uspjeli da okrijemo.

četničima je stigao u pomoć jedan neprijateljski bataljon iz Ivaniće. Toga dana jedan bataljon 4. krajilke brigade odbacio je neprijateljski izviđački odred iz Duge Poljane, koji je pokušao da preko planine Javora prodre u selo Dramlje.

#### 15. april

Pozdali smo izviđaj Vrhovnom štabu o borbama i snagama neprijateljaka oko nas. Takođe smo izviđili Štab Drugog udarnog korpusa. Peku namjavila da su jače snage Nijemaca, nediveca, četnika i muslimanske milicije otpočele ofanzivu sa pravca Sandžaka na Crnu Goru. Naši su evakuirali Bijelo Polje, Berane,<sup>211</sup> Andrijevicu i Mojkovac.

Noću između 14. i 15. aprila jedan bataljon 1. krajilke brigade napao je bugarski bataljon na Jeslovec (k. 1128), južno od Rudnog.<sup>212</sup> Naši su istjerivali Bugare iz prve rovove, ali su Bugari bez reagovali, izvršili protivnapad i naši su se morali povući. Imali smo 1 mrtvog i 6 ranjenih. U zoru 15. aprila 2. bataljon iste brigade napao je bugarsku kolonu kod Beovika. U objemu ovih borbara Bugari su imali gubitaka.

Iste noći 4. proleterska brigada produljila je napad na bugarski bataljon u Milićima.

#### 16. april

Noću između 15. i 16. aprila 4. proleterska brigada obnovila je napad na već desetkovani 3. bugarski bataljon u Milićima, ali su se Bugari odajniji branili i odbili naš napad. Pošto je ovom neprijateljskom bataljonu upućena pomoć, jedinice 4. proleterske brigade odustale su od daljih napada i prebacile se u selo Mlanić.<sup>213</sup> U

<sup>211</sup> Ivanjci.

<sup>212</sup> Na Jeslovcu se nalazio bataljon 30. bugarskog puha. Opkoljeni 3. bataljonu 123. bugarskog puha neprijatelj je posao pomeo iz sekulitke pravaca 3. bataljon 81. puha i 3. bataljon 70. puha preko Radna i Bosnik; 2. bataljon 3. riječanskog policijskog puha od pravaca nas. Službenice preko Leskovac; naredeno je 1. bataljon 81. puha da napadne 2. proletersku brigudu u regionu Beovika i da ugradi tjeri lok 4. proleterske brigade. Uato vrijeme bilo je naseđeno komandantu 24. bugarske divizije da spati iz Ivanjice 2. bataljon 81. puha preko Budućelja i da ugradi naše snage u selo Mlanić. – (Vimpič, VIG br. 1. i 2. od 1941).

trodnevnim borbama sa 4. proleterskom brigadom ovaj bugarski bataljon je pretrišlo osjetne gubitke — oko 150 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih, među kojima jedan oficir i dva narednika; zaplijenjena su im tri puškomitrailjera, dosta pušaka i nešto municije. Brigada je za te vrijeme imala 11 mrtvih i 25 ranjenih.

Ovoga dana 3. srpska brigada je odbila bugarski bataljon koji je krenuo iz Ivanjice preko Budućelja nanijevši im gubitke od 7 mrtvih i 4 zarobljenih i zaplijenila jedan puškomitrailjer i 5 pušaka. Mi smo imali 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

Noću između 15. i 16. aprila 10. krajilka brigada je napala četnike i nedivece u regionu Katića. U festo-koj borbi brigada je zaustavila Katiće, nediveci su se povukli u pravcu sela Prilika, a četnici prema Okruglici i Ljubiju. Dva bataljona 10. brigade ostali su u Katićima.<sup>214</sup>

Uveče 16. aprila došla su dva ruska i dva engleska aviona i bacili nam materijal pomoći podobrana. Rusi su bacili materijal sa velike visine, koji se rasturo po šumu na velikom prostoru. Odmah smo naredili 4. krajilkoj brigadi da 17. aprila pošalje bataljone kroz šumu da ova materijal prikupljaju. Interesantno je da su i Rusi i Englezi postali po dva aviona i da su nam stigli iste noći.

#### 17. april

Razmatramo mogućnost prelaza Ibra u regionu Raške. O tome se svakodnevno savjetujemo sa drugovima iz Glavnog štaba Srbije i drugom generalom Bilećem. Za prelaz Ibra morali bismo zaustaviti Rašku, u kojoj ingleda nema većih neprijateljskih snaga. Zbog toga smo naredili 1. krajilkoj brigadi da intenzivno prikuplja podatke prema Novom Pazaru i Dugoj Poljani, a 10. krajilkoj brigadi da i dalje bude aktivna u širem regionu Katića i prema Ivanjici. O našim namjerama za prelaz Ibra kod Raške obavijestili smo Štab 3. proleterske divizije.

Ovoga dana izjutra Nijemci i Bugari su napali 2. proletersku brigadu kod Dakova (11 km sjeverozapadno

– na severu krajilka brigada napala je kod Katića jedan bataljon ŠDK, Pobedički četnički korpus i Zlatiborsku četničku brigadu. – (Vimpič, VIG br. 1. i 2. od 1941).

od Ulja. Neprijatelj je prodrio u Bakovo, a na pravcu Savova je odbacen.<sup>221</sup>

Jedna četa 1. krajške brigade izvršila je prepad na četnike u Trnavi kod Raške, zarobila 4 četnika i 3 puške.

Od savezničkog materijala do sada smo sakupili 85 000 metaka 7,9 mm, dosta pušaka, 100 pari vojничких odijela i veća, 50 pari cipela. Englezi su nam u jednom sanduku poslali 45 pušaka. Puške nismo tražili, a oni nam ih dalju! Jako malo su nam podali municije, a ni jedan gumeni darsac. Otkrivali smo više pomaci od časnika u materijalu koji nam je bio neophodan.

18–19. april

Jade neprijateljske snage nastavljene od njemačke poljke policije. Bugara i nedilevarca izvršile su napad iz rejonova sela Medureća (8 km južno od Ivanjice) i Budakelja na dijelove 10. krajške i 2. srpske brigade. Na pravcu 10. brigade neprijatelj je od 18. uveče ovlađao selom M. Bratiljevo.<sup>222</sup> U isto vrijeme neprijatelj iz Duge Poljane ispoljio je veću izvidničku aktivnost.

U cilju našeg eventualnog prelaska Ibra kod Raške u toku ova dva dana postepeno smo pomjerili jedinice 2. proleterske divizije ka srednjem i gornjem toku Studenice.

Međutim, nismo mogli da se odlučimo na pokret ka Raškoj u cilju prelaza preko Ibra zbog prisustva dva bugarska puša na prostoriji man. Studenica–Budva–Binići, jakog neprijateljskog pritiska iz Ivanjice prema M. Bratiljevu i nestugurnosti da zauzmemo Rašku, u kojoj se tada nalazio oko 600 neprijateljskih vojnika. Zbog toga smo, u saglasnosti sa Vrhovnim Stabom, donijeli odluku da za obje divizije izvršimo pokret prema zapadnoj Srbiji na teritoriju sprovereno od Ulja i Pešage, gdje

<sup>221</sup> Napad su izvršili 1. bataljon 6. bugarskog puša na Ravniku i dijelovi 2. bataljona 3. njemačkog policijskog puša iz doline Studenice.

<sup>222</sup> Na pravcu Medureće – M. Bratiljevo napadala su dva bataljona 4. puša „Brandenburg“ i 1. bataljon 4. puša SDK, a na pravcu Budakelja – V. Livađa napadao je 3. bataljon 43. bugarske puške, koji nije tražio uspeha. – Do 18. aprila neprijatelju su stigli, preko Ulja na prostoriju sela Jasenovac–Klekovina–Raška, dva bataljona 4. puša „Brandenburg“ i dva bataljona poljske Landsermerije. – (Vranjik, VIG br. 1. i 2. od 1966).

su bolji uslovi za mobilizaciju novih boraca i za izhranu jedinica. Osim toga, oblikujemo dejstvo Trećeg udarnog korpusa preko Drine u zapadnu Srbiju.

Ovu odluku smo donijeli 19. aprila i izdali naredenje jedinicama za pokret: 2. proleterska divizija preko Kumance, M. Bratiljeva ka Starom Selu i Kuličima, a 5. divizija preko Javora, sela Smiljevca ka Štitkovu i Trudovu.<sup>223</sup>

20. april

Neprijateljske snage povukle su se iz Kosovice i Bratiljeva za Kuliče. Osimtrento je kretanje neprijateljskih tenkova čestom Kuliči — Javor.

U toku ovog dana jedinice su se pomjerile: 5. divizija na prostoriju Dramišane–Smiljevac–Staro Selo, 2. divizija na prostoriju Kosovica–Bratiljevo–Rovine. Drama nije vodena borba. Stab 5. divizije stigao je u Dramitanu.

21. april

Po već izdatoj naredbi jedinice su se pomjerile u svojim pravcima. Izdali smo naredenje za prelaz komunikacije Ivanjica–Sjenica. Prije počne dobili smo izvještaj od stabla 10. krajške brigade da se u Kuličima nalaze dva neprijateljska bataljona i 10 tenkova. Prema ovome odredili smo, zadate brigadama. Po počne smo dobili nove podatke od stabla 10. krajške brigade da se neprijatelj povukao sa sektora Kuliča za Ivanjicu, ne ostavivši nikog u Kuličima. Ovaj je izvještaj dva puta potvrđen kao istinit. O ovome smo obavijestili stab 2. proleterske divizije i rekli im da izbace jednu brigadu na Kuliči, radi držanja istog dok ostale snage divizije ne pređu cesta.

U noći 21/22. o.m. glavnina 5. divizije prešla je bez borbe cestu kod javorske Landsermerijske stanice, a 10. krajška brigada prešla je cestu severno od Kuliča. Međutim, neprijatelj (nedilevec i Nijemci sa tenkovima)

<sup>223</sup> O borbenim 2. i 5. divizijama od 1. do 20. aprila 1944. godine na prostoriju Dragatere–Rađev–plasina Golič–Karići–Ivanjica. Ovača nalaze se brojna dokumenta između 2. i 5. divizija i Rabova u njihovim brigada (Zbornik 17, 83–134).

je zapošljao Kulić u zoru 22. aprila i sa njim su jedinice 2. proleterske divizije vodile borbu.

U borbi na Kulićima nadi su borce odstigli jedan tenk i uništili jedan kamion, zaplijenili 2 puškomitrailera i 2000 metaka. U ovoj borbi neprijatelj je imao 8 mrtvih i 10 ranjenih, a gubici 2. proleterske divizije iznose 4 poginula i 4 ranjena.

22. april

Jedinice 5. divizije stigle su na predviđenu prostoriju: Tisovica—Štitovo—Trudavo—Ojkovica—Dražkovci. Ovdje smo našli na manje četničke grupe. Druga proleterska divizija stigla je na prostoriju Presjeka—Brenova—Bela Crkva—Katolići.

Prelaz preko ceste i marš do pomenute prostorije izvršen je po vrlo lošem vremenu. Padala je kuka tisovom maramom. Naroditi dugi marš imale su 2. proleterska i 4. proleterska brigada, a ova poslednja ima veliki broj ranjenika na nosilima.

23. april

U toku ovog dana 5. divizija vodila je borbu na sektoru Bela Reka—Ojkovica sa njemačkom motorizovanom kolonom i sa četnicima.<sup>111</sup> Borbu je vodila 4. krajiska brigada i bataljon 10. krajiske brigade. Neprijatelj je raspolagao sa 8 manjih tenkova. Nešto je neprijateljskih vojnika ubijeno i ranjeno. Mi smo imali 7 ranjenih. Od aviona imali smo dva mrtva i 3 ranjena. Od direktnog avionskog pogona je zamjenik komandanta bataljona 10. krajiske brigade drug Branko Surli. Prva krajiska brigada prispjevala se na četnicima od pravca Uve i Štitova.

Druga proleterska divizija vodila je borbu sa nediscipliniranim od pravca Kulića, gdje se nalazio 4. puš nediscipliniranih

<sup>111</sup> Na ovoj prostoriji nalazila su se dva bataljuna 4. njemačkog motorizovanog puha „Brandenburg“, dijelovi Srpskog domovinsko-jedinstvenog korpusa i deoček Zlatiborski korpusa. Ova raspoređenja jedinice vodile su borbu 23. aprila na r. Ratušnici, kod sela Drnovce, sa 1. krajiskom brigadom i uspjela su da se pretaju u pravcu Ušice. Na svom pravcu pokreta 3. proleterska divizija u ovo vrijeme vodila je manje borbe sa djelatnjima četničkog Potokluk korpusa (vidi „Ostaločilički rat naroda Jugoslavije“, knj. 2, str. 234).

čevača. Od artiljerije je imala nekoliko mrtvih i ranjenih i to u oku samog itaba divizije.

Nodu 23/24. IV 1. krajiska brigada napala je četnike na kosama Treština stena i kod sela Terzeti i potisla ih iz Bela Reke. Četvrtu krajisku brigudu većla je manje napade na neprijatelju kod Bela gl. (k.1337), bez rezultata; neprijatelj se ukopao na kotama sa lijeve strane komunikacije. Nadi borce su odstigli jedan neprijateljski tenk.

24. april

Jedinice 5. divizije bile su na prostoriji Dražkovci — Bela Reka —Terzeti—Treština stena. Nije bilo neprijateljske aktivnosti sem što je takao artiljerijom i minobacima polodaj 1. krajiske brigade. Neprijateljska avijacija bila je neaktivna. Dosta nam koriste zaveznički avioni koji prije podne prelaze na bombardovanje Mađarsko i Rumunje.

Druga proleterska divizija pomjerila se na prostoriju Močoci—Katolići—Ravna Gora—Bjeluda—Šarenik.

## X

### PRODOR 2. I 5. DIVIZIJE NA PROSTORIJU JELOVA GORA—pl. POVLEN

(31. IV – 31. V 1944)

Krajem aprila 1944. Vrhovni Stab je saopštio svoga odlokova o prodoru jednih snaga NOV u Šrbiju. Prodor je bio planiran za dve pravce — iz istočne Bosne i Sandžaka. Da bi se Trećem udarnom korpusu ostakloloj formacije Drine iz istočne Bosne, Vrhovni Stab je naredio udarac grupi 2. i 5. divizije, da krajem aprila otpoče prodor kroz zapadnu Srbiju i da organizuje prihvatanje na istočne Bosne. Dalje je bilo predviđeno prodiranje u Suvremenu.

Vodeći borbe su Nijemcima, Bugarsima i četnircima, udarna grupa je uveć postizanjih dana aprila izbila na prostoriju Jelova Gora—planina Pošten, zazorivši manju oslobođenu teritoriju. Odmah, zatim, grupa je dijelom snaga produžila prodor na sjever, a drugim dijelom se orijentirala ka Drini da bi prihvatala snage Trećeg udarnog korpusa (udarna grupa od 16. i 17. divizije). Međutim, neprijatelj je vrlo brzo reagisao na prodor 2. i 5. divizije u zapadnu Šrbiju. Tako su uveć prvih dana maja, posred glavnim četničkim snaga Draže Mihailovića, protiv grupe bile angažovane brojne njemačke i bugarske jedinice. U tito vrijeme Nijemci su uspejeli sproječiti prodor 16. i 17. divizije iz dubine istočne Bosne ka Drini, osuđujući na taj način spajanje svih doiju udarnih grupa.

U takvoj situaciji udarna grupa 2. i 5. divizije 5. maja je otpočela poplaćenje na prostoriju južno od Užica, a 12. maja prvič naredenje Vrhovnog Staba da se povuče na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori i nastoli na jedinicu Drugog udarnog korpusa. Do 21. maja bio je završen ovaj odstupni manevr, kada se udarna grupa prebaciла preko rijeke Limu, kod Brodareva, na slobodnu teritoriju Drugog udarnog korpusa.

### 25. april

U noći 24/25. aprila sve naše jedinice izvršile su dalja pomjeranja na sjever. Prva krajška brigada sa dva bataljuna 10. krajške brigade izbila je ranu na sektor selo Drenovo–Gostilje–Trnavu i poručila most na Katalinici. Na ovom sektoru nalazili su se četnici (Ljubitika brigada), koje su nadi potisli u Strogajino i Ravni. Njemačka motorizovana kolona — oko 100 raznih vozila i 8 tenkova, stivav dan je vodila borbu kod Katalinice pokušavajući da se prebije ka Užicu. To joj je najrad uspjelo, a uz pomoć tri tenka i nekoliko kamiona vojske koji su došli od Užica i ovladali selom Vladaje. Neprijatelj je kao rijetko kada tukao mitraljekom i topovskom paljicom položaj 1. krajške brigade.

Cetvrtu krajšku brigadu nije vršila pritisak na sektor Bela Reka–Ljubilj, kako joj je naredeno, tako da su neprijatelju bile slobodne sve snage za dejstvo protiv 1. krajške brigade. Da bi bar netko koristila, naredili smo Stabu 4. krajške brigade da cijela brigada kreće na selo Želin i Drenovu. Međutim, ovaj pokret brigada je izvela vrlo sporu, tako da je tek u 20 časova stigla u Želin.

I Stab 10. krajške brigade dosta je podbasio ovoga dana. Niže pratio razvoj borbe. Nalazio se uz bolnice, tako da njegovu dva bataljona nisu dovoljno sudejstvovala 1. brigadi.

Druga proleterska divizija izvršila je marš na prostoriju pljač Grivska–Kruščica–Bjeljina. Druga proleterska brigada obveznjivala je pravac od Arilja; 3. srpska brigada je stigla u Kruščicu i izvodila puteve kojih izvode na komunikaciju Užice–Polega (u toku dana zarobila je 8 četnika); 4. proleterska brigada nalazila se sa glavninom

u Bjelovar, a manjim snagama obetihjeđivala se od Katića i man. Klisure (komunikacija Ivanjica—Arilje).

Dobili smo naredenje od Vrhovnog štaba da se objedinišvija što prije predmet komunikaciju Kremna—Užice—Počega i da se nademo na području Jelove gora, Pavlina i Maljena kako bi pomogli fiksiranje Drine od strane dviju divizija Trećeg udarnog korpusa. Po ovome zadatku održali smo sastanak sa članom 2. proleterske divizije, na kome su priznativovali i drugovi iz Glavnog štaba Srbije. Na ovome sastanku smo odlučili: 8. divizija i 4. prol. brigada sa telim ranjenicima 3. proleterske i 3. srpske brigade izvršiti marš preko Zlatibora, preći komunikaciju Kremna—Užice i Užice—Bačinu Baču i stići na prostoriju sjeverno od Jelove gore do Varde; 2. proleterska i 3. srpska brigada sa članom 2. divizije preći te komunikaciju Užice—Počega, pa čemo se povezati sjeverno od Jelove gore.

U borbi 25. u. m. 1. krajiska brigada potukla je oko 30 neprijateljskih vojnika, ostvrela 1 tenk i 3 kamiona. Mi smo imali 3 mrtva i 6 ranjenih.

#### 26. april

Predli smo na prostoriju Gostilje—selo Alin Potok—selo Rudine. Ovog dana nismo imali borbe. Jedinice su se odmarale. Padala je kiša. Dodili smo na Zlatiborski kraj, vrlo ljepe i privlačne i stava je što se ovdje ne možemo duže zadržati.

U noći između 26./27. dva bataljona 4. krajiske brigade podla su da postave zajednu na cesti, u blizini Užica, kako bi osigurali prelaz čitave kolone.

#### 27. april

Nada lijeva kolona po cesti je prešla cestu Užice—Čajetina u 3 kolone. Dva bataljona 4. krajiske brigade dočekali su na zajedni kod sela Drvotanj na k. 760, kolonu Bugara sa oko 60 dvocovinskih kola, koja je 27. izjutra pola iz Užica u pravcu Čajetine, i u bliskoj borbi ranijeli joj gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih. Bugari su odmah priznali u pogrom Nijemeči sa 6 tenkova i 7 kamiona vojske. Na putu za zajednu ovi bataljoni su u Mačkata, razbili Zlatiborskiju četničku brigadu, zarobili 15 četnika,

zaglijenili četničku arhivu, 1 puškomitrailjer, 6 kanca, 3 sanduka puščane municije i 2000 metaka za strojnicu. Obvezujući na pokret ed pravca Čajetina, dva bataljona 4. proleterske brigade potisnuli su neprijatelja sa Belog karneva (k. 900), zarobili jednog podmorničnika i ubili 3 vojnika. Deseta krajiska brigada je vodila manju borbu sa neprijateljem kod sela Mačkata. U borbi za vrijeme prelaza ceste Užice—Čajetina naše jedinice nisu imale gubitaka. Bataljoni 4. krajiske brigade, koji su bili na zajedni, imali su 2 teško ranjena.

Sve naše jedinice spustile su se na prostraniju zelu Brančići—Slijivovica—Zigale.

#### 28. april

U 3 časa pošli smo na prelaz pruge i ceste Višegrad—Užice. Prva krajiska brigada izvršila je prelaz između željezničke stanice Bioksa i Kremna. Ona je jednim bataljonom napala željezničku stanicu Bioksa, gđje se nalazio oko 40 Bugara. Naši borci nisu uspjeli da osvojuju stanicu zbog obajnačkog otpora Bugara iz tvrdih bunkera. Bugari su ovdje imali prve 20 izbačenih iz stroja. Brigada je porušila prugu i most na cesti kod k. 660 i ta postavila zajednu, koja je odbila napad Bugara iz Kremna (polti u pomoć svoje posadi u Bioksi); ovdje je uslikan jedan neprijateljski kamion i zaplijenjeno 4500 metaka. U toku dana brigada je držala pokolje prema Kremnici i odbila sve napade Bugara. U toku borbe brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena. Poginuo je drug Kešo, zamjenik komesarata 2. bataljona.

Deseta krajiska brigada prelazi je prugu i cestu na desnom krigu našeg rasporeda. Ona je bez borbe prešla prugu kod Gradine, gdje je porušila oko 1 km željezničke pruge i izbila na cestu kod sela Kuvelića. Ovdje je brigada dočekala motorizovano njemačku kolonu (nekoliko tenkova, motocikli i kamiona) koja je pola iz Užica da nam oprijeti prelazak ceste. Brigada je uništila 1 kamion, 1 automobil, 3 motocikli i 1 bočna kola, ubila i ranila dosta Nijemaca. U ovoj borbi učestvovali su i dva bataljona 4. krajiske brigade. Trebalo je da oni još ranije izbiju na raskrsnicu puteva kod sela Dubica, ali su zakaznili na ovaj zadatak. Zbog guste magle, koja nam

je i pomogala u prelazu preko ceste, a više zbog nedovoljnog nadjevata između bataljona i nezauzimanja na novom terenu. Nijemci su uspjeli da probiju naše položaje i da prodru u rejon sela Mihaljinovci i Ročnjak. Čime su 4. proleterske brigade, bolnici i dvama bataljonima 4. krajiljske brigade onemoguđili prethacivanje preko ceste. Razumamo da se ovdje probio motorizovani njemački bataljon sa oko 10–15 srednjih i lakoih tenkova. Poslije ovog probroja Nijemaca dva bataljona 4. krajiljske brigade polažu na zasjedu kod sela Dubec i tu su se posle sukobili sa drugom motorizovanom njemačkom jedinicom. Razvila se oštira borba u kojoj su obje strane imale dosta gubitaka.

Cetvrti proleterska brigada je pri prelasku seljanskih pruge spaliла seljansku stanicu Vrucki i porušila prugu na više mjesto. Sa brigadom se kretao Stab 3. divizije i drugovi iz Glavnog štaba Srbije. Oko 7 časova đelo kolone brigade pođelo je da prelazi cestu kod sela Ročnjak i da postavlja obvezujuća prenosa prema Ulicu. I ovdje je toga jutra bila gusta magla, koja se potekla dlanit oko 8 časova, u momentu kada su nadali prvi njemački tenkovi. Preko ceste se tada prebacio dio jednog bataljona 4. proleterske brigade, članovi Glavnog štaba Srbije i Stab 3. divizije. Poslije toga razvila se jestoka borba između njemačkog bataljona i bataljona 4. proleterske brigade, koja je trajala sve do 15 časova, kada su se nadali bataljoni povukli južno od seljanskih pruga, jer su se do toga vremena izvukle iz doline r. Detinje sve bolnice 2. proleterske divizije i brigadna komora i smještile se u širi rejon sela Cvetići. Fred veče se kod sela Pavlovići pojavio jedan bugarski bataljon koji je u oltroj borbi brzo bio odbaćen. U toku ovoga dana 4. proleterska brigada je izbacila iz stroja 94 Nijemca, 16 Bugara, 29 Števica i zarobila 2 Bugarina, od kojih je jedan oficir. Brigada je imala 11 mrtvih i 19 ranjenih.

Peta divizija izbacila je iz stroja oko 124 neprijateljske vojnika, spaliла 4 kamiona, 6 motocikla sa prikolicom, 1 luksuzni automobil i oštetiла jedna boarna kola; uništene su 2 radio-stанице, porušeno oko 2 km seljanskih pruga (zaјedno sa 4. proleterskom brigadom), arušen 1 most, isplijenjen 1 puškomitrailjer, 10 000 metaka i druge spre-

me. Gubici 5. divizije iznose 7 mrtvih i 32 ranjena. Najveće gubitke imala je 4. krajiljska brigada.<sup>222</sup>

U noći 28/29. aprila jedinice 4. proleterske brigade bez borbe su prelile cestu Ulice—Višegrad.

29. april

Do 6 časova sve naše jedinice, osim 1. krajiljske brigade, prelile su cestu Ulice—Bajino Blato u rejonu Kadiniće. Deseta krajiljska brigada imala je da razvrsti komunikaciju i da postavi zasjedu prema Ulicu. Cetvrtu krajiljsku brigadu dobitila je raspored na prostoriji Paunovići — Konder; 4. proleterska brigada — na prostoriji Jelčevići — Rasadnik. Različiti manje neprijateljski dijelovi, 1. krajiljska brigada je prešla oko 7 časova cestu kod sela Blagojevića.

Pri prelazu ceste, oko 8 časova pošla je borba kod bataljona 10. krajiljske brigade. Njemačka motorizovana kolona brzo je otklonila prepreke na cesti i izbila oko 9 časova na Kadiniće. Tenkovi srednje tonaze odmah su potekli tudi rejon oko Paunovića i samo selo, gdje su se nalazile bolnice 4. i 10. brigade. Izvlačenje bolnica bilo je vrlo teško i tu nam je neprijatelj nudio gubitke. Neprijateljska pješadija, jačine oko jednog bataljona, bila je odbacila naše jedinice preko sela Jelčevića; u protivnapadu bataljoni 10. krajiljske brigade potisnuli su neprijatelja na cestu.

Cim je prešla cestu, 1. krajiljska brigada je produljila pravcem selo Jelčević—selo Jakaj, gdje smo joj rekli da se smjesti.

Tek što smo dali borbu, izdali smo naredenje italijanskim brigadama da se sve jedinice pomjeraju od komunikacije i da odmah zatim krenu: 4. krajiljska brigada u Jelčević, 10. krajiljska brigada u selo Rudo Bušva, 4. proleterska brigada u selo Seda—Reka.

U pokretu za Jelčevik zaštitnica štaba divizije vodila je borbu sa nekom grupom, englerda njemačkom poljskom policijom, kod Supljike Lipe i na kuti Glog.

<sup>222</sup> Za vrijeme prelaza komunikacija Ulice—Cajetina i Ulice—Višegrad nijesu bokala. Udarne grupe vodila je borbu sa bataljonom 24. bugarske divizije, 4. motorizovanog puša "Brandenburg", 898. bataljonom poljske landsturmije i dijelovima Šimpak deobrađujućeg korpusa ("Ostobedička rat naroda Jugoslavije" knj. 2, str. 230).

Smještaj 4. krajiske i teških dijelova 10. krajiske brigade po prelazu ceste nije bio dobar, tako da je neprijatelj efikasno ulazio bolnice ovih divija brigada. Sto se nije smjelo desiti. Mi smo pogriješili u određivanju sektora brigada, jer nismo naglašili da se bolnice upute na prostoriju oko Kondera, a Štabovi brigada nisu imali inicijative da se sami udine. Na taj način pretrpjeli smo nepotrebne gubitke i vedeli smo borbu koju nam je nametnuo neprijatelj jaci neprijatelj. Ovo je bila jedna od najkraepnijih gredaka našeg Štaba, a najviše štenu moja, pogotovo što prije borbe nisam reagirao kada sam vido gdje se smještaju bolnice 4. i 10. brigade.

U ovoj borbi neprijatelj je imao oko 24 mrtvih i oko 30 ranjenih. Mi smo imali 7 mrtvih i 28 ranjenih; teško je ranjen i Branko Krura, mačelnik Štaba 10. krajiske brigade; izgubili smo jedan minobacač i nešto bolničkih karava.

U noći 28./29. aprila jedno odjeljjenje 1. krajiske brigade napalo je jednu četničku grupu kod Kaluderskih Bara. Ubilo 2, zarobilo 4 četnika i zaplijenilo 50 mina za malii minobacač.

#### 29. april

U 14 časova stigli smo u Jakalj gdje smo našli 2. proletersku brigadu. U 16 časova došli smo u Štab 2. proleterske divizije u Vardi.

Druga proleterska i 3. srpska brigada uspješno su prešle svoj put od našeg rastanka.

Treća srpska brigada izvršila je marš u toku noći između 28. i 29. aprila pravcem: Sjeverovo—Bardani—Zlakusa—Uzidi—Radovci—Vranjani—Kalečići—Granica. U toku čitavog marša brigada nije našla na neprijatelja. U selu Granici stigla je 27. aprila izjutra. U selu Dobri Do zarobila je četničkog kapetana sa ispravnem radio-stanicom i dosta rezervnih dijelova.

Druga proleterska brigada malo je zakasnila sa posljetkom marša, tako da je izbila na Željezničku prugu 27. aprila u 5 časova. Odmah je porušila prugu i zapalila Željezničku stanicu Uzidi. U 6.30 časova iz Utice je našao karav voza, načinio na porušenu pragu i gruklo se. U vozu je bilo oko 150 neprijateljskih vojnika (Nijemaca oko 40,

a ostalo su bili Bugari i nedjeveci) na koju je brigada odmah izvršila napad. Poslije oštре jednogačavne borbe neprijatelj je kapuljirao.

Rezultat borbe: 46 mrtvih među kojima dva njemačka oficira iz divizije „Princ Eugen“ i 6 podoficira, zarobljeni: 5 Nijemaca, 40 bugara, 4 ljetiševca, 1 Sandarm i 42 omiladimca koji su bili mobilisani za Nedjevečku vojsku; zaplijenjeno: 1 puškomitrailjer, 4 zmalinky, 46 pušaka, 15 pistola, dosta municije i druge vojne opreme. U zapaljenom vozu ostalo je još dosta oružja, jer se brigada morala povući sa ceste zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Utice.

U ovoj borbi brigada je imala 4 mrtvih i 5 ranjenih. Poginuo je zamenik komandanta brigade Miodrag Milovanović — Lune, koga je brigada sahranila u njegovom selu Karanu.

U toku 27. i 28. aprila nekoliko sotina nedjeveaca i manji broj Nijemaca napali su obje brigade od pravca selja Karanice, selja Jeljevice i od Kosjerića (28. aprila). Poslije odbijanja neprijateljskih napada brigade su u redi između 28. i 29. aprila izvršile pokret preko komunikacije Utice—Kosjerić i izbile na prostoriju Ruda—Bučva—Varde—Jakalj. Kod Jelove gore razbile su jednu četničku jedinicu.<sup>22</sup>

Svi omiladimci, koji su bili u vozu, ostali su u 2. proleterskoj brigadi.

Na sastanku smo odlučili da jedinice postavimo na prostoriju Konder—Varda—Mravinci—Povlen—Medvednik u cilju dejstva na komunikacije Utice—Bajina Bašta—Rogatica; Ulice—Valjevo—Pećka; da na ovom sektoru razbijemo četnike i da pomoćnemo prebacivanje 16. i 17. divizije iz istočne Bosne; istovremeno da zaузimanjem tih prostorija omogućimo sruštanje materijala iz aviona od saveznika.

Izvršili smo raspored jedinica: 5. divizija na sektoru sjeveroistočno od linije Dub—Rogatica—Medvednik; 2.

<sup>22</sup> Na prostoriji s. Karanice, Granica 2. proleterska i 3. srpska brigada vodile su borbu 27. i 28. aprila sa dijelovima 4. motorizovanog polka „Brandenburg“ i Srpskog okršavateljskog korpusa (Oblastodržavski rat naroda Jugoslavije) kap. 2. str. 234.

proleterска дивизија на сектор Кондер — Варда—Мравинци, а касније једна brigада на селима Ребел и Вујиновац.

Iзвјештaji smo Vrhovni Stab o борбама i ситуацији i o месту за превоз материјала.

#### 1. мај

Izjutra je 1. крајишка brigada стигла на просторију село Jagodici—село Todurovići. Она је требало да нападне непријатеља у селу Летишанско, где је доло око 300 недићевца. Међутим, brigada је заобишла овог непријатеља i тако му омогућила несметано напредovanje према Зарошкој коти. Десета крајишка brigада дошла је на своју одредenu просторију — село Vasići—Jagodici. Četvrta krajška brigada са два батаљона остала је у селу Jakalj, a два батаљона са болничком кренула су за село Blagojevci. Касније је i болница прешла u село Jagodiće. U 10 часова почела је борба код батаљона 1. i 4. krajške brigade, недићевске касније за правцу Pavlena, a предвиде са Zaroske kote.

Prva krajška brigada водила је јестоку борбу sa ћетничким Cerskog корпуса na одјекu Jagodici—Prokić, нанијела им осјечне губитке i успјела da ih razbijе. U овој борби učestvovao је батаљон 4. i батаљон 10. krajške brigade, који je bio kod села Lazarevića.

Cetvrtu krajšku brigadu nije bila srećno postavljena, te nije ispoljila svoju dejstvu na sektoru Jakalj, одакle je bez борбе morala повуći два батаљона uslijed непријатељског притиска na Vardu i izbjegnja непријатеља na коте sjeverno od села Letišansko.

Druга proleterска дивизија водила је борбу за Nijemcima, недићевcima i ћetnicima.

Njemačки батаљон потиснуо је 4. proletersku brigadu из Šeća-Reke i пред ноћ овладао Vardom, a Valjevski ћetnički корпус i око 200 недићevaca налазили су се u борби protiv 2. proleterске brigade na poludajima M. Pavlen—Goveda glava.

Treća srpska brigada je водила борбу protiv ћetnika i недићevaca na коти Gradina.

Oвог дана непријатељ је bio vrlo aktivan. Nijemci, ћetnici i недићevci наvaljivali су са свих страна. Неприј-

jateljska avijacija била је активна u izvidanju i mizrađivala је наше јединице.

Ispleda da je непријатељ vrlo osjetljiv zbog našeg prisustva u blizini rijeke Drine. Vrhovni Stab, pak, ništa nejavlja o dejstvu naših divizija iz istočne Bosne u pravcu nas. Zato smo одлучili da са обе divizije izvršimo напад на ћetničke i Nedjećeve dijelove na prostoriji Mravinci—Varda—Maljen i da potom postavimo 2. proletersku diviziju sjeverno od Maljena, a 3. diviziju јужно od ове planine.

#### 2. мај

Cetvrti i 10. krajška brigada izvršile су pokret u 1. час iz rejona села Lazica. Dva bataљона 10. brigade razbili su непријатеља на сектору Gradina—село Raszvi i odbacila га ka село Izačani. Dva bataљона 4. krajške brigade помогли су 2. proleterku i 3. srpsku brigadu које су u noćasnoj борbi kod Mravinsca nanijeli ћetnicima velike gubitke. Cetvrti i 10. krajška brigada ostale су око 15 часова село Radanovce, u коме су запијене ћetničko-sjedovanje hijeta.

Prva krajška brigada водила је борбу sa ћetnicima i недићevcima kod Prokića i Matića, одакле je izvršila marš preko Pavlena i uveče стигла u село Državice.

Druga proleterска brigada je zaplijenila naредбу komandanta ћetničkih јединица Neško Nedžić i naредбу Draže Mihailovića Nešku Nedžić. U Državici naредbi kaže se: „Komunisti se moraju uništiti“. — U svojoj operativnoj poravljosti N. Nedžić помиње slijedeće јединице које se налазе u борbi protiv naših divizija: jedan bataљон Bugara, jedan bataљон недићevaca, Valjevski i Pećki ћetnički корпус i Gorska garda; sve ове јединице нападају na liniju Valjevo—Kosjerit, Cerski ћetnički корпус treba da nastupa na Pavlenu. Neško Nedžić nije помињуо u svojoj naредbi njemačke јединице које se takođe боре protiv нас.

No, i pored svih gospodara — Nijemčana ћetnici su ovog puta „platili glavom“: ubijeno ih je око 100, a толико ih je ranjeno. Само јединице 3. divizije заробиле су 24, укупно 20, a ranile око 25 бораца; запlijenile су један тенк мінтрјез, један puškomіntrјез, 25 pušака, 4 камија i мундије. Mi smo имали 4 ранјена.

U borbi sa 9. divizijom 1. maja neprijatelj je imao 25 zarobljenih, 17 mrtvih i oko 10 ranjenih, a mi smo imali 1 mrtvog i 3 ranjena. Iste dan 2. proleterska divizija ubila je 77 neprijateljskih vojnika, zarobila 26 četnika i 18 biločardžića; zaplijenila je 6 puškomitriljeva, 30 pušaka, 3000 metaka i druge vojne opreme.

### 2. maja

U noći 2/3. maja 10. krajika brigada je prešla bez borbe cestu Kosjerić—Valjevo južno od Ražana. U Ražanu su bili Nijemci i četnici. Četveta krajika brigada nije mogla preći cestu preko Buka, gdje su se nalazili Nijemci i četnici. Bataljoni su izvršili napad, ali uslijed upornosti Nijemaca pot se nije mogao proći. Brigada je ostavila manje snage prema ovom neprijatelju. Prva krajika brigada ostala je u selu Radanovcima, odkako je kontrolisala prave prema Ražanu i Kosjeriću.

Druga proleterska divizija takođe nije mogla preći cestu zbog organizovane odbrane od strane Nijemaca. Njemački tenkovi kontrolisali cestu između Valjeva i Buka. Ovog dana 2. proleterska divizija vodila je frontu borbe sa Nijemicima, jednim bataljonom biločardžića i sa četnicima. Njene jedinice pomjerile su se na prostoriju Mračinci—Maglaj.

Po prelasku ceste 10. krajika brigada vodila je borbu u selu Mionici sa četnicima i sa jednom četom Nijemaca. Jedna četa 4. krajike brigade, koja je takođe prešla cestu, zarobila je 18 četnika, razoruvala ih i pustila. Ova se četa povezala sa 10. krajiskom brigadom.

Neprijateljska avijacija ovog dana bila je aktivna u izviđanju.

U borbi 3. maja naše jedinice ubile su 4, ranile oko 10, a zarobile 30 četnika. Zaplijenjeno 30 pušaka sa municijom. Mi smo imali 3 ranjena.

S obzirom na doseganje svoje aktivnosti u borbama za ovih nekoliko dana vidjeli smo da je neprijatelj vrlo osjetljiv u ovom dijelu Srbije. Protiv nas su angažovane krunje snage. U borbama protiv Nijemaca zaplijenili smo nekoliko vojnih knjižica, iz kojih se videlo da sa nama vode borbu dijelovi divizije „Groß Deutschland“ (gross

Deutschland), izgleda dva njena bataljona.<sup>227</sup> Nijemci raspodaju sa oko 100 karabina i desetinu srednjih i lakih tenkova i motorizovanom artiljerijom. Oni vrlo brzo prebacuju svoje motorizovane bataljone na našu pravac pokreta. Posto nemamo eksploziva i protitenkovskih mina, otežana nam je borba sa njima. Oni takođe daju veliku podršku i diju moral. Nediscivim jedinicama i Državnim očnicima, koji su u borbi dosta uporni, mada kod detinika ima većinu prisilna mobilisanih ljudi. U borbi protiv nas su neko Nediscive jedinice, jedan bataljon bugarske 24. divizije, oko jednog bataljona biločardžića, i u Engleda, svi četnici zapadne Srbije i Smedadije: Cerski, Valjevski, Počekti, Drugi ravnogorski korpus i korpus Gorskog garda Kalatiča.<sup>228</sup>

U ovakvoj situaciji pravilan raspored naših jedinica i njihov što bolji rad mnogo je zavisio od brze veze i obavještavanja. A mi sa 2. proleterskom divizijom i sa brigadama imamo samo kurirska veza. Nikako ne uspijevamo da eksposibimo na rad radio-stanicu Štaba 2. proleterske divizije.<sup>229</sup> Bilo bi takođe korisno da naše snage rasporedimo na široj prostoriji. Time bi razvukli snage neprijatelja. Ali ranjanje boljih acreditirava veze i doista glomazne brigadne bolnice onemogućavaju nam takav raspored.

✓ Mi stoji se na 4. njemački motorizovani pak „Brandenburg“. ne Raspored neprijateljskih jedinica 1. i 2. maja bio je slijedeći: dijelovi 3. puška Husegov motornog korpusa, četnički korpusi — Počekti, Valjevski, 3. Smedadijski i Čerski i korpus Gorskog garda raspodjeljen na linije Debelo brdo—Perica—Mračinci; grupa „Holman“ — Holman, 14. pak „Brandenburg“, best 2. bataljona, 200. bataljon poljske gardarmerije, dijelovi 1. i 4. srpskog dobrovoljačkog pakta raspodjeljeni je na rejon Košterić u pravcu Šabac-Roča—Varda; grupa „Wojl“ — Weil (2. bataljon 4. pakta „Brandenburg“), dijelovi 63. puška 23. bugarske divizije nastupala je prema Uljevo-Kondor—Varda; dva bataljona 24. bugarske divizije nastupala su od Jagodice i Duba preko Leštanica. Posto su, maline, obuhvati 14. i 27. divizije. Trećeg udarac korpusa sa lijeve obale Drine, Nijemci su skrivali obvezujuće sa desne obale Drine, od Rajine Bače do Ljubovje otijesile 24. bugarske divizije i Srpskog dobrovoljačkog korpusa i uputile ga protiv 2. i 8. divizije. (Oko)lobodraži na narodu Jugoslaviju knj. 2. str. 1251.

✓ Mi smo ved imali nekoliko zaplijenjenih radio-stanica i one su bile potpuno ispravne. Istina, nismo imali napajanjih akumulatora ni obučenih ljudi za rukovanje radio-stanicama.

Vodili smo dosta duga diskusije sa drugovima iz Glavnog štaba Srbije o košćenosti upućivanja jedne naše manevrarske grupe u Sumadiju, u cilju povezivanja sa sumadijskim odredima. Bilo je predloga da u Sumadiji pedu 2. proleterska i 3. srpska brigada, koje bi kod nas ostavile svoje teške ranjenike. Razmotrali smo mogućnost da jednu brigadu poslajemo na planinu Taru da na njoj stvori uslove za našu bazu i postigne prebacivanje naših snaga iz istočne Bosne u Srbiju. Tražili smo mišljenje štaba 2. proleterske divizije po pitanju odlaska jedne naše divizije (ili dviju lakih brigada) za Sumadiju.<sup>128</sup>

U vezi sa ovim našim razmatraanjima poslali smo vezu 10. krajiskoj brigadi da dode u sastav divizije u selo Radanovce.

#### 4. maj

Prebacili smo 1. krajisku brigadu na sektor selo Ma-kovljak—Varda. U Vardi je razbila Užičku četničku brigadu i osigurala pravac od Kondra i Šeća-Beka. Četvrtu krajisku brigadu ostala je na položajima Drenovački kik—Radanovci, za obesbjednje od Tavara i Radane i za prihvat 10. krajiske brigade.

Druga proleterska divizija bila je raspoređena po slijedećem: 3. srpska brigada na prostoriji Crveni breg — selo Čebić; 2. proleterska brigada — na prostoriji Lazarevići—Teplji—Kostići, sa istrenim položajima na Povlenu i prema Rogatici; 4. proleterska brigada — sjeverni zaseoci Radanovića—Mravinci—Maglaj, sa istrenim dajećim prema komunikaciji Valjevo—Tavari i prema selu Leskovici. U toku dana brigada je vodila borbu sa

<sup>128</sup> Po pitanju rasporeda i dejstva naših dviju divizija može se detaljnije vidjeti iz dispisa štaba 5. divizije Štaba 2. proleterske divizije i iz odgovora štaba 2. divizije, (Zbornik 1/7, 178 i 182).

Upućivanje 2. proleterske ili 5. divizije u Sumadiju bilo bi moguće, a interesantno i opravdano i korisno, pod uslovom da su se u to vrijeme prebacile iz istočne Bosne u zapadnu Srbiju 18. i 17. divizija. Međutim, posla je neprijatelj svihne ofanzivne dejstvima u blizini Bosni ostvario nevjerojatan značajno prebacivanje preko Drine, to su sve neprijateljske snage u zapadnoj Srbiji i Sumadiji bile potpuno slobodne za dejstva protiv 2. i 5. divizije. Svako upućivanje u takvoj situaciji jedne od ovih naših divizija u Sumadiju bilo bi potpuno pogresno.

nedicevcima i bjelogardijcima koji su tekli da nauzmu Maglaj.

Nijemci danas nisu bili aktivni sa položaja Bukovi, Tavari i Radana. Međutim, njihova aktivacija bila je i danas aktivna u izvidanju.

U borbi tokom dana neprijatelj je imao 7 mrtvih, oko 10 ranjenih i 4 zarobljena. Mi smo imali 3 ranjena.

Izvjesili smo Vrhovni štab o situaciji kod nas i tražili da nam saveznici spuste materijal na Pusto polje kod sela Kosića.<sup>129</sup>

#### 5. maj

Deseta krajiska brigada izvršila je prelaz ceste južno od Radane noću 4/5. maja. Cestu je prella bez borbe, razvila prethodno četnike na Skakavčkom polju, gdje je zaplijenila četničku zapovijest u kojoj je stajalo da će 2. ravnogorski korpus, Podeški korpus i Gorska garda 5. maja u 4 časa izjaviti napast 10. krajiske brigade sa tri pravca. U istoj zapovijesti je stajalo da će četnici primiti municiju od Nijemaca u selu Radani, biljež će im donutiti njemački komandi od Tavara, a njihove ranjenike prevoziti u bolnicu u Valjevu.

Iste noći 4. proleterska brigada je napala neprijatelja u selu Leskovici. Borba je bila vrlo žestoka i četnici su se uporno branili. Neprijatelj je imao oko 30 izbačenih iz stroja, a 4. proleterska brigada 3 poginula i 8 ranjenih.

Na istak je Vrhovni štab sticao inicijativu kod saveznika vojnih snaga, da 2. i 5. divizija dobiju potreban materijal — municiju, sanitetski materijal i garniture čarape — saveznici, engleska, nisu bili raspodeleni da to urade. Ved nam između četvrtog i petog maja da su nam jedino 18. aprila došla dva avionska i dva engleska aviona, ali saslušala da ih ne mogu primiti, nego trebaju materijal (puketi), nujdan garnizan časac i samo oko 100 000 metaka 1,9 mm. Tako je ostalo 2. i 5. diviziji da se snabdijevaju puničasto otmajajući je od neprijatelja. Obja ova divizije snabdijevale su se municijom i dobro mi ih radim. Međutim, vrakodnevne dvomećinske borbe u Srbiji i karakter tih borbi iziskivali su veliki utrošak municije, a mi smo u njoj često oskudljivali. Dakle, imali smo tada veliki broj ranjenih boraca, a vrlo malo ljevkova i drugog sanirajućeg materijala. Da su nam saveznici u to vrijeme pružili veću pomoć, znača bi uzbili velika ulaganja ovim našim divizijama.

U 10 časova počela je borba na Povlenu. Neprijatelj je napredio sa sjevera i uspio da se 4 tenka i pješadijom izade na Povlen kod Dubroga brda, ali je protivnapskim bataljona 2 i 4 proleterske brigade bio odbijen. Neprijatelj je napao i na Magljet, od pravca Leskovice, ali je i tu odbijen. U borbi na Povlenu i kod Magljeva neprijatelj je imao preko 30 mrtvih i ranjenih. Druga i 4. proleterska brigada imale su 2 mrtvih i 12 ranjenih. Osim neke crnja i municije, u borbi na Povlenu zaplijenjena je i jedna radio-stanica.

Na pravcu 4. krajiskih brigada neprijatelj je 9-og izjutra zaustavljen Drenovački kik. Brigada je imala i ranjenog. Neprijatelj dalje nije napadao.

Neprijateljska avijacija titočevog dana bombardovala je i izdvojila naše položaje.

Pred veću smo se sastali sa načelnikom Staba 2. proleterske divizije, koji je izradio mišljenje svoga Staba o odlasku u Sumadiju. Smatraju da dvije brigade ne bi mogle dobiti ostati u Sumadiji i na slaju se da tamo idu. Mi smo se slodili sa njihovim mišljenjem.

Vidjeli smo da nam je nemoguće ostati u ovakvom rasporedu na ovom terenu. Neprijatelj je aktiviran svakog dana. Borci su umorni od svakodnevnih borbi, nesporavanja i pokreta. Jedinice iz istočne Bosne nalaze na jak opor na Drini, a neprijatelj je u ofanzivi u istočnoj Bosni, pa nema nikakvog izgleda na prebacivanje novih snaga preko Drine.

Odlučili smo da obje divizije izvrše pokret na prostoriju Varda—Jelova gora, odakle bi 3. divizija posla na jugoistok, između Ulice i Pobege, a kasnije prema situaciji, a 2. proleterska divizija bi posla na prostoriju Ponikve—Tara, pa kasnije na Zlatibor.

#### 6. maj

Stigli smo na brigadama na Jelovu goru. U 7 časova počela borba sa bugarskim izviđačkim odjeljenjem, u kojoj je zarobljeno 3 Bugara. Sastavljanjem ovih zarobljenika saznali smo da su bugarski puk nalazi na sektoru selo Duboko—selo Karan. Puk je došao iz Ivanjice. Četničke jedinice nalazile su se sjeverno i istočno od Jelove gore. Kadinskiča zapovjednuta jednom bugarskom jedinicom.

U 12 časova počela je borba sa bugarskim bataljonom koji je nastupao od Duboka. U 15 časova neprijateljski avioni su bombardovali Jelovu goru. Bacili su bombe i oko naselja Staba, gdje je poginuo drug Svetozar Popović, član Glavnog Staba Srbije. U 16 časova ponovo su došla 3 njemačka bombardera, takli su naše položaje, ali i bugarske, tako da su Bugari imali gubitaka. Ove su iskoristili naši borti i manjeli bugarsima gubiške, odvili ih prema Ulici.

Na sektoru 2. proleterske divizije bila je manja borba. Osam neprijateljskih aviona bombardovalo je sektor južno od Povlena. Međutim, naših jedinica tamо nisu bile.

U 14 časova neprijatelj (četnici) je presegao put između Varde i Kandera, ali je bio brzo održan; pred vode su dva neprijateljska tenka došla od Kosjerica u Jakolj.

U pogledu daljeg našeg pokreta ja sam iznio plan da 3. divizija krene sjeverno od Ulice, da pređe komunikaciju Ulice—Poteša posreduzim Ulicu i da izbije na prostorju selo Zbojilje — selo Dvežnik. Naglasio sam da ćemo tako razvući neprijateljske snage i time olakšati pokret i prebacivanje preko komunikacije zapadno od Ulice 2. proleterskoj diviziji, koja je imala više ističkih ranjenika, nego što ih je bilo u 3. diviziji. Druga liga i ostali drugovi bili su, pak, za to da obje divizije zajedno podu na Taru, a ostale da se prethave na Zlatibor. — Ovo je svakako slabije rješenje, jer nagomilavamo naše snage na uškem prostoru, na kome imamo za ledimo Drinu.

Da bi bar dosekli razvukli paljnu neprijatelja, odlučili smo da se 1. krajiska brigada, kao zasebna kolona, prebaci prema Jelovići—Šitari—Štipari—Šljivovica.

Sa obje divizije pređli smo u toku noći između 6. i 7. maja komunikaciju Ulice—Bajina Bašta, između Zaglavka i Kadinjače. Bataljon 4. krajiske brigade razbio je na kosi Gradevinsar bugarsku stražu, jatine okn 20 vojnika. Pred zoru je na mjesto prelaza stigla njemačka jedinica sa jednim tenkom, te je došlo do bliske borbe i hrvatanja za gušu. Nijemaca nije bilo mnogo i nali su ih razbilj. U zoru je naš bataljon na Gradevinsaru dočekao u zasjedi

kolonu kamiona — odstreljio nekoliko kamiona i Nijemci ma nemo gubitke.

Prva krajiska brigada je prešla svoj put bez borbe i 7. maja izjutra stigla u Sljivovac.

7. maj

Po prelasku komunikacije, na putu za Ponikve, tukla nas je neprijateljska artiljerija sa Duba, ali bez rezultata. Četvera krajiska brigada postavila je bataljon na liniji Klajki—Kostići, kao bedno osiguranje kolona. Ovi bataljoni su napadnuti odmah izjutra od jačih njemačkih snaga sa ceste i bili primorani da se povuku prema selu Planiku. Na odjeku Planik—Kadina glava borbu je prihvatala 10. krajiska brigada i čitav dan odbijala neprijateljske napade. Neprijatelj je takođe vrlo napred u pravcu Duba na jedinice 2. proleterske divizije, koje su marširale za Kaluderske bare.

Nijemci su kroz prebacivali trupe kamionima od pravca Utica prema Kremnima, gdje su dovičali i terkove. Situacija je bila takva da smo bez morali slati jedinice na prostoriju Kaluderskih bare, da nam neprijatelj bočnim dejstvom ne smeti prolaz za Dobre polje i Miljevac. "Zbog toga smo htimo uputili 4. krajisku brigadi da zatvori put, koji vodi od Kremna za Kaluderske bare. Na prostoriju Kaluderskih bare pola su dva bataljona 4. proleterske brigade i jedan bataljon 10. krajiske brigade.

U 14 časova počela je borba i sjeverno od Kaluderskih bare: u Bjajne Baštice u pravcu man. Raće nastupalo je oko 300 Bugara sa 4 malim tenkima. Prvi veče je ova kolona stigla do man. Raće.

Na zabeљku obje divizije marširala je 2. proleterska brigada. I ona je vodila borbu sa neprijateljskim jedinicama koje su nastupale od pravca Duba i preko Ponikava. Mi smo preduzeli hitno prebacivanje bolnica u rejon Kaluderskih bare i one su tame stigle bez gubitaka.

Neprijateljska avijacija je bila aktivna u izviđanju. Interesantno je da neprijatelj nije bombardovao naše kolone iako ih je mogao dobro vidjeti zbog nepokrivenosti terena. Možda se platio da ne tuče sopstvene trupe.

Zamorenost naših jedinica bila je zaista velika. Ni jedna jedinica ovog dana nije se mogla odmoriti, niti pripremili nešto za ručak. No, i pored toga, morali smo izvesti nošni marš sa 4. i 10. krajiskom brigadom na prostoriju Miljevac, da bi je obezbjedili od neprijateljskog upada. Druga proleterska divizija je ostala na prostoriji Dobre polje—Kaluderske bare.

Sedmog maja održali smo sastanak sa Stabom 2. proleterske divizije, na kome smo zaključili da se obje naše divizije moraju nasloniti na Drugi udarni korpus, kome bi predali naše teške ranjenike.

U borbi 8. maja naše jedinice su ubile 20, ranile oko 20, a zarobile 5 neprijateljskih vojnika. Zaglijenjeno je: 1. "Jarec": 13.000 metaka, 28 mina za minobacac, nešto pušaka, 3 bedaka kazana, 6 konja i drugih sitnijih stvari. Mi smo imali 2 mrtva i 4 ranjena.

U borbi noću 6/7. i 7. maja neprijatelj je imao 21 mrtvog i oko 20 ranjenih; odstreljeno 6 kamiona; zaplijenjeno nešto pušaka i druge opreme. Mi smo imali 3 poginula i 4 ranjena.

Redu između 7. i 8. maja jedan bataljon 1. krajiske brigade napao je Čajetinu i Paljad, gdje se nalazio oko 70 nedisciplina. Ugorkeno su se branili i nešto ih nisu mogli likvidirati. U ovoj borbi neprijatelj je imao oko 15 mrtvih, a naš bataljon 2 mrtva i 4 ranjena.

8. maj

Četveri i 10. krajiska brigada isturile su iz Miljevca izviđacka i zalična odjeljenja prema Kremnima, Sarganu i Mokroj Gori. Druga proleterska divizija obezbjeđivala je pravac Kremna—Kaluderske bare i prema Belojinoj Baštici. Ovog dana neprijatelj nije vrlo ispred u pravcu naših jedinica. Oko 140 kamiona sa vojskom je prošlo iz Kremna za Visegrad. Neprijatelj misli da će naše snage pokrenuti prelaz u izduhu Bosne preko Drine kod Starog Broda i tamo biti pojedanja. Neprijateljska avijacija je bila aktivna u izviđanju, naročito oko Starog Broda.

Izviđastili smo Stab 2. proleterske divizije da će naše divje brigade voditi prelaziti prugu i cestu na odjeku Mokra Gora—Kremna. Javili im da to oni učine sledeće noći.

Ovog dana 1. krajška brigada je vodila borbu sa jednim bugarskim bataljonom koji je napadao sa pravca Kremena i sa jednom četom Nijemaca od pravca sela Vermeševci (zapadno od Ulice). Bugari i Nijemci su zadružni i brigada je do uveća ostala u Šljivovici.

Svojom pojmom u Šljivovici 1. krajška brigada je mnogo pomogla drugim našim jedinicama da lakše pređu komunikaciju Ulice-Višegrad.

Noću 8-9. maja 10. krajška brigada je pređla komunikaciju preko Sargana, gdje je razbila odjeljenje od 20 Nijemaca. Četvera krajška brigada pređla je komunikaciju u Mokroj Gori i zapalila belježničku stanicu. Interesantno je da neprijatelj nije jače zapazio komunikacije, tako je za to imao snaga. Po ovome stvarno moguće da je neprijatelj računao da će naše snage pokusati prelaz Drine kod Starog Broda.

Na prelazu komunikacija neprijatelj je imao 9 mitraljika, zaplijenjeno ih su 2 „Jareva“, 6 pušaka, 2 pištolja i nešto municije. Mi bez gubitaka.

Pred sam prelaz komunikacija na prijedlog druga Mihaila složili smo se da 2. proleterska i 3. srpska brigada pokusaju izvršiti pokret ka Šumadiji. One nište bez težih ranjenika. Sa njima bi pošao 2. stab divizije i članovi Glavnog Stabu Srbije. Druga Mihaila dali smo našu radio-stanicu, koju smo popravili prije 3-4 dana, za vezu sa Vrhovnim Stabom i sa nama. Četvrti proleterska brigada treba da prede komunikaciju 9/10. maja i da doda u naš sastav.

O ovome smo izvjestili stab 2. proleterske divizije. Rekli smo im da će naše jedinice pomoci prelaz 4. proleterskoj brigadi demonstrativnim napadom na Mokru Goru ili Kremnu. Drugi Mihailo se vratio od nas u Mišlovecne.

#### 9. maj

Četvera krajška brigada je stigla u Semegnjevo do 7 časova. Mi smo bili sa 10. krajškom brigadom. Usljed guste magle izgubili smo put, a u tračenju puta izgubili vrijeće, tako da smo stigli u Semegnjevo tek u 12 časova. Ovdje smo nadli 1. krajšku brigadu.

Da bismo odstranili neprijateljsku pažnju od Semegnjeva, poslali smo 1. krajšku brigadu na sektor Rudine-Alin Potok. Ovaj pokret 1. brigade izvršila je 9. maja uveče. Komunikaciju Utice-Borova glava prekla je bez borbe.

Ovog dana neprijatelj nije bio aktivan na našem sektoru. Zbog velike zamorenosti jedinica nismo naredili brigadama da izvedu ugovoren demonstrativni napad na Mokru Goru i Kremnu, da bi okliali prelaz 4. proleterskoj brigadi. Ovo je bila velika naša greška, jer smo to morali učiniti, bez obzira na zanor boraca. Proleteri su očekivali ovaj napad i bilo im je krivo što ga nismo izveli.

Četveta proleterska brigada pređla je komunikaciju Ulice-Višegrad preko Sargana. Na Sarganu je naša njemačka posada, koju je opkolila, ali je nije mogla da izbaci iz rovova. Postavili jak nastor prema Nijemcima, bolnici su pređle preko Sargana dosta teškom i zahilanom stazom. U borbi tokom prebacivanja jedan borac je poginuo, a jedan ranjen. Brigada je preko Sargana prenijela 28 teških ranjenika.

#### 10. maj

Istu takvu grešku učinili smo po dolasku 4. proleterske brigade u Semegnjevo 10. maja izjutra. Naime, trebalo je da mi uzmemmo jedan dio ranjenika 2. proleterske i 3. srpske brigade, koje su ostale na planini Tari. Stabu brigade smo rekli da ćemo preuzeti dio ranjenika kad vidimo situaciju na sektoru Zlatibor-Ljubiša; jedinice su nam već bile u pokretu kada su ranjenici stigli i računali smo na borbu na komunikaciji Palisad-Borova glava. Nat zaključak da kasnije preuzmemmo ranjenike nije bio pravilan, jer je to trebalo učiniti istog dana.

Sa stabom 4. proleterske brigade uspostavili smo radio-vezu. Dogovorili smo se da oni ostanu na sektoru Semegnjeva radi odmora, a mi ćemo im javiti situaciju na prostoriji Ribnica-Borova glava-Ljubiš. Rekli smo stabu brigade da moramo teziti da se spojimo sa snagama Drugog udarnog korpusa, kako bi postali ranjenike na slobodnom teritoriju i dobili potreban materijal za jedinice. Prema tome, na dalji pravac pokreta je ka Novoj Varadi.

Cetvrti i 10. krajiska brigada nisu našle na neprijatelja u rejonu Ribnice. Takođe nisu bili tučni podaci o prebacivanju kamionima neprijateljskih jedinica iz Užice za Borovu glavu. Na Borovoj glavi nije bilo neprijatelja.

Pred veće smo poslali dve četke 4. proleterske brigade da, ako ne mogu da uspostave radio-vetu sa nama, krenu odmah ka Ljubišu, kako se ne bi desilo da izgubimo vezu.

U toku ovog dana 1. krajiska brigada je vodila sa dva svoja bataljona odbrambenu borbu protiv četnika Valjevskog korpusa na položajima istočno od sela Rudina. Zarobljeno je 8 četnika i pratiča zamjenika predsjednika zlatiborskog sreza i zaplijenjeno je njegova arhiva. Takođe su odbijeni slabi neprijateljski napadi iz Čajetine prema Rudinama. Zasjeda jednog vjetnog bataljona dozvoljena je kod sela Knezevića, na cesti Užice-Čajetina, bugarsku kolonu pješadije i dvosedovinskih kola. Jedinica kolone — oko 150 vojnika i 70 kola. Zasjeda je imala dobar uspjeh: Bugari su imali oko 40 mrtvih i ranjenih, poginula su im dva edfira, ubijeno je oko 40 konja. U pomoći Bugarima pritekao je neprijatelj iz Čajetine. — U borbama tokom dana brigada nije imala gubitaka.

Neprijateljska avijacija je danas bila aktivna u izvidanju, manotito prostorije Bijelo Brdo-Priboj. Neprijatelj vjerovatno računa sa našim pokretom u pravcu Priboja i Rudog.

U noći između 10. i 11. maja 4. i 10. krajiska brigada izvršile su marš u dva pravca prema Gostilju i Gornjem Ljubišu. Zachvat brigada je da očiste od neprijatelja prostoriju Gostilje-Ljubiš. Deseta krajiska brigada treba da se poveže sa 1. krajiskom brigadom na pravcu Sirogojna.

#### 11. maj

U G. Ljubišu doznali smo da su u Ljubiš stigle neke četničke jedinice. Nakon čega se nalazio sa 4. krajiskom brigadom i njeni bataljoni su pošli da očiste Ljubiš. Borba je potekla u 6 časova. Četnici nas nisu obekivali ali su se brzo snaili. Cetvrti krajiska brigada je čitav dan

vodila dosta akcija borbu, djelomično je razbila četnike i potisnula ih prema Beloj Reki i Visokoj. Deseta krajiska brigada takođe je našla na četnike na sektoru Drenovo-Vladiče, u toku dana razbila ovu grupu, povezala se sa 1. krajiskom brigadom i sa njom nadzirjivala u borbi u selu Sirogojno. Prva krajiska brigada je čitav dan vodila borbu sa četnicima na sektoru Sirogojna i potpuno ih razbila. Ovdje su bile ubačene u borbu četničke brigade Valjevskog, Požeškog i Čačanskog korpusa i korpusa Gorskog garda. One su prebačene sa sektora Valjevra-Užice njemačkim kamionima i tako prolele kroz Užice, primiči u Užice municipaliju od Nijemaca. Ove podatke smo našli u zaplijenjenim četničkim dokumentima. Ovo je bio oštetičan četnički saradnji sa okupatorom, koju je naredio lijepe vidio.

Pomenuti četnički korpsi dobili su zadatak da nam sprječe prelaz ka Ivernjici i Goljiji i da nas nabave na Lim.

Četnički gubici ovog dana su: 57 zarobljenih, 87 mrtvih i preko 100 ranjenih. Zaplijenjeno: 1 mitraljez, 69 metaka, jedna ispravna radio-stаницa, arhiva Požeškog korpusa i drugi materijal. Mi smo imali 5 mrtvih i 9 ranjenih.

Ovaj dan je bio vrlo naporan. Iako umereni, nadi borci su se vrlo dobre borili. Niže bilo ni vremena ni mogućnosti da im se ovoga dana slušva hrama.

#### 12. maj

U noći između 11. i 12. maja izvršili smo pokret sa 4. i 10. krajiskom brigadom na prostoriju Đedovac-K. Đavo-Treštena stena-Klekovo-Metaljka-Visoka. Bio nam je cilj da jedinice malo odmorimo. Prva krajiska brigada je ostala u Sirogojnu.

Bataljon 4. krajiske brigade napao je četnički bataljon u Beloj Reki i brzom paljicom natjerao ga u pančino bijekstvo. Na ostalom sektoru 4. i 10. krajiske brigade nije bilo borbe; posto su razbijeni, četnici se vjerovatno prikupljaju. Na pravcu 1. krajiske brigade stiglo je iz Užice četničko pojedanje — nadio Nijemaca sa kamionima, 5 tenkova, jedna berna kola i dva topa. Oko 16 časova neprijatelj je izvršio napad na polodajac 1. krajiske. Poslije testoke borbe i upotreboj jakih artiljerijskih i minobac-

čadje voatre neprijatelj je uspio da svlada Širogojnom. Ovdje je jedan naš bataljon vješto na sebe namamio četnike i duže otvao između njihove dvije kolone, zatim se neglo povukao, a četnici su međusobno ogođeli borbu.

Ovog dana neprijatelj je imao 3 zarekljena, 23 mrtva i oko 30 ranjenih. Zaplijenjen 1 puškomitrailjer i 7 pušaka. Mi smo imali 1 mrtvog i 6 ranjenih.

Sa stabom 4. proleterske brigade nismo uspostavili radio-verzu. Brigada se takođe ne pojavljuje prema nama. Zbog toga smo zabrinuti. Moramo i dalje ostati na ovom terenu i dekati njen dolazak.

Vrhovnom štabu redovno javljamo o borbama. Po četvrti put smo javili mjesto za apuljanje materijala iz aviona. Ovo smo učinili na sugestiju druga Pava Šilca, premda smo znali da od toga nema ništa, jer situacija kod nas nije povoljna za prijem materijala. Bojim se da ćemo kod Vrhovnog štaba ispati ljudi koji ne znaju da precižene situacije.

Danas smo dobili od Vrhovnog štaba naredenje u kome se kaže da se obje divizije moraju odmoriti i da se u tom cilju nastolimo na Drugi udarni korpus. Vrhovni štab daje nam sugestiju da divizije odmornimo na prostoriji Nova Varoš—Čelija planina, ali izbor prostorije prepusti stabu 3. divizije.<sup>121</sup>

#### III. maj

Ovog dana neprijatelj je bio aktiviran na pravcima selo Smitjanici, Ljubiš i Bela Reka. Sa ovih pravaca napadali su Nijemci, četnici i Bugari; raspolagali su sa 3–4 tenka i oko 1000 vojnika. Nali su ih zadrišli na kosama zapadno od Treštene stane i zapadno od sela Đedovac. Od Širogojna, u pravcu Preslapa i Razlođine, napadali

<sup>121</sup> Dok smo mi oblikivali 3. proletersku diviziju, neprijatelj je prebacio od Valjeva i Užica do svojih snaga u pravcu Ljubija i Novog Varoša i na frontansku Ivaničko–Sjeničko–Prnjavor, sa ciljem da spređe naš novi prorod preko planine Golije na Ibar i Novom Pasazu, a takođe da naruši onemoguć uhapsjanje na Drugom udarnom korpusom preko planine Jadočnika, na kojoj je bila istola 3. crnogorske brigade. Tako je neprijatelj na pravcu pokreta 3. divizije prebacio najmarje jedan smerinski motorizovani bataljon, bugarske snage iz Ivaničkoj i sve četnike Valjevske, Požegske, 1. i 2. crnogorske, Javorške i Mihaljevskog korpusa, i korpusa Crvene garde (Ostobedički rat naroda Jugoslavije) knj. 2, str. 220.

su prikupljeni četnici na 1. krajšku brigadu i na bataljon 10. krajške brigade. Četnici su na Preslapu potisnuli bataljon 10. krajške brigade, ali su bednim protivnapadom dva bataljona 1. krajške brigade od Razlođine boro potisnuti i u toj borbi pretrpeli su veliki poraz, pa su u paničnom bijekstu skakali u Veliki Rzav. Na mjestu borbe naši su borići mališi oko 50 mrtvih četnika, većinom „bradonja“; u borbi su zaplijenili 2 puškomitrailjera, dosta pušaka, ali malo municije. Zarobljena su 4 četnika, od kojih 3 „bradonja“.

U borbi kod 4. i 10. brigade neprijatelj je imao oko 10 poginulih; zaplijenjen je jedan puškomitrailjer. U toku borbi ovoga dana mi smo imali 6 ranjenih.

Na lijevom kraku 4. krajške brigade primijeden je neprijatelj na Pleutu (k.1343).

Jednog dana ne znamo za 4. proletersku brigadu. Jako nas čudi što nam se ne primire. Posto smo sa njima razgovarali o pravu našeg pokreta ka Novoj Varoši, najvjerojatnije je da se ved pomjerila u tom pravcu. U cilju uspostavljanja veze sa njom odlučili smo da 4. i 10. krajšku brigadu pomjerimo na prostoriju Jasenovo–Dražkovci–Klečkova, a 1. krajška brigada će pod pravim Bjeluši i Katićima.

Takođe nemamo vezu sa stabom 2. proleterske divizije i drugom Mihailom. Čudne su ove naše partizanske radio-stanicice! Neki radio-telegrafisti izgleda ne znaju da rade sa svakom radio-stanicom.

#### IV. maj

Izvršili smo noćni pokret sa 1. krajškom brigadom na sektor Bjeluša–Katić. Brigada treba da kontrolira pravac od Ivanjice i da prikupi podatke o neprijatelju na liniji Ivanjica–Kulići.

Deseta krajška brigada sa manjim dijelovima kontrolira Preslapu, a 4. krajška brigada treba da drži kote Pleč, Bijotino brdo, Crni vrh i Žednu glavu i da prikupi podatke sa sektora Ojkovica–Trudova.

U Katićima razbijena Moravička četnička brigada, jačine 200 četnika. Prema 10. krajškoj brigadi četničke bande nisu pokupale da bilo ita ušine. Po ovome se vidi da su kod Širogojna, na Preslapu i u dolini V. Rzave

pretrpjeli veliki poraz. Kod 4. krajiskog brigade vodenja je borba na sektoru Crni vrh—Debelo brdo; Četnici, pomognuti sa nešto Nijemaca, uspjeli da zbere nad jedan bataljon sa Debelog brda. Neprijatelj rokira svoje snage iz Jasenova i Ojkovice u rejon Trudova.

Od stabla 1. krajiskog brigade obavijesteni smo da je u Ivanjiku stiglo pojačanje od jednog njemačkog bataljona.

Dokumentovali smo šta da uradimo u pogledu spajanja sa 4. proleterskom brigadom i najcad smo riješili da podesimo drug Ratku sa jednim bataljonom 4. krajiskog brigade i sa radio-stanicom koju smo dobili od 1. krajiskog brigade pravcem Negbina—Dobroselica—Semegnjovo i da tridi brigadu.—Uredili smo sve sa drugom Ratkom u pogledu daljeg našeg rada. Mi smo, naime, mislili da sa divizijom predemo na sektor Javora, pa da edatle vidimo mogućnost uspostavljanja veze sa Drugim udarnim korpusom, dejstvom prema Redža.

U noći 14/15. maja drug Ratko je polao iz Drakovića.

Ovog dana neprijatelj je imao 9 zarobljenih, 15 mrtvih i oko 30 ranjenih. Mi smo imali 2 ranjena. Zaplijenjeno je 4000 metaka i 5 pušaka.

#### 15. maj

Po predviđenom planu 1. krajiska brigada trebalo je 15. maja do zore da izbije na sektor planina Čemernica—Rujšte polje, da dijelom snaga sadejstvuje 10. krajiskoj brigadi u razbijanju Kalatovih četnika u Štitkovu, a jednim bataljonom da izbije na komunikaciju Ivanjica—Sjenica, kod Kukiba, i da istu zaruši; 10. krajiska brigada trebalo je da otisti Trudovo i Štitkovo; 4. krajiska brigada da se postavi na sektor Ojkovice.

Prva krajiska brigada našla je sa prethodnicima na logor njemačkog bataljona na Čemernici, iznenadila neprijatelja i manjili mu gubitke. Zbog dejstva neprijateljske artiljerije sa Kubida, minobacača i dva tenka iz rejona Čemernice, brigada je promijenila pravac marša preko selja Preseke ka nama, držeci jedan bataljon na kost Bela stena. Deseta krajiska brigada održala je Debelo brdo i Crni vrh, gdje su bili četnici, a ispred Tru-

dova sukobila se sa jednom njemačkom četom. Uslijed otkrivenog terena neli nije mogli izvršiti napad na ovu četu. Četvrtu krajisku brigedu ušla je pod komandom u Ojkovicu, a po podne izvršila bojni pritisak ka Trudovu.

Čitav dan vodenja je borba za položaje Debelo brdo—Crni vrh, koji su Nijemci htjeli usetiti. U napadu je učestvovao jedan njemački bataljon, sa Kalatovim četnicima. Brdski top i nekoliko minobacača tukli su naše položaje, od čega smo imali osjetne gubitke; Nijemci su vrtili nekolicinu juriša, ali su bili odbržani. Ove položaje morali smo držati zbog bolnička i pokreta 1. krajiske brigade preko Preseke i Drakovića.

Neprijateljska avijacija samo je izvidala prostoriju 5. divizije.

Uhvatali smo radio-vezu sa Ratkom. Javio nam je da se čitava 2. proleterska divizija nalazi na prostoriji selo Stubo—Dobroselica—Negbina. Mi smo im javili da ćemo izvršiti marš u pravcu sela Đermanovića i Durinovića, a da oni predu komunikaciju između Bistrice i Novih Varoši i da stignu na planinu Zlatar.

Javili smo stabu Drugog udarnog korpusa o rasporedu naših divizija i tražili da nas izvrši o 3. crnogorskoj brigadi, koja je operisala na sektoru Bredarevo—Jadovnik i koja treba da se povrće na nasu. Obavijestili smo Vrhovni stab o aktivnosti neprijatelja i dobili saglasnost da obje divizije krenu na slobodnu teritoriju Drugog udarnog korpusa.

Ovog dana neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i 60 ranjenih. Zaplijenjeno 7 pušaka i 300 metaka. Mi smo imali 7 mrtvih i 15 ranjenih. Ovdje su uređunuti neprijateljski i naši gubici u borbi nadu 15/16. maja, kada su dva bataljona 4. krajiske brigade napadali Štitkovo.

Noću 15/16. maja izvršili smo pokret čitavom divizijom od Ojkovice, preko Mekog potoka i r. Uvca u Amžiće. Ovaj pravac smo izabrali kao najbolji, jer smo vidjeli da bi u pokretu sa Kutite planine Javor morali voditi teške borbe protiv Nijemaca, nedilevaca i četnika, a posle smo uspostavili vezu sa 2. proleterskom divizijom, našim pokretima prema jugu najhrisće čemu se sprijeti sa jedinicama Drugog udarnog korpusa.

16. maj

Dva bataljona 1. kraljevske brigade sukobila su se u Amžićima sa Učiliškom četničkom brigadom i potiski je iz sela. Četnici su četvrti dobili pojačanje od oko 200 četnika iz Kokin-Breda.

Divizija se smestila na prostoriju sela Vukovi-Komarani-Almatiški.

Po posne je mala četa protjerala jedno odjeljenje Nijemaca koje se prebacilo preko Uvca od pravca sela Bočelići.

Ovog dana u borbi ubijeno 16, a zarobljena 3 neprijateljska vojnika. Mi smo imali 1 mrtvog i 2 ranjenih. Zaplijenjeno je: 1 „karac”, 5 pušaka, 300 metaka i 10 bombi.

Neprijateljska avijacija izvidala prostoriju planine Zlatara.

17. maj

Pomjerili smo jedinice sa ciljem da predemo cestu Sjenica-Prijepolje kod sela Karaule. Na ovom sektoru (oko Karaule) nalazile su se manje neprijateljske posade, a u toju dana dolio je iz Sjenice pojačanje, jačine oko jednog bataljona njemačke vojske sa 8 srednjih i manjih tenkova. Pred veće je neprijatelj zaposjeo teren od Karaule do Vel. Pandurice (k.1369), iskopao rovove desnom obalom Goranske rijeke i zaposio sve uvilice oko ceste.

U 17 časova stigli su prvi dijelovi 2. proleterske divizije u selo Radivojević, gdje smo se sastali sa štabom divizije.

Druga proleterska i 3. srpska brigada sa štabom divizije ostale su na planini Tari do 11. maja. Desetog maja 3. srpska brigada bila je razmještена u selima Konjika Reka i Rajevac, a 2. proleterska brigada u rejonu Ljutopolje, gdje je odbila jak napad četnika iz Dobrog polja, manjeveći im gubitke od oko 20 mrtvih i 1 zarobljenog. Brigada je u ovoj borbi imala 7 ranjenih. Jedanaestog maja štab divizije i obje brigade bili su na prostoriji Zeksice — selo Timotijevci. Komunikacije Visegrad-Ulice prešli su noću između 11. i 12. maja bez većih npora, a 12. maja izjutra stigli u Semegnjevu. U toku

dana štab divizije uspostavio je vezu sa 4. proleterskom brigadom, koja je toga dana stigla iz Semegnjeva u rejon D. Jablanice. Trinaestog maja 2. proleterska divizija nalazila se na prostoriji: G. Jablanica — selo Stubo (4. proleterska brigada) — D. Jablanica (2. proleterska i 3. srpska brigada). U toku 11, 12. i 13. maja divizija nije vodila borbu, temu što su njeni manji dijelovi 13. maja protjerali četničku izviđačku odjeljenja.

Cetnacelog maja 4. proleterska brigada bila je na prostoriji Markov Do-Tornik (k.1496) — Dobroselica-Barova glava; 2. proleterska brigada u G. Jablanici; 3. srpska brigada u D. Jablanici. U toku dana vodila je borbu 3. srpska brigada, na koju su iz pravca Semegnjeva napale Višegradska, Rađevska i Podrinska četnička brigada. Brigada je bez gubitaka odbila četničke manjeveći im gubitke od oko 15 poginulih; zaplijenila je jedan put-kontraljer.

Petnaestog maja 4. proleterska brigada izvršila je mrek na prostoriju Negbina—Kudana, dok se jedan njen bataljon, u pokretu za Ljubilj, sukobio sa jakom četničkom grupom na katu Radičin grob (južno od G. Ljubilja), gdje se bataljon zadržao. Druga proleterska brigada pomjerila se u Dobroselicu, a 3. srpska brigada u selo Stube.

Sesnaestog maja 2. proleterska divizija korila se protiv četnika, nedaleču u Bugara, koji su napadali od Dobroselice ka Senitu. Divizija je prešla Uvac noću između 16. i 17. maja, a cestu Nova Varoš—Bistrica u zoru 17. maja i razmjestila se na planini Zlatar.

Dogovorili smo se sa Štabom 2. proleterske divizije da 3. divizija pređe komunikaciju Sjenica-Prijepolje u toku ove noći, a da 2. proleterska divizija to učini zutra noći.

Pred mrek 17. maja naši osmatrači su nas izvijestili da je neprijatelj odbacio 5. crnogorsku brigadu sa planine Jajcovnik.

Održali smo sastanak sa štabovima brigada 5. divizije po pitanju prelaza komunikacije Sjenica-Prijepolje. Potto je neprijatelj pojavio svoje položaje na komunikaciji između Karaule i Velike Pandurice, a zamisljate je tu novim otkriveno, odlučili smo da predemo cestu između sela Gvozd i Milolev Dol. Istina, do ovih sela, preko kose

Četanice, postoji samo jedna stara, ali smo računali da je moguće njom prevesti kolonu.

Izvještili smo štab 2. proleterske divizije o našem pravcu pokreta.

U prvi mrač kolona je pola pravcem selo Medane—Četanice. Po dolasku u Medane doznali smo da stanom preko Četanice mogu proći konji samo pod lakšim torvarom i to po danu. Imali smo dosta teških ranjenika, nismo htjeli da ih prebarujemo tako kolom stazom, pa smo se vratili na planinu Zlatar.

Ovo nam je bio slab posao: markovali smo cijelu nad hor odmora i moralni smo se nastrag vratiti. Tako je kad su dovođek na ovakvo teškom terenu odzoli samo na kartu.

#### 18. maj

Diviziju smo rasporedili na prostoriju Golo brdo—kosa Bulatović — selo Crkvina.<sup>\*\*\*</sup>

Izvještili smo štab 2. proleterske divizije o našem povratak na Zlatar i o našoj odluci da slijedeći noći predemo cestu između Prijepolja i man. Milečevu. Predložili smo im da 2. proleterska divizija pređe cestu iste noći između Karavala i Sjenice.

Dan smo iskoristili za odmor jedinica. Iako nismo znali situaciju na sektoru Prijepolje—man. Milečevu nismo vrtili izviđanje u tom pravcu da time eventualno ne otkrijemo naše namjere. Znali smo da se neprijatelj nalazi na Jadovniku i u selu Kačevu. Tačnuli smo da nema neprijatelja u blizini Prijepolja, jer vjerovatno ne obitaju našu pojавu tako blizu ovoga grada.

Pred veću smo izvršili pokret sa Zlatara u dešnje kolone: 1. i 10. krajška brigada kretale su pravcem selo Konatica — selo Sedobro, a 4. krajška brigada u pravcu

\*\*\* I sada se dobro sjeđam kako nas je neprijatelj 18. maja zaslijpio iz aviona svog propagandističkog letjera. U njemu je aforistička komanda pisala kako su 1. i 3. divizija razbijene u borbenim u Šrbiji i poziva „četničke Moravine grupe“ da se predaja Nijemcima. Desničari i drugi ljudi Nijemaca garantuju povratak i mrežu novih vojnih domova. U istom letku Nijemci su pisali da su razbijili naše divizije koje su trebalo da se prebaci u istočne Botinе u zapadnu Šrbiju.

Pričvali smo da je na radu ovog slugeog nijemackog propagandnog potresa. Koristili smo ljudi da savrijemo po koju cigaretu duvana „Akoje“, jer smo osukadijeljili sa novinskim haramponjima.

man. Milečevu. Dvana kolona nailila je u Sedobru na četničko Pavla Đuričića, koji su, poslije manjeg puškarjanja, pobijegli ka Prijepolju. U blizini ceste (kad se sastoji Pešalj) prethodnica naše desne kolone nailila je na odjeljenje Nijemaca sa haubicom 105 mm i četiri karetne sa minicijem, izvršila paru i natjerala Nijemce da ostave haubicu neodređenom. Jedan bataljon desne kolone držao je nasjeda prema Prijepolju, gdje je dočekao kamion sa Nijemcima i manje im gubitke. Tako su 1. i 10. krajške brigade bez smetnje prešle cestu i izdale na brdo Kolevinu.

Prethodnica 4. krajške brigade razbilja je kod man. Milečeve njemačku patrolu, poslije čega je cijela brigada prešla cestu bez borbe i preko Belobaba nastavila pokret za selo Deđevo i Sopotnicu.

#### 19. maj

U toku ovog dana vodena je borba u selu Divcima — sa četničkim Pavla Đuričića (Beranjska Andrejevačka četnička brigada) i na padinama Jadovnika sa Nijemcima i milicijom. Tokom dana borba se na padinama Jadovnika stalno razvrsavala. Tu je neprijatelj dovoljno pojačan. Namjera neprijatelja bila je da nam zatvori put za selo Stranjane, a zauzimanjem položaja iznad Sopotnice da nas nabaci na Lim. Situacija ovog dana bila je vrlo odbijljiva. — Tri neprijateljska bombardera tukla su rejon Sopotnice i Deđevo, od čega smo imali gubitaka.

Mada su naše jedinice ovoga dana edino izvršile zadatak, bilo je ipak malo sporost kod 4. krajške brigade, jer je trebalo da ona što prije zapojeđe povoljne položaje na padinama Jadovnika i da ih potom, zajedno sa bataljonima 10. krajške brigade, dalje poboljšava. Štab brigade nije u potpunosti izvršio naše napredovanje, pa je neprijatelj, dobioći pojačanja, izstakao na padinu na naše položaje, sa kojih nismo smjeli odstupiti jer bi se radići u Limu.

Uspjeli smo da u toku dana zadrtimo u našim rukama položaje: selo Zaharije, k. 1194, Crvenu stenu, Milo Podistens i kotač Fajilj. Za ove položaje vodena je borba do samog mrača.

Pred već说到 održali sastanak u sklopu divizije, na kome smo najviše razgovarali o prebacivanju 2. proleterske divizije preko ceste. Brinuli smo se kuda će ona poseti, jer joj je neprijatelj juče odbratio sa pravca Karaulice i načinio Zlatarsko brođe. Sushobor i Vodnik. Na našem pravcu pokreta mi nismo uspjeli da nauzmemoske dominantne položaje na Jadočniku, ali smo privukli na sebe dosta neprijateljskih jedinica. Sada je 2. proleterska divizija imala dvije mogućnosti: ili da kreće nadmnom pravcem, što bi bilo vrlo opasno, jer je neprijatelj po našem prelasku preko ceste zbacio naš bataljon sa Kraljevine i zaposio istu — ili da pokuša prelaz kod Karaulice.

Pokuđavali smo da uspostavimo radio-vezu sa njima, ali nismo u tome uspjeli. Da bismo olakšali prelaz 2. proletarijske divizije, odlučili smo da vodimo izvršnu pričinak na Jadovnik. Napad će vršiti 4. i 10. krajiska brigada, a 1. krajiska brigada i sve brigadne bolnice izvršće pokret na Stranjanu.

U borbi među 18/19. maja i 18. maja neprijateljski gubici su: 47 zarobljenih, 124 mrtva u eksplozijenih; zaplijenjeno: 2 "Barca", 1 puškomitrailjer "breda", 15 000 metaka, 30 pušaka, 2 radio-stанице, 4 konja i druge opreme; ushićeno jedna motorizovana haubica 105 mm sa 100 granata, troja municiona kola i jedina tanketa.

Mi smo imali 6 mrtvih i 7 ranjene.

U noći 1920. maja vršili smo pritisak na neprijateljske položaje Crvena stena, Venac, Savin kri, Mijatovići i milicija bili su zapojeđi sve kose paralelne sa putem do Stranjan. Napadi nadležnih jedinica bili su okri, ali se neprijatelj uporno branio i uspio je da se nadreži na svim položajima.

Prva krajška brigada izvršila je pokret do Stranjana, gdje je ulovljena veza sa 5. crnogorskom brigadom, koja je iste noći vršila pritisak na Jadovnik (Savin krš, Vitaljku i k. t. 1981), time je mnogo olakšala nad pokret za Stranje.

Pred vojnu bataljoni 4, 1 i 10. krajilke brigade rokratili su se na liniju: Vrhovi—Savin kri — zelo Strađanje.

<i>for</i>	<i>what</i>	<i>for</i>	<i>what</i>
capital	debt	Parliamentary	debts
for wages	-	of debts	-
from wages	120	of taxation	-
wages of men	22	taxes	in case of war
wages of children	-		
of children	12		

#### **Exercise 2: Incentive schemes**

Nisu nam poznati neprijateljski gubici u noćnoj borbi. Mi smo imali 2 mrtvi i 3 ranjenih.

#### 20. maj

- Odlučili smo da bolnice prebacimo na lijevu obalu Ljune kod Brodareva. Prebacivanje je počelo u 6 časova. Koristili smo most koji je napravila 3. divizija i 2 gumenska čamca.

Postali smo druga Mužu da se povele sa komandom mjestu u Brodarevu i našem 3. diviziju u pogledu informacija za smještaj i izhranu bolnica.

Oko 13 časova stigao je u selo Grobnice drug Milosav, politički komesar 2. proleterske divizije. Divizija je bez borbe prešla cestu kod Karaša, noću između 19. i 20. maja. Tamo nije bilo neprijatelja, jer su sve neprijateljske snage bile rokrirane ka selima Praviljevu i Kosatici, odakle su namjeravali da izvrše napad na 2. proletersku diviziju na Zlataru, a takođe su očekivali njen pokret preko Kolevina, za nama.

Složili smo se da 2. proleterska divizija pređe na lijevu obalu Ljune prije 5. divizije. Drug Milosav je to javio stabu svoje divizije.


U toku dana prešle su preko mosta sve bolnice, a u toku noći i sve jedinice 2. proleterske divizije i uputile se na prostoriju sela: Vrapče—Pulje—Opantina—Brbine—Podjase.

Uvek je Stab Drugog udarnog korpusa prako telefonom pozivao nas, članove itaba 2. proleterske divizije i drugove iz Glavnog stabla Srbije na sastanak u Bijelu Polje.

Izdali smo naredenje našim brigadama da podnu prelaz odmah za jedinicama 2. proleterske divizije i odredili im da se po prelazu smješt na prostoriju sela: Dobrinje—Kanje—Dobrakovo—Orahovica—Minda.

Ovog dana itab 3. divizije prešao je na slobođenu teritoriju Sandžaka.<sup>121</sup>

<sup>121</sup> Borci 2. i 3. divizije u Srbiji u vremenu od 20. aprila do 20. maja 1944. godine mogu se vidjeti u dokumentima ovih divizija, objavljenim u Zborniku UJL, 133–134, 135–136, 164–173, 175–206 i 208.



21. maj

Cetvrti i 10. krajiska brigada polje su kasno na prelaz mosta. Pošto nisu dovoljno obezbeđile put Sremski—Grobnica, iznenadila ih je jedna neprijateljska grupa, tako da su imale 3 ranjena i nepotrebljivo puškanje, koje je poremetilo normalno i mirno prebacivanje preko rijeke.

Oko 11 časova stigli smo u Bijelo Polje — u Stab 3. divizije. Drugovi su se rasipivali o našim borbama u Srbiji. Drugovi Peko i Mitar dolili su u Stab 3. divizije u 18 časova, a nešto kasnije održali smo sastanak, na kome smo ukratko izmijeli naše utiske o Srbiji, i o našim borbama u pokretima. Izmijeli smo stanje u jedinicom: premorenost boraca uslijed stalnih borbi i pokreta, nedostatak municije i sanitetskog materijala i velike bolničnosti.

Pošto se nije mogao dati pun odmor jedinicama, Stab Drugog udarnog korpusa je riješio da 3. divizija smjesti 37. diviziju na sektor Prijepolje — Pljevlja, a 2. proletersku diviziju na unutarnji sektor Andrijevice—Berane. Treći odmah da formiramo divizijsku bolnicu, koja će se smjestiti u Kraljinsko polje.

Po pitanju novih operacija poslan je zajednički prijedlog Vrhovnom stabu.

Za primanje materijala od saveznika određen je Majkovač za obje divizije.

Rezultati dvomjesečnih borbi 5. udarne divizije u Srbiji od 15. marta do 20. maja 1944. godine su slijedeći:<sup>123</sup>

Neprijateljski gubici: mrtvih oko 1350, ranjenih oko 1620, zarobljenih 373. Zaplijenjeno: teških mitralijera 8, lakih mitralijera 1, puškomitrailjera svih vrsta 29, pušaka laka 12, mitraljera 7,9 mm i druge oko 100 000, mina za minobacate 120, radio-stаница 8, pištolj-malina 5, konja 24. Ostvрено: kamiona 24, tenkova 2, automobila 1; zrakoplova 1.

<sup>123</sup> U vrijeme pišanja Ratnog dnevnika nisam, na žalost, mogao premda učitati ukupne podatke o rezultatima borbi 2. proleterske divizije, pa međim čitace da to ima u vidu.

no pruge oko 2 km. Uslikano: motorizovanih haubica 1, municipalnih kola 3, tanketa 1, bočnih kola 1, kamiona 5 i motocikla sa prikolicom 6; ubijeno konja 55.

Nali gubici: mrtvih 186, teže ranjenih 36, lakše ranjenih 268, umrlih od rana 12, umrlih od bolesti 3 i nestalih 27.

Izbudljeno u borbi: minobacata 1, puškomitrailjera 3 i komora sa oko 15 konja.

O Srbiji, našem boravku i borbama u njoj moglo bi se dosta pisati. Za mene su dva mjeseca boravka u Srbiji bila od velikog značaja. To je bila dvomesecna praktična škola u kojoj se slijednoga momenta nije prekidala misao o jedinicama, o borbama i o pokretima. To je bila škola u kojoj sam naučio da brzo radim.

Narod nas je dočekivao kako gdje, ali niko nije bježao od nas. Samo je strahovao od borbi, a narocito od četničkog terora, koji je po svojoj jedini i brutalnosti bio zaista nenadmativ. Vrlo lijepo dočekao nas je i primio narod zapadno od Utice, a takođe i u drugim krajevima oko grada. Prema Valjevu bilo je neto slatko. Na Golići i Javoru i u dolini Studenice narod je u početku strahujeo od nas. Kasnije, dužim našim boravkom u tim krajevima, narod se prilično sprajtlio s nama. Imponevale su mu naše odlučne borbe protiv Bugara, Nijemaca i nedivljaca.

U našim operacijama i vodenju jedinica već sam ponosio reku. Ovdje bih mogao istaći sljedeće. Naš Stab rukovodio je objema divizijama. Po mom mišljenju naše rukovodjenje nije u potpunosti zadovoljilo u ovome:

a) Put od Lima ka Ibru prešli smo foziranim maršem i umorili jedinice; neprijatelju smo dali mogućnost da lako očijeni naše namjere, jer nismo izveli nikakav manevr kojim bi skrenuli pažnju neprijatelja i na drugu stranu;

b) Cesta savjetovanja sa drugovima iz Glavnog štaba Srbije nisu donosila dobre rezultate. Naime, ta savjetovanja, iako načelno korisna, sputavala su našu inicijativu kao operativnog stabla. Na ovim sastancima suviše se diskutovalo o stvarima po kojima je trebalo donijeti brzo i radikalno rješenje;

c) Čini mi se da smo divizijama davali podjednako važne zadatke. Naša greška bila je u tome što nismo prihvatali 4. proletersku brigadu kada je prelazila Kremenu i što od nje nismo uzeli dio ranjenika 2. proleterske i 3. srpske brigade. Ove omanske učinjene su bez dovoljno razmišljanja o njihovim posljedicama.

O našim operacijama poslije Golije mogu ukratko reći ovo:

a) Operacije su vodene po direktivi Vrhovnog Štaba sa ciljem da dođemo na sektor Pojelena i Maljena, odakle bi pomogli prebacivanje 16. i 17. divizije Trećeg udarnog korpusa preko Drine i gađe bi stvorili slobodnu teritoriju za obveznjedenje ranjenika i za prijem potrebnog materijala od saveznika. Poslije tega usmjerili bismo našu dejstva prema Sumadiji.

Meditum, neprijatelj: Nijemci, nedićeveci, Bugari i Šteinci reagirali su odmah na naš doček na prostoriju između Valjeva i Užica. Nijemci su imali na raspolaganju svoje motorizovane jedinice, koje su efikasno upotrebjavali. Oni su protiv naših dveju divizija angažovali sve raspolažive kvizilizme formacije i svakodnevno ih ubacivali u borbu. U takvoj situaciji, a posebno 16. i 17. divizija nisu uspjeli da forsiraju Drinu, mi smo se morali povući sa prostorije sjeverno od Užica.

b) Nastojali smo da izvršimo širi raspored jedinica radi odvajanja neprijateljskih snaga i boljeg našeg manevranja. Ali to nismo mogli postići zbog stalnih borbi, velikih bojnica i nikakve mogućnosti da održavamo vezu između divizija. Imali smo svega jednu ispravnu radiostanicu.

c) Po odobrenju Vrhovnog Štaba postepeno smo izvršili pomjeranje obiju divizija na jug u cilju njihovog naslova na Drugi udarni korpus.

## XI

### Druugi prodor u Srbiju

(II. V - 5. IX 1944)

U mjesecu 1944. Vrhovni Štab razradio je osnovnu zamisao za nastupanje snaga NOV u Srbiju u cilju njenog končnog oslobođenja. Za izvršenje toga zadatka bile su predviđene, pored snaga koje su dejstvujuće u Srbiji, i krajnje snage iz istočne Bosne i sa preza Crne Gore. Bilo je planirano da se prodor u Srbiju izvrši sa tri osnovna operativna pravca: iz istočne Bosne u zapadnu Srbiju, iz Sandžaka kroz zapadnu Srbiju i Sumatiju i iz Crne Gore ka jugoistočnoj Srbiji. U tom cilju pristupilo se formiranju i pripremanju tri operativne grupe. Za nastupanje na prvom pravcu određen je Druzeasti udarni korpus, na drugom Prvi proleterski korpus, a na trećem Operativna grupa sastavne 2., 3. i 17. divizije.

Prije je odpođela svoj prodor u Srbiju Operativna grupa — 2., 3. i 17. divizija. Njeno nastupanje jasno je Vrhovni Štab zbog teške situacije u kojoj su se našle snage u jugoistočnoj Srbiji u toku južne neprijateljske ofenzive u teškoj oblasti. Posto je u drugoj polovini jula uzela učešće u razbijanju neprijateljskih snaga koje su izvodile ofenzivnu operaciju premačem Pet-Andriješevicu, ova Operativna grupa je 28. jula odpođela nastupanje ka Beogradu, Jajcorda ga i 4. avgusta izbila na Kopacki. Grupa je ubrzo povezala sa snagama NOV u jugoistočnoj

Srbiji i u toku avgusta oslobodila značaj dio ove oblasti, razbišći u njoj krupne žetvičke snage.

Za to vrijeme, u drugoj polovini avgusta, otpadom je preko Prvog proleterskog korpusa iz Crne Gore kroz zapadnu Srbiju, a noći 3/4. septembra i Desantni udarni korpus forsirao je Drinu kod St. Broda i povezao se sa jedinicama Prvog korpusa.

Po dolasku u Sandžak naša divizija vodila je samo tri veće borbe. Iako je pokutavno, neprijatelj nije uspio da postigne bilo kakvu inicijativu od pravca Pjevalja i Prijeopolje. U junu su se na sektoru Pjevalja—Prijeopolje—Bijelo Polje našlačila i dva njemačka bataljona divizije „Princ Eugen“, kao pojačanje ostalim njemačkim snagama. Ovi bataljoni su izveli nekoliko vrlo oštih napada, ali su uviđeni bili prisiljeni na povlačenje.

Boravak u Sandžaku mnogo je koristio našim jedinicama. Prije svega dobili smo davoljno municije, automatskog oružja i sanitetskog materijala. Sa dobitnjom odjekom i obudom podmirljili smo dvije tredine našeg ljudstva.

Pojačali smo vojno-politički rad u jedinicama. Odbrani smo tri kratka naša vojna kurse i dva politička kursa.

Takođe smo izveli jednomesечно takmičenje jedinica po svim sektorima njihove djelatnosti — od uspjeha u borbi do vojno-političkog rada u jedinici i kulturno-političkog rada u narodu. Ovo takmičenje smo organizovali u čast trogodišnjice narodnog ustanka u Bosanskoj krajini.

Sve naše teže ranjenike i bolesnike poslali smo preko Drugog udarnog korpusa na lijetenje u Italiju. Ovo je takođe mnogo znacilo za naše jedinice.

Ishrana jedinice bila je doista slaba, no s obzirom na ekonomski prilike Sandžaka, zadovoljavajuća.

Rezultati borbe u Sandžaku u vremenu od 22. maja do 30. juna:

Neprijateljski gubitci: mrtvih oko 251, ranjenih oko 212, zarobljenih 8. Zaplijenjeno: 2 „Jareca“, 1 puškomitrailjer, 1 teški mitraljer, 25 pušaka, 2 teške minobacača, 1 bridski top 75 mm, 4000 metaka, 5 radio-stаница, 22 konja sa opremom i 1 gumeni čamci. Uništeno: 8 kamiona, 9 gu-

menih čamaca i nekoliko mostova na cesti Prijeopolje — Pjevalja.

Nali gubici: mrtvih 40, ranjenih 91, nestalo 3. Od načuljanja izgubljen jedan pulkoministratör „Jarec“.

Između 10. i 13. jula našu diviziju smjешnila je sa položaja Prijeopolje—Pjevalja 37. divizija. Preuzeći smo sektor 3. divizije: Brodarovo—Bijelo Polje—Ravna Rijeka. Neprijatelj drži dugu okolu Lima sa rezervnim i dosta slabim snagama. Neaktivan je.

#### 13. jul

Prisustvovali smo proslavi trogodišnjice Ustanika u Crnoj Gori i Bosni. Naša divizija nastupljena je bila delegacijom od 10 drugova. Bio sam i ja. Crnogorci su nas iljego dočekali. Na svečanom otvaranju Trećeg najšedanja Zemaljskog antifalističkog vijeta narodnog oslobođenja (ZAVNO) Crne Gore i Bosne i na velikom narodnom zboru Bosanska krajina je bila toplo pozdravljena. Prisustvovali smo redu skupštine na kojoj je proglašena federalna Crna Gora, a ZAVNO je pretimenovan u Crnogorsku antifističku skupštinu narodnog oslobođenja.

Sastao sam se sa drugovima Pećom, Milutinom,<sup>22</sup> Mitrom,<sup>23</sup> i Crnim<sup>24</sup>; razgovarali smo o novom zadatku naše i drugih divizija, koji je Stab Drugog korpusa dobio od Vrhovnog štaba. Divizija treba da brzo izveli pokret.

#### 17. jul

Vratilo sam se u štab i obavijestio članove štaba o raspoređenju na drugovima Milutinom, Crnim, Pećom i Mitrom. Naša divizija dobije novi zadatak u najskorije vrijeme.

Na starim položajima ostali smo do 20. jula, kada smo dobili naredenje za pokret na sektoru Blerana. Tamo treba da se koncentrišemo radi novih zadataka.

U Sahovićima smo se oprostili sa drugovima iz ZAVNO Sandžaka i Okružnog komiteta Partije. Kod svih

<sup>22</sup> Ivan Milutinović-Milutin, član Vrhovnog Štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije.

<sup>23</sup> Mihal Bišić, politički komesar Drugog udarnog korpusa.

<sup>24</sup> Živko Žujović Crni, član Vrhovnog Štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije.

drugova naše jedinice ostavile su vrlo lijep utisak, a takođe i kod naroda Sandžaka.

Svi su nam poteljeli srećan put.

Neprijateljske snage, jačine tri njemačka bataljona divizije „Prince Eugen“, glavnina divizije „Skenderbeg“ i kiparska milicija, vrlo ofanzivu na sektor Andrijevice —Berane.<sup>129</sup> Neprijatelj je zauzeo Andrijevicu i vrši pritisk na Beranama i selu Lubenici. Naša 3. divizija preduzela je protivnapad, pojačana 2. proleterskom divizijom.

22. jula

Uveče smo se sastali u Lubnici sa drugom Pekom. Na nastavku su takođe bili komandanti 2. i 17. divizije, drugovi Ljubo i Gligo.<sup>130</sup> Naše tri divizije treba da brzo krenu ka Berbu.<sup>131</sup> Prije toga treba da razbijemo neprijateljsku grupaciju na sektoru Andrijevice i Čakora, te na polotujima planinu Turjak i Kacubera.

U 23 časa jedinice 5. divizije izvršile su pokret na prostorije selo Pračevac—selo Crni Vrh—selo Zasetsa na svoj zadatak.

Peta divizija, ojačana 4. proleterskom brigadom i 2. artiljerijskim divizionom, kao srednja kolona, ima zadatak da razbiji neprijatelju na sektoru Čakor—Sjekirica—Visibaba—Balj, da zauzme ove položaje u cilju prestjecanja neprijatelju veze sa Peću, te primoranjanja neprijatelja da se povuče sa sektora Andrijevice.

<sup>129</sup> Na pravcu Čakor—Andrijevica Nijemci su uveli u borbu 21. 88. diviziju „Skenderbeg“, 14. puš 7. 88 diviziju „Prince Eugen“ i borbenu grupu „Strigel“ (20 pušpol.) na prostorije planina Kambar—planina Turjak trebalo je da nastupa u pravcu Berana (Vranigrad) borbenu grupu „Bend“, a na prostorije Blata — oblast obala Lešnje trebalo je da nastupa u pravcu Bijelog Polja i Berane legija „Krempl“. Ovoj operaciji trebalo je da nadstavljuju još neki njemačke i krovinštinske jedinice od Pećipola i Novog Varoša. Ovaj plan nijemci su hteli da sprječa prostor naših snaga u Crne Gore ka Berbu, odnosno u Srbiju (Ostalo je da rat narode Jugoslavije) (kao 2. str. 22).

<sup>130</sup> Gligo Mandić.

<sup>131</sup> Kao što je poznato, Vrhovni komandanti drugi Tri postavio je zadatok Operativnoj grupi divizija (2. proleterska, 3. i 17. divizija) da izvrši prorod na Koposnik, razbiji neprijatelja na prostorije Koposnik i Toplice i da se spoji sa srpskim divizijama. Ovaj prorod Operativne grupe je uspešno izvršen. Time je otvoreno da se realizuje plan Vrhovnog štaba o prenosušenju tehnika operacija naše Narodnooslobodilačke vojske u Srbiju.

Druge naše snage učestvuju u razbijanju neprijatelja zapadno i južno od Andrijevice (3. divizija), u zapadu sa sjevera na Andrijevcu (2. proleterska divizija) i na sektoru Kacuber—Turjak i dr. dejstvovade jedinice 17. divizije.

Napad je počeo jednovremeno svim snagama noću 23/24. jula.

Do dolaska 5. divizije 4. proleterska brigada bila je razuzela planinu Sjekirku i kontrolisala selo Velika, na komunikaciji Peć—Andrijevica. Na Balju su vodenе jake borbe i ova kota prelazila je iz ruke u ruku.

U ovoj situaciji mi smo izvрili slijedeći raspored: 4. krajška brigada i dva bataljona 10. krajške brigade napadali su na sektor Čakor—Devojački krič; 1. krajška brigada i 4. proleterska brigada napadale su na sektor Žarki krič—selo Murina—k. Visibaba—k. Balj; poslije razuzimanja ovih položaja ove brigade treba da prodube na napadom na Nijemce u Polimiju i u rejonu Andrijevice.

Po predviđenom planu jedinice su otpočele borbu. U toku noći naši su likvidirali sve neprijateljske položaje na sektoru Čakor—Devojački krič. Operacija je ovde uspešno izvedena, zadužujući jedinicu bilo je odlično.

Rezultat borbe na Čakoru bio je odličan: neprijatelj je potpuno razbijen i potražen. Na ovim položajima nastavili su se bataljoni divizije „Skenderbeg“ i dijelovi 8. njemačkog bataljona.

Prva krajška i 4. proleterska brigada djelimično su uspjeli u zadatku: nije se mogla likvidirati Visibaba i Balj, dok je otisan teren do Murina.

24. jul

Produljili smo sa napadom na sektor k. Džamija—Murina—Visibaba—k. Balj. U toku dana i uveče razuzeli smo Murinu i k. Džamiju, gdje je neprijatelj davao jak otpor. Pred noć zauzeta je i kota Balj. Nijemci su prema nama koncentrisali snage na položaju k. Visibaba—Polimije—Jerična glava.

U toku 25. i 26. jula produljili smo sa napadima i stekali obron oko neprijatelja. Sa Čakora su naše jedinice napadale neprijateljske isturene snage na komunikaciji prema Peću. U noći 26/27. jula dva bataljona 1. krajške

i 4. proleterske brigade ušli su u varošicu Plav, u kojoj su našli bogat plijen muničije i namirnica. Međutim, zbog malog nadziranja nismo ovo mogli evakuisati, već je muničija uništena.

Okrubljenim Nijemcima u rejonu Andrijevice svako veće avionu su opustili padobranima muničije i hrana.

26. jul

Uveče 26. jula dobili smo radiogram da sve snage izvučemo iz borbe i da krenemo na prostoriju Kaludra—Zagorje, gdje nas čeka naš glavni zadatak. Na taj način, sve predviđene napade morale smo obustaviti i hitno povlačiti jedinice iz Plava, Dzamije i Murine.

Premda smo predviđali da će Nijemci pokusati da razmazu Sjekiricu — najdominantniji položaj nad cestom Andrijevica—Čakov, komandant 1. brigade nije ove noći (između 26. i 27. jula) istu dovoljno osigurao, računajući da će to učiniti bataljonom koji je trebalo da se povrće na nju iz Murine. Ova nalaža nepruznost pomogla je Nijemicima, tako da se jedna njihova kolona neopabeno provukla od Vlasibabe na Sjekiricu i bez borbe zauzeila stara utvrđenja. U protivnapadu naših ih nisu mogli zbaciti. Gubitkom vrha Sjekirice jedinicama je bio otetan pokret od Plava i Murine, tako da su morale ići dottom putem i više se obvezujući. Ipak u ovom pokretu nismo imali gubitaka i sve naše jedinice stigli su u toku 27. jula na predviđenu prostoriju.

U akcijama od 24. do 27. jula postignuti su slijedeći rezultati: peginulo je preko 220 neprijateljskih vojnika, među njima 5 nemackih oficira (od kojih 1 major i 1 kapetan); zarebljeno je 18 vojnika; zaplijenjeno: 7 teških bacaka, 4 laka bacaka (2 neispravna), 11 „Jasaca“, 2 puškomitrailjera „brede“, 4 puškomitrailjera drugih tipova, 17 strojnica, 18 pištolja, 1200 ručnih bombi, preko 120 000 puščanih metaka, 6900 talijanskih metaka, 800 mina za teške bacace, 4000 tromblonskih bombi, 1000 komada muničije za strojnice, 400 topovskih granata 75 mm, preko 1000 mina za laki bacac, 4 automobila, 25 kola, nekoliko kuradi benzina, 30 magaz na priborom, 30 konja, dva magarina hrane, magazin muničije u Plavu (uglavnom spaljen) i mnogo druge opreme.

278

Unšteno 10 mostova, među njima mostovi na Limu kod Murine i Plava.

Mi smo imali: 3 nestala, 4 mrtva, 13 teže i 28 lakinj ranjenih.

U ovim borbama istakle su se jedinice 4. i 10. brigade, a narotito 4. bataljon 10. brigade, koji je dobio pothvalu od Operativnog štaba i našeg Štaba. Prva brigada nije mogla doći do izražaja, a neprijatelj je na njenom sektoru davno vrlo jak otpor.

Ova operacija bila je vrlo važna radi čuvanja slobođene teritorije u Crnoj Gori, neprijatelju su naneseni ogromni gubici i ne samo da je naustavljen nego je mogao biti potpuno uništen da se neće snage nizu morale povući zbog izvršavanja novih zadataka.

Operacija je bila značajna i interesantna za našu diviziju: našazli smo ga na grančnom rejonu prema Albaniji; zauzeli smo Čakov i držali ga, što je bio prvi put za vrijeme narodnooslobodilačke borbe; zauzeli smo kote preko 2000 metara nadmorske visine. Iz Plava smo bili udaljeni od albanskih partizana oko 3 časa hoda.

Nared u ovom kraju dobro nas je primio. Da smo se zadržali, mogli smo na kratko vrijeme izvršiti širo mobilizaciju.

28. jul

Grupa divizija izvršila je pokret u duhu dobivenog zadatka. Mi smo imali da razbijemo neprijatelja na odjeku Lagator—Trpezi—Jazavčev kri. Ovdje drže položaje prema slobođenoj teritoriji Siptarska kvadrantska vojska i mještanska milicija Novopazarškog Sandžaka.

Noru 28./29. jula jedinice 4. i 10. brigade razbile su neprijatelja na utvrđenim položajima i u toku 29. jula gonile ga frontalno. Neprijatelj se uporno branio, ali uslijed našeg jakog naleta morao se povuci prema Redaju.

U ovim borbama peginulo je preko 20 neprijateljskih vojnika, a 2 su zarebljena. Zaplijenili smo 2 puškomitrailjera, 2 „brede“ i preko 5000 metaka.

Mi smo imali 13 ranjenih (3 teže).

29–30. jul

Uveče 29. jula stigli smo na prostoriju sela Paulina, a 30. jula u 4 časa izvršili smo pokret za selo Dolovo,

122

229

gdje smo se odmarali čitav dan. Ovog dana vodili smo manju borbu. Zarobljeno je 6 milicijanara.

Trideset prvega jula u 4 časa izvršili smo pokret na prostoriju sela: Rudje—Kabasteri—Raduovci. Na ovom mjestu vodena je manja borba sa milicijom kod sela Plešnababe. Paganio jedan, a 4 ranjena. Uveče smo stigli na komunikaciju Tutin—Novi Pazar, koju su jedinice razrušile. Prvog avgusta izvršili smo pokret u 4 časa i po podne stigli na prostoriju sela: Vranovići—Banje—Buba. Na ovom mjestu nismo vodili borbu.

Mari od napada noću 28/29. jula do 1. avgusta izveli smo kroz Šiptarska sela Novopazarskog Sandžaka. Na ovom putu od 4 dana narod je ispred nas panično bježao ka Budaju, Tutinu i Novom Pazaru, tjerajući sobom stoku i vukodi pokutstvo — sve što je mogao posijeti. U nekim selima nismo nadili ni live duše. Razlog ovog bijeljanja Šiptara je taj što su oni 1941. godine, naoružani od Nijemaca, palili i pljačkali srpske sela prema dolini Ibra (Stari Kolaljin) i vrili nasilja nad srpskim življem. Zbog toga su, gotovo svim raspodjelim snagama, čvrsto držali položaje prema našoj slobodnoj teritoriji, u Crnoj Gori. Njemačka propaganda i njihovi pokolji i paljenje srpskih sela pojatili su kod njih strah od osvete od strane nade vojske. Nijemci su im govorili najpogrđnije o partizanima.

U sela Raduovci i ostalim, građanim selima prema Starom Kolaljinu zatekli smo u sklopu velikog broj Šiptara. Govorili smo im tom prilikom što mi hoćemo i zašto se borimo.

Nakon pokret kroz Novopazarski Sandžak pozitivno će uticati na Šiptare i njihov stav prema našoj borbi. Naši borci su, pak na ovom mjestu najbolje mogli da vide što je učinila fašistička propaganda kod Šiptara, koja je imala uspeha i sasvim time što je u ovim krajevinama i ranije postojala mrljina između Šiptara i Srba, a koja je izvana nemarodnom politikom starih režima.

Na mjestu je bilo grešaka u pogledu snabdijevanja jedinica, jer se nailazilo na napuštene kuće i pojedini borci su bez potrebe uzimali ranne namirnice.

Na mjestu 1. avgusta stigli smo na teren Stareg Kolaljina. Većina sela je popunjeno. Narod se dobrim dijelom odjelio u Ibarsku dolinu. Na ove koji su ostali u popunjnim selima naš dolazak ostavio je lijep utisak i rado na nas dočekivali. Govorili su o sviljenstvima Šiptara sa tendencijom osvete.

Mada je ovaj kraj poslijе povlačenja naših odreda iz Srbije 1941. godine bio pod četničkim uticajem, ovaj se uticaj nije osinalo. Postoji četnička brigada, ali ona nije udeštovala u borbama protiv partizana. Njeni pripadnici su otkazali poslužnost i u poslednjoj velikoj ofanzivi na naše snage u Toplici i Jablanici i vratile se kućama. Kadu da bi se borili protiv okupatora, ali nemaju ljudje da ih organizuju. Vede su im pod četničkim uticajem.

#### 2. avgust

Izjutra smo na svrđan način preslavili trogodišnjiju ustanika naroda Bosanske krajine. Predali smo divizijsku prelažnu zastavu 4. bataljonu 10. krajilike brigade, koji je u jednomjesečnom takmičenju pokazao najbolje rezultate.

Poslijе proslave izvršili smo pokret na prostoriju sela Crveni—selo Rudine—Kukovica. Uz put nismo imali borbi. Narod nas je po selima dobro dočekivao. Brigadarna smo jedinice da se pripremaju za akciju na ibarsku ploču i cestu.

Povezali smo se sa naoružanim ljudima ovog terena i rasgovarali o potrebi borbe i mobilizacije. Kada bi smo dodele ostali na ovoj prostoriji, mogli bismo računati na izvještaj uspjeh u mobiliziranju ljudstva.

Ir u sela Crveni vidjeli smo u daljini Kosovo polje i dio Kosovske Mitrovice sa Zvečanom. Za borce je ovo bilo zanimljivo. Govorili su da bi tamо rado pušili da obnovu stare bitke na Kosovu.

#### 3. avgust

Izjutra smo dobili naredenje za operacije u dolini Ibra: mesta i 17. divizija neće prelaziti na desnu obalu Ibra. U vezi sa tim izdali smo naredenje. Najvažnije se obvezujeli od pravca Kosovske Mitrovice — full smo da su u grad došle neke njemačke snage.

U toku dana prikupili smo dobre podatke o neprijateljskim operativima na Željezničkoj pruzi, Željezničkim stanicama, mostovima, jačinim posade i dr.

Izjutra oko 9 časova neprijatelj je od pravca Kos Mitrovice napao jedinicu 1. brigade na sektoru sela Banjska-Kadijača. Borba je bila vrlo žestoka i trajala je dva dana. Imali smo dosta gubitaka. Neprijatelj je ovlađao kotama Leskovska glava i Kadijača. U borbi je bio 54. bataljon 89. puka 1. grenadirske njemačke divizije.

U 21 čas dobili smo radiogramom novo naredjenje: sve jedinice prelaze preko Ibra. U smislu ovog naredjenja morali smo javiti brigadama da hitno pokrenu bojnice i teže pokretljive dijelove i da ih prebače preko rijeke, da nastave sa rušenjem komunikacija u dolini Ibra u toku 4. avgusta, obezbjeđujući se sa lijeve obale rijeke.

Naj zapadni sektor bio je 1 km južno od sela Leposavići do k. Ramne.

Napad je počeo noću 3. avgusta u 22.30 časova. Borba je bila vrlo žestoka, ali nismo uspjeli zauzeti nijedan most na Željezničkoj pruzi — bili su čuvani jakim betonskim trospatnim bunkerima. U bunkerima su bili bjeogradici. Sve naše jedinice uspjele su da predu rijeku i komunikacije i dohvate su se povrh padina Kopanika.

Raspisali borbe: 3. i noću 3. na 4. avgustu;

Neprijateljski gubici: poginulo oko 132, zarobljeno 24 vojnika (među njima 3 Nijemaca iz 1. grenadirske divizije i 3 iz njemačke organizacije „Tot“). Oslobođeni smo sa Talijana. Zaplijenjeno: 4 puškomitrailjeva, 1 laki mitraljez, 1 laki protivavionski mitraljez, 2 radio-stаницe (jedna velika), 100 mina za minobacač, 2 strojnice, 2 „paraboluma“, 13 000 metaka 7,9 mm i dr. Zaplijenjen je i djelomično uništen teretni voz (lokomotiva i 102 vagona) sa branom i drugim materijalom. Uništeno: 6 kamiona sa materijalom, 1800 metara Željezničke pruge, 1 most i 3 propusna na cesti; spaljena su Željeznička i Sandarmerska stanica u Slatini i jedan magazin u Pridvorici.

Nudi gubici: poginulo 11, lako ranjeno 41 i teže ranjeno 8 boraca i starjelina.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> U vrijeme formiranja Ibra od strane Operativne grupe divizija neprijatelj je imao od Kosovske Mitrovice do Radika sli-

#### Mališenje o akciji

a) Akcija nije u potpunosti uspjela zbog dobre i jakе obrane Željezničkih mostova; mi nismo imali sredstava da likvidiramo betonske bunkerove.

b) Zakasnjenje naredjenja o prelazu Ibra uticalo je na rezultat akcije; debar dio naših snaga (tri bataljona) bio je angažovan u borbi na Nijemcima na Kadijači. Ovo smo moralni učiniti da nas ne bi bolno ugrozavali, kao i radi zaštite tehličkih dijelova ostavljenih posadi borbenog raspoređenja.

c) Sve su se jedinice založile na izvršenju svojih zadataka i nisu u tome podbacile.

#### 4. avgust

U toku 4. avgusta vodili smo borbu sa njemačkim jedinicama koje su pokušale iz Leposavida i D. Kamence da prodru za Slatinu. U borbi je ubijeno nekoliko neprijateljskih vojnika. Nijemci su imali dva tenka od pravca D. Kamence, a od pravca Leposavida oklopni voz. Prva brigada vodila je borbu kod sela Ceranja sa manjim neprijateljskim snagama. Od artiljerijske vatre poginula su joj dva druga.

U noći 4/5. avgusta izvršili smo pokret na prostoriju sela: Granitani—Lozna—Jelakce. U Granitanima, zaplijenjeno je arhiva četničkog komandanta Bože Markovića (2. kosovski korpus) i dosta materijala među kojim: 20 000 komada municije 7,9 mm, 120 mina za teški bacac, 30 000 komada francuske puščane municije. Puščana municija francuskog porijekla smo uništili.

#### 5. avgust

Do 6 časova jedinice su stigle na prostoriju Granitani—Lozna—Jelakce. U ovim selima nared nas je dosta dobro primio, mada slabo što govori o četnicima.

jedete snage: dva bataljona 5. 22 policijskog puka, 8. puk Ruskog zastavnog korpusa, dva bataljona Širokog dobrovoljačkog korpusa, jedan objedan bataljon bugarske 24. divizije i jedan oklopni voz. Osim toga, u dolini Ibra prisutno je 14. puk 7. 22 divizije „Princ Eugen“, a u rejon Kosovske Mitrovice stigli su iz Crke dijelovi 1. brdskog divizije („Oslobodilački rat naroda Jugoslavije“) kui. 2. 27. 28.

O rezultatima borbe na Ibru može se podrobiti vidjeti u Zborniku 19, 71, 78, 178, 189, 190, 192.

6. avgust

Izvršili smo pokret na prostoriju sela Boranci—Kovizle—Radunje—Vitci—Slava.

Imamo zadatak da razbijemo četničke bande na pravcu Brusa i Toplice i da se povežemo sa našim jedinicama u Toplici i Jablanici.

Nared u ovim selima bio je stalno pod četničkim uticajem. Partizani nisu ovdje dolazili. Ovo je sektor četničkog Kopaonickog korpusa potpukovnika Kaserovića.

Najrad je naša grupa došla na Kopaonik. Ljepa i prohodna planina. Sela dosta lijepa i bogata i doza se razlikuje od planinskih bosanskih sela. Kuće su netko bolje, ali ne i čistije.

7. avgust

Izjutra oko 0.1 čas dobili smo naredenje u kome se kaže da će jedinice 17. i 2. proleterske divizije napasti neprijateljske snage (četnike) na poludnjima: Mramor (k. 1304)—Brus i da će ovaj grad dozvam.

Mi ostajemo na prostoriji sela: Derekari—Čokotar—Stanulovići kao rezerva. Treba da postavimo obveznjedenja i da izviđamo prema r. Toplici, r. Labu i r. Ibru.

Jutro smo bili kod Peške. Razgovarali smo o situaciji kod jedinica Glavnog Stabla Srbije u Toplici i Jablanici. Od njih treba da dobijemo zašto ljudstvo.

Prišao nam je komandant četničke Ibarske brigade, koji je obećao da će stvoriti partizanski odred na sektoru Slatina—Leposavići.

U 14 časova kod Peške je došao drug Gligo, koji je iznio situaciju na svom napadnom pravcu; četnici su obuhvatom izbili na Ledencu (k. 1915) i Milanov vrh (k. 2017) i tako ovladali najvišom visom Kopaonika. Na taj način Gligo je došao u neugodnu situaciju.

Da bi se neprijatelj rashio i Gligu omogućilo prodiranje ka Brusu, mi smo dobili zadatak da sa dvije brigade zauzmemos Milanov vrh i Ledence i da zajedno sa Gligom protjeramo neprijatelja ka Jovančićev Banji i Brusu.

Izdali smo naredenje za napad 1. i 4. brigadi. Napad treba da počne 8. avgusta u 0.1 čas.

Doseća brigada ostaje u opštinoj rezervi i za obveznjedenje od pravca r. Laba r. Toplice i r. Ibra.

Pred vede su četnici sa Milanovog vrha polti u napad, tako da se deprš preko kosa Bedirovac do sela Ravništa, a preko k. 1793 do Vojetina (k. 1858). Radi ovoga jedinica smo dali zadatok da sa napadom počnu u prvi satrak.

Napad je izveden po planu. Prva brigada izlazi je na Milanov vrh 8. avgusta. U sljivtom naletu, presijecajući četničima vezu i održljivnicu, nadi su ih brzo razbilji i za kratko vrijeme — do zore 8. avgusta — ovladali svim važnim kostama. Četnici su dali jaci ogor na Bedirovcu i Milanovom vrhu, a našim putinju razbijeni bijeli su u grupama po jarcima i humi, a najviše prema Brusu.

Rezultat borbe: mrtvih oko 80 četnika, među kojima 5 oficira; zarobljenih preko 200, među njima jedan kapetan I klase i jedan poročnik. Zaplijenjeno: 3 teška mitralijesa, 3 „Bare“; 5 raznih puškomitrailjeva, jedna radio-stаницa na bateriji, 75 granata za top 47 mm i dosta puščanih municija.

Mi smo imali 5 mrtvih, 2 tele i 3 lakše ranjena. Od zarobljenih rana umro je politički komesar jedne fete.

Jedinice 17. divizije, koje su operisale desno od naših jedinica, takođe su imale veliki uspeh. Razbijeni četnici na visovima Kopaonika bijeli su ka Brusu i naletjeli na 17. diviziju.

Ova borba sa četnicima pokazala je visoki kvalitet naših jedinica, sa kojima se nikako ne mogu uporediti četničke bande.

Zarobljeni četnici izgledaju bijesno: prijavi su, edrpani i neobrijani. Ne lile na vojsku, nego na okupljenu bandu, koja je sposobna jedino za pljačku.

Pokušaćemo da jedan broj pristalice mobilisan mladih ljudi ostane u našim jedinicama.

9. avgust

Ostali smo na prostoriji Borac—Radunje—Derekari. Prikupljamo podatke o Kurumliji i dolini Ibra.

Od zarobljenih četnika doznali smo da su razbijeni. Prvi jurčni korpus (jatine 2000 ljudi), kao i Drugi i Peti jurčni korpus, koji su manji od Prvog korpusa.

U toku dana nastavili smo hvatanje razbijenih četnika, tako da se njihov broj u zatvorenima popio na 465.

među kojima i nekoliko oficira i podoficira, a pobjegnuo je ukupno 123 četnika. Za ova dva dana (8. i 9. avgusta) ukupno je zaplijenjeno: 19 puškomitrailjera, 2 teška mitraljesa, 274 puške, 7 strojnica, 1 laki bacac, 3 signala i puščolja, 75 granata 47 mm, 35 000 puštenih metaka, 1 radio-stаница, 133 konja i dosta druge opreme.

U ovim borbama mi smo imali 8 mrtvih i 4 ranjenih.

Druga proleterska divizija zaustala je 8. avgusta Brus, a 17. divizija nadire ka Aleksandrovcu.<sup>143</sup>

#### 10. i 11. avgust

Ostali smo na staroj prostoriji. Izviđamo prema Kursumlji i Ibarskoj dolini. Sve prisilno mobilisane mlade ljude, koje smo zarobili na Kopaoniku, a koji su izjavili da će ostati sa nama, raspoređili smo u sve tri brigade. — Na mjestu borbe sa četnicima pronašli smo još 1 bacac 81 mm, 1 laki bacac 47 mm, 1 teški mitraljex i 1 puškomitrailjer.

#### 12. avgust

Sa dvije brigade izvršili smo pokret prema Kursumlji u cilju napada na tamodaji bugarski garnizon. Na marta preko sebi Trebinje, Belasice, Pardusa i Ugljara došekala nas je srpska milicija, koju smo brzo razbili, ali nas je prisilila da na „njenoj“ teritoriji stalno vodimo borbu. Milicija se vrlo vješto rasturila po grupicama i hukavaju napadu sa svih strana. Od takve borbe imali smo 3 mrtva i 7 ranjenih (od toga 4 teže).

Ova borba nije nam trebala, ali nismo znali da ćemo naći na takvo osino gnijezdo. Isuze smo imali mogućnosti da izvršimo ovaj pokret bez borbe da smo bili bliže dolini r. Toplice.

Ponali smo jednu našu izviđačku grupu za vezu sa 21. srpskom divizijom, koja se nalazi jugoistočno od Kursumlje.

#### 13. avgust

U daljem pokretu prema Kursumlji došli smo do Umljice selo Mirkica. — selo Zagrova. Ispod utvrde u selu Mirkici je na prostoriji Milanov vrh—Ledenica—Mramor—Brus

ba na sektoru sela Sagomjevo, gdje je trebalo da dode 2. proleterska divizija, koja će takođe učestvovati u napadu na Kursumlju. U borbi sa jedinicama 2. proleterske divizije je jedan bugarski bataljon sa nekoliko brežuljki topova.

U 9 časova dobili smo podatke o Kursumlji: jedan bugarski bataljon 12 avgusta stigao prema Sagomjevu. U Kursumlji ostao bataljon nedelicavaca. U Blaci se nalazi jedan njemački bataljon, a sjeverozapadno od njega, u selu Čučale — jedan bugarski bataljon.<sup>144</sup>

Kako se vidi neprijatelj je pojačao liniju Kursumlja — Blaci radi odbrane ovih gradova i sa tehnjom da nas potom potisne iz Brusa i Aleksandrovca.

U ovakvoj situaciji odustali smo od napada na Kursumlju. Po dogovoru sa članom 2. proleterske divizije naša 1. brigada učestvovala u noćnom napadu na bugarski bataljon u Sagomjevu.

#### 14. avgust

Jutros smo dobili pismo od druga Ljube Đurića. On je zamjenik komandanta Glavnog štaba Srbije. Ljubo nas pozdravlja i traži nam kadrove za jedinice. Oni su im jako potrebiti jer imaju mlade divizije bez dovoljno starješina.

Kada četa koja je illa za vezu sa 21. srpskom divizijom, jučine od Kursumlje, dobro je dočekana od Srba-Jugaca. U jedinicama je nastalo veselje i radost zbog našeg dolaska u Srbiju i kod njih. Naši borci ostavili su dobar viselek na mlade Topličane.<sup>145</sup>

Aleksandrovac 4. grupu junaka korpusa — glavničine četničkih snaga u Srbiji.

<sup>143</sup> Na prostoriji Kursumlja—Blaci—selo Merčen (sjeverozapadno od Kursumlje) nalazile su se jedinice Šumarske 21. divizije. Ova bugarska divizija prešla je svoje posade u Prokuplju, Kursumlji, Blaci i Merčen i istražila dio snaga na Polju (č. 1143) da aprijeđi uspenje Operativne grupe divizije sa 21. i 24. srpskom divizijom, koje su se nalazile južno od komunikacije Kursumlje—Prokuplje. (Oslobodilački rat naroda Jugoslavije) čet. 1. str. 363.

— Kao što se vidi, nasi predlogi o jediničnoj neprijateljskim snaga pred 2. proleterskom divizijom i u Kursumlji nisu bili potpuni; neprijatelj je raspolažao jošim snagama.

<sup>144</sup> Izviđačka grupa L. kraljević brigade prišla je u selo Mala Pupavica (7 km jugoistočno od Kursumlje) komandanti 21. srpske divizije pakovnik Miliće Milićević. (Zbornik 19, 134).

Bugari su razbijeni na sektoru Sagonjevo—Nevade. Tri bataljona 1. brigade edilno su izvršila zadatci: zajedno sa jedinicom 2. proleterske divizije potpuno je razbijen jedan bugarski bataljon i dio drugog bataljona, koji je izmakao potpunom razbijanju jer se pred mrač povukao ka Blaca.

Bugarski bataljon je razbijen slično kao i četnici na Kopaoniku; uopšte nisu mogli pružiti otpor našim borcima.

Rezultat akcije triju bataljona 1. brigade: poginulo 88, a zarobljeno 66 Bugara. Zaplijenjeno: 1 top 75 mm, 1 teški mitraljez „Maksim“, 1 teški bacac, 7 raznih puškomitrailjeva, 8 strojnica, 4 pištolja „parabellum“, 4000 komada puščane municije, 20 tovarnih i jahačih kočaka i dr.

Neki gubitci: 2 mrtvi i 3 ranjena.

Izvršili smo pripreme za napad na Kurjumliju. Grad brane: bataljon Bugara, bataljon nedisciplina, bataljon topova i mleto Nijemaca (feld-komanda).<sup>224</sup>

Napadiju 1. krajilika, 4. proleterska i jedna brigada 21. srpske divizije.<sup>225</sup>

15. avgust

Napad na Kurjumliju počeo je 14. avgusta u 24 časa. Bugari raspolažu sa spoljnim utvrđenjima — bunkerima, koji su opasani rovovima i bodljikavom bicom. Vodi se ogorčena borba.

<sup>224</sup> Neki podaci o jedini neprijateljskoj garnizoni u Kurjumliji nisu bili potvrđeni. Njegova jedina bila je: dva bataljona 122. puške bugarske 27. divizije, jedan puščki srpske državne strane, crna „jugoslovenske“ i izjavljen broj četnika. (Vidi „Odobodilački rat naroda Jugoslavije“ knj. 2, str. 284).

<sup>225</sup> Za napad na Kurjumliju 21. srpska divizija bila je potčinjena Štabu Operativne grupe divizija. U napadu na Kurjumliju učestvovala je njena 4. udarna brigada, dok su 8. i 6. udarna brigada deaktivirane na komunikacije Kurjumlija—Prokuplje. (Zbornik 19. 139, 135 i 140).

Za vrijeme pokreta 2. proleterske i 8. divizije dobar jedan brigadeski komandant na prostoriji Biće—Kurjumlija, u toku borbi sa Bugarmima 13. i 14. avgusta i na vrijeme napada na Kurjumliju Štab Operativne grupe divizija nalazio se na 2. diviziji. U to vrijeme se 17. divizija nalazila na prostoriji Biće—Aleksandrovac—Račkojana, a 4. krajiska brigada na prostoriji Bratstvo—Bela Polja (Kopaonik).

Prvi bataljon 1. brigade i jedan bataljon 4. proleterske brigade ubili su u grad.

Nai bataljon je zauzeo telježničku stanicu i sokolski dom. Na stanicu je zaplijenjeno nekoliko vagona municije. Municiju nisu unistili jer su računali sa zasuzimanjem grada.

Grad nismo mogli zauzeti. Razlog ovome je vrlo žestok otpor u solidno izradenoj spoljnoj odbrani, a takođe i u gradu. Bugari u utvrđenjima ništa ne zaostaju od Nijemaca.

U toku naših bataljoni morali su se povući ispred utvrđenja. Bataljon iz grada povlačio se pod nepovoljnim uslovima, ugrožavanjem vatrom. U 6 časova došla su 4 bugarska aviona, mitraljirala i bombardovala naše jedinice, no bez rezultata. Po podne su došla 4 njemačka lovca, no i oni nisu naišli gubitke.<sup>226</sup>

U ovoj borbi poginulo je preko 70 neprijateljskih vojnika i 8 zarobljeno. Zaplijenjeni materijal nije se mogao izvući iz grada. Pred napad na grad predala su nam se tri bugarska vojnika.

Mi smo imali 9 mrtvih i 32 ranjena (10 teže).

Napad na grad nismo obavljali.

16—19. avgust

Ostali smo prema Kurjumliji, a 4. brigada i dalje je u širem rejonu Blaževa. Za ovo vrijeme Bugari su bili neaktivni. Čitavo ovo vrijeme po neki iz Kurjumlije tuku topovi, bacaci i itekčiu mitraljezi. Dvadeset prva srpska divizija napadala je grad demonstrativno malim snagama.

Od pravca Ibarske doline bez promjena. Oko 90 bjelegardijaca izviđalo prema Milanovom vrhu.

U selo Blaževu zaveznički avioni donose materijal za davanje našu grupi. Engleci nam lalju njihove puškomitrailjeze, a mame nisu potrebiti.

Osmamindeset avgusta u Operativni štab došli drugovl. Kodo, Mihailo i Pero Stambolić — u vezi sa daljnjim planovima za operacije. Posjetili smo ih i mi. Željeli bude da naša grupa ostane na sektoru južne i istočne Sr-

<sup>226</sup> Opisan izvještaj Štaba 1. krajilike brigade o toku napada na garnizon Kurjumlija objavljen je u Zborniku 19. 148.

koje. Postoje dobri uslovi za mobilizaciju u ovim krajevima.

Dve desetina avgusta pošli su drugovi iz male divizije, koji su odabrani za srpske divizije i 11 kurica za Glavni Stab Srbije. Ukupno smo dali iz divizije 24 druga i drugarice. Među njima Radu Zorkić i Mladena Marina, prvo za komandanta, a drugog za političkog komesaru divizije. Pošao je i Vico Bašić, za intendantu divizije ili instruktora. Takođe je otila potpukovnik dr Julaš Mitićević.

Drugovi su se teško rastajali od svojih jedinica, ali su svi shvatili potrebu da se pomognu srpskim jedinicama, pa su rado pošli na nove dužnosti.

Ovim krajnjicima vraćanjem dog drugovima iz Srbije na njihovu pomoć kada su 1942. godine, kao politički radnici, pošli iz proleterskih brigada u mlađe krajnje brigade.

Odredili smo Vlčku Bodirolu za komandanta 4. brigade, Šimurdžiću za politikoma 1. brigade, Jajčaninu Bićelju za zamjenika komandanta 1. brigade, pošto je dozadani zamjenik komandanta ove brigade major Zec, otisao za komandanta brigade u jednu srpsku diviziju.

Takođe smo formirali brigadne preteče čete teških bacaka. Na ovaj će se način teški bacaci bolje koristiti u borbi, zato ljudstvo brže i bolje će se sposobiti u rukovanju oružjem, a komandni kader steci će potrebna znanja i iskustva u komandovanju i rukovanju minobacačke vatrom.

#### 29. avgust

Izvrili smo pokret sa 1. brigadom na sektor Sagonjeva. Prema novom rasporedu 1. brigada ide na Jasotreba da je vidi narod, da bude zajedno sa 5 brigadom 21. divizije i da izvrši mobilizaciju na našu diviziju. Sa njom idu drug Pero Stambolić i drug Ilija.

Nale teže ranjenike poslali smo sa 2. proleterskom divizijom na slobodnu teritoriju u Jaslanici, odakle će biti prebačeni za Italiju.<sup>\*\*\*</sup> Uputili smo 36 drugova — sva nosila i teže ranjenike. Ovo je odlična pomoć jedi-

\*\*\* Tada je 2. proleterska bataljona u sastavu Operativne grupe divizija, a u njen sastav ušla je 21. srpska divizija.

nica, a da ne govorim za ranjenike koji idu u sigurne, dobro opremljene bolnice.

#### 21. avgust

Prva brigada je krenula dalje za selo Razbojnu, a 10. brigada stigla u Sagonjevo. Stab divizije je ostao sa 10. brigadom.

Kod neprijatelja u Kuriumlji svakog dana ima izmjena; sada se u gradu nalaze tri bugarska bataljona i bataljon nedisciplina. Neaktivni su.

Prekо Glavnog Staba Srbije poslali smo za Krajini 15 brojeva našeg lista „Put slobodi“ br. 3. List smo izdali u putu od Berana i posvećen je prodaji trogodišnjice ustanika u Krajini. U njemu ima lijepih članaka, naročito o borbama u Srbiji i o takmičenju jedinica pred proslavu. Vjerujem da će ovaj list biti najljepši dar koji smo mogli Krajini poslati iz naše divizije.

Takođe smo poslali jedan primjerak lista Vrhovnom Stabu i jedan našim ranjenicima u Italiji.

#### 22. avgust

Dva bataljona 4. brigade napali su rudnik bakra kod sela Kremlja (10 km sjeveroistočno od Bačke). Zandarimi, koji su branili rudnik, pobijigli su. Zarobljena dva ljudarma, a zaplijenjeno: 2 puške, 50 kg dinamita, 2 konja i dr.

Prva i 10. brigada u pokretu za Jasotreba i Razbojnu.

#### 23. avgust

Prva brigada je napala na aerodrom kod Kruševca i na četnike koji su se nalazili u selima Golovode i Parunovac. Avioni su bili sklonjeni sa aerodroma i štiteni bunkerima, tako da im se nije moglo pristi. Od mitralješke vatre zapaljena su 3 aviona.

U ovoj borbi poginula su 32 Nijemaca i četnika, a zarobljeno 43 četnika. Uništene su 32 puške, dvoja kula bacaljki mina i 1 teški bacac, a zaplijenjen 1 mitraljez holandskog porekla. Zarobljeni četnici pripadaju „Kosovskoj“ četnici.

Mi smo imali 2 mrtva i 4 ranjena.

Narod na Jasotrebu pa prema Kruševcu vrlo daho je primio našu brigadu. Sav narod stoji uz narodnooslo-

bodilašku borbu. Četnike nazivaju „koljatima“ i jako ih mase. Neki drugovi iz brigade i drugi ljudi održavaju konferencije po selima i vrlo dobrovoljnu mobilizaciju.

#### 24. avgust

Nije bilo nikakvih promjena.

Noću 24/25. avgusta četiri čete 4. brigade izvrile su iz nasjedle napad na kolonu od 16 njemačkih kamiona na cesti u dolini Ibra, kod sela Kajkova. Napad je potpuno uspešno spaljeno je svih 16 kamiona i 1 lukačni automobil. U 4 kamiona bila je nafta i benzin, a ostali su bili prazni. Ubijeno je 12 Nijemaca i jedan Nedićev pukovnik. Razrušeno 500 metara željezničke pruge. Zaplijenjeno je 10 pušaka, 1 radio-prijemnik, 2 pištolja i 15.000 metaka. Mi nismo imali gubitaka.

#### 25. avgust

Jedinice nisu vodile borbu. Neprijatelj nije aktiviran i mi suvoda imamo inicijativu.

Noću 25/26. avgusta 1. brigada je postavila nezadane mine i nasjeda za željezničku prugu Stalac-Nis, u blizini stanice Dunis. Na mine i nasjedu je našao teretni voz od 19 vagona. Uniseno je osam vagona i lokomotiva. Ubijeno je 10 Nijemaca, a 4 su zarobljeni. Zaplijenjeno je 8 pušaka, 10 ranaca i 20 latarskih krila.

#### 26. avgust

Bez promjena. Stab divizije nalazi se u sebi Lepenac.

#### 27. avgust

Četnaci vrše napad od pravca Trstenika na jedinice 17. divizije. Jedinica četnika je 3-4 korpusa (oko 2000). S obzirom na razvučenost 17. divizije, njihove jedinice bile su primućene da se pod borbom povlače ka Brusu.

Dva bataljona 10. brigade vodili su borbu sa bataljonom nedždečevaca i četnicima na sektoru Stiliti–Novaci. Borba je bila vrlo žestoka. Četnici su oštvo napadali. Izbegeno je straži oko 40 neprijateljskih vojnika. Mi smo imali 3 mrtvi i 4 ranjena. Paganuo je komandant bataljona pukovnik Tadić Branka.

Počeo su četnici sve vrlo potiskivali jedinice 17. divizije, a da bi držanjem Kopaonika obezbijedili naše lijevo krilo, izdali smo naredenje 10. brigadi da odmah kreće preko Brusa. Takođe su dva bataljona 4. brigade krenula ka selu Kriva Reka (13 km zapadno od Brusa).

Noću 27/28. avgusta četiri čete 4. brigade su došele u njemački vojni voz (putnički) na Ibarskoj pruzi. Nagnutom minom dignuta su u vazduh tri vagona, ostali vagoni (27) ošteteći su mitraljescem vatrom.

Ubijeno je i ranjeno oko 130 Nijemaca, koji su pripadali 1. borski diviziji. Zarobljen jedan Nijemac. Zaplijenjena 2 „Jarc“ i 1 strojnica.

Mi smo imali 3 teže i 2 lakše ranjena.

#### 28. avgust

Dva bataljona 4. brigade razibili su jedan jurišni četnički korpus kod sela Mačkovac (11 km zapadno od Brusa). Četnici su u dvije grupe pobegli ka Južniku, Banji i Brusu. Četnici su imali 16 mrtvih i 11 zarobljenih. Zaplijenjena 1 strojnica, 1 tovar sanitetskog materijala i nešto municije. Mi smo imali jednog lakše ranjenog.

Izjutra četnici su izbili na lese sjeverno od Brusa, pa je 10. brigada, u pokretu za Brus, morala zaobići graditi na južne strane.

#### 29. avgust

Deseta brigada stigla je u Mačkovac. Priključila se i glavna 4. brigada. U toku dana izvršili smo pripreme za napad na četnike na našem pravcu. Vrhimo obuhvatni napad sa 2. krajnjikom brigadem 17. divizije i našom 4. i 10. brigadom opštim pravcem Nerade — selo Pleč — selo Lukovac—Lupoglav. Na krajnjem desnom krilu napad vrše 1. krajnjika i 6. srpske brigade 21. srpske divizije, opštim pravcem Stiliti — selo Novaci — selo Ratjaje, a u centru sa linije Brus—Razbojna, napadaju po dvije brigade 17. i 21. divizije.

Pokret za napad lijeve kolone izvršen je 29. avgusta u 18 časova. Sa ovom grupom brigada nalazi se Stab naše divizije.

20. avgust

Ponude rucbijanja juridicnog korpusa kod Mačkovca četnici nisu smjeli da ostaju na prostoriji Brus—Aleksandrovac, nego su 29. avgusta uveče poteli sa povlaćenjem, tako da su im naše jedinice ubavile samo zaštitne dijelove. Glavnina četnika povukla se preko Zapadne Morave.

Poginulo je i zarobljeno 93 četnika. Mi smo imali 2 mrtva i 2 ranjena.

21. avgust

Cetvrti i 10. brigada vratile su se na prostoriju Krive Reke — Lapčevići, a 1. brigada je ostala u selima sjeverno od Velikog Jastrepa, sa zadatkom zadržavanja pravca od Kruševca i produžila je rad na mobilizaciji novog ljudstva.

Jedan bataljon 1. brigade minirao je 20. avgusta prugu Šabac—Niš kod selca Tešica. Unisena je lokomotiva, 13 vagona i 2 kamiona. U vagonima je uništen: dijelovi za 3 novih aviona, 3 vagona hrane, 1 vagon sanitetskog i drugog materijala. Poginulo 5 Nijemaca i 1 zarobljen. Kod nas i laki ranjen.

U borbi sa četnicima 20. avgusta tri bataljona 1. brigade izbacili su iz stroja preko 40 četnika, zarobili 24. Zaplijenili 21 pušku i 2000 metaka. Mi smo imali 3 laki ranjena.<sup>220</sup>

1—3. septembar

U ovom vremenu vrili smo mobilizaciju na području Jastrepa i prema Moravi. Ovdje smo mobilizali 450 mladića i postali ih u jedinice. Dobili smo 100 boraca iz 23. srpske divizije, a 23 boraca iz Ibarskog partizanskog odreda. Tako su nam se jedinice nešto popunile. Novi borci su priljubio goli i boski.

Prva brigada je došla 4. septembra sa terena Jastrepa. Sada se cijela divizija nalazi na prostoriji Krive Reke—Oaredci—Lapčevići. Ljudstvo se odmara, a za ma-

<sup>220</sup> Detaljniji podaci o borbama i pokretima 3. divizije u vremenu od 16. do 31. avgusta objavljeni su u Zborniku 1/31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 1/32.

njim izvidačkim grupama izvidamo prema Jajaničkoj Banji.

U saku grupe divizija ušla je 21. srpska divizija, na mjesto 1. proleterske divizije. U sastav 21. divizije ušla je 2. proleterska brigada.

Od saveznika smo ovdje dobili dosta naoružanja i razne municije. Ne, ništa odjela i cipela.

U Brusu, kod druge Peke, vidjeli smo drugove Crnog i Rata. Rato je poluo za nama.

Dobili smo novog hirurga i sestru — asistenta. Oni su došli kod nas iz Crvene armije, kao pomor našem slobodetu. Kaže mi da su se za jednom grupom lječara i sanitetskog osoblja — crvenoarmejaca spustili padobranima na slobodnu teritoriju u Jablanici.

Nastavljajući nastupanje na sjever Operativna grupa divizija je do 20. septembra izbila na liniju Ljig—Arad—delovac—Topola i povezala se sa jedinicama Prve proleterske korpusa. Do poletka oktobra jedinice Prve armijske grupe stekale su sjeverozapadni Srbiju i bile spremne da otpočnu operacije za oslobođenje Beograda.

#### 6. septembar

Izbili smo pokret prema dolini Ibra.

Prikupljamo podatke o neprijateljskim pokretima i uporitima na komunikacijama u dolini Ibra. Treba da forsiramo Ibar.<sup>111</sup>

Vrijeme provedeno na području Kopaonika, Župe i Jastrepa dobro smo koristili za mobilizaciju novih boraca. Kod naroda na Kopaoniku i oko Brusa i Aleksandrovca našazali smo na prilično rezervisan prijem. Četnički uticaj ovdje je bio vrlo jak. Kaserović je skoro sve prisilno mobilisao. Narod se strahovito plakati četnici i njihove otmazde — ako bi se vratili ovamo. I zbog toga, mada znaju opštu situaciju u svijetu, nerado su odazivaju na borbu. Četničke ljeti i propaganda imali su svoga odraza u narodu. Primijeljio sam da mnogi od seljaka ne znaju o vojno-političkoj situaciji u našoj zemlji. Treba dosta političkog rada u ovim krajevima.

111 Prema planu Vrhovnog štaba Operativna grupa divizija imala je zadatku da se sa područja Župe i Kopaonika što prije prebaci u Sumadiju i ta osnovna pravcem planira Čemernica—Dragalevo—Čačak—Gornji Milanovac—Rudnik i da se preko Surobora povrće sa Prvom proleterskom korpusom (1. i 2. proleterska divizija), koji je u to vrijeme (6. septembra) izbio na prostorije Polega—Bebrinja—Kraljevići—Užice—Sjajevica.

Tada je 37. divizija bila na prostoriji Zlatibor—Pribaj—Mokra Gora i nadjevavala u borbenu 1. i 6. proleterskoj diviziji, dok je Dvanaestu odbransku korpu sa 18. i 38. divizijom 4. septembra uspostavio dorsko Drina kod Starog Broda; korpus je imao zadak da preko planine Tara izbije na Pavlen i Mladežnik, a potom u Mačvu i Posavu.

Ovim predvorom naših snaga podvo se osvajivali posmatrati plan Vrhovnog štaba o razbijanju njemačkih i medžedžića-fetnica snaga u zapadnoj Srbiji i Sumadiji i sticanju strategijskog oslonca i inicijative na dalje uspiješno nastavljanje naših krovnih snaga ka Beogradu.

## XII

### PRODOR OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA U SUMADIJU

18. IX – 8. X 1944

Podnjekom septembra 1944. trupe Crvene armije u svom nastupajuju kroz Rumuniju blizile su se granicama Jugoslavije. Jedinice Prve proleterske i Dvanaestog udarnog korpusa prodile su u zapadnu Srbiju. Tada je Vrhovni štab forsanio nastupanje Operativne grupe divizija iz Toplice u Sumadiju. Planirano je prodiranje svih ovih snaga NOV kroz zapadnu Srbiju i Sumadiju za ciljem da se razbiju četnici Draže Mihailovića. Nedžedović i druge neprijateljske formacije i njihova vlast i da se stvore posebni uslovi za konačno oslobođenje Srbije. U isto vrijeme planirane su objavljene operacije Trisnaestog i Četnaestog korpusa u istočnoj Srbiji.

Nastupanje Operativne grupe, u čijem je sastavu bila i 5. odbranska divizija, iz Toplice u Sumadiju otpođelo je 6. septembra opštivim pravcem Kopaonik—Dragalevo—Pođepa. Sredinom mjeseca grupa je izbila na prostoriju Čačak—Pođepa—Užice. Kako su snage Prve proleterskog korpusa u to vrijeme ned izbile u rejon Valjevo—Lajkovac—Ljig, Vrhovni štab je ponovo forsanio nastupanje Operativne grupe. Tada je u cilju usporavljanja koordinacije dejstava, od Prve proleterskog i Dvanaestog udarnog korpusa i Operativne grupe divizija formirana Prva armijska grupa NOV.

#### 5. septembar

Nodu 7./8. septembra izvršili smo prelaz preko Ibra u rejonu sela Bljanovac. Rijeku smo prešli preko gaseva. Površili smo teljezničku prugu na više mjestu, zauzeći rudnik Jarandu, a izjutra 8. avgusta nato dva bataljona likvidirali su četničku pedofešku školu u Rudnom, gdje su narobili 70 četnika.

U ovoj borbi zaplijenili smo 22 puške, nešto municije i druge slike vojne opreme. Poginulo je oko 20 neprijateljskih vojnika. Zapaljena su 2 lukušuma automobila.

U borbi na Ibru imali smo 3 mrtva i 13 ranjenih, a na Rudnom 1 ranjenog.<sup>252</sup>

#### 9. septembar

Izvršili smo pokret za sela Miljanu i Vrbnjače.

#### 10. septembar

Jedinice su stigle na prostoriju Ivanjica-Lisanski rudnik. Grupa četnika i nedisciplinača knja je držala grad i rudnik pobijegla je ispred naših jedinica. Zarobljena su 4 četnika, a zaplijenjeno: 1 mitraljez, 15 pušaka, 4 zunduka mina za teški bacac, 2 kola drugu municiju i dr.

U Ivanjici smo našli malo stvjeta. Četnici su silom tjerali mared da bježi iz grada. Mulkarsce su mobilisali.

#### 11. septembar

U Ivanjici smo proslavili dvogodišnjicu formiranja 4. krajške brigade. Proslava je izvedena na svečan način. Govorio sam i ja ispred našeg štaba. Naveć je održana priredba, na kojoj je prisustvovalo i nešto građana.

Uveće su dva bataljona 1. brigade ušla u Arilje, odakle su četnici pobegli.

<sup>252</sup> Prilikom formiranja Ibra Operativna grupa divizija vodila je borbu sa dijelovima Ruskog oslobodilnog korpusa koji je je stvrdio branič objekte na komunikacijama, kao i sa dijelovima srpske 1. brigade divizije (jedino oko 1200 vojnika koji su bili na prelazu na Kraljevo. Na ovim srpskim snagama vodila je borbu na Ibru 17. divizija, L.Osklobođilički rat naroda Jugoslavije" knj. 2, str. 285).

Detaljnije o pokretu Operativne grupe divizija ka Ibru i o formiranju riječi od strane 4. divizije vidi u Zborniku Uzl. III, 118, 143 i 149.

#### 12. septembar

Izvršen je pokret jedinica na sektor Arilja. Uveće smo dobili zapovijest za napad na Utice.

Do ovog dana u Ulicu se ušlačilo oko bataljona Njemačaca i nedisciplinača. Presječena je komunikacija Utice-Dobrun. U zapovijesti je rečeno da 37. divizija vodi borbu sa njemačkom motorizovanim kolonom duž komunikacije Priboj-Vardište-Mokra Gora, koja nastoji da se probije u Utice.

Dvadeset prva divizija napada Polega, a 17. divizija ima zadatku da sa jednom brigadom zauzme i drži Ovčarsko-kablaršku klisuru — da zatvari pravac od Čačka, jednu brigadu postavlja u rejon Guče, a jednu brigadu dalje na prostoriju Arilje-Ivanjica.<sup>253</sup>

#### 13. septembar

Izvršili smo pokret u pravcu Utice. Za napad na neprijateljki garnizon u Utice brigadama smo dali sljedeće zadatok: 4. brigada napada grad sa sjevera, 10. brigada — preko Krčagova i Orlova, 1. brigada — sa zapada, između puteva koji iz Ulice vode na Kremina i Mačkat.

U toku marša ka Ulicu od naše obavještajne službe dobijamo razne podatke o jačini neprijateljskog garnizona u Utice, pa i to da Nijemci stalno prolaze cestom iz Viljeograda i Pribaja na Utice. Mi smo pretpostavljali da u gradu nema više od bataljona Njemačaca i javih smotraštvina brigada da se napad izvrši.

Napad nije počeo jednovremeno. Bio je dug marni i jedinice nisu mogle ranije u jednovremeno stići. Prva brigada raspodjela je u predviđeno vrijeme — 21 čas, dok su 4. i 10. brigada počele sa napadom u posud.

Neprijatelj je bio iznenaden našim napadom. Napadu je prethodila jaka minobacačka vatrica, a zatim su tri bataljona (po jedan iz svake brigade) ušla u grad. Međutim, u gradu su zatekli više neprijateljskih vojnika

<sup>253</sup> U ovo vrijeme 1. i 6. proleterska divizija ušla je na prostoriju Vardište-Kosjerić-Maljen-Mionica. One su u prethodnim borbenim razdobljima nekoliko četničkih korpusa.

Zapovijest štaba Operativne grupe "Divizija za napad na Utice i Polega" i zapovijest štaba 4. divizije za napad na Utice objavljen je u Zborniku Uzl. III, 14 i 21.

nego što smo mi razumeli — oko dva bataljona njemačke „Princ Eugen“ divizije i jedan bataljon nedjelevaraca (svaga oko 2000 vojnika). Naši su likvidirali samo manji broj spoljnih utvrđenja-betonskih bunkera, a u gradu su Ni-jemci brzo organizovali otpor. Pred zoru su se naše jedinice povukle na polazne položaje.

Poginulo je oko 50 neprijateljskih vojnika, uništeno 8 kamiona i 2 teška mitraljeza, zaplijenjeno 13 pušaka, 1 laki mitraljez, 60 ručnih bombi i nekoliko hiljada puščanih metaka. Razrušena je telježnička pruga oko Užica na više mjesteta.

Mi smo u ovoj borbi imali 5 mrtvih i 31 ranjenog.

#### 16. september

U toku ovog dana jedinice su se odmarale i držale pod kontrolom krećanje neprijatelja oko Užica. Nijemci nisu bili narodito aktivni, srem što je jedna njihova kolona, pod zaštitom tenkova, pošla za Pobegu (11. divizija nije zauzela Pobeg). Po pošte smo dobili naredenje da dvije brigade izvršimo pokret za selo Dobrinju (sjeverno od Pobeg).

Noću 16/17. septembra izvršili smo pokret sa 4. i 10. brigadom. Prva brigada je dobila naredenje da izvrši najviši pokret za selo Zlepčicu.

Na putu za Dobrinju nismo našli na neprijatelja. U prolazu kroz selo narod je izlazio iz kuća i radozno nasi pozdravljao. Stari ljudi i dese govorili su najlepše o nama. Davno su nas očekivali — da se konacno oslobođe od strahotivnog nedjelevarsko-četničkog terora.

#### 17. september

Dobili smo pismeno naredenje za dalji pokret: treba da izbijemo na liniju Bokulje—Venčac i da zauzmemo Arandželovac. U isto vrijeme 21. divizija treba da zauzme Rudnik, a 17. divizija Gornji Milanovac. Prva i 6. proleterska divizija vode borbe oko Valjeva i prema Lazarevcu.

Do Bokulje i Venčaca 4. i 10. brigadi treba dva i po dana marša, a 1. brigadi tri dana marša.

Irvijestili smo 1. brigadi da izvrši pokret noću 17/18. septembra za Dobrinju.

#### 16. september

Sa 4. i 10. brigadom krenuli smo u dve kolone i uveče stigli na prektoriju selo Banjani — selo Branetići. Na putu nismo vedeli borbu. Ubrateno je nekoliko četnika. U selu G. Branetići našli smo Čačanski partizanski odred (oko 35 ljudi). Susret sa njima bio je dirljiv; radovali su se našem dolasku kao malu djece. Mada su pobili dosta naših drugova i vrili strahovit teror u narodu, koji je pomagao partizane, četnike i Nedjećeve bande nisu uspjeli da ugube narodnoslobođilačku borbu u ovome kraju. Seljaci Branetići dočekali su nas vrlo lijepo. Uvezle su u skupu zaborav na brau ruku, došlo je oko 200 seljaka i seljanki. Vrlo paljivo i razumno, sa igrenom radioču, slušali su naša izlaganja o danaknjoj situaciji, o narastanju i uspješnjima našim vojskom, o potrebi da se svi dignemo na konzani obratun sa okupatorom i njihovim domaćim slugama.

Upoznali smo se sa Milošem Miniljem, sekretarom okružnog komiteta naše Partije. On je takođe govorio na zboru.

Čačanskom odredu dali smo 3 pulkometaljera. U ovom selu dobrovoljno nam se javilo 20 boraca.

#### 17. september

Irvijestili smo pokret na sektor Belanovica — selo Dragaj. Prva brigada je stigla u G. Branetiće. Usput smo poručili 3 mosta i nekoliko prepusta na pruzi Gornji Milanovac—Ljig; zaplijenili 1 lokomotivu i 3 vagona. Ovu prugu raspisali su poručile mještanske jedinice.

Jutro od Belanovice pakobili smo se sa Rudničkim četničkim korpusom, jatine oko 500 četnika. Poginulo je 48, a zarobljeno 25 četnika; zaplijenili smo jedan svibenski mitraljez 20 mm sa 20% metaka, 37 pušaka sa 2000 metaka i 70 granata 37 mm. Mi nismo imali gubitaka.

#### 18. september

Vrili smo pripreme za dalje operacije i prikupljanje podataka o Arandželovcu i o Topoli.

U toku dana razvrstili smo 5 mostova na cruti D. Šatornja—Ljig i na nekoliko mjeseta zaručili cestu Belanovica—Rudnik. Istovremeno smo nastavili sa razbijanjem

četničkog korpusa, te je u toku dana poginula 47, a za-robljeno 130 četnika. Od toga je 1. brigada u selu Kozelju zaborila 104 četnika. Zaplijenili smo 3 mitraljeza, 1 puškomitrailjer, 58 pušaka, 4 pištolja, 3000 metaka i 6 ko-una. Mi smo imali 3 laki ranjena.

Prva brigada je stigla u selo Jelovik.

Po podne odrihan zbor u Belanovicu, koja je sjedište sreza. Narod nas je osrednje primio. Ovdje, u sredu Kas-terškom, četnici su imali jak uticaj, naime imali su svoju organizovanu vlast. Ali veliki broj ljudi raduje se našem dolasku.

Dobili smo podatke o jačini neprijatelja u Arandelovcu: oko 1200 četnika i nedivećaca drže Bakulju. U Topoli — promjenljivo, jer okupatorske snage prolaze glavnom drumom za Beograd. I tamo ima četnika i nedivećaca. Podatke su nam dali terenski radnici i naša obavještajna služba.

Na osnovu ovih podataka izvrili smo slijedeći raspored jedinica za napad na Arandelovac, Bakulju i Vendec:

Cetvrti brigada vrati obuhvatni napad na grad sa dva bataljona pravec V. Livada—Presek, a sa dva bataljona postavlja zasjedu na cesti Arandelovac—Mladenovac, u rejonu sela Markovac.

Prva brigada napada na Bakulju i na grad sa jugo-zapadne strane.

Deseta brigada napada Venčac, sa jednim bataljonom obuhvatajući se od Arandelovca, a sa dva od Topole.

Da nam nedivećevi i četnici ne bi izmakli, odlučili smo da napad počne 19. septembra u pedne.

#### 19. september

Jedna njemačka motorizovana kolona, jačine oko 80 raznih vozila, pola je 19. septembra izjutra od Topole preko Arandelovca i Travnog polja u suveret 1. brigadi. Druga, manja, motorizovana kolona pola je iz Topole za Satornu. Na taj način naše jedinice imale su pred sobom Nijemce, na koje nismo računali.

Borba je potekla u 12 časova, kako je bilo predviđeno. Prva brigada ne našavši na neprijatelja na Bakulji brzo je pretvorila svoje snage na sektor Travno polje—selo Balabanac i presjekla odstupnicu glavnini njemačke

motorizovane kolone. Bataljoni 4. brigade otpočeli su borbu na Preseki i u samom gradu.

Imeraderi, jakom bacakom, topovskom i mitralješkom vatrom Nijemci su pokušali da se brzo povuku ka gradu, no to nije stiglo. Morali su ostavljati boarna kola i drugo motorizovano oružje, na koje su našli borci otvarali vatru iz neposredne blizine.

Bježanje Nijemaca bilo je skoro panično. Bili su tako razbijeni da su manjim brojem kamiona sa zaobilja kolone bježali preko seoskih puteva i njiva ka glavnom putu Topola—Mladenovac. Istovremeno na napadom na Nijemce naši su veli bili uski u grad i ubili četnike i nedivećeve na uski prostor u nekoliko zgrada.

Dva bataljona 4. brigade odlično su izvršila zadatak na spoju puteva kod Markovca, uništivši dvije manje kolone kamiona.

Deseta brigada je takođe uspješno izvršila svoj zadatok: zauzela je Venčac i selo Banju i oslobođila čitavu prostoriju između Banje i Satornje, odbivši napad Nijemaca da predre u Satornju. Njoj je na odsječku Venčac—Kapetanovi stanovi sadežtvovala 2. sumadijska brigada.

#### 20. september

Nastavljena je borba u gradu. Najprije je likvidirana bandarmerijska stanica gdje su se bili zakarikadrivali nedivećevi i četnici. Nešto ih je odavde uspjelo pobjeti. U 16 časova zauzeta je na juži velika zgrada „Staro zdanje“, iz koje se krvniki branilo oko 250 četnika i nedivećeva. Naši borci su pod zaštitom mitraljeza doveli pod zid zgrade oko 100 kg eksploziva. Od eksplozije načinjena je rupa na zidu, kroz koju su našli borci uletjeli u zgradu i tako primorsali neprijatelja na predaju.

Arandelovac i okolina bili su potpuno slobodni.

Rezultat borbe od 19.IX u 12 časova do 20.IX u 16 časova: Nijemaca — 136 mrtvih; četnika i nedivećaca 296 mrtvih i 420 zarođenih.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ukupni gubitci republike u budžetu bili su: Nijemaca — 146 mrtvih (među njima 4 oficira), četnika i nedivećaca — 496 mrtvih i 420 zarođenih, među kojima je bilo dosta „bradonja“ i oficira — (Zbornik 1/12, 148).

Uništeno: 3 boarna kola sa topovima, 3 tankete, 1 motorizovani poljski top 80 mm, 1 top 20 mm, 23 kamiona, 1 lukuzna automobil, 7 trokolica, 1 motocikl.

Otkloneno: 2 motorna muničijska kola.

Zaplijenjeno: 6 kamiona, 4 motocikla, 2 radiovička kola, 1 sanitetski automobil.

Zaplijenjeno: 4 „Jarec“, 355 pušaka, 3 strojnica, 19 pištolja, 45.000 metaka, 350 ručnih bombi, 200 kg eksploziva, 1 protivkolni bacac i drugog materijala.

Mi smo imali 24 mrtva i 43 ranjenih (19 teških); od toga smo imali 3 mrtva i ranjena od rasprskavanja cijevi na dva mrtva engleska bacaca.<sup>10</sup>

U hotelu „Staro zdravlje“ oslobođeno je 50 taca, koje su četnici možili i prebijali kao naše simpatizere.

Narod nas je u gradu i po okolnim selima vrlo lijepo dočekao. Borčima i ranjenicima donosio je hrana i voda. Oduzevio se našom borbam sa Nijemcima i uništenjem motorizovane kolone. Narod je bio zadovoljan i zbog pogibije i zarebljavanja velikog broja četnika-bradonja, zlikovaca ovoga kraja.

U borbi za oslobođenje Arandelovca učestvovala je 2. sumadijska brigada. Ovo je bio drugi susret naših boraca sa domaćim terenskim partizanima. I jedni i drugi bili su posezni i radošni zbog susreta i uspjele borbe.

Mi smo se sastali sa Stabom brigade i terenskim rednicima i porazgovarali o stanju i zadacima brigade. Ova brigada je ušla u sastav naše divizije i dobila zvaničan naziv — 21. srpske brigade.

Uveče 20. avgusta sarvan je zbor u gradu. Na zbor je došla velika masa svijeta. Povravili smo gradiane ispred boraca naše divizije i govorili im o uspjehima i teškovinama naše borbe. Na zboru je govorio i Dusan Pe-

<sup>10</sup> U borbi za Arandelovca 19. septembra ukoliki smo se sa jedinicama 1. srpskog motorizovanog puša „Brandenburg“ („Oslobodički rat naroda Jugoslavije“ knj. I, str. 286). To je bila prava borba u sumnjiču, u kojoj su naši borci, vjetrim i energičnim dejstvom, razbiti okrenutog i druge nepristupača.

Po našim dejstvima, vremenu podstičku napada i postignutim rezultatima borbe za oslobođenje Arandelovca spada u jednu od najuspješnijih i najpoznatijih operacija 3. divizije.

Detaljnije o ovoj borbi vidi Zbornik V.12, 78, 82, 83, 103, 106 i 107.

troviš Šane.<sup>11</sup> Pozvali smo narod Arandelovca da se svim snajmama ukludi u narodnooslobodilačku borbu.

U toku noći 20/21. septembra naše jedinice izveli su nekoliko uspješnih akcija. Tako je jedan bataljon 4. brigade minirao most duljine oko 20 metara na internacionalnom putu Mladenovac—Topola na rijeci Milatovici, u momentu kada su njemačke kolone. Na mostu su uništrena 2 kamiona i tanketa, a 2 kamiona su oštećena. Ubijeno je i ranjeno oko 50 Nijemaca. Bataljon je imao 1 mrtvog i 9 laka ranjenih. Na istom putu, kod Badilakove cuprije, dva bataljona 10. brigade iz zasejeva su spalili tri njemačka kamiona sa benzинom i ubili nekoliko Nijemaca, a jedan njen bataljon napao je i zauzeo Topolu, u kojoj je bila manja posada koja se povukla za Opštinac. Zlog dočaska njemačke motorizovane kolone iz Kragujevca, naš bataljon se povukao iz Topole.

Sva tri bataljona 10. brigade imala su 5 ranjenih (jedno teško).

Iste noći jedinice 21. srpske brigade zrušile su dva mosta kod sela Banje (na cesti Arandelovac — Topola) i porušili cestu na tri mesta.

## 22. september

Rakovičev četnički korpus,<sup>12</sup> jačine oko 500 ljudi, pokazao je da se ne probije preko sela Bokovica na jugozapad. Jedan bataljon 4. brigade dočekao je Rakovica. Poginulo je 20 i zarobljeno 60 četnika. Zaplijenjeno su 4 puškomitriljera, jedan laki bacac, 35 pušaka, 1800 metaka, 1 revolvera. Mi smo imali jednog laka ranjenog. Četnici su pobegli ka Mladenovcu.

Noću 21/22. septembra dva bataljona 10. brigade iz zasejeva na cesti Topola—Mladenovac spalili su 4 njemačka kamiona, a 6 kamiona oštigli bliskom vatrom. Ubijeno je i ranjeno oko 50 Nijemaca. Zaplijenjeno 5 pušaka i 1 pištolj. Jedan tenk koji je pratio drugu kolonu od 6 kamiona spriječio je naše borce da izvršku materijalne.

<sup>11</sup> Dušan Petrović Šane bio je tada član Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju.

<sup>12</sup> To je bio Drugi navojenički četnički korpus. Njegov komandant Predrag Raković poginuo je decembra 1944. godine u sela Mirkovcima, kod Čačka (Zbornik V.12, 109).

jal iz kamiona, a uskoro je našla druga, jošta, njemačka motorizovana kolona.

Nasi bataljonim imali su i mrtvog i 10 ranjenih (3 tebe).

U ovim noćnim akcijama na komunikaciji Topola—Mladenovac uglavnom smo imali gubitke od neprijateljskih rušnih bombi.

Formirali smo komande mjestra u Arandelovcu, Belanovici i Darosavi.<sup>234</sup>

### 22. september

Izvršili smo raspored brigada tako da veće mobilizaciju na svojim rejonima, da pomognu formiranje partizanskih strata pri komandama mesta i da na komunikacijama izvođe partizanske akcije sa bataljonima.

Oveg dana smo dobili izvještaj da Nijemci nadiru preko Rudnika za Arandelovac i Topolu. Motorizovana njemačka kolona prodire cestom Čačak—Milanovac—Rudnik.

Rokirali smo naše jedinice južno i jugozapadno od Arandelovca. No, Nijemci samo prolaze cestom Rudnik—Satorna—Topola i neposredno obezbeduju svoj prolaz.

### 23. i 24. september

Bez osobitih promjena.

Nijemci su zauzeli Venčac i obezbjeduju prolaz svojih jakih kolona međunarodnim drumom.

Svaki dan dolazi u naše jedinice sve veći broj novih boraca, dobrovoljaca iz Arandelovca i njegove okoline, sa Kosmajem i iz Beograda. Naše se brigade naglo povećavaju.

Kod nas je dolazio drug Plavi, politikom korpusa i zadržao se jedan dan.<sup>235</sup>

<sup>234</sup> Sada sebe Partizani.

<sup>235</sup> Po naredjenoj druga Titova Operativna grupa divizija bila je ušla u sastav Prvog proleterskog korpusa, koju su sačinjavali i. i. 4. proleterski, 5., 17. i 21. udarna divizija. Za komandanta Prvog proleterskog korpusa postavljen je Peko Đapović, dok je Mihajlo Todorović Plavi još ranije bio politički komesar istog korpusa.

### 26. september

Održali smo savjetovanje sa Stabovima brigada. Na savjetovanju pretresli smo pitanja: uzdržanje i čuvanje kadrova, red na vojnoj obuci i jačanju discipline, o političkom redu u jedinicama, o političkom redu u pozadini i o pomoći narodnim vlastima.

Na savjetovanju smo istakli da nam jedinice, zbog naglog priliva novih boraca, svakodnevno brzo rastu, pa je potrebno da vršimo intenzivnu obuku komandnog kadra, u cilju daljeg njegova osposobljavanja i uzdržanja. Mlade borce treba što brže načiniti da rukuju oružjem i dati im potrebitna politička znanja.

S održom na svestrani razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Srbiji, naši vojno-politički rukovodilići moraju mnogo više nego do sada da radite u narodu i da pomognu u radu naše pozadinske vlasti.

Zaključet svjetovanja biće odmah prenijeti na naše Stabove i sav drugi komandni kadar.

Ovo savjetovanje koristiće našim Stabovima brigada i bataljona, koji su na svojim sastancima uglavnom kritikovali pojedine nedostatke, a manje su razgovarali o pitanjima štreg značaja.

Raspored divizije 26. septembra je slijedeći: 1. brigada — u Širem rejonu sela Vukosavci, sa nadzirkom da protjeri Nijemce sa Venčaca i sela Banje; 4. brigada u Širem rejonu sela Misadi, sa nadzirkom dejstvu na komunikaciju Topola—Beograd; 21. srpska brigada je na prestoni Darsova—Bukulja, radi na popuni i srednjivanju svojih pozadinskih jedinica; 10. brigada u rejonu Belanovica — selo Dragolj — u rezervi divizije. Naš Stab je u Belanovici.

Formirali smo artillerijski kurs, na kome obavljamo komandni i borbeni kadar za jedan divizion.

Istog dana, jedan bataljon 4. brigade polao je na Kosmaj, gdje će sa Kosmajskim partizanskim odredom vršiti akcije na manje garnizoni i prugu prema Beogradu. Bataljoni smo dali radio-stanicu.

### 27. september

Noću 27/28. septembra 1. brigada izvršila je napad na Venčac i demonstrativni napad na Satornu i Banju.

Nijemci se sa Venčaca nisu dali potisnuti. Poginulo je 15 Nijemaca, zaplijenjen 1 „karac“, 2200 metaka i 14 rušnih bombi. Mi smo imali 1 mrtvog i 10 ranjenih (od kojih 2 teže ranjena).

#### 28. september

Nijemci su izvršili napad na čitavoj našoj liniji — od sela Donje Trebnjevice do Preseke. Jedinica Nijemaca — oko 1000 ljudi. Svi neprijateljski napadi su odbijeni. Nijemci su se zadržali na Venčacu.

Bataljon na Kosmaju razbio je grupu od 200 nedidjevaca i minirao jedan voz. U borbama na pruzi poginulo je 9 Nijemaca.

U čitavoj borbi neprijatelj je imao oko 56 mrtvih i ranjenih. Unisena 1 lokomotiva i 2 vagona.

Mi smo imali 12 ranjenih, od kojih 3 teže.<sup>77</sup>

Danas smo otpremili 27 teških ranjenika za bolnicu u Valjevo. Ovo su ranjeni drugovi u borbama od prelaza Iber do sada.

#### 29. september

Nijemci nisu danas manja aktivni. Sistom artiljerijskog vatrenog tukli su položaje 1. brigade.

Po naredjenju itaba Prvog proleterskog korpusa uputili smo 21. srpsku brigadu na prostoriju Ljig — selo Gacko — selo Stavica, sa zadatkom da očisti teren od neprijateljskih grupa i da održava telefonsku vezu sa 21. srpskom divizijom u G. Milanovcu.

#### 30. september

Nijemci su nas ponovo napali na čitavoj liniji od Trebnjevice do Preseke. U napadu učestvuje jedan (14.) pak SS divizije „Princ Eugen“, sa nešto nedidjevaca i četnika. Neprijatelj raspolaže sa nekoliko teških tenkova i dvije baterije topova. Nijemci su uspjeli da ovlađuju

<sup>77</sup> O aktivnosti i dejstvima 3. divizije u vremenu od 21. do 26. septembra mogu se nachi detaljniji podaci u Zborniku 1/12, 123, 124, 142, 158, 160, 161, 162, i 163 i Zborniku 1/13, 18 i 25.

Presekom, nešto su potisli 1. brigade i ušli u sjeverozapadni dio Aranđelovca.<sup>78</sup>

Poginulo je oko 30 Nijemaca. Mi smo imali 4 mrtva i 18 ranjenih.

#### 1. oktobar

Dva bataljona 1. brigade, ojačani baterijom topova i brigadnom pratećom časom, napali su njemačke položaje na Velikim karama i Kapetanovim stanovima i potisli Nijemce na Venčac. Poginulo je 10—15 Nijemaca, a jedan je zarobljen. Mi bez gubitaka.

Istog dana bataljon 4. brigade i Kosmajski partizanski odred napali su nedidjevce u selu Parcani; poginulo je 27 nedidjevaca, a mi smo imali 2 mrtva i 14 ranjenih. Od eksplozije mine u cijevi engleskog minobacača, koji smo primili iz pomoći, nastрадala je posluža — poginula je 2 druga, a 4 su ranjena. Ranjen je i komandant bataljona — bio kod minobacača.

Nech 1./2. oktobra dva bataljona 1. brigade polli su da napadnu Nijemce u Satornji; međutim, Nijemci su se već bili povukli na Topolu. Prva brigada se pomjerila na liniju selo Zabreće—selo Balabanac—Aranđelovac, pošto su Nijemci napustili i Venčac.

#### 4. oktobar

Cetvrtog oktobra uveče 1. brigada je napala jedan njemački bataljon na položajima oko Topole. Sa Nijemicima je bilo nešto četnika. Naši su Nijemce brzo razobili i potisnuli ih na Oplenac. Položaj pola noći našla je od Kragujevca jača njemačka motorizovana kolona i naši su morali napustiti Topolu.

Utajeno je oko 70 Nijemaca i četnika. Mi smo imali

<sup>77</sup> 1. SS divizija „Princ Eugen“, predvodjena od Pologa preko Čačka, stigla je u Gornji Milanovac 21. septembra, a ujutradan preko Radnički u Topolu. Da bi 3. divizija obuhvatila šire dijale od glavne komunikacije Beograd—Kragujevac, Nijemci su protiv nje uputili i pak „Brandenburg“ i 14. pak 1. SS divizije. Međutim, zbog teške situacije u istočnoj Srbiji 7. SS divizija obuk 14. paketa krenula je 20. septembra prema Nišu, a paketi „Brandenburg“ i 14. pak 1. SS divizije ostale u istočnoj Srbiji, zbog zadržanih optora i održanih protivnapada 3. divizije, 14. pak ujutru mogao da održi položaje na Preseki, Venčacu i Brezovcu, pa se povukao ka Topoli („Ostalo dilači rat naroda Jugoslavije“, knj. 2, str. 286).  
78 Rane zveznik

2 mrtva i 12 ranjenih, od kojih 6 teže. Zaplijenjeno je 1090 sajka, 1150 uviјata, 160 debadi, 1000 kg brašna, 10 putaka i dr., a spališeno 3 kamiona.

Bataljon 4. brigade sjeverno od Kosmaja ubio je 5 nedicevaca i zaplijenio 2 mala bacafa.

Na kurseve pri štabu 1. proleterskog korpusa poslali smo: na kurs za oficire — 17 drugova. Polao je i drug Ratko, za komandanta — rukovodioce kurs;<sup>\*\*</sup> na artiljerijski kurs — 39 drugova; na bolnički kurs — 12 drugarica.

Mi smo formirali minobacački kurs, kojem prisustvuje 39 boraca.

#### 6. oktobar

Povukli smo bataljon 4. brigade sa Kosmaja. Stejimo pred novim zadacima.

Zajedna 4. brigade na međunarodnom drumu nije vodila borbu.

#### 7. oktobar

Po naredenju štaba korpusa prikupili smo diviziju na prostoriju Banja—Arandelovac—Misaća.

U podne bataljon 10. brigade ubio je u napultenu Topolu. Našao je top „polo“ i nekoliko pulaka. Nijemci su se povukli ka Kragujevcu.

U 14 časova Nijemci su ponovo došli u Topolu sa jednim bataljom i nekoliko tenkova. Nali nisu organizovano sprječili nadiranje Nijemaca, mada su to mogli. Ova njemačka kolona došla je od Kragujevca.

Uveče je jedan bataljon 4. brigade polao za Mladenovic, jer smo imali podatke da su se Nijemci i otud povukli.

#### 8. oktobar

Bataljon 4. brigade u zoru je napao Mladenovac. U gradu je bilo oko 150 feldlandarma i nešto njemačkih željeznicara. Nali su iznenadili Nijemce i namjeli im prilične gubitke. Nijemcima je došla pomod željeznicom prugom od pravca Beograda i Palanke i nali su se povukli. Imali smo 1 mrtvog i 10 ranjenih.

<sup>\*\*</sup> Ratko Martinović, načelnik štaba divizije.

Samog oktobra uveče došli su u Arandelovac štab korpusa i štab 1. proleterske divizije. Na sastanku su postavljeni zadaci pojedinim divizijama. Mi imamo zadatak da preko Topole odstimo teren od neprijatelja i da ce spojimo sa Crvenom armijom negdje oko Veliće Plane.

Izdali smo naredenje brigadama: Prva — da napadne Topolu, Četvrtu — da postavi zastaju na međunarodnom drumu južno od Mladenovca i da razruli prugu istočno od Mladenovca, Desetu i Dvadeset prva brigada — u rezervi.

Napad smo predviđeli za 9. oktobar uveče.

### XIII

## U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA

II. — 20. X. 1944.

Posle uspešno završenog prodora jedinica Prve armijske grupe NOV kroz zapadnu Srbiju i Šumadiju i razbijanja njemačkog odbrambenog fronta na jugoslovensko-bugarskoj granici u dolini Timka od strane trupa Crvene armije i Četničkog korpusa NOV i njihovog izbijanja u dolinu Velike Morave, Vrhovni štab je izdao direktricu za nastupanje svih Prvih armijskih grupa ka Beogradu.

Jedinice 3. udarne divizije, dejstvujući na lijenom krilu Prve armijske grupe NOV, spojile su se 11. oktobra sa trupama Crvene armije u Palanci i u sadežtvu su ujima 12. oktobra razbile u njemačke snage u Topoli i Mladenovcu. Do 14. oktobra trupe Prve armijske grupe NOV, predviđeni ka Beogradu, izbile su pred neposrednu odbranu grada na liniji Zarkova—Banjica—Mali Mokri Lug. Petnaest učesnika nastupala je glavninom pravcem Mladenovac—M. Orašac—Vrčin—Mali Mokri Lug, a njena I krajnja brigada za to vrijeme sadežtvovala je jedinicama Crvene armije u borbama za Smederevo.

Cetvrtog oktobra, po planu štaba Prve armijske grupe, otpođele su borbe za oslobođenje Beograda. Jedinice 3. udarne divizije nastupale su od Malog Mokrog Luga sa zadatkom da oslobođe sjerenočićci dio grada. U toku borbi za Beograd divizija je glavninom svojih snaga učela učinku u razbijanja njemačkih snaga koje su

počele da u toku 15. i 16. oktobra da prodru u Beograd iz pravaca Smedereva.

### 9. oktobar

Pošto je Crvena armija bila napredovala od Petrovca na Mlavi ka Velikoj Moravi, Štab korpusa je naredio da i mi ubrzamo pokret preko Topole na Palanku i da se kod Palanke spojimo sa Crvenom armijom.

Brigadama smo izdali zadatke. Prva brigada je napala Topolu, ali bez uspeha. Nijemci su upotrijebili tenkove i artiljeriju. Imali smo 10 ranjenih. Brigada je pošla za Natalince; 4. brigada u noći 9/10. oktobra porušila je Željezničku prugu kod stанице Kovatićevac; 21. srpska brigada je prešla međunarodni drum i zadržala se u selu Zagariću; 10. brigada je ostala u opсадi Topole i na zatvaranju pravaca prema Mladenovcu i Arandelićevu.

Cetvrti brigada na željezničkoj stanicë Kovatićevac ubila je 11 Nijemaca i 4 zarobljila.

### 10. oktobar

Prva brigada je ušla u prazne Natalince i u toku dana ispitila teren prema Palanci. Cetvrti brigada je razbila njemačku motorizovani kolonu i njemačku pješadiju između Kovatićeva i Kusatka i očistila željezničku prugu. Ovi Nijemci su se povlačili iz Palanke za Mladenovac. Jeden dan Nijemci su uspjeli da se probije za Mladenovac.

U borbi je poginulo 80, a zarobljeno 40 Nijemaca i četvero i 10 četnika. Zaplijenjena su 2 topa, 7 puškomitrailjera, 99 pušaka, 380 ručnih bombi, 20 000 metaka, 15 kola sa ratnom opremom i 10 konja. Uniseno 7 kamiona, 1 blindirani automobil i 1 motocikl.

Mi smo imali 1 mrtvog i 6 ranjenih.

U noći 10/11. oktobra 10. brigada je napala Topolu. Nije ju zauzela. Nijemci su dalji odlučan otpor.

### 11. oktobar

Jedan bataljon 1. brigade 11. oktobra u 7 časova susrelo se sa jedinicama Crvene armije u Palanci. Sovjetiske patrole su bile stigle u Palanku na 15. minuta prije naših. U Palanci je došlo do manifestacija obostrane na-

dovoljstva boraca i crvenoarmejsaca. Narod je takođe edukativno pozdravio naše i srpske trupe.

U toku dana sve naše jedinice su se spojile sa trupama Crvene armije na sektoru Palanča–Mladjenovac.

Cetvrtu brigadu je likvidirala njemačko uporište na k. Deblijak, 2 km istočno od Mladjenovca, i rasporedila se na liniju sela Granice–sela Rajkovač. Dvadeset prva trupka i I. brigada stigle su na prostoriju sela Kovachevac — V. Krušna–Aranžan. Deseta brigada — kod Topole.

U toku dana zaređljena su 33 čerkaze, zaplijenjena su 2 puškomitrailjera i 20 pušaka.

Sestali smo se na stabom sovjetskog puka u Palanci. Ovaj smet bio je prisutan i lijep, ne imao je više karakter konfliktu između starih pomamika i ratnika, koji su se već vidjeli. Zaista, mi smo mislili drugačije o tom prvom srećtu. Ali, izdalo je da se mi već odavno pozajmimo i, eto, sada smo tu u Palanci: sjedimo i obitljivo razgovaramo o daljim našim zadacima.

Tako je bilo i kod naših boraca. Bilo je ljubitelja, pozdrava i razgovora. I mi i crvenoarmejski bili smo veseli. Ali i mi i crvenoarmejski bili smo dalje, na svoje zadatke; treba što prije stići do Beograda, treba što prije osvoiti zemlju — uništiti njemačku vojsku, uti u Njemačku. To je bio rezultat dogovora na sastancima.

Nekoliko su nam se svidjeli crvenoarmeji. Svi oni imaju naše osobine. Mi i oni skoro potpuno smo slični. I u njihovom stabu i kod njihovih boraca vidi se ta sličnost. Jednako smo vaspitani. Ovoje naše vojske bore se na istu stvar, obje naše vojske izrasle su iz naroda. Onda, ne možemo se ni razlikovati.

Jedino se razlikujemo u načinu rabevanja. Sovjeti imaju savršenu tehniku — mi je nemamo. Oni imaju savršena ratna sredstva, a mi još u kojedemu osudjujevamo. Ali, sada idemo zajedno. Crvenoarmeji će nam pomoći da i naša vojska bude uskoro moderno naoružana.

Jedanaesti oktobra 1944. godine je za našu diviziju veliki dan. Sestali smo se sa Crvenom armijom! Velika je to čast i mi smo sretni. Ovo naše raspoloženje, naše slavlje izrazili smo u pozdravnim depešama drugovima Titu, Staljinu, Tolbuhinu i Paku. Stita je što nismo mogli održati miting ili priredbu u Palanci. Crvenoarmejcima se

furilo na radnički. Mi nismo htjeli da ostajemo iz njih. Brzo smo posli naprijed — zajedno.

Rekli smo itabu puka svoj radnički, a oni nama svoj.

#### 12. oktobar

Noću 11/12. oktobra naša 4. brigada i 3. proleterska brigada i. proleterske divizije napali su Nijemce u Mladjenovac, ali zbog dolaska pojačanja neprijatelju iz Haliće, obje brigade su se povukle iz grada.

Sa dvije brigade nastavili smo polket na sjever. Naše jedinice onemoguile su boljeći prugu Smederevo–Ivančica i likvidirale neprijateljsku uporištu na boljeći stanicama Suva Cesma, Umčari i M. Poštarac. Ove stanice branjene su iz betonskih bunkera.

Istog dana 4. i 10. brigada sedežljivovale su jedinicama Crvene armije u napadu na Mladjenovac i Topolu. Oba grada su zauzeta. U bojni za Mladjenovac istakli su se bataljoni 4. brigade.

U toku čitavog dana neprijateljski gubici u borbi su: 120 mrtvih i 54 zarobljenika. Zaplijenjena su 4 tenka baterija, 1 top 75 mm, 1 protivavionski mitraljez 20 mm, 7 lakih baterija, 15 puškomitrailjera, 174 puške, 13 strojnica, 8 pištolja, oko 80 000 metaka. Umjerena 2 tenka i 7 kamionu.

Nasi gubici su 13 mrtvih i 33 ranjenih.

#### 13. oktobar

Jedinice su se prikupljale na prostoriji: Vladika–M. Poštarac–Umčari–M. Orašje. Prva brigada u toku dana uhapsavala je vitez sa jedinicama Crvene armije zapadno od Smedereva. Stab puka Crvene armije tražio je od naše 1. brigade sedežljivo u napadu na Smederevo, pa je tamo položio komandant brigade sa dva bataljona.

U napadu na neprijateljski garnizon u Topoli ubistvovane su 2. brigadi 17. divizije i 13. proleterski bataljoni i. proleterske divizije. Od srpskih snaga ubistvovano je jedan motorizovani put. U napadu na neprijateljski garnizon u Mladjenovcu ubistvovane je 3. proleterska brigada i. proleterska divizija, jedan bataljon Crvene armije i njen motorizovani put koji je u međuvremenu stigao iz Topole.

Odbodenjem ovra dva grada bila je prekinuta i podnešena između neprijateljskih grupacija u Beogradu i njegovoj najbližoj okolini sa njegovim aneksima u rejonu Kragujevca.

Ostale jedinice su se odmarale. Deseta brigada po nudi je stigla u selo Vladku.<sup>294</sup>

#### 11. oktobar

Izdali smo naredenje brigadama za marš na prostoriju Popovići—Ivanača—Vrčin—Bogaljica. U 10 časova dobili smo zapovijest stava korpusa o otpočinjanju borbe za oslobođenje Beograda. Napad na neprijateljski garnizon u Beogradu predviđen je istog dana.<sup>295</sup>

Zadatak je naše divizije da napadne neprijatelja u Beogradu opštinom praveem M. Mokri Lug—Aleksandrova ulica—Dusanska ulica. Zona direnja desno sve do Dunava. Lijevo od nas napada 1. proleterska divizija. Sve ostale jedinice našeg korpusa učestvuju u napadu (osim 17. divizije), na Dvanaesteti korpus i Četvrti motomehanizovani korpus Crvene armije.

Premda nepotpunim podacima Beograd brane tri nje-macke divizije. Na sektoru Smederevo—Grocka nalaze se druge njemačke snage nepoznate jačine, zbog čega od pravca Grocka treba da postavimo još obveznjedenja, kako bi sprijetili učestvovanje tih njemačkih snaga u obrani Beograda.<sup>296</sup>

Izdali smo odmah brigadama naredenje za pokret ka Beogradu i odredili odjekće dejstva pojedinih brigada u sastavu Beograda.<sup>297</sup>

Pokret naših brigada sa prostorije Vladika—Popovića ka Beogradu bio je doista naporan, put je bio prilično dug, tako da smo marš morali preduziti čitavu noć.<sup>298</sup> Zbog

<sup>294</sup> O borbama i radu 3. divizije u vremenu od 1. do 13. oktobra 1944. godine detaljniji podaci su u Zborniku 1/11, 11, 21, 28, 31, 120, 121, 132, 133, 138, 181, i Zborniku 1/11, 28.

<sup>295</sup> Zapovijest stava Prveg proleterskog korpusa za oslobođenje Beograda objavljena je u Zborniku 1/11, 128.

<sup>296</sup> U odnosu na prostorije Beograda slijedi su se npravljene i razničke neprijateljske jedinice, dok je 14. oktobra od Poljareva ka Smederevu kretala iako njemačka grupacija sastava: L. boksa divizija, borbeni grupe „Vimaran“, 1. i 2. polk „Brandenburg“ i dijelovi 3. policijske pukovnije L.Oskolskih rencara „Jugoslovenaca“, broj. 2, azn. 314-317.

<sup>297</sup> Zapovijest stava 3. divizije za oslobođenje Beograda objavljena je u Zborniku 1/11, 129.

<sup>298</sup> U toju danu 14. oktobra i nudi 14/15. oktobra, 4, 21. i 10. brigada izmirele su marš duljine 35-40 km.

toga predviđeni napad noći 14/15. oktobra nismo mogli izvesti. Na zadatku je stigla samo 4. brigada. Ona je napala neprijateljsku položaju preko Malog Mokrog Luga, uspejela da probije neprijateljsku liniju sa obje strane smederevskog druma i ulja u pregrade. Nijemci su na Velikom Vrataru raspolažali jakim snagama, te su bočnom artillerijskom i minobacačkom vatrom i dejstvom pješadije primorali dva njena bataljona da se povuku u M. Mokri Lug.

Istog dana 1. brigada i jedna sovjetska motostreljačka brigada napale su neprijateljski garnizon u Smederevu. Posle Šestake borbe naše snage su zauzele neprijateljska utvrđenja: Karađorđeva torča, Leštare i k. 161 a dva bataljona 1. brigade prodriju su u grad. Nijemci su se iz grada ogrenulo branili, a po podne stiglo im je pojačanje od pravca Poljareva, jatline 60 motornih vozila, pa su se naši bataljoni u 17 časova povukli iz grada.

U ovaj borbi Nijemci su imali oko 120 mrtvih. Naši su zaplijenili 1 teški bacac, 1 puškomitrailjer, 50 štitnika i druge opreme. Mi smo imali 10 mrtvih i 35 ranjenih.

#### 12. oktobar

U 7 časova postavili smo nov raspored jedinica a obzirom da su Nijemci dirali čvrstu policijsku na koti V. Vračar pa prema Dunavu, a cesta Beograd—Grocka bila je slobodna za promet. Sa druge strane, od pravca Avala, svakimčići drunom, prodrije su do Slavije sovjetske motorizovane jedinice i jedinice 1. proleterske divizije.

S oknom na ovaku situaciju naredili smo 4. brigadi da odmah preduzme ubacivanje jedinica u grad preko M. Mokrog Luga smederevskim druumom i dalje Aleksandrovim ulicom.<sup>299</sup> Desetu brigadu i 21. arapsku brigadu postavili smo na položaju istočno od V. Mokrog Luga i Kaludere — da dejstvuju bečno na cestu Beograd—Grocka i da spriječe prodor Nijemaca od pravca Grocka.

U 11 časova prve jedinice 4. brigade prodrije su u grad i u rejonu k. Konjarnjaka spojile se sa dijelovima Crvene armije. U toku dana 4. brigada i jedinice Crvene armije očistile su grad sve do Tehničkog fakulteta i dalje prema

<sup>299</sup> Sada — Bulvara Revolucije.

Dunavu, gdje su zauzele novu električnu centralu, neke fabrike i skladišta i izbile na domavsku željezničku stanicu.

U 13 časova njemačka motorizovana kolona, jačine 30 vozila, uspjela je probiti cestom iz Gacke do M. Mokrog Luga. Ovdje ih je iz zaseđe dodekao bataljon 4. brigade, unutar visti dve motorne vozila, dok se nekoliko blindiranih automobila uspjelo vratiti ka Gacki. U borbi je učestvovala i 21. srpska brigada.

Uveče smo koncentrično 10. brigadu na sektor M. Mokrog Luga, sa ciljem da zajedno sa sovjetskim snagama onemoguđi nove pokujae Nijemaca da od pravca Gacke prodru u grad.

Istog dana izjutra jedan bataljon 1. brigade zauzeo je Gacku. Tada su se u Gacki načinile manje njemačke snage, koje je nad bataljon brzo razbio. No, Nijemci su nadirali od Smedereva jakim motorizovanim snagama, tako da se bataljon iz Gacke pred veću morao povući.

U 20 časova čitava 1. brigada je, ojačana sa 4 sovjetska tenka i sa 8 topova, napala njemačku kolonu na sektoru između Gacke i sela Brezovika. Mada je napad izvršen silovito, nismo uspjeli da otistimo pomorski sektor. Nijemci su ovde bili vrlo jaki i uporno su se branili. Poslije ponosi 1. brigada se povukla prema selu Podarec.

U borbama 14. i 15. oktobra njemačke i druge neprijateljske snage imale su oko 820 mrtvih i 107 zarobljenih.

Zaplijenjeno je: 4 teška bacata, 1 mitraljez „Breda“, 49 mitraljeza i puškomitrailjera „Karaca“, 21 puškomitrailjer, 50 strojnica, 260 pušaka, 75 pištolja, 3 kamiona, 3 motocikla i dosta druge vojničke opreme i materijala.

U obo dana borbi mi smo imali 18 mrtvih, 8 nestalih i 65 ranjenih.

U noći između 13. i 14. oktobra naše jedinice su nastavile u gradu likvidaciju dijelova IV i VI kvarta, dok su 10. brigadi, jedan bataljon 4. brigade i manje snage Crvene armije doškobili na položajima oko M. Mokrog Luga jeru njemačku kočnu, jačine do 2000 ljudi, koja je pokušavala da se Aleksandrovom ulicom probije u Beograd. Barvila se vrlo ostra borba iz neposredne bližine i trajala je čitavu noć. Mada su Nijemci trpjeli gubitke, uporno su nastojali da se probiju u grad. U toku

noći uspjeli su da osladiju predgrađem grada duž smederevskega druma i kosom Konjunirom i Laudečkovim Šancem.

U ovoj borbi Nijemci su imali samo od naših jedinica oko 115 mrtvih. Zaplijenjena su: 3 kamiona, 1 motocikl, 2 „Karace“, 32 puške, 1 strojnica, 2 parabeloma. Unidente je 3 kamiona, 1 tenk, 1 teški bacat, 3 radio-stanice i 6 „Karaca“.

Mi smo imali 11 mrtvih, 38 nestalih i 23 ranjenih.

Pošto ovog njemačkog prodora situacija je na ovom sektoru bila prilično ozbiljna, jer su Nijemci od pravca Gacke raspolagali sa oko četiri pješadijske divizije i oko 1500–2000 raznih motornih vozila sa međusobnom artiljerije i tenkova. Manji dio ovih snaga nalazio se do M. Mokrog Luga, dok se njihova glavna prigužljala duž puta od Gacke ka M. Mokrom Lugu.

Da se ne bi ponovo prenijela borba u dio već oslobođenog grada, predložili smo stablu korpusa da se sektor ispred Aleksandrove ulice, pa preko V. Vratara ka Dunavu, pojača mehanizovanim jedinicama Crvene armije.

Na odjelu V. Mokri Lug–Kaluderica–Letkane načinile su se snage 31. divizije, koje su dejstvovale bočno na komunikaciju Gacke–M. Mokri Lug. Artiljerija Crvene armije postavljena je u rejon Kumidraža da tute neprijateljske snage na ovoj komunikaciji.

#### 16. oktobar

Izjutra su bila prebačena iz grada dva bataljona 4. brigade i postavljena pred njemačke snage koje su prodrije u grad. Ovdje je već bio pojeden front i sa drugim našim jedinicama i sa dijelovima sovjetskih snaga.

U toku dana ove jedinice likvidirale su ostake njemačke kolone koja se bila probila na Konjuni, Laudečnov kanal i M. Mokri Lug. Zauzeli smo Veliki Vratar.

Pred veću smo prebacili 10. brigadu od V. Mokrog Luga na položaje Novo srpsko groblje–Karaševima, tako da je pojačala ova linija i obesbjedila čitav prostor prema Dunavu. U toku noći prebačena je na položaje oko smederevskega druma i 21. srpska brigada.

Ovog dana 1. brigada je vadila borbu sa Nijemcima na odjelu selo Kamendu–selo Pučinci. Brigada se na-

prestavila njemačkom nadiranju, zadržala ih, a zatim je izvršili pokret preko sela Vrčina u rejon Avale, gdje se u toku noći spojila sa jedinicama Crvene armije. U sporazumu sa članom sovjetskog korpusa brigada se postavila na liniju Osobje (k. 235)—Konopljište—Šuplj kamen (k. 295). Bilo je potrebno da se uspostavi ova linija, jer se pretpostavilo da Nijemci mogu lako promijeniti svoj pravac pokretanja, to jest da iz sektora Šuplja ređeza Gacke pokušaju preboj preko Avale i Ripeča prema Savi i dalje na Srem.

U toku dana Nijemcima su naše jedinice nanijele gubitke od 202 mrtvih i 27 zarobljenih. Zaplijenjeno je 7 „Jarcaca“, 7 puškomitrailjera, 70 pušaka i dr.

Mi smo imali 4 mrtvih, 25 ranjenih i 3 nestala.

#### 17. oktobar

Petnaestog i 18. oktobra Stab divizije se nalazio u Kumodražu, odakle se u noći 16/17. oktobra prebacio u grad, u blizini Cvjetkove moshane.

Da bi potpuno osigurali Beograd sa pravca Gacke i dopunili frontalnu odbranu sovjetskih tenkova i artiljerije, postavili smo naših sedam bataljona na liniji Smederevski drum—V. Vračar—Karaburma—Dunav.

Nijemci su u toku noći 16/17. oktobra ponovo pokusali da se preko M. Mokrog Luga probiju u grad, ali su bili odbrženi.<sup>170</sup> Tokom 17. oktobra tukli su artiljerijskom vatrom nadu i sovjetsku liniju odbrane.

Druge naše snage držale su pod kontrolom IV i VI kvart i odbravale vezu sa jedinicama 1. proleterske divizije. Sedamnaestog oktobra uveče 1. brigada, u sastavu 21. divizije, pomognuta sa 4 sovjetska tenka podla je u napad na njemačke snage koje su se nalazile na polobnjima k. Kamen i k. Lipovica (južno od Bočića). No, iste

večeri jakе njemačke snage podle su sa ovog pravca u probijanje prema međunarodnom drumu i Avali. Oštira borba je vodena čitavu noć. Ranu ujutro 18. oktobra Nijemci su uspjeli da petlju naše i sovjetske jedinice i da dijelom snaga izbjegu do samog međunarodnog druma.

U toku dana i noći Nijemci su imali oko 180 mrtvih. Zaplijenjeno je 8 puškomitrailjera, 3 „Jarcaca“, 85 pušaka, 3 strojnica i 4 pištolja.

Mi smo imali 6 mrtvih i 20 ranjenih.

#### 18. oktobar

Njemačke snage sa pravca Gacke nastavile su sa probijanjem preko međunarodnog druma. Za konzumno uništavanje ove njemačke grupacije bile su koncentrisane na sektor Avila—Raška vrlo jakе naše i sovjetske snage, tako da je Nijemcima propao pokusaj da se spasa od potpunog uništavanja.

U toku dana 1. brigada je vodila vrlo žestoku borbu. Bilo je nekoliko situacija kada se vodila borba pesa u pesu, neke naše dete i bataljoni nalazili su se gotovo izmijeđehani sa Nijemcima. Ovo se dešavalo u noćnoj borbi kada su Nijemci poslednjim snagama pokušavali da se na svaki način izvuku.

Manje snage 4. i 18. brigade čistile su teren između M. Mokrog Luga, Višnjice i Bočića od manjih njemačkih grupa. Na putu Bočić—Gacka Nijemci su ostavili veliki broj motornih vozila i druge ratne tehniku.

U toku 18. oktobra i nedu između 18. i 19. oktobra paginulo je 319 Nijemaca, a zarobljeno 409. Zaplijenjeno je 20 puškomitrailjera, 264 puške, 21 strojnica, 35 pištolja i druge opreme.

Mi smo imali 26 mrtvih i 33 ranjenih.

#### 19. oktobar

Nastavljen je sa uništavanjem njemačkih snaga na sektor Šuplj kamen—selo Bočnjaci—selo Vrčin. Prva brigada je postigla kolossalne rezultate na uništavanju i zarobljavanju Nijemaca.

Paginulo je oko 700, a zarobljeno 500 Nijemaca. Zaplijenjeno je: 20 puškomitrailjera, 400 pušaka, 35 pištolja, 30 strojnica, 3 brdaka topa, 4 telka boceda, 28 kamiona, 210 konja i druge opreme.

<sup>170</sup> Ovo je bio poslednji pokusaj 1. brigade divizije i ostatih njemačkih jedinica iz ove grupacije da se probije u Beograd. Sedamnaestog oktobra Nijemci odustaju da ova grupacija izvrši preboj optično pravcem Bočić—Avila i dale na zapad, kako bi se preko Save dogodili Srem. No, ni ovaj im pokusaj nije uspio. Ova njemačka grupacija, kao što je poznato, potpisano je razbijena u sektor Avila, Vrčina i Ripeča. Od uništavanja i zarobljavanja spasio se samo 200 njemačkih vojnika, koji su kod Koceljeve bili privučeni od jedne njemačke kolone upucane iz Sapca.

Mi smo imali 13 mrtvih i 25 ranjenih.

Cetvrti brigada je preuzeo u gradu garnizonu službu u IV i VI kvartu i u dijelu III kvarta. Dvadesetprva srpska brigada je bila u Mirijevo i Vlajnici, a 10. brigada na odmoru.

#### 20. oktobar

Prva brigada, zajedno sa ostalim jedinicama, nastavila se na likvidiranjem preostalih njemačkih grupa oko sela Bođnjaci. Poginulo je 250, a zarobljeno 320 Nijemaca. Zaplijenjeno je 9 puškomitrailjeva, 335 pušaka, 6 strajnica, 40 pištolja, 1 teški bacac, 95 konja i druge opreme.

Ovim danom naše jedinice završile su borbe za oslobođenje Beograda. Istovremeno, druge naše snage i jedinice Crvene armije očistile su sve njemačke tačke otpora na Kalemegdansu.

Beograd je 20. oktobra bio potpuno očišćen i oslobođen od njemačkih okupatora i njihovih slуга.<sup>221</sup>

Ukupni rezultati 3. divizije u borbama od 14. do 20. oktobra, neprijateljski gubici: mrtvih — 2681, zarobljenih 1363. Zaplijenjeno: brdskih topova 3, teških bacaca 8, mitraljeza i puškomitrailjeva 163, pušaka 1674, strajnica 110, municije preko 200 000 metaka, pištolja 189, dvogleda 26, radio-stanicu 2, kamiona 39, automobila 3, konja 366. Uniklo: kamiona 5, tenkova 1, teških bacaca 1, radiostanica 2, puškomitrailjeva 4. Naši gubici: mrtvih 103, nestalih 183, ranjenih 233.

Po oslobođenju Beograda naša divizija primila je garnizonnu službu u III, IV, V, VI, VII, VIII, X i XI odjeljku — ranijim kvartovima. Prva krajšta brigada je pošla u Vršac na isti zadatak i zadržala se u njemu do 23. novembra, kada se vratila u Beograd, i primila garnizonu službu u ostalim odjeljcima.

Za vrijeme boravka i odmora u Beogradu koristili smo vrijeme za održavanje kursova; po brigadama su održani kratki vojni kursovi za komandire četa i vodova,

<sup>221</sup> Opisani podaci o borbama 3. divizije za oslobođenje Beograda mogu se naći u dokumentima objavljenim u Zborniku 1.14, dok. 8, 9, 10, 48, 54, 60, 74, 100, a Beogradsko operativno obrazovanje je u Knjizi Oslobođilačka rat, knj. 2, str. 314—328.

kursevi za bolničko osoblje i kurs za vezu, na kojima je učestvovalo 500 boraca.

U istom vremenu naša divizija primila je sovjetsko naoružanje za tri pješadijske brigade i za artiljerijsku brigadu. Ovim pružjemo smo dobra naoružana našu diviziju.

Za kratko vrijeme formirali smo artiljerijsku brigadu, teški divizion i protivvazdušni divizion divizije. Tačkade smo formirali i inženjerijski bataljon i bataljon veze. U komandi divizije formirali smo odjek za vezu, a posjedajući i obavještajno-izviđački odjek i organe za sanitetskoje i sanitarne organe.

Mobilizacija ljudstva je vršena na dobrovoljoj bazi. Sa starijim i novim borcima izvedena je obuka, no ona je podbudića s okidrom na dužnosti boraca u gradu i zbog razbacanosti jedinica.

Jedinice su se popunile i ojačale tako da sada imamo punu ratnu formaciju.<sup>222</sup>

Boravak u Beogradu koristio je borcima. Utinjen je dobar odmor, borci su odlazali na razne priredbe i u bioskope.

Koristio sam boravak u Beogradu i obilao Suboticu i Žednik. U Žedniku sam našao jedan dio dobrovoljaca koji su se vratili u svoje kute. Oni izgledaju iznoren i stari. Rat je na njih mnogo utisao i ubio u njima i ono malo vredrine što su je ranije imali. Ogorčeni su na postupak mađarske okupacione vlasti 1941. godine.

U Čantaviru sam bio sa dr Milanom Bikarem.<sup>223</sup> Zajedno smo pošli na kulturnu priredbu na kojoj je bila prisutna velika masa tamnijih Mađara. Drugavi iz opštinskog odzora izveželi su da na priredbi govorim o našoj narodnooslobodilačkoj borbi i poleđaju mađarske nacionalne manjline u našoj novoj domovini. Poslije sam dugo razgovarao sa dr Bikarem o našem predstavnom radu u Žedniku, a naredio o radu naše kulturne zadruge.

<sup>222</sup> Petu diviziju je tada brojala preko 10 000 boraca.

<sup>223</sup> Dr Milan Bikar bio je opštinski lekar u Čantaviru. Od 1939. godine do skoro sice Jugoslavije bio je predsjednik Kulturne zadruge vojvodinskih naseljenika „Preporod”, na kojom su takođe radili Šešovići.

Drug Bikar je želio da pade sa mnom za lječara u diviziju. Ja sam mu pak sugerirao da ostane da radi u potpadnici, s obzirom da ga ljudi dobro poznaju u Subotici i Čantaviru, pa se on sa tim složio.

U Beogradu su podijeljena prva odlikovanja za istaknute borce i rukovodioce naše divizije. Svečanu predaju odlikovanja izvršio je štab korpusa. Odlikovanja su vrlo dobre primljena kod boraca i ona će uticati na njihovu borbenost i disciplinu. Jed moga predložena odlikovanja nismo primili.

Pošto dužeg vremena, od našeg polaska iz Bugojna novembra 1943. godine, ponovo smo bili kod druge Tita i ostalih drugova, članova Vrhovnog štaba. To je za mene bila nova radost da vidim i da razgovaram sa nadim Vrhovnim komandantom. Kod druge Tite bio sam tri puta.


U Beograd je dolazio drug Duro Pucar Stari. Po-sjetio nas je u štabu divizije dva puta. Interesovan se je za diviziju i za naše borbe. Govorio nam je o Krajini. Preko njega Krajičići su pisali kućama i poslje toliko dugog vremena pisma će sigurno stići.<sup>774</sup>

## SKICE


<sup>774</sup> 3. divizija Izvršila je polask iz Beograda na Šternski front 28. novembra 1944. godine. Ona je 3. decembra zadržavala u prebaču negočiteljske odbrambene linije Boč-Kadović-Martinci. Od tога времена па до konzervativnog odobrenja naše zemlje (15. maja 1945. godine) 3. divizija, u sastavu Prvog proleterskog korpusa, odvojeno Prve armije, obustrovala je u svim borbenim na Šternskom frontu, a borbama za oslobođenje Slavonije, Zagreba i dijela Slovenije na pravcu Celje-Gustav.

### PREGLED SKICA


- Skica 1.- Pove borbe i marnici 4. kraljike udarne brigade posle njene ustanovke od 10.III 1942.
- Skica 2.- Borbe 4. kraljike udarne brigade u vremenu od 17.III 1942. do 3.I. 1942. godine
- Skica 3.- Odbrambene borbe 4. kraljike udarne brigade za vreme IV nepristupačnosti obaveze od 28.I do 14.II 1942. godine
- Skica 4.- Četvrtu kraljiku udarne brigade u vremenu posledje IV nepristupačnosti obaveze od 20.II do 1.III 1942. godine
- Skica 5.- Borbe i marnici 4. kraljike udarne brigade u vremenu od 4.III do 28.IV 1942. godine
- Skica 6.- Borbe i marnici 4. udarne divizije na putu ka četvrtoj operativnoj grupi Vrhovnog štaba od 2.VII do 11.VII 1942.
- Skica 7.- Borbe i marnici 4. udarne divizije na putu ka četvrtoj operativnoj grupi Vrhovnog štaba od 31.VI do 12.VII 1942.
- Skica 8.- Napad 4. kraljike udarne brigade na aerodrom Rujkovac kod 18.I.VIII 1942. godine
- Skica 9.- Borbe 4. preduzeća kraljike brigade i 4. kraljike udarne brigade u oslobodenju Beograda od 12. do 22.VIII 1942. godine
- Skica 10.- Borbe 4. udarne divizije na oslobođenju Petrova, Vlasenice, Prilepa i Kruševca u vremenu od 31.X do 11.XI 1942. godine
- Skica 11.- Borbe i marnici 4. divizije na vreme nepristupačnosti obaveze „Kraljevština“ u vremenu od 4. do 13.III 1942. godine
- Skica 12.- Borbe i pokreti 4. divizije na vreme nepristupačnosti obaveze „Kraljevština“ u vremenu od 15. do 25.III 1942. godine
- Skica 13.- Pokreti 4. preduzeće i 4. udarne divizije ka Lazu i fermezima Laze kod sela Štefovići 14.-15.III 1942. godine
- Skica 14.- Marnici i borbe 4. i 5. divizije na putu ka Lazu u vremenu od 21. do 23.III 1942. godine
- Skica 15.- Borbe 4. i 5. divizije na fermezaju Laze u god. 1942./1943. godine
- Skica 16.- Manevar 4. i 5. divizije na prostoru Franjeva - pl. Gorića na prostoru izmedu Ulja i Valjeva
- Skica 17.- Borbe 4. i 5. divizije na komandanti Projekata - Kruševac raznačišta i njihov dolazak na skloniste komandanta Drugog udernog korpusa
- Skica 18.- Asortiman, operacija i postor Operativne grupe divizija u Šabacu od 15.VII do 16.VII 1942.
- Skica 19.- Povratak Šabac i nastavljanje osvajanja na Zapadu od strane Operativne grupe divizija od 2. do 4.VIII 1942.
- Skica 20.- Borbe 4. divizije na oslobođenju Aranđelovca B. i 31.IX 1942. godine
- Skica 21.- Nepristupačka operacija - nastupanje Prvog i Drugog korpusa NOVJ i Osvršivog mehanizovanog korpusa Crvene armije ka Beogradu (11.-12.X 1942)




Skica 1.- Pove borbe i marnici 4. kraljike udarne brigade posle njene ustanovke od 10.III 1942.




Slikan 2.— Barbita 4. Artilerie udarne brigade u ofenzivi od 17.03.  
1943. do 18.03.1943. godine




Slikan 3.— Barbita 4. Artilerie udarne brigade za  
opravljajući ofenzivu od 28.3. do 29.3.1943. godine




Skica 4.— Cetvrti nezavisni udarac brigada u naravljenom periodu IV republikotske ofensive od 26.II do 7.III 1942. godine




Skica 5.— Dvanaesti i marta 4. nezavisni udarac brigada u streljenu od 1.III do 28.IV 1942. godine




312




313




Sljica 8.— Napad 1. krajilje vođene brigade na aerodrom Bijeljina  
noću 10/12.VIII 1992. godine




Sljica 9.— Borbica 3. proletarske krajilje brigade i 4. krajilje vođene  
brigade za oslobođenje Jajce (od 21. do 26.VII 1992. godine)




Slika 10.— Borbe 3. divizije za oslobođenje Rudoš, Vlčiграда, Prilepa i Kremne u vremenu od 22.X do 18.XI 1943. godine




Slika 11.— Borbe i morteri 3. divizije za vrijeme neprijateljske ofanzive „Kugelblitz“ u vremenu od 4. do 18.XII 1943. godine




Sljedeći 12.— Borbe i pokreti 3. divizije na vrijeme najvećoj ofenzive „Blau“ u vremenu od 17. do 31.XII 1943. godine



Sljedeći 12.— Pokreti 3. divizije 1. s. učesnice ofenzive „Blau“-17.-31.III 1944. godine i formiranje Lutina kod reke Sutjeske 17.-18.III 1944. godine





320




321


321




Škica 16 — Operacija 2. i 3. divizije na prostorije frontova — pl. Četnici na prostoriju armada Ulina i Valjeva




Slika 18.—Jugoslovenska operacija i prekor Operativne grupe divizija u Srbiji od 22.VII do 26.VII 1944.



Slika 18.—Pozicije Rusa i rečijske armije na Kosovsku od strane Operativne grupe divizija (od 2. do 8.VII 1944).



Slika 20.— borbe 3. divizije za oslobođenje Arandjelovca 28. 11. 1944. godine



Slika 21.— Bitengubak operekcija — napad na grad Prvi i Drugi kompanije NOVJ i Četvrtice mehaničkih vojski Komisije Crvene armije na Beogradu (27.—28. XI. 1944.)

## SADRŽAJ

PREDGOVOR	- - - - -	3
I PERIOD OD FORMIRANJA 4. KRAJEŠKE UDARNE BRIGADE DO NJENOG ULAGA U SASTAV 3. UDARNE DIVIZIJE	- - - - -	9
(9. IX – 10. XI 1942.)		
II U SASTAVU 3. UDARNE DIVIZIJE	- - -	15
(11. XI 1942. – 18. I 1943.)		
III U ČETVRTOJ NEPRIMJATELJSKOJ OFANZIVI	- -	39
(8. I – 11. III 1943.)		
IV U BOSANSKOJ KRAJINI U RANO PROLJEĆE 1943.	- -	69
(13. III – 1. V 1943.)		
V MANEVAR 3. UDARNE DIVIZIJE U ISTOČNU JUGOVU	- -	81
(2. V – 18. VIII 1943.)		
VI DORJE 3. UDARNE DIVIZIJE U CENTRALNOJ BOSNI	- -	119
(17. VIII – 1. X 1943.)		
VII MANEVAR 3. UDARNE DIVIZIJE U SANDŽAKU	- -	131
(8. X – 3. XII 1943.)		
VIII PETA UDARNA DIVIZIJA ZA VRIJEME NJEMAČ- KIH OPERACIJA „KUGELBLITZ“ I „SNETKURM“	- -	143
(6. XI 1943. – 16. I 1944.)		
IX PRODOR U SRBIJU	- - - - -	174
(8. I – 24. IV 1944.)		
X PRODOR 3. I 3. DIVIZIJE NA PROSTORIJU JELOVA GORA – PL. POVLEN	- - - - -	216
(25. IV – 21. V 1944.)		

XI DRUGI PRODOR U SREBIJU -	-	-	-	-	-	-	289
(22. V - 5. IX 1941)							
XII PRODOR OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA U ŠO-							
MADIJU -	-	-	-	-	-	-	290
(6. IX - 8. X 1941)							
XIII U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA -	-	-	-	-	-	-	291
(9. - 20. X 1941)							

PRILOZI:

SKICE -	-	-	-	-	-	-	-	306
REGISTRI -	-	-	-	-	-	-	-	319

MILUTIN MORAĆA

RATNI DNEVNIK

\*

Lector  
BLAGOJE SVORČAN

\*

Tehnički stručnik  
ANDRO STRUČAJ

\*

Koriskar  
GORĐANA KOŠIĆ

\*

Stampalo: Savetnik ministara Vojne godine  
Tiraž: 1000